

Na osnovu člana 114 Zakona o energetici ("Službeni list CG", br. 5/16, 51/17, 82/20 i 29/22), i člana 45 stav 1 tačka 18 Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD broj 6209 od 01.07.2021.godine, Odbor direktora Društva, na sjednici održanoj 30.11.2022. godine, utvrdio je

## PRAVILA

### ZA FUNKCIONISANJE PRENOSNOG SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE

#### I. OSNOVNE ODREDBE

##### Predmet Član 1

Pravilima za funkcionisanje prenosnog sistema električne energije (dalje u tekstu: Pravila) uređuje se rad prenosnog sistema električne energije (dalje u tekstu: prenosni sistem), u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje energetskih djelatnosti (dalje u tekstu: Zakon) i zakonom kojim se uređuje prekogranična razmjena električne energije.

##### Sadržina Član 2

(1) Ovim pravilima propisuju se:

- 1) tehnički i drugi uslovi za priključenje korisnika na prenosni sistem koji uključuju minimalnu snagu ili kapacitet,
  - 2) tehnički i drugi uslovi za sigurno funkcionisanje elektroenergetskog sistema radi snabdijevanja potrošača električnom energijom propisanog kvaliteta,
  - 3) opšti uslovi za korišćenje prenosnog sistema,
  - 4) pravila o pristupu prenosnom sistemu,
  - 5) pravila za balansiranje sistema,
  - 6) kriterijumi i način obezbeđivanja pomoćnih usluga,
  - 7) način rada u vanrednim situacijama,
  - 8) tehnički i drugi uslovi za povezivanje i funkcionisanje prenosnog sistema u interkonekciji,
  - 9) način planiranja razvoja prenosnog sistema,
  - 10) formularni ugovori koje operator prenosnog sistema (dalje u tekstu: OPS) zaključuje sa korisnicima prenosnog sistema, davaocima/pružaocima usluga i prodavcima električne energije.
  - 11) funkcionalni zahtjevi i klasa tačnosti mjernih uređaja, kao i način mjerjenja električne energije,
  - 12) način objavljivanja podataka potrebnih za funkcionisanje tržišta i davanje podataka operatorima sistema,
  - 13) način davanja prioriteta korišćenju domaćih izvora primarne energije za proizvodnju električne energije, u slučaju kada je energetskim bilansom utvrđena takva obaveza,
  - 14) način davanja prioriteta u pristupu i preuzimanju električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije, i
  - 15) način i postupak priključenja korisnika na prenosni sistem koji uključuje nediskriminatorne postupke za priključenje na sistem za različite vrste korisnika.
- (2) Uslovi, kriterijumi i zahtjevi od značaja za funkcionisanje prenosnog sistema električne energije koji proističu iz rada u interkonekciji, utvrđuju se propisima u skladu sa zakonom kojim se uređuje prekogranična razmjena električne energije.

##### Područje primjene Član 3

Pravila se primjenjuju:

- 1) na prenosni sistem i
- 2) na djelove objekata i mreža 110 kV i viših naponskih nivoa koji su u vlasništvu, odnosno na kojima pravo korišćenja imaju korisnici prenosnog sistema.

##### Obveznici primjene Član 4

Obveznici primjene Pravila su OPS, korisnici prenosnog sistema i ostala fizička i pravna lica koja u skladu sa Zakonom i Pravilima ostvaruju prava i obaveze od značaja za funkcionisanje prenosnog sistema.

##### Izrazi i skraćenice Član 5

Svi izrazi definisani u Zakonu imaju isto značenje i u ovim pravilima.

##### Skraćenice Član 6

Skraćenice upotrijebljene u ovim pravilima imaju sljedeće značenje:

- 1) **AGC** Automatska regulacija proizvodnje;
- 2) **Agencija** Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti;
- 3) **APU** Automatsko ponovno uključenje;
- 4) **CBA** Cost Benefit Analiza;

- 5) **EES** Elektroenergetski sistem;
- 6) **ENTSO-E** European Network of Transmission System Operators for Electricity (Evropsko udruženje operatora prenosnih sistema električne energije);
- 7) **IEC** Međunarodna elektrotehnička komisija;
- 8) **SCADA** Sistem za nadzor i upravljanje EES-om u realnom vremenu.

**Izrazi**  
**Član 7**

- Pojedini izrazi i pojmovi upotrijebljeni u ovim pravilima imaju sljedeća značenja:
- 1) **Balansiranje** obuhvata sve radnje i procese u svim vremenskim intervalima preko kojih operator sistema obezbjeđuje kontinuirano održavanje planirane snage razmjene, sistemske frekvencije u prethodno utvrđenom opsegu stabilnosti, održavanje količina rezervi potrebnih prema procesu stabilnosti frekvencije (Frequency Containment Process), procesu ponovnog uspostavljanja frekvencije (Frequency Restoration Process) i procesu zamjene rezervi (Reserve Replacement Process) u pogledu zahtijevanog kvaliteta.
- 2) **Balansna energija** je električna energija koju OPS obezbjeđuje u cilju balansiranja;
- 3) **Balansna odgovornost** je odgovornost balansno odgovornih subjekata za odstupanje od sopstvenog plana predaje i prijema električne energije utvrđenog u voznom redu, kao i za neizbalansiranost vozog reda;
- 4) **Balansna grupa** je grupa balansno odgovornih subjekata, međusobno udruženih radi zajedničkog obračuna odstupanja, čime postaju subjekti poravnajanja date balansne grupe. Balansno odgovorni subjekti udruženi u balansnu grupu, određuju nosioca balansne odgovornosti balansne grupe;
- 5) **Berza električne energije** je pravno lice koje organizuje i upravlja berzanskim tržištem električne energije;
- 6) **Beznaponsko pokretanje generatora (black-start)** je sposobnost proizvodne jedinice da se iz stanja kada je isključena sa sistema vrati u operativno stanje i počne da predaje snagu, u situaciji kada je dio prenosnog sistema na koji je priključena u beznaponskom stanju;
- 7) **Debalans** je odstupanje rada EES (greška regulacione oblasti), balansne grupe ili balansno odgovornog subjekta od vozog reda, tj. razlika između raspoložive energije (proizvodnja i nabavka) i ukupnih potreba (potrošnja, isporuka i gubici u sistemu);
- 8) **Direktni potrošač** je krajnji kupac koji je direktno priključen na prenosni sistem;
- 9) **Dispečer** (Operater prenosnog sistema) je odgovorno lice u dispečerskom centru, nadležan da u ime OPS-a izdaje instrukcije o dispečirajući;
- 10) **Dispečerska instrukcija** je instrukcija, odnosno operativni nalog izdat od OPS-a (dispečera), koji se odnosi na funkcionisanje proizvodnih jedinica, prenosnog i korisničkih sistema, uključujući korišćenje pomoćnih usluga;
- 11) **Dispečerski centar OPS** je centar za operativno praćenje rada i upravljanje prenosnim sistemom i odnosi se na Nacionalni dispečerski centar i/ili Rezervni dispečerski centar;
- 12) **Djelimični raspad sistema** je situacija u kojoj je u dijelu prenosnog sistema došlo do prekida napajanja prouzrokovanih ispadom pojedinih elemenata sistema;
- 13) **Elektroenergetski sistem** je povezani skup proizvodnih objekata, elemenata prenosnog i distributivnog sistema (vodova i transformatora) i potrošača, međusobno povezanih na način da je omogućena proizvodnja, prenos, distribucija i potrošnja električne energije;
- 14) **Frekventno odstupanje** je odstupanje stvarne od zadate frekvencije sistema;
- 15) **Gubici u sistemu** su gubici aktivne energije u elementima prenosnog sistema;
- 16) **Hladna rezerva** je proizvodna jedinica koja je podvrgnuta centralnom upravljanju od strane OPS-a, spremna za pogon i u slučaju potrebe može biti sinhronizovana (stavljen u pogon) u određenom vremenu;
- 17) **Kontrolna (regulaciona) oblast** je koherentni dio povezanog sistema kojim upravlja jedan OPS, sa fizičkim opterećenjima i upravljačkim jedinicama za proizvodnju povezane unutar kontrolne oblasti;
- 18) **Kontrolni (regulacioni) blok** je jedna ili više kontrolnih oblasti, koje koordinirano rade regulaciju u odnosu na ostatak povezanog sistema;
- 19) **Koordinator bloka** je operator prenosnog sistema koji je nadležan za koordinaciju rada kontrolnog bloka u skladu sa ugovorom o istom i Pravilima;
- 20) **Korisnički sistem** je svaki sistem u vlasništvu korisnika kojim upravlja korisnik;
- 21) **Maksimalna raspoloživa snaga elektrane** je najveća trajna snaga koju može proizvesti elektrana umanjena za sopstvenu potrošnju elektrane;
- 22) **Mjerni sistem** je oprema potrebna za mjerjenje i prenos podataka, locirana između tačke mjerjenja i servera za čuvanje podataka;
- 23) **Mjerni transformator** je naponski ili strujni transformator;
- 24) **Mjerni uređaj** je brojilo, tj. uređaj koji mjeri i registruje proizvodnju, potrošnju i razmjenu električne energije, kao i angažovanu snagu;
- 25) **Mjesto mjerjenja** je mjesto u kojem se mjeri električna energija;
- 26) **Nadfrekventni relej** je električni mjerni relej namijenjen da proradi kada vrijednost frekvencije dostigne vrijednost relejnog podešenja;
- 27) **Naponski nivo** je nominalni napon kojim se mreža označava i naziva. Standardni naponski nivoi u prenosnom sistemu Crne Gore su 110 kV, 220 kV i 400 kV;
- 28) **Naponski transformator (NT)** je transformator koji se koristi sa mernim uređajima i/ili zaštitnim uređajima u kojima je napon u sekundarnom namotaju, u okviru propisanih granica greške, proporcionalan naponu u primarnom namotaju;

- 29) **Nosilac balansne odgovornosti** je balansno odgovorni subjekt ili nosilac balansne odgovornosti balansne grupe;
- 30) **Održavanje** su aktivnosti koje imaju za svrhu očuvanje stalne tehničke ispravnosti elektroenergetskih objekata;
- 31) **Opterećenje** je potrošnja u EES-u, koja mora biti pokrivena radom proizvodnih jedinica ili nabavkom električne energije iz drugih sistema;
- 32) **Podaci mjerena** su podaci dobijeni iz mjernog sistema i/ili obrađeni podaci ili zamjenski podaci koji se koriste za potrebe poravnanja;
- 33) **Podfrekventni relaj** je električni mjerni relaj namijenjen da proradi kada se vrijednost frekvencije spusti ispod vrijednosti relejnog podešenja;
- 34) **Potpuni raspad sistema** je situacija u kojoj je u cijelom prenosnom sistemu došlo do prekida napajanja prouzrokovanih ispadom pojedinih elemenata sistema, odnosno nastupilo je potpuno beznaponsko stanje;
- 35) **Potrošač** je krajnji kupac, odnosno pravno ili fizičko lice koje je vlasnik objekta (ili lice na koje su prenijeta prava i obaveze po osnovu korišćenja objekta) priključenog na prenosni sistem koji preuzima električnu energiju za sopstvene potrebe;
- 36) **Prenosni sistem** su postrojenja 110 kV, transformatori 110/x kV i vodovi 110 kV, kao i postrojenja, transformatori i vodovi višeg naponskog nivoa, do mjesta priključka korisnika sistema na prenosni sistem i objekti, komunikaciona i informaciona oprema i druga infrastruktura neophodna za njegovo funkcionisanje;
- 37) **Priklučna snaga** je snaga koju korisnik zahtijeva od OPS-a u postupku priključenja i predstavlja maksimalnu dozvoljenu snagu kojom korisnik može preuzimati energiju iz sistema ili predavati energiju sistemu, uz garantovane parametre prenosa;
- 38) **Revitalizacija** je zamjena instalacija, uređaja, postrojenja i opreme, kojima se ne mijenja postojeći kapacitet energetskog objekta prenosnog sistema;
- 39) **Sinhrona zona** je oblast obuhvaćena regulacionim zonama jednog ili više operatora sistema u okviru ENTSO-E, koje su sinhronizovano interkonektovane;
- 40) **Sinhrono vrijeme** je fiktivno vrijeme zasnovano na sistemskoj frekvenciji u sinhronoj oblasti, koje je jednom podešeno na astronomsko vrijeme i čija frekvencija sata iznosi 60/50 sistemske frekvencije. Ako sinhrono vrijeme žuri ili kasni u odnosu na astronomsko vrijeme (odstupanje vremena), sistemska frekvencija je u prosjeku veća/manja od nominalne frekvencije od 50 Hz;
- 41) **Sopstvena potrošnja elektrane** je potrošnja potrebna za održavanje pogona te elektrane i ne predaje se u prenosni sistem;
- 42) **Stabilnost sistema** je sposobnost EES-a da održi siguran i uravnotežen rad tokom normalnih ili poremećenih režima rada;
- 43) **Statizam** je procentualni pad frekvencije sistema koji izaziva slobodnu akciju primarnog regulatora frekvencije da generator promijeni proizvodnju od nule do punog tereta;
- 44) **Strujni transformator (ST)** je transformator koji se koristi sa mjernim i/ili zaštitnim uređajima u kojima je struja u sekundarnom namotaju, u okviru granica propisane greške, proporcionalna i u fazi sa strujom u primarnom namotaju;
- 45) **Tržišna pravila** su propisi koje utvrđuje operator tržišta u skladu sa zakonom;
- 46) **Ugovor o interkonekciji (Operativni sporazum)** je ugovor između OPS-a Crne Gore i OPS-a susjednih sistema o zajedničkom paralelnom radu koji se ostvaruje preko zajedničkih, međusistemskih vodova interkonektora;
- 47) **Ugovor o priključenju** je ugovor između OPS-a i korisnika sistema zaključen saglasno odredbama zakona kojim se uređuje obavljanje energetskih djelatnosti;
- 48) **Upravljanje potrošnjom** je primjena mjera redukcije snage potrošnje u EES-u u cilju uspostavljanja balansa;
- 49) **Uređaji** su oprema koja se koristi u visokonaponskim postrojenjima, predstavlja dio tih postrojenja ili je neophodna za funkcionisanje prenosnog sistema električne energije;
- 50) **Visoki napon** je nominalni napon veći od 35 kV;
- 51) **Vozni red (Plan rada)** je dokument koji predstavlja operativni plan proizvodnje, razmjene i potrošnje električne energije i snage nosilaca balansne odgovornosti, odnosno energetskih subjekata i direktnih potrošača;
- 52) **Zadata frekvencija** je frekvencija koju određuje OPS u skladu sa preporukama ENTSO-E, kao poželjnu operativnu frekvenciju sistema;
- 53) **Zadati napon** je vrijednost napona koju treba postići proizvodna jedinica u prenosnom sistemu na mjestu priključenja;
- 54) **Zatvoreni distributivni sistem** je sistem preko koga se distribuirala električna energija na geografski ograničenom području, a čine ga postrojenja, vodovi i transformatori od mjesta priključka na prenosni ili distributivni sistem do mjesta priključka korisnika tog sistema, kao i objekti, telekomunikaciona i informaciona oprema i druga infrastruktura neophodna za njegovo funkcionisanje.

**Osnovni principi  
Pravičnost i nediskriminatorynost  
Član 8**

OPS je dužan da primjenjuje ova pravila na pravičan, nediskriminatory i transparentan način.

## **Povjerljivost informacija i podataka**

### **Član 9**

Kod primjene ovih pravila, OPS je dužan da primjenjuje pravila za čuvanje povjerljivosti komercijalno osjetljivih informacija propisanih zakonom, podzakonskim aktima i internim aktima OPS-a.

## **II. OPŠTI USLOVI ZA KORIŠĆENJE PRENOSNOG SISTEMA**

### **Posebne odredbe**

#### **Član 10**

- (1) Opšte uslove za korišćenje prenosnog sistema OPS utvrđuje Pravilima.
- (2) Opšti uslovi iz stava 1 ovog člana sadrže osnovna prava i obaveze OPS-a i korisnika prenosnog sistema, kao i formularne ugovore koje OPS zaključuje sa korisnicima, a koji su sastavni dio Pravila.

### **Prava i obaveze**

#### **Obaveze OPS-a**

##### **Član 11**

OPS je dužan da obezbijedi prenos električne energije za potrebe korisnika prenosnog sistema i upravlja prenosnim sistemom u skladu sa uslovima određenim licencom i sertifikatom, na objektivan, transparentan i nediskriminatoran način.

### **Nominalni parametri prenosnog sistema**

#### **Član 12**

- (1) OPS obavlja djelatnost prenosa električne energije na naponskim nivoima 400 kV, 220 kV i 110 kV.
- (2) Za nominalne napomske nivoe 400 kV, 220 kV i 110 kV, dozvoljeni opseg napona na prenosnom sistemu je:
  - 1) 360 - 420 kV za 400 kV naponski nivo,
  - 2) 198 - 245 kV za 220 kV naponski nivo,
  - 3) 99 - 123 kV za 110 kV naponski nivo.
- (3) Nominalna vrijednost frekvencije u prenosnom sistemu je 50Hz.
- (4) Osim parametara prenosnog sistema definisanih ovim članom, pravilima kojima se uređuje minimum kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom utvrđuje se minimum kvaliteta isporuke, koji treba da zadovolji OPS.
- (5) OPS obezbeđuje zadovoljenje kriterijuma pouzdanosti (n-1) ili mogućnosti dvostranog napajanja u svim tačkama priključenja korisnika na prenosni sistem, ako ugovorom kojim se regulišu pitanja priključenja ili korišćenja prenosnog sistema nije drugačije uređeno.

### **Plaćanje korišćenja prenosnog sistema**

#### **Član 13**

Korisnik prenosnog sistema dužan je da plaća korišćenje prenosnog sistema na način propisan Zakonom i podzakonskim aktom Agencije kojim se uređuje utvrđivanje regulatornog dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije.

### **Obaveza zaključenja ugovora**

#### **Član 14**

- (1) OPS i korisnik su dužni da u pisanoj formi zaključe ugovore o međusobnim pravima i obavezama propisane Zakonom i Pravilima.
- (2) OPS i korisnik su dužni da ugovore iz stava 1 ovog člana zaključe najkasnije:
  - 1) do 1. decembra tekuće godine, za ugovore čija primjena počinje 1. januara naredne godine ili
  - 2) 15 dana od dana dostavljanja od strane OPS-a za druge ugovore.
- (3) OPS je dužan da ugovore iz stava 2 ovog člana dostavi korisniku najkasnije:
  - 1) do 15. novembra tekuće godine, za ugovore čija primjena počinje 1. januara naredne godine ili
  - 2) 15 dana prije početka primjene ugovora, za ostale ugovore.
- (4) Korišćenje prenosnog sistema bez ugovora zaključenih u skladu sa Pravilima nije dozvoljeno.

### **Formularni ugovori**

#### **Član 15**

- (1) OPS je dužan da utvrdi i zaključi formularne ugovore kojima se reguliše:
  - 1) izgradnja infrastrukture za priključenje i priključenje na prenosni sistem, sa korisnicima prenosnog sistema,
  - 2) korišćenje prenosnog sistema, sa korisnicima prenosnog sistema,
  - 3) nabavka pomoćnih usluga i balansne energije, po potrebi aktivacija rezerve, sa davaocima usluga,
  - 4) nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu, sa ponuđačima na tržištu,
  - 5) pravo pristupa prenosnom sistemu, sa zainteresovanim subjektima u cilju korišćenja prekograničnog prenosnog kapaciteta.
- (2) OPS je dužan da objavi obrasce formularnih ugovora na svojoj internet stranici.
- (3) Obrasci formularnih ugovora su sastavni dio Pravila.

### **Ugovor o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju na prenosni sistem**

#### **Član 16**

- (1) Ugovor o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju na prenosni sistem naročito sadrži:

- 1) uslove za priključenje,
  - 2) mjesto priključenja,
  - 3) iznos naknade za priključnu snagu,
  - 4) način priključenja,
  - 5) tehničke uslove i rok priključenja,
  - 6) tehničke uslove za priključenje na telekomunikacionu mrežu,
  - 7) mjesto i način mjerena isporučene energije,
  - 8) prava i obaveze operatora sistema i podnosioca zahtjeva nakon priključenja.
- (2) Ako infrastrukturu za priključenje gradi podnositelj zahtjeva, ugovor pored podataka iz stava 1 ovog člana, sadrži:
- 1) početak i rok izgradnje infrastrukture, uključujući plan izvođenja radova,
  - 2) učešće operatora sistema i način praćenja pripreme i izgradnje infrastrukture, naročito u dijelu nabavke opreme i radova,
  - 3) rok i način vršenja konačnog finansijskog obračuna,
  - 4) utvrđivanje vrijednosti ostvarenog investicionog ulaganja i obavezu otkupa infrastrukture od operatora sistema,
  - 5) početak i rok otplate anuiteta po osnovu naknade za otkup uz poštovanje ograničenja koja se odnose na maksimalni dozvoljeni rast osnovnih sredstava u skladu sa Zakonom.

### **Ugovor o korišćenju prenosnog sistema**

#### **Član 17**

Ugovor o korišćenju prenosnog sistema naročito sadrži:

- 1) način pružanja usluge korišćenja prenosnog sistema,
- 2) period korišćenja usluge, ugovorene mjesecne snage i energiju, tehničke i eksploatacione karakteristike objekta (sistemi za komunikaciju, eksploatacija objekta, mjere zaštite na radu)
- 3) obračunska mjerna mjesta,
- 4) cijena, način obračuna, fakturisanja i plaćanja naknade za uslugu korišćenja prenosnog sistema,
- 5) finansijske garancije ili druge oblike obezbjeđenja potraživanja, koje je Korisnik usluge dužan da obezbijedi,
- 6) obeštećenja Korisnika usluge u slučaju neizvršenja usluge,
- 7) slučajevi prekida pružanja usluge,
- 8) slučajevi u kojima se može otkazati korišćenje usluge,
- 9) komunikacija i razmjena informacija, i
- 10) period primjene i stupanja na snagu ugovora.

### **Ugovor o nabavci pomoćnih usluga i balansne energije**

#### **Član 18**

Ugovorom o nabavci pomoćnih usluga i balansne energije naročito se uređuju sljedeća pitanja:

- 1) primarna regulacija,
- 2) sekundarna regulacija,
- 3) tercijarna regulacija generatorskim jedinicama,
- 4) tercijarna regulacija upravljanjem snagom potrošnje,
- 5) regulacija napona,
- 6) učešće u uspostavljanju EES-a,
- 7) ovlašćeno osoblje za saradnju,
- 8) plaćanje usluga,
- 9) rješavanje sporova.

### **Ugovor o nabavci električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu**

#### **Član 19**

Ugovor o nabavci električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu naročito sadrži:

- 1) način sprovođenja nabavke električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu,
- 2) planirane količine električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu kao i uslove isporuke,
- 3) cijene, način obračuna i fakturisanja isporučene energije,
- 4) finansijske garancije,
- 5) način dostavljanja planova isporuke i spisak odgovornih lica,
- 6) slučajevi u kojima se može prekinuti isporuka,
- 7) uslove pod kojima se može otkazati prijem,
- 8) vrijeme na koje se zaključuje ugovor.

### **Ugovor o dodjeli prava pristupa prekograničnim prenosnim kapacitetima**

#### **Član 20**

- (1) Ugovor o dodjeli prava pristupa prekograničnim prenosnim kapacitetima naročito sadrži:

- 1) način odobravanja pristupa prenosnoj mreži,
- 2) postupanje u slučaju nepredviđenih poremećaja u elektroenergetskom sistemu,
- 3) način obračuna i fakturisanja,
- 4) način i rok plaćanja,
- 5) rješavanje sporova.

- (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, u slučaju dodjele kapaciteta putem koordinisane alokacione procedure ugovor se zaključuje potvrdom registroizacionog obrasca.

**Ništavost odredbi formularnih ugovora**  
**Član 21**

Ništavost odredbi formularnih ugovora utvrđenih ovim pravilima cijeni se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi.

**Ostali ugovori**  
**Član 22**

Korisnik prenosnog sistema, dužan je da prije početka korišćenja sistema zaključi ugovore kojim reguliše pitanje svoje balansne odgovornosti, na način propisan Tržišnim pravilima.

**III. PLANIRANJE RAZVOJA PRENOSNOG SISTEMA**

**Posebne odredbe**

**Osnov planiranja**  
**Član 23**

- (1) Razvoj prenosnog sistema podrazumijeva:
- 1) izgradnju novih elemenata prenosnog sistema,
  - 2) jačanje postojećih elemenata prenosnog sistema (rekonstrukcije i povećanje kapaciteta),
  - 3) razvoj i osavremenjavanje sistema zaštite i sistema za daljinski nadzor i upravljanje, kao i informaciono komunikacionih sistema neophodnih za funkcionisanje prenosnog sistema električne energije,
  - 4) primjenu novih tehnoloških rješenja iz oblasti prenosa električne energije,
  - 5) unaprijeđenje poslovnih procesa od značaja za prenos električne energije.
- (2) Planiranje razvoja prenosnog sistema vrši se na osnovu sagledavanja potreba i uslova u kojima će se rad ovog sistema odvijati u budućem periodu, kako bi se odredile mјere za obezbjeđivanje normalnog funkcionisanja elektroenergetskog sistema.
- (3) Planirana izgradnja, rekonstrukcija i dogradnja prenosnih objekata mora obezbijediti preduslove za razvoj proizvodnih i distributivnih kapaciteta, razvoj tržišta električne energije i pouzdanu i kvalitetnu isporuku električne energije za prognozirani nivo potrošnje.

**Prava i obaveze OPS-a kod planiranja**  
**Član 24**

OPS je dužan da:

- 1) Utvrdi plan razvoja prenosnog sistema (dalje u tekstu: plan razvoja) i dostavi Agenciji na saglasnost najkasnije do 1. juna godine koja prethodi prvoj godini regulatornog perioda, uskladen sa
  - Nacionalnim energetskim i klimatskim planom, Akcionim planom razvoja i korišćenja daljinskog grijanja i/ili hlađenja i visokoefikasne kogeneracije (Akcioni plan), uzimajući u obzir projekte izgradnje objekata za proizvodnju električne energije, a naročito projekte korišćenja energije iz obnovljivih izvora,
  - planom razvoja susjednih prenosnih sistema uzimajući u obzir projekte od zajedničkog interesa za Zajednicu,
  - potrebama razvoja distributivnog sistema i
  - pravilima za izradu i praćenje realizacije desetogodišnjih planova razvoja prenosnog sistema električne energije,
- 2) Utvrdi investicioni plan prema potrebama korisnika sistema u skladu sa prostorno planskim dokumentima i isti dostavi Agenciji na davanje saglasnosti zajedno sa planom iz stava 1 tačke 1 ovog člana, i
- 3) Objavi odobrene planove na svojoj internet stranici.

**Planski periodi**  
**Član 25**

- (1) Plan razvoja izrađuje se za period od deset godina.
- (2) Investicioni plan izrađuje se na period koji odgovara dužini regulatornog perioda utvrđenog od strane Agencije.

**Primjena i nadležnosti**  
**Predmet planiranja**  
**Član 26**

OPS je nadležan za planiranje razvoja prenosnog sistema koji čine postrojenja 110 kV, transformatori 110/x kV i vodovi 110 kV, kao i postrojenja, transformatori i vodovi višeg naponskog nivoa, do mjesta priključenja korisnika sistema i objekti, telekomunikaciona i informaciona oprema i druga infrastruktura neophodna za njegovo funkcionisanje.

**Učešće u planiranju**  
**Član 27**

- (1) Nositelj aktivnosti planiranja prenosnog sistema je OPS.

- (2) U procesu planiranja, pored OPS-a učestvuju i postojeći korisnici priključeni na prenosni sistem, kao i potencijalni korisnici prenosnog sistema.
- (3) Korisnici su u obavezi da u najkraćem periodu informišu OPS, na njegov zahtjev o promjenama od značaja za planiranje razvoja prenosnog sistema.
- (4) OPS je dužan da usaglašava relevantne elemente plana razvoja sa operatorima prenosnih sistema u regionu i na nivou ENTSO-E, na način propisan pravilima te asocijacije.
- (5) Planiranje razvoja je aktivnost otvorena za učešće zainteresovane javnosti.

### **Ciljevi planiranja**

#### **Član 28**

Proces planiranja razvoja prenosnog sistema ima za cilj da:

- 1) napravi sveobuhvatan pregled razvoja prenosnog sistema i relevantnih djelova elektroenergetskog sistema u datom vremenskom intervalu,
- 2) utvrdi potrebne promjene u prenosnom sistemu (spisak, lokacije i osnovne karakteristike prenosnih objekata koji će biti rekonstruisani, prošireni, izgrađeni ili demontirani, uključujući i interkonektivne dalekovode),
- 3) obezbijedi uslove za realizaciju prognoziranog i planiranog prenosa električne energije, kao i pouzdan i siguran rad prenosnog sistema,
- 4) stvari uslove za zadovoljenje potrebe razmjene električne energije na tržištu,
- 5) obezbijedi ekonomično korišćenje prenosnog sistema uz garantovane parametre prenosa propisane Pravilima i stvari uslove za dalji razvoj sistema uz minimalizaciju negativnog uticaja na životnu sredinu.

### **Smjernice i kriterijumi planiranja**

#### **Član 29**

- (1) Prilikom planiranja razvoja prenosnog sistema, moraju se zadovoljiti sljedeće smjernice:
  - 1) plan razvoja prenosnog sistema se mora temeljiti na tehno-ekonomskim kriterijumima uvažavajući aktuelna opterećenja elemenata prenosnog sistema i proizvodnju elektrana, kao i perspektivne potrebe distributivnih sistema i korisnika prenosnog sistema, uključujući i proizvodne objekte koji su već priključeni ili će biti priključeni na prenosni sistem u razmatranom planskom periodu;
  - 2) prenosni sistem mora biti dimenzionisan u skladu sa (n-1) kriterijumom sigurnosti. Posljedice višestrukih poremećaja koji nastaju u prenosnom sistemu ne uzimaju se u obzir pri planiranju razvoja prenosnog sistema i moraju se ograničiti odgovarajućim strategijama odbrane od većih poremećaja i strategijama ponovnog uspostavljanja napajanja (odbrambeni plan);
  - 3) prenosni sistem mora biti planiran tako da omogući očuvanje statičke i tranzijentne stabilnosti, kao i propisane naponske prilike. U tom cilju OPS može da zahtijeva od proizvođača da uskladi karakteristike i parametre sistema za regulaciju napona i snage proizvodnih jedinica koje su značajne sa aspekta stabilnosti, a od direktnog potrošača da uskladi karakteristike i parametre njegove potrošnje naročito u pogledu kvaliteta električne energije (viši harmonici, flikeri) i faktora snage ( $\cos \varphi$ ).
- (2) Proces aktivnosti na planu razvoja prenosnog sistema počinje prikupljanjem i analizama sljedećih podloga:
  - 1) prognoza porasta potrošnje električne energije i njena geografska raspodjela,
  - 2) lokacija i potrošnja novih direktnih potrošača priključenih na prenosni sistem,
  - 3) lokacija i kapacitet novih proizvodnih objekata,
  - 4) prognoza razmjene električne energije sa ostalim zemljama u okruženju,
  - 5) razvojni programi ostalih prenosnih sistema od interesa u okruženju i
  - 6) podaci od značaja za provođenje tržišnih analiza.
- (3) Za analizu ciljne godine u budućnosti, na bazi tržišnih analiza, a uzimajući u obzir scenarije definisane u nacionalnom strateškom dokumentu kojim se uređuje razvoj energetskog sektora, identificiše se jedan ili više mogućih operativnih scenarija za prenosni sistem u skladu sa gore navedenim podlogama i na tom osnovu se formiraju referentni scenariji sa planiranim topologijom mreže kako bi se uočili eventualni problemi u radu sistema i definisale potrebe za pojačanjima u cilju rješavanja uočenih problema.
- (4) Za identifikaciju eventualnih problema u prenosnom sistemu OPS koristi sljedeće kriterijume planiranja:
  - 1) tehničke kriterijume i ograničenja za normalne pogonske uslove,
  - 2) tehničke kriterijume i ograničenja u slučaju poremećaja u sistemu,
  - 3) kriterijum dozvoljenih struja kratkih spojeva,
- (5) U svrhu definisanja mjera za otklanjanje identifikovanih problema u prenosnom sistemu, OPS, pored kriterijuma planiranja iz stava 4 ovog člana, koristi i sljedeće kriterijume planiranja:
  - 1) Prostorno-planski kriterijum
  - 2) Ekonomski kriterijum
  - 3) Ekološki kriterijum

### **Tehnički kriterijumi i ograničenja za normalne pogonske uslove**

#### **Član 30**

- (1) Pod normalnim pogonskim uslovima podrazumijeva se rad sistema sa prognoziranim potrošnjom, odgovarajućim angažovanjem proizvodnih kapaciteta (minimalni, maksimalni i tipični režim) i svim elementima prenosnog sistema u pogonu.
- (2) Za normalne uslove rada, utvrđena su sljedeća ograničenja rada prenosnog sistema:
  - 1) element prenosnog sistema je preopterećen, ukoliko njegovo opterećenje prelazi 80% termičke granice (termičke struje). Termičke struje predstavljaju ograničavajući faktor za elemente prenosnog sistema. Ovo

ograničenje je definisano kao temperatura zagrijavanja provodnika pri proticanju navedene struje koja izaziva topljenje provodnog materijala ili smanjenje rastojanja između provodnika i zemlje ispod dozvoljene granice i mora se primijeniti posebno za ljetnju i zimsku sezonu, za vremenske uslove karakteristične za Crnu Goru;

2) dozvoljeni opseg napona:

- 360 - 420 kV za 400 kV naponski nivo,
- 198 - 245 kV za 220 kV naponski nivo,
- 99 - 123 kV za 110 kV naponski nivo,

uz dozvoljena odstupanja definisana u Prilogu 5 ovih pravila.

(3) Tehnički kriterijum planiranja u normalnim pogonskim uslovima podrazumijeva da u uslovima iz stava 1 ovog člana, prognozirani prenos električne energije do tačaka priključenja korisnika ne dovodi do prekoračenja ograničenja iz stava 2 ovog člana i ugrožavanja garantovanih parametara prenosa utvrđenih ovim pravilima.

### **Tehnički kriterijumi i ograničenja u slučaju poremećaja u sistemu**

#### **Član 31**

(1) Pod radom u slučaju poremećaja u sistemu podrazumijeva se rad sistema u bilo kojem od stanja u koje sistem prelazi iz normalnih pogonskih uslova neraspoloživošću jednog elementa prenosnog sistema.

(2) Analizom (n-1) kriterijuma sigurnosti identifikuju se problemi (kritične konfiguracije ili konfiguracije koje su neprihvativljive sa tačke gledišta sigurnosti i pouzdanosti rada sistema) kao i moguća rješenja za pojačanje prenosnog sistema kako bi se uočeni problemi rješili.

(3) Kriterijum sigurnosti (n-1) je ispunjen ukoliko ispad iz pogona bilo kojeg elementa prenosnog sistema uslijed kvara ne izaziva:

- 1) narušavanje graničnih vrijednosti pogonskih veličina propisanih za prenosni sistem iz člana 30 stav 2 tačka 2 (radni naponi, naponski opseg, nivoi struja kratkih spojeva) i opterećenja opreme iz člana 30 stav 2 tačka 1 (strujno opterećenje) koje ugrožava sigurnost rada sistema ili dovodi do oštećenja ili skraćenja očekivanog radnog vijeka opreme;
- 2) trajne prekide u napajanju;
- 3) kaskadne ispade u sistemu uslijed aktiviranja sistema zaštite elementa koji nije direktno pogođen kvarom, sa rizikom daljeg širenja poremećaja;
- 4) gubitak stabilnosti u proizvodnim jedinicama; ili
- 5) potrebe za ograničenjem, ili eventualnim prekidima primopredaje električne energije u mjestima priključenja korisnika.

(4) Za slučaj poremećaja u sistemu utvrđena su sljedeća ograničenja:

- 1) element prenosnog sistema je preopterećen, ukoliko njegovo opterećenje prelazi 100% termičke granice. U određenim okolnostima (u slučaju izgradnje značajnijih objekata prenosnog sistema kojim se rješava više uočenih problema u sistemu) u slučaju poremećaja u sistemu se prilikom procesa planiranja u kratkotrajnom periodu (do izgradnje značajnijeg objekta) može dozvoliti veće termičko opterećenje elemenata kako bi se izbjeglo predimenzionisanje mreže i smanjili troškovi;
- 2) u slučajevima poremećaja u elektroenergetskom sistemu, tj. većih kvarova na proizvodno-prenosnim objektima dozvoljena su veća odstupanja napona od odstupanja definisanih za normalne uslove rada koja su definisana u Prilogu 5 ovih pravila.

(5) Tehnički kriterijum planiranja za rad sistema u slučajevima poremećaja podrazumijeva da u uslovima iz stava 1 ovog člana, prognozirani prenos električne energije do tačaka priključenja korisnika ne dovodi do narušavanja kriterijuma iz stava 3 ovog člana, prekoračenja ograničenja iz stava 4 ovog člana i ugrožavanja garantovanih parametara prenosa utvrđenih ovim pravilima.

### **Kriterijum dozvoljenih struja kratkih spojeva**

#### **Član 32**

(1) Oprema u prenosnim objektima OPS-a i objektima korisnika prenosnog sistema mora biti dimenzionisana tako da zadovolji proračunate vrijednosti struja kratkih spojeva. U slučaju kratkog spoja ne smije se narušiti stabilan rad elektroenergetskog sistema.

(2) Planirane maksimalne vrijednosti struje kratkog spoja ne smiju biti veće od 95% prekidne moći rasklopne opreme koja je trenutno ugrađena u postojećim postrojenjima prenosnog sistema ili od standardizovane vrijednosti prekidne moći opreme koja je dostupna na tržištu za postrojenja čija se izgradnja planira.

(3) Proračunavanje struja kratkih spojeva se sprovodi prema standardu IEC 60909.

(4) Proračuni struja kratkih spojeva izvode se za uklopno stanje u prenosnom sistemu definisano na sljedeći način:

- 1) svi generatori su priključeni na sistem;
  - 2) svi susjedni sistemi su priključeni na sistem (uključeni interkonektivni dalekovodi); i
  - 3) svi sistemi sabirnica su povezani.
- (6) Izuzetno, proračun struja kratkih spojeva može biti sa razdvojenim sabirnicama, i to:
- 1) za one sabirnice čiji je razdvojen rad predviđen uputstvima za pogon prenosnih objekata zbog tehničkih karakteristika ugrađene opreme; ili
  - 2) u slučajevima kada povezivanje sistema sabirnica proizvodi ekstremne kriterijume za izbor opreme, a u prenosnom sistemu ne postoje tehnički preduslovi za takav pogon.

(7) Struje kratkih spojeva ispituju se prilikom izrade Plana razvoja prenosnog sistema za sve elemente prenosnog sistema (uključujući i VN strane postrojenja korisnika).

(8) Struje kratkih spojeva proračunavaju se prilikom izrade Plana razvoja prenosnog sistema na trogodišnjem nivou uvažavanjem planiranog razvoja prenosnog sistema kao i planiranog razvoja proizvodnje i potrošnje za taj period.

- (9) Izuzetno u slučaju potrebe planiranja ulaska u pogon proizvodnog objekta priključenog na prenosni sistem koji nije obuhvaćen prethodnim planovima, izrađuje se nova analiza struja kratkih spojeva.
- (10) Struje kratkih spojeva proračunavaju se i na zahtjev korisnika prenosnog sistema.
- (11) Ukoliko OPS ocijeni da u budućem periodu struje kratkih spojeva (uslijed razvoja elektroenergetskog sistema) mogu ugroziti postojeću instaliranu opremu u prenosnim i objektima korisnika prenosnog sistema, OPS preduzima mjere u (svojim) prenosnim objektima i usaglašava mjere sa korisnicima prenosnog sistema koje je potrebno preduzeti u objektima korisnika. Navedene mjere prvenstveno obuhvataju pripremu planova za zamjenu ugrožene opreme, određivanje novih uklopnih stanja u prenosnoj mreži i objektima korisnika, te uspostavljanje nadzora nad strujama kratkog spoja u realnom vremenu.

### **Uslovi za izgradnju novih elemenata sistema i rekonstrukciju postojećih**

#### **Član 33**

- (1) Ukoliko postojeći prenosni sistem ne može da obezbijedi potreban nivo sigurnosti i kvaliteta u eksploataciji, odnosno kada je ugrožen pouzdan rad korisnika prenosnog sistema neophodno je planirati izgradnju novih elemenata (i/ili rekonstrukciju postojećih) u sljedećim slučajevima:
  - 1) kada se ustanovi da su narušeni tehnički kriterijumi i N-1 ograničenja za rad sistema u normalnim ili u slučajevima poremećaja;
  - 2) kada je narušen kvalitet usluge prenosnog sistema električne energije, propisan odgovarajućom regulativom;
  - 3) potrebe podsticanja razvoja tržišta električne energije i u tom cilju povećanje internih i prekograničnih prenosnih kapaciteta;
  - 4) kada se transformatorska stanica napaja iz jednog čvora i preko jednog voda, tada za svaku transformatorsku stanicu treba osigurati napajanje iz najmanje dva čvorišta ili izuzetno preko dva voda iz jednog čvora čiji je nivo pouzdanosti zadovoljavajući za korisnika, izgradnjom novog dalekovoda ili kabla;
  - 5) kada je transformatorska stanica opremljena samo jednim energetskim transformatorom, tada je za svaku takvu transformatorsku stanicu potrebno planirati ugradnju drugog transformatora, pri čemu prioritet imaju objekti sa slabije razvijenom srednjenačonskom mrežom i većom potrošnjom koja ostaje bez napajanja.
- (2) Uslov za povećanje snage transformacije je sljedeći:
  - za TS koje imaju rezervu u napajanju kroz distributivni sistem više od 50%, ugradnja drugog transformatora se planira kada opterećenje u navedenoj TS dostigne 80% vrijednosti instalisane snage postojećeg transformatora;
  - kada vršno opterećenje u transformatorskoj stanicu dostigne 60% instalisane snage postojećih transformatora (za normalno uklopolno stanje) planira se ili povećanje snage transformacije ili izgradnja novog objekta.
- (3) U slučaju ispunjenosti nekog od uslova iz stava 1 ili 2 ovog člana, OPS utvrđuje listu novih elemenata čijom se izgradnjom (i/ili rekonstrukcijom) može obezbijediti potreban nivo sigurnosti i kvaliteta u eksploataciji sistema.

### **Revitalizacija postojećih elemenata sistema**

#### **Član 34**

- (1) Revitalizacija elemenata prenosnog sistema obuhvata:
  - 1) revitalizaciju energetskih transformatora,
  - 2) revitalizaciju dalekovoda,
  - 3) revitalizaciju transformatorskih stanica i
  - 4) revitalizaciju drugih elemenata sistema.
- (2) Lista prioriteta za revitalizaciju pojedinih elemenata formira se na osnovu:
  - 1) značaja elementa za funkcionisanje prenosnog sistema,
  - 2) pouzdanosti rada elementa prenosnog sistema i
  - 3) očekivanog eksploatacionog vijeka opreme, odnosno elementa prenosnog sistema.

### **Elementi za rangiranje investicija**

#### **Član 35**

- (1) Za projekte koji se nalaze na listi iz člana 33 stav 3 ovih pravila, OPS vrši sljedeće analize i proračune:
  - 1) analizu tokova snaga i naponskih prilika za stacionarno stanje (normalni uslovi eksploatacije),
  - 2) analizu opterećenja vodova i transformatora,
  - 3) analizu naponsko reaktivnih prilika,
  - 4) analizu proizvodnje aktivne i reaktivne snage,
  - 5) proračun gubitaka u prenosnom sistemu,
  - 6) analizu tokova snaga i sigurnosti pri neraspoloživosti elemenata sistema (n-1) kriterijum sigurnosti), i
  - 7) analizu dinamičke stabilnosti.
- (2) Na osnovu izvršenih analiza, elementi sa liste se rangiraju prema doprinosu sigurnosti i pouzdanosti rada sistema (doprinos pouzdanosti, robusnosti i smanjenju gubitaka u sistemu, povećanje prenosnog kapaciteta).

### **Prostorno-planski kriterijum**

#### **Član 36**

- (1) Za projekte koji se nalaze na listi iz člana 33 stav 3 ovih pravila, OPS, u skladu sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom, utvrđuje mogućnosti za izgradnju novih elemenata prenosnog sistema i definiše koridore za izgradnju dalekovoda (polaganje kablova) i moguće optimalne lokacije za izgradnju transformatorskih stanica.

- (2) U slučaju da važeća prostorno-planska dokumentacija ne omogućava izgradnju novih elemenata prenosnog sistema, OPS pokreće postupak izmjene i dopune planske dokumentacije u skladu sa zakonom.

**Ekonomski kriterijum**  
**Član 37**

Prilikom pripreme i izbora tehničkog rješenja OPS primjenjuje ekonomske kriterijume utvrđene pravilima kojima se uređuje izrada i praćenje realizacije desetogodišnjih planova razvoja prenosnog sistema električne energije.

**Ekološki kriterijum**  
**Član 38**

- (1) Prilikom planiranja izgradnje novih elemenata prenosnog sistema vodi se računa o očuvanju životne sredine i nastoji se da se negativni uticaj na prostor svede na najmanju moguću mjeru.
- (2) Projekti koji predviđaju demontiranje djelova dalekovoda ili objekata čiji je eksplotacioni vijek istekao i koji se više ne smatraju neophodnim za sigurnost rada sistema, ili ograničavaju mogućnosti izgradnje novih elemenata prenosnog sistema moraju biti uključeni u aktivnosti planiranja prenosnog sistema.

**Ulagni podaci i podloge**  
**Član 39**

Prilikom planiranja razvoja prenosnog sistema, OPS uzima u obzir sljedeće podatke i informacije:

- 1) podatke o trendovima potrošnje po područjima,
- 2) prognoze bilansa električne energije,
- 3) razvoj postojećih i projekta novih energetskih objekata, planiranih od strane korisnika u Crnoj Gori i operatora susjednih prenosnih sistema kako je definisano u njihovim planovima razvoja,
- 4) potrebe za racionalizacijom u planiranju sistema,
- 5) bilo koja moguća stanja poremećaja u sistemu koji se mogu javiti u toku rada kao i potrebe koje proizilaze iz takvih situacija,
- 6) podnijete zahtjeve za priključenje i zaključene ugovore o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju, i
- 7) zakonske, ekološke i bezbjednosne propise.

**Prognoza potrošnje električne energije i snage**  
**Član 40**

- (1) Ulazne podloge potrebne za prognozu potrošnje su:
- 1) ostvarene vrijednosti potrošnje energije (MWh) i vršne snage (MW), minimalno u periodu od proteklih pet godina, sa posebnim osvrtom na vrijednosti u karakterističnim režimima zimskog i ljetnjeg minimuma i maksimuma,
  - 2) zahtjevi za priključenje i/ili povećanje priključne snage direktnih potrošača,
  - 3) prognoza potreba distributivnog sistema po geolokacijama, koju na zahtjev OPS-a dostavlja ODS.
- (2) Prognoza porasta potrošnje električne energije i vršne snage u EES-u Crne Gore, koja je relevantna za planiranje prenosnog sistema, mora biti u skladu sa Nacionalnim energetskim i klimatskim planom Crne Gore.

**Podaci o izvorima energije**  
**Član 41**

Kada su u pitanju izvori energije, razvoj prenosnog sistema OPS planira na osnovu:

- 1) podataka o postojećim elektranama, koji obuhvataju parametre utvrđene ugovorom o priključenju, ugovorom o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju i moguće promjene uslijed planirane revitalizacije, proširenja/smanjenja proizvodnih kapaciteta ili prestanka rada same proizvodne jedinice,
- 2) podataka o planiranim elektranama, koji su utvrđeni Nacionalnim energetskim i klimatskim planom ili zahtjevom za priključenje, ako je isti već podnesen OPS-u, kao i podataka dobijenih od nadležnih institucija i
- 3) podataka o izvorima energije u ostalim sistemima od interesa u okruženju.

**Prognoza uvoza/izvoza električne energije**  
**Član 42**

- (1) Osnovu za prognozu potencijalnih viškova/manjkova električne energije u Crnoj Gori predstavljaju planirani scenariji razvoja proizvodnih objekata i porasta potrošnje u periodu za koji se vrši planiranje razvoja prenosnog sistema. Na osnovu ovih podataka OPS vrši analizu potencijalnih viškova/manjkova u EES-u Crne Gore prema Nacionalnom energetskom i klimatskom planu, odnosno prema drugom važećem aktu koji je na snazi u trenutku sačinjavanja analize i procjenjuje totalne razmjene sa susjednim sistemima.
- (2) Na osnovu analize iz stava 1 ovog člana i sagledavanja stanja na regionalnom tržištu električne energije određuju se vjerovatne razmjene po interkonektivnim dalekovodima.
- (3) U procesu planiranja razvoja prenosnog sistema, OPS razmatra projekte sa ciljem povećanja prenosnog kapaciteta na interkonektivnim dalekovodima sa EES susjednih zemalja, kako bi se adekvatno odgovorio rastućim potrebama razvoja tržišta električne energije.
- (4) Sagledavanje potreba razvoja interkonektivnih veza vrši OPS zajedno sa operatorima susjednih prenosnih sistema.

## **Kritična stanja uslijed poremećaja u radu sistema**

### **Član 43**

- (1) OPS vrši analizu kvarova i njihovih posljedica koji su se pojavili u toku prethodnih godina.
- (2) OPS vrši prikupljanje podataka o učestalosti i trajanju kvarova i drugim neraspoloživostima elemenata prenosnog sistema. Svi podaci o uočenim kritičnim stanjima i okolnostima prilikom poremećaja koje su zabilježene, ispituju se od strane OPS-a kako bi se plan razvoja dopunio novim rješenjima, ukoliko za to postoji potreba.

## **Javnost postupka planiranja**

### **Član 44**

- (1) Na početku izrade plana razvoja OPS se zvanično obraća nadležnim subjektima za dostavljanje podataka, i to:
  - 1) Proizvođačima električne energije:
    - podataka o planiranoj zamjeni opreme, proširenju/smanjenju proizvodnih kapaciteta ili prestanku rada postojećih proizvodnih jedinica i
    - podataka o novim proizvodnim jedinicama (instalisani kapacitet, primarni izvor energije, geografska lokacija, dinamika izgradnje);
  - 2) Operatorima distributivnog sistema:
    - prognoze porasta potrošnje u karakterističnim režimima relevantnim za planiranje po pojedinim distributivnim područjima,
    - prostorne raspodjele prognozirane potrošnje po postojećim i planiranim transformatorskim stanicama u skladu sa statističkim podacima iz prošlosti i raspoloživim informacijama o pomjeranjima centara potrošnje,
    - podataka o planiranim promjenama kapaciteta na postojećim transformatorskim stanicama prenosnog sistema,
    - podataka o planiranoj izgradnji i povezivanju novih transformatorskih stanica, dinamici njihove izgradnje i lokaciji u skladu sa raspoloživim podacima o prostornoj raspodjeli opterećenja kao i u skladu sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom,
    - saznanja o ugradnji (zamjeni) opreme u postrojenjima korisnika koja mogu biti od važnosti za kvalitet, sigurnost i pouzdanost rada čitavog prenosnog sistema;
  - 3) Krajnjim kupcima koji su direktno priključeni na prenosni sistem:
    - podataka o planiranom proširenju/smanjenju vršne potrošnje ili prestanku rada djelova postrojenja za postojeće korisnike i
    - podataka o novim postrojenjima (vršna potrošnja, geografska lokacija objekta, dinamika izgradnje);
  - 4) Operatorima susjednih prenosnih sistema:
    - podataka o planovima razvoja koji su od interesa za susjedne prenosne sisteme, koje OPS usaglašava u okviru regionalnih radnih grupa;
  - 5) Državnim organima :
    - podataka o planiranoj izgradnji novih proizvodnih objekata, vodova, transformatorskih stanica i planiranih potrošača, dinamici njihove izgradnje i lokaciji u skladu sa raspoloživim podacima o prostornoj raspodjeli opterećenja.
- (2) Ukoliko subjekti iz stava 1 ovog člana ne dostave tražene podatke u roku od 30 dana od dana zvaničnog obraćanja nadležnim subjektima, koristiće se raspoloživi podaci.

## **Plan razvoja**

### **Član 45**

OPS u skladu sa pravilima kojima se uređuje izrada i praćenje realizacije desetogodišnjih planova razvoja prenosnog sistema električne energije, a na osnovu neposrednog i stalnog praćenja rada sistema i sagledavanja trenda potreba, kao i podataka i informacija dobijenih od svih relevantnih subjekata utvrđuje plan razvoja i dostavlja ga Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (u daljem tekstu: Agencija) na davanje saglasnosti.

## **IV. USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA PRENOSNI SISTEM**

### **Uslovi za priključenje**

#### **Član 46**

- (1) Uslovi za priključenje na prenosni sistem sadrže minimum tehničkih, konstruktivnih, organizacionih, finansijskih i operativnih uslova i obaveza koje moraju zadovoljiti korisnici koji su već povezani na prenosni sistem i podnosioci zahtjeva za priključenje na prenosni sistem.
- (2) Osim ovim uslovima, kriterijumi i zahtjevi za priključenje novih korisnika ili promjenu tehničkih parametara postojećeg priključka, utvrđeni su i drugim opštim aktima utvrđenim u skladu sa Zakonom:
  - 1) propisom kojim se reguliše pitanje priključenja potrošača na prenosni sistem električne energije, a koji donosi Vlada Crne Gore (dalje u tekstu: Vlada),
  - 2) propisom kojim se reguliše pitanje priključenja visokonaponskih kablova jednosmjerne struje, koji donosi Vlada,
  - 3) propisom kojim se reguliše pitanje priključenja objekata za proizvodnju električne energije, koji donosi Vlada,
  - 4) propisom kojim se utvrđuje iznos naknade za priključenje na prenosni sistem, koji utvrđuje OPS, a odobrava Agencija.

- (3) U Prilogu 4 i Prilogu 5 definisani su najkraći vremenski intervali, u kojima novi korisnik mora biti sposoban da radi, pri odstupanju parametara prenosnog sistema na mjestu priključenja od nominalnih vrijednosti.

**Odgovorne strane**  
**Član 47**

Nosioци odgovornosti kod primjene uslova za priključenje na prenosni sistem su OPS i korisnici prenosnog sistema pod kojima se smatraju:

- 1) proizvođači električne energije,
- 2) vlasnici interkonektivnih dalekovoda na koje se ne primjenjuju pravila o pristupu prenosnom sistemu,
- 3) operatori distributivnog sistema (ODS), i
- 4) kupci direktno priključeni na prenosni sistem i operatori zatvorenih distributivnih sistema priključeni na prenosni sistem.

**Zahtjev za priključenje**  
**Član 48**

- (1) Priključenje objekta na prenosni sistem električne energije pokreće vlasnik objekta ili investitor podnošenjem zahtjeva za priključenje OPS-u, na obrascu iz Priloga 1.
- (2) Priključenje objekta na prenosni sistem vrši se na osnovu ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju koji zaključuju podnositelj zahtjeva i OPS u skladu sa Zakonom i ovim pravilima.
- (3) U slučaju potrebe OPS prije podnošenja zahtjeva za priključenje može da izradi preliminarnu studiju, koja će okvirno definisati optimalan način priključenja, a koristi se i u svrhu izdavanja mišljenja na prostorno planska dokumenta.
- (4) Preliminarna studija izrađuje se na osnovu podataka dobijenih u fazi izrade planova razvoja od strane organa državne i lokalne uprave. Trenutak pokretanja izrade studije se određuje na osnovu naznačenih godina ulaska u pogon novih proizvodnih objekata ili potrošača kao i saznanja o pokretanju procedurakoje prethode postupku obraćanja OPS-u.
- (5) OPS je dužan da zaključi ugovor iz stava 2 ovog člana i obezbijedi prioritet u priključenju energetskih objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, ako ne postoje tehnička ograničenja u prenosnom sistemu i ako uređaji i instalacije objekta koji se priključuje ispunjavaju uslove utvrđene zakonom i tehničkim propisima.
- (6) OPS nema pravo da odbije priključenje novog objekta za proizvodnju električne energije, kao i velikog industrijskog kupca, po osnovu budućih ograničenja raspoloživih kapaciteta sistema ili po osnovu mogućih dodatnih troškova koji se odnose na neophodno povećanje kapaciteta sistema.
- (7) OPS je dužan da podnosioca zahtjeva iz stava 2 ovog člana upozna sa načinom i postupkom zaključivanja ugovora iz stava 2 ovog člana i njegovim sadržajem.

**Preliminarna studija**  
**Član 49**

- (1) Preliminarna studija iz člana 48 stav 3 ovih pravila naročito sadrži:
  - 1) analize tokova snaga,
  - 2) analizu rada sistema u stacionarnom stanju i
  - 3) analizu sigurnosti n-1.
- (2) U slučaju potrebe preliminarna studija iz člana 48 stav 3 ovih pravila sadrži i sljedeće analize:
  - 1) proračun kratkih spojeva,
  - 2) analizu kvaliteta električne energije,
  - 3) analizu uticaja varijabilnosti proizvodnje na rad EES (za obnovljive izvore),
  - 4) analizu uticaja na gubitke u prenosnom sistemu.

**Postupak po zahtjevu za priključenje**  
**Član 50**

Po dostavljenom zahtjevu iz člana 48 stav 1 ovih pravila OPS:

- 1) izrađuje analizu mogućnosti priključenja,
- 2) dostavlja predlog ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju,
- 3) izdaje obavještenje o ispunjenosti ugovornih obaveza podnosioca zahtjeva.

**Analiza mogućnosti priključenja na prenosni sistem**  
**Član 51**

- (1) OPS je u obavezi da uradi analizu mogućnosti priključenja na prenosni sistem, o trošku podnosioca zahtjeva iz člana 48 stav 2 ovih pravila, koja će definisati uslove priključenja na prenosni sistem.
- (2) Trošak izrade analize iz stava 1 ovog člana, koji je podnositelj zahtjeva dužan da plati, isti je za sve podnosioce zahtjeva i utvrđuje se posebnom odlukom operatora prenosnog sistema.
- (3) U cilju definisanja optimalnih uslova priključenja koji su sastavni dio analize iz stava 1 ovog člana , OPS naročito vrši sljedeće analize:
  - 1) analize tokova snaga:
    - analiza rada sistema u stacionarnom stanju,
    - analiza sigurnosti n-1,
  - 2) analiza dodatnih uticaja:
    - proračun kratkih spojeva

- analiza kvaliteta električne energije,
  - analiza uticaja varijabilnosti proizvodnje na rad EES (za obnovljive izvore),
  - analiza uticaja na gubitke u prenosnom sistemu,
- 3) analize stabilnosti:
- analize tranzientne stabilnosti (bliski kvar, udaljeni kvar, prorada APU na priključnim dalekovodima),
  - analiza stabilnosti srednjeg trajanja,
  - analiza stabilnosti na male poremećaje.
- (4) Prilikom izrade analize iz stava 1 ovog člana OPS može zahtijevati od podnosioca zahtjeva iz člana 48 stav 2 ovih pravila detaljan simulacioni model postrojenja koji će OPS koristiti u cilju sprovođenja svih neophodnih analiza usaglašenosti sa uslovima definisanim ovim pravilima, kao i u cilju izrade različitih studija stabilnosti sistema za vrijeme priključenja objekta podnosioca zahtjeva na prenosni sistem.
- (5) U slučaju zahtjeva iz stava 4 ovog člana, podnositelj zahtjeva iz člana 48 stav 2 ovih pravila je u obavezi da dostavi detaljan simulacioni model postrojenja u odgovarajućem formatu koji određuje OPS i koji mora prikazati realan odziv postrojenja prilikom statičkih i dinamičkih simulacija u mjestu priključenja.
- (6) Ako analize pokažu da su uslovi rada prenosnog sistema u mjestu priključenja neprihvativi sa stanovišta propisanog rada postrojenja podnosioca zahtjeva iz člana 48 stav 2 ovih pravila, OPS definiše odgovarajuće mjere koje je potrebno preduzeti u cilju priključenja postrojenja.
- (7) Ako su, kao rezultat priključenja novog ili promjene postojećeg objekta, potrebna proširenja, pojačanja ili druge tehničke promjene u prenosnom sistemu, sve neophodne dodatne mjere moraju biti jasno definisane i naznačene u okviru analize iz stava 1 ovog člana .
- (8) OPS priprema predlog ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju na prenosni sistem uzimajući u obzir zaključke sadržane u analizi iz stava 1 ovog člana.

### **Zaključivanje ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju**

#### **Član 52**

- (1) OPS je dužan da podnosiocu zahtjeva iz člana 48 stav 2 ovih pravila dostavi prijedlog ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju u roku od 90 dana od dana prijema urednog zahtjeva za priključenje.
- (2) Ugovor iz stava 1 ovog člana sačinjava se na osnovu optimalnog tehnico-ekonomskog rješenja za priključenje, u skladu sa ovim pravilima, uz promovisanje principa adekvatnosti sistema i poštovanje ograničenja koja se odnose na maksimalni dozvoljeni rast osnovnih sredstava u skladu sa Zakonom.
- (3) Ugovor iz stava 1 ovog člana je formularni ugovor, kojim se obezbeđuje ravnopravan tretman svih korisnika prenosnog sistema, koji je sadržan u obrascu Priloga 3 ovih pravila.
- (4) OPS dužan je da prihvati predlog podnosioca zahtjeva da spor po pitanju usklađenosti prijedloga ugovora iz stava 1 ovog člana sa osnovom za sačinjavanje iz stava 2 ovog člana, povjeri Agenciji na rješavanje u skladu sa pravilima za rješavanje sporova putem arbitraže.

### **Obavještenje o ispunjenosti ugovornih obaveza podnosioca zahtjeva**

#### **Član 53**

- (1) OPS je dužan da, u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o ispunjenosti ugovornih obaveza podnosioca zahtjeva, cjeni ispunjenost obaveza iz ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju.
- (2) U slučaju ispunjenosti uslova iz stava 1 ovog člana, OPS obavještava podnosioca zahtjeva da može zaključiti ugovor o snabdijevanju sa izabranim snabdijevačem i druge ugovore u skladu sa Zakonom.

### **Naknada za priključenje**

#### **Član 54**

- (1) Podnositelj zahtjeva za priključenje ili povećanje priključne snage dužan je da plati naknadu za priključnu snagu.
- (2) Vizinu naknade iz stava 1 ovog člana, utvrđuje operator prenosnog sistema na osnovu jedinične naknade, u skladu sa metodologijom kojom se uređuje utvrđivanje naknade za priključenje na prenosni sistem.
- (3) Naknada utvrđena u skladu sa stavom 2 ovog člana mora biti jednaka za priključke iste snage na istom naponskom nivou.

### **Saglasnost na projektu i drugu dokumentaciju**

#### **Član 55**

- (1) OPS daje saglasnost na investiciono-tehničku i drugu dokumentaciju (idejni projekat, odnosno glavni projekat, itd.) ako je izrađena za objekat ili dio objekta koji ima uticaj na rad prenosnog sistema i koja je potrebna korisniku prilikom pribavljanja dozvole za izgradnju i to u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.  
U slučaju naknadne izmjene dokumentacije iz stava 1 ovog člana, a koja može imati uticaj na rad prenosnog sistema električne energije korisnik je dužan pribaviti saglasnost OPS-a za takvu izmjenu.

### **Privremeno priključenje i testiranje tokom probnog rada**

#### **Član 56**

- (1) Naprenosni sistem električne energije mogu se privremeno priključiti:
  - 1) objekti privremenog karaktera i gradilišta koji su izgrađeni u skladu sa zakonom;
  - 2) objekti za koje je odobren probni rad i funkcionalno ispitivanje u skladu sa zakonom.
- (2) Objekti iz stava 1 ovog člana priključuju se na osnovu obavještenja operatora prenosnog sistema iz člana 53 stav 2 ovih pravila i ugovora o snabdijevanju.

- (3) Osim obaveštenja iz stava 2 ovog člana, podnositelj zahtjeva za priključenje na prenosni sistem, koji je zaključio ugovor o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju, dužan je da za period privremenog priključenja zaključi i ugovor o korišćenju prenosnog sistema, ugovor o snabdijevanju, a na zahtjev OPS-a i ugovor o otkupu energije i ugovor o balansnoj odgovornosti.
- (4) Podnositelj zahtjeva za priključenje na prenosni sistem odgovoran je za obezbjeđivanje i pokrivanje troškova komunikacionog linka za period privremenog priključenja.
- (5) Tokom probnog rada (ako je probni rad zahtijevan prema zakonu koji uređuje izgradnju objekata), korisnik je dužan da izvrši testiranje usaglašenosti rada sa tehničkim parametrima iz ovih pravila.
- (6) Opšte i tehničke uslove za testiranje utvrđuje OPS, procedurom za testiranje usaglašenosti rada objekata korisnika, koju objavljuje na svojoj internet stranici.
- (7) Ocjenu ispunjenosti obaveza korisnika iz ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju zapisnički konstatiše komisija imenovana od strane OPS-a.
- (8) Sve eventualne nepravilnosti evidentiraju se u zapisniku i otklanjaju se u roku koji se sporazumno utvrđuje između korisnika i OPS-a.
- (9) OPS izdaje konačnu dozvolu za priključenje na osnovu rezultata testiranja i zaključaka stručne komisije o usaglašenosti rada objekta korisnika sa zahtijevanim tehničkim uslovima priključenja i pribavljenog mišljenja nadležnog inspektora o ispunjenosti uslova za priključenje.

#### **Izmjene i kontrola tehničkih parametara priključka**

##### **Član 57**

- (1) Planirane izmjene komponenti u okviru samog postrojenja korisnika koje utiču na rad prenosnog sistema, kao i sve ostale promjene ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju odnosno ugovora o priključenju koje proističu iz promjena tehničkih parametara, moraju biti definisane i usaglašene u aneksu ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju odnosno ugovora o priključenju.
- (2) Kompletna tehnička dokumentacija koja se tiče izmjene iz stava 1 ovog člana mora biti na vrijeme dostavljena OPS-u prije same izmjene.

Ako je potrebno sprovesti dodatnu kontrolu korisnikovog postrojenja, OPS mora o tome na vrijeme informisati korisnika.

#### **Opšti tehnički uslovi za priključenje na prenosni sistem**

##### **Mjesto priključenja**

##### **Član 58**

- (1) Mjesto predaje energije između energetskih subjekata, odnosno između energetskog subjekta i krajnjeg kupca je mjeri uređaj, odnosno mjereno-regulaciona stanica za priključenje objekta krajnjeg kupca, odnosno proizvođača energije.
- (2) Mjesto razgraničenja odgovornosti između energetskih subjekata međusobno, odnosno energetskog subjekta i krajnjeg kupca je mjesto priključenja objekta energetskih subjekata, odnosno kupca na prenosni sistem.
- (3) Mjesto priključenja korisnika na prenosni sistem određuje OPS, u skladu sa relevantnim uslovima rada prenosnog sistema, instalisanom snagom, načinom na koji postrojenje koje se priključuje funkcioniše, kao i interesima samog korisnika, uvezvi u obzir da se pod infrastrukturom za priključenje podrazumijeva infrastruktura koju će od trenutka priključenja podnosioca zahtjeva koristiti više korisnika.
- (4) Infrastrukturu za priključenje, u slučaju priključenja korisnika na način definisan članom 61 stav 1 tačka 1, čine dalekovodi za priključenje (ulaz/izlaz), pripadajuća dalekovodna polja i sabirnice tog naponskog nivoa.
- (5) U slučaju priključenja korisnika na način definisan članom 61 stav 1 tačka 2, vod kojim je izvršeno priključenje korisnika direktno na sabirnice u postojećoj ili planiranoj transformatorskoj stanici (razvodnom postrojenju), predstavlja unutrašnju instalaciju korisnika.
- (6) Korisnik može biti priključen na prenosni sistem na naponskom nivou 400 kV i 110 kV.
- (7) Izuzetno od stava 6 ovog člana, kada priključenje iz stava 6 nije tehnokonomski optimalno, korisnici mogu biti priključeni na prenosni sistem na naponskom nivou 220 kV.

#### **Priključna snaga na mjestu priključenja**

##### **Član 59**

Priključna snaga je snaga koju korisnik zahtjeva od OPS-a u postupku priključenja i predstavlja maksimalnudozvoljenu snagu kojom korisnik može preuzimati energiju iz sistema ili predavati energiju sistemu, uz garantovane parametre prenosa.

#### **Interoperabilnost**

##### **Član 60**

- (1) Postrojenje korisnika mora biti, u cilju predaje ili preuzimanja električne energije, povezano sa mjestom priključenja u prenosnom sistemu preko elementa sistema sa mogućnošću isključenja (rasklopna oprema).
- (2) Kada u skladu sa uslovima za priključenje korisnik gradi transformatorsku stanicu koja je u njegovoj nadležnosti, oprema u tom postrojenju mora biti tako dimenzionisana i podešena da postrojenje funkcioniše u skladu sa važećim propisima i tehnološkim standardima, pri čemu mora biti kompatibilna sa postojećom opremom u prenosnom sistemu.

## **Način priključenja**

### **Član 61**

- (1) U skladu sa topologijom prenosne mreže i operativnim potrebama, povezivanje korisničkog objekta sa prenosnim sistemom je moguće ostvariti:
  - 1) priključenjem na postojeći ili planirani dalekovod, po principu ulaz/izlaz ili
  - 2) priključenjem direktno na sabirnice u postojećoj ili planiranoj transformatorskoj stanici (razvodnom postrojenju).
- (2) OPS prilikom zaključenja ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju ima pravo da odredi konfiguraciju postrojenja korisnika (broj sabirnica, broj dalekovodnih i transformatorskih polja) uključujući prateću rasklopnu opremu kao i ostale elemente postrojenja koji čine dio postrojenja.
- (3) Prateća rasklopna oprema podrazumijeva sljedeće:
  - 1) prekidače odgovarajućih tehničkih karakteristika koji omogućavaju selektivno isključenje dalekovoda, transformatora i sistema sabirnica u postrojenju korisnika,
  - 2) rastavljače (izlazni, i sabirnički za dalekovode, sabirnički za transformatore i spojna polja i noževi za uzemljenje).
- (4) Ostali elementi postrojenja podrazumijevaju sljedeće:
  - 1) Sistem mjerena
  - 2) Sistem zaštita
  - 3) SCADA sistem
  - 4) Sistem besprekidnog napajanja.
- (5) Konfiguraciju postrojenja koje se priključuje na prenosni sistem određuje OPS na osnovu podataka koje dostavlja korisnik, vodeći računa o tipizaciji postrojenja koja se priključuju na prenosni sistem. Pri tome OPS uzima u obzir:
  - 1) predlog jednopolne šeme postrojenja dostavljene od strane korisnika,
  - 2) pogonske karakteristike postrojenja,
  - 3) uobičajene operativne procedure,
  - 4) mogućnost alternativne isporuke električne energije postrojenju korisnika iz distributivnih ili drugih sistema, i
  - 5) konzum, tj. dijagram potrošnje postrojenja tokom normalnog rada za potrošača, odnosno dijagram proizvodnje ukoliko je korisnik proizvođač.

## **Razmjena reaktivne snage**

### **Član 62**

- (1) Kada preuzima aktivnu snagu iz prenosnog sistema OPS-a, korisnik je dužan da, u skladu sa standardima, faktor snage održava u granicama od 0.95 (induktivno) do 1, na mjestu priključenja na prenosni sistem.
- (2) Uslovi razmjene reaktivne snage izvan granica propisanih stavom 1 ovog člana regulišu se metodologijom kojom se uređuje obezbjeđivanje pomoćnih usluga.

## **Upravljanje postrojenjem**

### **Član 63**

- (1) Upravljanje elektroenergetskim postrojenjem obuhvata sve tehničke i organizacione aktivnosti koje su neophodne da bi se postrojenje održavalo funkcionalnim i sigurnim i obezbijedilo bezbjedno rukovanje rasklopnom opremom.
- (2) Korisnik priključen na prenosni sistem dužan je da obezbijedi sopstveni centar upravljanja elektroenergetskom opremom u svom objektu.
- (3) Centar upravljanja iz stava 2 ovog člana je dužan da postupa po instrukcijama dobijenim od nadležnog centra upravljanja sistemom OPS-a.
- (4) Centar upravljanja korisnika prenosnog sistema mora biti neprekidno u funkciji i dostupan OPS-u.
- (5) Operativno osoblje centra upravljanja korisnika prenosnog sistema mora biti kvalifikovano za rad i pristup električnim postrojenjima visokog napona.
- (6) Ovlašćeno lice korisnika prenosnog sistema koje je odgovorno za rukovanje rasklopnom opremom mora biti dostupno centru upravljanja sistemom OPS-a u svakom trenutku.

## **Koncept uzemljenja neutralne tačke**

### **Član 64**

- (1) Određivanje koncepta uzemljenja neutralne tačke u prenosnom sistemu je u nadležnosti OPS-a.
- (2) OPS propisuje odgovarajuću tehničku specifikaciju za uzemljenje neutralne tačke na naponskim nivoima koji pripadaju prenosnom sistemu OPS-a, uključujući relevantne neutralne tačke sistema korisnika.
- (3) Na naponskim nivoima sistema 110 kV i više, neutralne tačke transformatora i drugih uređaja koji pripadaju postrojenju korisnika moraju imati mogućnost za uzemljenje.
- (4) Način uzemljenja neutralne tačke na relevantnim naponskim nivoima koji pripadaju prenosnom sistemu OPS-a u dijelu sistema koji pripada korisniku mora biti posebno obrađen za svaki pojedinačni slučaj i sastavni je dio ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju.

## **Održavanje**

### **Član 65**

- (1) Vlasnici elemenata postrojenja priključenih na prenosni sistem dužni su da ih održavaju u skladu sa postojećim stepenom tehnološkog razvoja u cilju garantovanja pravilnog rada postrojenja, u skladu sa ovim pravilima i ugovorom o priključenju, odnosno ugovorom o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju.

- (2) Elementi postrojenja koji su sastavni dio zaštitnih sistema kao što su prekidači, sistemi besprekidnog napajanja, relejni uređaji, moraju biti redovno kontrolisani u skladu sa planom održavanja, koji donosi korisnik uz saglasnost OPS-a.

**Realizacija priključenja**  
**Koordinacija izolacije i neprekidno napajanje**  
**Član 66**

- (1) Koordinacija izolacije svih prekidača, rastavljača, noževa za uzemljenje, energetskih transformatora, naponskih i strujnih transformatora, odvodnika prenapona, izolatora, opreme za uzemljenje neutralne tačke, kondenzatora, VF prigušnica i spojne opreme u postrojenjima OPS-a i postrojenjima korisnika, mora biti u skladu sa IEC standardima.
- (2) Nezavisno neprekidno napajanje električnom energijom preko sistema besprekidnog napajanja mora biti obezbijeđeno za sve električne uređaje sopstvene potrošnje kao što su upravljački, komunikacioni, zaštitni, mjerni uređaji i upravljački sistemi rasklopne opreme u postrojenjima koja pripadaju OPS-u, kao i u postrojenju korisnika.

**Sistem zaštita**  
**Član 67**

- (1) Koncept sistema zaštite i podešenja na granici razdvajanja između OPS-a i korisnika OPS utvrđuje na način da ne smije doći do ugrožavanja susjednih djelova sistema ili postrojenja.
- (2) Sistemi zaštite i prekidačka oprema moraju biti obezbijeđeni u mjestu priključenja.
- (3) Korisnik je odgovoran za pouzdanost zaštite u okviru sopstvenog postrojenja.
- (4) U cilju obezbjeđenja stalne funkcionalnosti, zaštitni uređaji koji pripadaju OPS-u, kao i oni za koje je odgovoran korisnik moraju biti kontrolisani u redovnim vremenskim intervalima.
- (5) Evidencija izvršene kontrole zaštitnih uređaja i rezultati kontrole moraju biti na raspolaganju OPS-u i korisniku.
- (6) Značajne promjene na zaštitnim uređajima i njihovim podešenjima moraju biti usaglašeni na vrijeme od strane OPS-a i korisnika.
- (7) Sve neophodne informacije vezane za otklanjanje kvara moraju biti razmijenjene između OPS-a i korisnika.
- (8) Koncept zaštite koji primjenjuje korisnik u mjestu priključenja mora biti identičan konceptu koji primjenjuje OPS u pogledu vremena reagovanja, raspoloživosti, rezervne zaštite itd. Pri realizaciji koncepta zaštite, korisnik mora imati u vidu sljedeće:
- 1) OPS određuje dozvoljeno vrijeme reagovanja "backup" zaštitu u mjestu priključenja,
  - 2) koncept „backup“ zaštite u prenosnom sistemu OPS-a ne može 100% garantovati zaštitu postrojenja korisnika, naročito u slučajevima kvarova na NN strani transformatora (na strani korisnika),
  - 3) u cilju primjene podfrekventnog plana rasterećenja koji je sastavni dio odbrambenog plana, OPS može zahtijevati ugradnju podfrekventnih releja u mjestu priključenja i postaviti njihova podešenja, i
  - 4) vrijeme isključenja kvara značajno veće od 150 ms može nastati isključivo u slučajevima kvara zaštitnog uređaja ili prekidača.

**Razmjena podataka u realnom vremenu**  
**Član 68**

- (1) Korisnik prenosnog sistema treba da obezbijedi i stavi na raspolaganje OPS-u sljedeće podatke u realnom vremenu:
- 1) informacije o statusu rasklopne opreme (prekidača, rastavljača, uzemljivača i regulacionih sklopki),
  - 2) mjerene vrijednosti osnovnih parametara (struja, napon, frekvencija, aktivna snaga, reaktivna snaga),
  - 3) informacije vezane za zaštitne, upravljačke i alarmne uređaje, i
  - 4) ostale podatke od interesa u zavisnosti od specifičnosti korisnika prenosnog sistema koji se priključuje.
- (2) Korisnik je dužan da obezbijedi kompatibilnu telekomunikacionu opremu i prenosni put do mesta priključenja na telekomunikacionu mrežu OPS-a, u cilju prenosa navedenih podataka do centra upravljanja OPS.
- (3) Način razmjene podataka iz stava 1 ovog člana i njihov obim, sastavni su dio ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju odnosno ugovora o priključenju.

**V. MJERNI SISTEMI**  
**Posebne odredbe**  
**Član 69**

- (1) Odredbama ovih pravila, se utvrđuju prava i obaveze OPS-a, učesnika na tržištu i korisnika prenosnog sistema i definiju oprema i procedure za potrebe:
- 1) mjerjenja na mjestima primopredaje električne energije,
  - 2) očitavanja i prikupljanja podataka o izvršenim mjerjenjima sa brojila električne energije, i
  - 3) obrade i distribucije podataka potrebnih za funkcionisanje tržišta električne energije.
- (2) Podaci mjerjenja se koriste za potrebe obračuna korišćenja prenosnog sistema, poravnanje mjerenih veličina i u cilju utvrđivanja stepena korišćenja prenosnog sistema, obima i kvaliteta pruženih pomoćnih usluga i debalansa i za ostvarivanje podsticajnih mjera povlašćenih proizvođača.

**Ciljevi**  
**Član 70**

Odredbe Pravila u vezi mjerjenja utvrđuju uslove i obaveze sa ciljem:

- 1) obezbjeđivanja potrebnih mjernih podataka i utvrđivanja procedure za njihovu razmjenu između relevantnih energetskih subjekata,
- 2) definisanja veličina koje moraju biti mjerene i uslova za tačnost,
- 3) definisanja minimalnih uslova za mjerjenje i registrovanje izmjerениh količina električne energije, koje se koriste za poravnanje ugovora o prometu električne energije, korišćenje prenosnog sistema, obračun debalansa i pomoćne usluge, i
- 4) utvrđivanja obaveza vezanih za nabavku, ugradnju, ispitivanje, održavanje i upravljanje mjernim sistemima,
- 5) utvrđivanja zamjenskih obračunskih veličina u slučaju neispravnosti mjernih podataka.

**Primjena  
Nosioci odgovornosti  
Član 71**

Nosioci odgovornosti kod mjerjenja i razmjene mjernih podataka su OPS i korisnici priključeni na prenosni sistem.

**Mjerna oprema  
Član 72**

- (1) OPS je dužan da mjerni uređaj, odnosno mjerno-regulacionu stanicu za priključenje objekta krajnjeg kupca, odnosno proizvođača energije na sistem ugradi kao svoje sredstvo i održava, obezbjeđuje tačnost mjerjenja i vrši mjerjenje energije.
- (2) Lokaciju na kojoj se ugrađuje mjerni uređaj određuje OPS, vodeći računa o potrebi da ona bude što bliže granici razdvajanja vlasništva OPS-a i korisnika prenosnog sistema.

**Vlasništvo nad elementima mjernog sistema  
Član 73**

- (1) Mjerni sistem čine:
  - 1) mjerni transformatori,
  - 2) mjerni uređaji (brojila),
  - 3) uređaji za čuvanje podataka (server za mjerjenja),
  - 4) komunikacioni uređaji (modem za iznajmljenu liniju, konvertor serijske komunikacije, ethernet svič ili ruteri) i
  - 5) komunikacioni link.
- (2) OPS je vlasnik i obavezan je da vrši ugradnju, održavanje, ovjeravanje i ispitivanje svih mjernih uređaja (brojila) za registraciju tokova aktivne i reaktivne energije koji su sastavni dio mjernih sistema na tačkama razdvajanja prenosnog sistema sa korisnicima, kao i na interkonektorima, uključujući i odgovarajuće uređaje za čuvanje podataka i komunikacione uređaje.
- (3) Mjerni transformatori mogu biti u vlasništvu korisnika priključenog na prenosni sistem ili u vlasništvu OPS-a.
- (4) Komunikacioni linkovi mogu biti u vlasništvu korisnika priključenog na prenosni sistem ili u vlasništvu OPS-a. Korisnik prenosnog sistema dužan je da obezbijedi kompatibilnu telekomunikacionu opremu i prenosni put do tačke povezivanja sa komunikacionim linkom OPS-a.

**Pristup mjernim sistemima  
Član 74**

- (1) Korisnik priključen na prenosni sistem je dužan da OPS-u omogući pristup postrojenju ili dijelu postrojenja koji je u vlasništvu korisnika, u cilju ispunjenja obaveza utvrđenih zakonom.
- (2) U slučajevima u kojima je mjerni sistem u postrojenju ili dijelu postrojenja korisnika, za ugradnju, održavanje i ispunjenje zahtijevane klase tačnosti mjernih transformatora odgovoran je korisnik.

**Obaveza OPS-a u vezi mjernih podataka  
Član 75**

- (1) Obaveza OPS-a je da prikuplja i stavlja na raspolaganje operatoru tržišta, ODS-u, zatvorenim distributivnim sistemima i imaočima licenci za snabdijevanje i proizvodnju i mjerne podatke (uključujući, ali ne ograničavajući se na liste naloga za proizvodnju, mjerjenja sa mjesta predaje energije, podatke vezane za rad i korišćenje balansne energije i obezbjeđivanje pomoćnih usluga itd.), koji su im neophodni u izvršavanju obračuna, poravnanja i sl.
- (2) Obaveza OPS-a je da, u odgovarajućem formatu objavljuje mjerne podatke u skladu sa propisom kojim se uređuju obaveze OPS u pogledu načina dostavljanja i objavljivanja podataka od značaja za tržište električne energije.
- (3) Procedura mjerjenja na interkonektorima se reguliše ugovorom o interkonekciji sa operatorima susjednih sistema.

**Opšti zahtjevi  
Član 76**

Glavni principi kod definisanja uslova za mjerne sisteme su:

- 1) svako mjesto razdvajanja prenosnog sistema i korisnika priključenog na prenosni sistem mora biti opremljeno odgovarajućim mjernim sistemom,
- 2) svako mjerno mjesto na interkonektivnom dalekovodu mora imati minimalno obračunski i kontrolni mjerni uređaj (dozvoljava se mogućnost ugradnje strujnog transformatora sa dva mjerna jezgra istih karakteristika),
- 3) tačnost mjernih sistema i veličine koje se mijere na svakom mrežnom čvorишtu određuju se u zavisnosti od tipa mjernog mjesta (obračunsko ili ostala mjerna mjesta),
- 4) OPS je odgovoran za ugradnju i održavanje mjernih uređaja na svim mernim mjestima u prenosnom sistemu,

- 5) korisniku prenosnog sistema ostavlja se mogućnost ugradnje alternativnog mjernog uređaja za svoje potrebe,
- 6) OPS je odgovoran za ugradnju, održavanje, redovno ovjeravanje i ispitivanje mjernih transformatora ukoliko se mjerno mjesto nalazi u dijelu sistema koji je u njegovom vlasništvu,
- 7) korisnik je odgovoran za ugradnju, održavanje, redovno ovjeravanje i ispitivanje mjernih transformatora koji se nalaze u dijelu sistema koji je u njegovom vlasništvu,
- 8) korisnik i OPS moraju osigurati usklađenost tačnosti mjernih sistema sa tehničkim zahtjevima o tačnosti mjerjenja utvrđenim ovim pravilima,
- 9) mjerni sistemi moraju biti sigurni, registrovani kod OPS-a, odobreni za upotrebu od strane nadležne institucije i sposobni da pružaju podatke za elektronski transfer do baze podataka mjerjenja,
- 10) podaci o izmjerenoj električnoj energiji se moraju čuvati i stavljati na raspolaganje u periodima dispečinga i poravnjanja,
- 11) podaci o izmjerenoj električnoj energiji su izraženi u jedinicama kWh - kilovatsat (aktivna) i kvarh - kilovarsat (reaktivna),
- 12) podaci mjerjenja koji se koriste za ugovorno poravnanje, korišćenje prenosnog sistema, balansiranje sistema i pomoćne usluge postaju punovažni nakon što OPS izvrši provjeru njihove validnosti,
- 13) podaci mjerena moraju biti čuvani u bazi podataka mjerjenja,
- 14) OPS mora definisati postupak registracije i izraditi registar mjerjenja, kako bi bila olakšana primjena ovih pravila na korisnike i učesnike na tržištu električne energije u pogledu:
- novih mjernih sistema,
  - izmjena postojećih mjernih sistema, i
  - isključenja mjernih sistema, uključujući davanje informacija o mjernim sistemima,
- 15) svi mjerni sistemi moraju biti u skladu sa standardima koji su dati u ovim pravilima, ili na koje se Pravila pozivaju,
- 16) u slučaju neraspoloživosti mjernih sistema ili utvrđene greške u njihovom radu, OPS utvrđuje odgovarajuće zamjenske podatke, koji se koriste umjesto nedostajućih.

**Tehnički zahtjevi  
Opšti tehnički zahtjevi  
Član 77**

- (1) Na svakom mjernom mjestu kao minimalan uslov mora postojati jedan mjerni sistem sa mogućnošću registrovanja potrošnje aktivne i reaktivne energije svakih 15 minuta uz mogućnost daljinskog i lokalnog očitavanja mjerjenja.
- (2) Kod mjernih mjesta na interkonektivnim dalekovodima minimalno moraju biti ugrađeni strujni transformatori opremljeni sa dva mjerna jezgra, jedno namijenjeno za priključenje obračunskog mjernog uređaja (brojila) a drugo za priključenje kontrolnog mjernog uređaja.
- (3) Za svaki priključak korisnika na 400 kV, 220 kV i 110 kV sistem neophodno je obezbijediti mjerjenja angažovane snage (MW), kao i aktivne i reaktivne energije u rezoluciji od 15 minuta ili manje za oba smjera:
- 1) prijem/uvoz (MWh),
  - 2) isporuka/izvoz (MWh),
  - 3) prijem/uvoz (Mvarh), i
  - 4) isporuka/izvoz (Mvarh).

**Standardi za mjerne uređaje (brojila)  
Član 78**

- (1) Mjerni uređaji za aktivnu energiju moraju zadovoljavati uslove propisane pravilnikom kojim se uređuju tehnički i metrološki zahtjevi za mjerila i sisteme sa mjernom funkcijom koji donosi organ nadležan za poslove metrologije, i sljedeće standarde:
- 1) IEC Standard 62053-22 - Statički mjerni sistemi za mjerjenje aktivne snage (klase tačnosti 0.2 S i 0.5 S) ili
  - 2) IEC Standard 62053-11 - Elektromehanički mjerni sistemi za mjerjenje aktivne snage (klase tačnosti 0.5, 1 i 2).
- (2) Mjerni uređaji za reaktivnu energiju moraju zadovoljavati uslove propisane pravilnikom kojim se uređuju metrološki i tehnički zahtjevi za elektronska (statička) brojila reaktivne električne energije klase 0,5S, 1S, 0,5, 1, 2 i 3 koji donosi organ nadležan za poslove metrologije, i standard IEC 62053-23 (klasa tačnosti 2.0).

**Klasa tačnosti mjernih transformatora  
Član 79**

- (1) Kada se mjerni sistem nalazi u postrojenju korisnika, potvrde o testovima naponskih transformatora (NT), strujnih transformatora (ST) moraju, u svakom trenutku i u svim slučajevima, biti na raspolaganju OPS-u.
- (2) Minimalne klase tačnosti mjernih sistema određene su tabelom 1:

**Tabela 1 - Minimalne klase tačnosti mjernih sistema**

TIP	Klasa tačnosti priključaka	
	Obračunska i kontrolna mjerna mjesta	Ostala mjerna mjesta
Strujni transformatori	0,2 S	0,5 S/0,5
Naponski transformatori	0,2	0,5

<b>Brojila za aktivnu energiju</b>	<b>0,2 S</b>	<b>0,5 S/0,5</b>
<b>Brojila za reaktivnu energiju</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

#### **Ukupna tačnost mjerena**

##### **Član 80**

Ukupna tačnost mjerena mora biti u saglasnosti sa tabelom 2:

**Tabela 2 - Ukupna tačnost mjerena**

<b>Struja, kao procenat nominalne struje</b>	<b>Faktor snage</b>	<b>Granice greške za mjerjenje</b>	
		<b>Obračunska i kontrolna mjerna mjesta</b>	<b>Ostala mjerna mjesta</b>
<b>Aktivna energija</b>			
<b>20% do 120%</b>	<b>1</b>	<b>± 0,5%</b>	<b>± 1,6%</b>
<b>5% do 20%</b>	<b>1</b>	<b>± 0,5%</b>	<b>± 1,6%</b>
<b>1% do 5%</b>	<b>1</b>	<b>± 0,7%</b>	<b>± 2,1%</b>
<b>20% do 120%</b>	<b>0,5 ind. do 0,8 kap.</b>	<b>± 1,0%</b>	<b>± 2,5%</b>
<b>Reaktivna energija</b>			
<b>10% do 120%</b>	<b>0</b>	<b>± 4,0%</b>	<b>± 4,0%</b>
<b>10% do 120%</b>	<b>0,866 ind. do 0,866 kap.</b>	<b>± 5,0%</b>	<b>± 5,0%</b>

#### **Lokacije mjernih mjesta**

##### **Mjesto mjerena i mjesto primopredaje električne energije**

##### **Član 81**

- (1) Mjesto mjerena (mjerno mjesto) predstavlja fizičko mjesto (tačku) u sistemu gdje su instalirani uređaji za mjerjenje električne energije i na kome se mjeri električna energija koju korisnik preuzima od OPS-a, odnosno predaje OPS-u.
- (2) OPS definiše lokaciju mjerena odnosno lokaciju na kojoj će se instalirati mjerni sistem.
- (3) Mjesto mjerena nalazi se, po pravilu, na mjestu primopredaje električne energije, osim ukoliko specifični uslovi priključenja to onemogućavaju, što se definije pojedinačnim ugovorom o izgradnji infrastrukture za priključenje, odnosno ugovorom o priključenju.
- (4) U svim definisanim mernim mjestima moraju biti zadovoljeni kriterijumi ukupne tačnosti mjerena propisani ovim pravilima.
- (5) Lokacije mjernih mjesta mogu biti u objektima koji su vlasništvo:
  - 1) OPS-a,
  - 2) proizvođača električne energije,
  - 3) operatora distributivnog sistema (ODS), ili
  - 4) direktnih potrošača.
- (6) Korisnik je obavezan da obezbijedi da mjesto mjerena bude locirano što je moguće bliže mjestu primopredaje (osnovni kriterijum). U slučajevima kada ovo nije moguće, ili ispunjenje ovog uslova iziskuje velike troškove, mjesto primopredaje i mjesto mjerena se ne moraju podudarati.
- (7) Kada se mjesto primopredaje i mjesto mjerena ne podudaraju (npr. ako se ne nalaze na istom naponskom nivou, ili ako se nalaze na istom naponskom nivou ali su toliko udaljeni da se gubici električne energije ne mogu zanemariti), gdje god je to neophodno, OPS je dužan da izvrši korekciju mjernih podataka za vrijednost gubitaka električne energije u elementima prenosnog (korisničkog) sistema, od mesta primopredaje do mjernog mjeseta (svođenje na mjesto primopredaje). Svođenje mjerena na mjesto primopredaje vrši se množenjem izmjerene veličine i faktora korekcije, koji utvrđuje OPS i sastavni je dio obračunskog procesa.

#### **Proizvodni objekti**

##### **Član 82**

- (1) Mjesto mjerena električne energije isporučene od strane proizvodnog objekta prenosnom sistemu nalazi se prema osnovnom kriterijumu u dijelu sistema koji pripada korisniku u blizini mjesta primopredaje odnosno granice razdvajanja vlasništva osnovnih sredstava. Tačna lokacija mjernog mjeseta kao i raspored odgovornosti na lokaciji utvrđuju se u postupku priključenja.
- (2) OPS je odgovoran za ugradnju, održavanje, redovno ovjeravanje i ispitivanje glavnog (obračunskog) mjernog uređaja odnosno brojila i pripadajućih komunikacionih uređaja.

- (3) Za ugradnju, održavanje, ispitivanje i ovjeru ostalog dijela opreme mjernog sistema odgovoran je korisnik prenosnog sistema.
- (4) Proizvođač može ugraditi sopstveni alternativni mjerni uređaj koji mora biti izveden preko posebnog strujnog mjernog transformatora ili preko zajedničkog strujnog mjernog transformatora opremljenog sa dva mjerna jezgra koja su namijenjena za priključenje obračunskog i alternativnog mjernog uređaja.

### **Distributivni sistem električne energije**

#### **Član 83**

- (1) Električna energija isporučena ili preuzeta od strane OPS-a distributivnom sistemu se mjeri u dovodnoj ćeliji (polju) niženaponske strane transformatora 110/x kV, koja se nalazi u vlasništvu ODS-a.
- (2) Za ugradnju, održavanje, redovno ovjeravanje i ispitivanje mjernih sistema (osim mjernih uređaja) odgovoran je ODS, dok su mjerni uređaji (brojila) uvijek u nadležnosti OPS-a.
- (3) ODS može ugraditi sopstveni alternativni mjerni uređaj, koji mora biti izveden preko posebnog strujnog mjernog transformatora ili preko zajedničkog strujnog mjernog transformatora opremljenog sa dva mjerna jezgra koja su namijenjena za priključenje obračunskog i alternativnog mjernog uređaja.

### **Direktni potrošači**

#### **Član 84**

- (1) Mjesto mjerjenja električne energije koja se iz prenosnog sistema predaje direktnom potrošaču nalazi se prema osnovnom kriterijumu u dijelu sistema koji pripada korisniku u blizini mjesta primopredaje, odnosno tačke razdvajanja vlasništva osnovnih sredstava. Tačna lokacija mjernog mjesta kao i raspored odgovornosti na lokaciji utvrđuju se u postupku priključenja.
- (2) OPS je odgovoran za ugradnju, održavanje, redovno ovjeravanje i ispitivanje glavnog (obračunskog) mjernog uređaja, odnosno brojila i pripadajućih komunikacionih uređaja.
- (3) Za ugradnju, održavanje i ispitivanje i ovjeru ostalog dijela opreme mjernog sistema odgovoran je korisnik prenosnog sistema.
- (4) Direktni potrošač ima pravo da ugradi sopstveni alternativni mjerni uređaj, koji mora biti izveden preko posebnog strujnog mjernog transformatora ili preko zajedničkog strujnog mjernog transformatora opremljenog sa dva mjerna jezgra koja su namijenjena za priključenje obračunskog i alternativnog mjernog uređaja.

### **Mjerni sistemi**

#### **Član 85**

- (1) Mjerni sistem čine elementi iz člana 73, stav 1 ovih pravila.
- (2) Elementi mjernog sistema, izuzev mjernih transformatora, moraju biti smješteni u čistoj i suvoj okolini.

### **Mjerni transformatori**

#### **Član 86**

- (1) Strujni (ST) i naponski (NT) mjerni transformatori moraju zadovoljiti tehničke zahtjeve i klasu tačnosti propisanu članom 79 ovih pravila.
- (2) Vlasnik mjernih transformatora, koji su dio mjernih sistema u prenosnom sistemu, dužan je da dostavi na odobrenje OPS-u njihove tehničke karakteristike, uključujući i detalje o mogućnostima preopterećivanja, radi njihovog uvođenja u registar mjerjenja. Takođe, vlasnik mjernih transformatora je dužan da dostavi uvjerenje o odobrenju tipa i uvjerenje o ovjeri mjerila i ispitivanju klase tačnosti izdato od strane nadležne institucije.

### **Strujni transformatori (ST)**

#### **Član 87**

- (1) Na svakom mjernom mjestu moraju postojati dva seta strujnih transformatora ili jedan strujni transformator sa dva ili više sekundarnih namotaja u skladu sa IEC standardima 60044-1 i sa klasom tačnosti u skladu sa članom 79 ovih pravila.
- (2) Jedan set strujnih transformatora odnosno jedno mjerno jezgro mora se koristiti isključivo za napajanje obračunskog mjernog uređaja. Strujni transformatori koji snabdijevaju alternativne mjerne uređaje, gdje oni postoje, mogu biti korišćeni u ostale svrhe, zadovoljavajući kriterijume za ukupnom tačnošću mjerjenja iz člana 80 ovih pravila.

### **Naponski transformatori (NT)**

#### **Član 88**

- (1) Na svakom mjernom mjestu mora postojati dva seta naponskih transformatora, ili naponski transformator sa dva ili više sekundarnih namotaja, u skladu sa standardom IEC 60044-2 i sa klasom tačnosti u skladu sa članom 79 ovih pravila.
- (2) Pad napona u sekundarnom namotaju, koji snabdijeva mjerne uređaje, ne smije preći 0,25% nominalnog napona. Sekundarni namotaj naponskih transformatora koji napajaju alternativne mjerne uređaje, gdje oni postoje, može biti korišten i u druge svrhe, zadovoljavajući kriterijume za ukupnom tačnošću mjerjenja iz člana 80 ovih pravila.
- (3) Ukupno opterećenje svakog sekundarnog namotaja naponskog transformatora ne smije prelaziti njegovo nominalno opterećenje.

## **Mjerni uređaji**

### **Član 89**

- (1) Uređaji za mjerjenje aktivne i reaktivne energije moraju zadovoljavati uslove navedene u članu 78 ovih pravila.
- (2) Svi mjerni uređaji moraju posjedovati stabilne brojčanike mjerena cijelokupne energije za svaku mjerenu količinu. Brojčanik mjerena mora sadržati dovoljan broj cifarskih mesta za očitavanje, kako ne bi došlo do resetovanja registra (na nulu) u toku normalnog perioda očitavanja.
- (3) Svi mjerni uređaji moraju biti obelježeni jedinstvenim nazivom (identifikacioni broj). Ovaj podatak, zajedno sa tehničkim karakteristikama i specifikacijama, mora biti dostupan OPS-u radi uključivanja u registar mjerena.

## **Uredaj za čuvanje podataka**

### **Član 90**

- (1) Svaki uređaj za čuvanje podataka mora imati kapacitet koji omogućava da primi sve mjerene vrijednosti koje mu se daju za period od najmanje 45 dana petnaestominutnih podataka.
- (2) Podaci mjerena se sakupljaju na dnevnoj osnovi.
- (3) Za svaki uređaj za čuvanje podataka, mora se obezbijediti sigurno besprekidno napajanje sa posebnim osiguračem za svaki uređaj.
- (4) Ako je komunikacioni uređaj dislociran od uređaja za čuvanje podataka, onda i za njega važe uslovi iz prethodnog stava.
- (5) Uređaj za čuvanje podataka mora imati izvedeni alarmni signal na vidljivom mjestu, koji se aktivira u slučaju prestanka napajanja uređaja.

## **Čuvanje podataka**

### **Član 91**

- (1) Mjerni sistemi moraju biti u mogućnosti da budu zaštićeni od brisanja podataka sačuvanih u memoriji.
- (2) Uređaj za čuvanje podataka mjerena mora obezbijediti sljedeće:
  - 1) ako dođe do prekida napajanja uređaja za čuvanje podataka, uređaj mora zaštititi sve podatke sačuvane do tog trenutka,
  - 2) vrijednosti energije i potrošnje u trenutku pojave prekida napajanja uređaja za čuvanje podataka i njihove nulte vrijednosti nakon oticanja problema sa napajanjem, moraju biti označene, kako bi ih sistem za sakupljanje mjerena mogao identifikovati, i
  - 3) do uspostavljanja ponovnog napajanja uređaja za čuvanje podataka, sat, kalendar i svi podaci moraju biti podržavani 45 dana bez spoljašnjeg napajanja.

## **Komunikacioni link**

### **Član 92**

- (1) Komunikacioni link je fizička i/ili logička konekcija koja posredstvom telekomunikacione opreme i dediciranog prenosnog puta obezbeđuje transfer podataka mjerena od komunikacionih uređaja mernog sistema do uređaja za čuvanje podataka u centru za operativno upravljanje prenosnim sistemom OPS-a. Prenosni put može biti realizovan putem optičkih kablova, GSM ili radio sistema.
- (2) Korisnik prenosnog sistema je, u cilju realizacije komunikacionog linka, u obavezi da obezbijedi kompatibilnu telekomunikacionu opremu i prenosni put do mesta priključenja u telekomunikacionoj mreži OPS-a.
- (3) Komunikacioni link za prenos podataka iz mernog uređaja mora zadovoljavati standard IEC Standard 62056-21 – Komunikacija sa brojilima.

## **Pristup mernim uređajima**

### **Član 93**

- (1) Neophodno je omogućiti da se svaki merni uređaj može pregledati lokalno i daljinski sa odvojenih portova.
- (2) Oprema za mjerjenje mora biti postavljena tako da čitanje i reprogramiranje podataka mjerena iz mernih sistema bude moguće samo kroz lokalni ili daljinski pristup uz odgovarajući stepen sigurnosti.
- (3) Za vrijeme procesa očitavanja, prema potrebi, mora biti omogućeno očitavanje sljedećih podataka:
  - 1) vrijednosti razmjene električne energije u skladu sa članom 77 ovih pravila, po potrebi, i
  - 2) pokazivanja alarma.

## **Lokalni pristup**

### **Član 94**

Za svaki merni uređaj potrebno je da ima port za očitavanje, kako bi se omogućilo priključivanje lokalnog terminala podataka, kao što je računar, a u sljedeće svrhe:

- 1) puštanje u rad, održavanje i pronalaženje grešaka,
- 2) prenos podataka mjerena u slučaju greške u radu komunikacionih sistema i
- 3) podešavanje vremena kada to ne može biti urađeno daljinski ili automatski.

## **Daljinsko očitavanje**

### **Član 95**

- (1) Svaki uređaj za čuvanje podataka mora biti opremljen internom ili eksternom opremom za komunikaciju, koji podržava razmjenu podataka za lokalni i daljinski nadzor, u skladu sa standardom IEC 62056-21. Moru se obezbijediti komunikacioni link za dobijanje podataka mjerena pomoću sistema zadajinsko očitavanje brojila, a za potrebe OPS-a.

- (2) Daljinski pristup od strane OPS-a u svrhu očitavanja podataka mjerena vrši se minimalno jedanput dnevno.
- (3) Čitanje podataka sa mjernih uređaja i programiranje i promjena parametara mora biti omogućeno samo kroz pristup na odgovarajućem nivou zaštite.
- (4) Komunikacija između uređaja za čuvanje podataka i sistema za prikupljanje mjerena mora uključivati odgovarajuće uređaje mehanizme za provjeru greške.
- (5) OPS određuje tehničku specifikaciju formata prenosa podataka, protokola, uređaja kao i mehanizme za provjeru greške i nivo zaštite.

### **Ispitivanje i ovjera mjernih sistema**

#### **Zaštita mjernih sistema**

##### **Član 96**

Nakon ugradnje i puštanja u rad, sva oprema mjernih sistema, koja se nalazi na mjernom mjestu, osim komunikacione opreme, mora biti zatvorena i zaštićena pečatom-plombom u skladu sa propisima. Pečat mora biti postavljen tako da unutrašnjost uređaja za mjerjenje ne može nikome biti dostupna bez uništavanja pečata.

### **Opšti uslovi ispitivanja i ovjeravanja**

##### **Član 97**

- (1) Za provjeru, reviziju i potvrđivanje tehničkih specifikacija mjernih sistema, odgovoran je OPS, koji odobrava testove i programe puštanja u rad mjerne opreme, pregleda rezultate i nadgleda ispitivanje i ovjeru mjernih uređaja i mjernih transformatora. OPS metodom slučajnog uzorka sprovodi periodične revizije mjernih sistema, kako bi utvrdio usklađenost sa ovim pravilima.
- (2) OPS mora imati neograničen pristup mjernim uređajima radi kontrole, provjere podataka i revizije sistema.
- (3) Korisnik prenosnog sistema je dužan da obavijesti OPS o svim promjenama parametara postojećih mjernih sistema, koje ima namjeru da uradi. Planirane promjene korisnik ne može izvršiti bez prethodne saglasnosti OPS-a.
- (4) Namotaji mjernih transformatora i djelovi mjernih sistema moraju biti sigurni i zaštićeni.
- (5) Mjerni sistemi se moraju ispitati i ovjeriti u skladu sa standardima propisanim od strane nadležne institucije i ispuniti kriterijume ukupne tačnosti mjerjenja iz člana 80 ovih pravila.
- (6) Za sve mjerne uređaje moraju biti obezbjeđeni odvojeni blokovi terminala za priključenje i testiranje, s ciljem olakšanog ispitivanja i ovjere.
- (7) Uređaj za testiranje mora biti lociran što je moguće bliže mjernim uređajima na koje se odnosi.

### **Kontrola mjernih uređaja**

##### **Član 98**

- (1) Svi mjni uređaji moraju biti ispitani i ovjereni prije početka komercijalne upotrebe (početno ispitivanje i ovjera), u skladu sa specifikacijama i propisanim tehničkim karakteristikama.
- (2) Ispitivanje i ovjeru može izvesti ovlašćena osoba ili institucija.
- (3) Rezultati testa i potvrda o ispitivanju i ovjeri moraju, zbog kontrole i uvođenja u registar mjerena, biti dostupni OPS-u.
- (4) Svi mjni uređaji moraju biti redovno ispitani i ovjereni, u određenim vremenskim periodima i po potrebi.
- (5) Svi mjni uređaji moraju biti testirani na tačnost prilikom početnog puštanja u rad.
- (6) Testovi se takođe rade u određenim intervalima, da bi se odredilo da li mjni uređaji rade u okviru propisanih granica greške, datih u članu 80 ovih pravila.
- (7) Datumi i rezultati svih testova moraju biti dostavljeni OPS-u zbog upisivanja u registar mjerena.
- (8) S vremena na vrijeme, po potrebi, osim ovih, mogu se zahtijevati posebni testovi.
- (9) Raspored testiranja i ponovnog ispitivanja i ovjere priprema se u skladu sa propisima kojima se uređuju pitanja metrologije.
- (10) Ako je kontrola mjnog uređaja potvrdila njegovu ispravnost, smatra se da je uređaj radio ispravno u cijelom periodu koji je prethodio kontroli.

### **Ovjera i ispitivanje mjernih transformatora**

##### **Član 99**

- (1) Novi mjni transformatori moraju biti ovjereni prije početka upotrebe (početno ispitivanje) u skladu sa specifikacijama i tehničkim karakteristikama, propisanim od nadležne institucije. Rezultati testa moraju, zbog kontrole i uvođenja u registar mjerena, biti dostupni OPS-u.
- (2) Ukoliko su rezultati početnog ispitivanja zadovoljavajući nadležna institucija izdaje OPS-u uvjerenje o ovjeravanju mjerila.
- (3) Periodična ispitivanja je potrebno sprovesti za mjerne transformatore i to: za strujne i napomske svakih 12 godina, a za kapacitivne napomske transformatore svakih 5 godina, ili prije ako se pojavi očigledan nedostatak.
- (4) Ukoliko je kontrola mjnog transformatora potvrdila njegovu ispravnost, smatra se da je mjni transformator radio ispravno u cijelom periodu koji je prethodio kontroli.

### **Kontrola uređaja za čuvanje podataka**

##### **Član 100**

- (1) Novi uređaji za čuvanje podataka moraju biti kontrolisani prije početka komercijalne upotrebe na bilo kojoj lokaciji, u skladu sa specifikacijama i tehničkim karakteristikama propisanim ovim pravilima.

- (2) Za uređaje za čuvanje podataka se ne zahtjeva periodično kontrolisanje, osim ako se pojavi očigledan nedostatak.

**Posjeta lokaciji**  
**Član 101**

- (1) U cilju očitavanja brojčanika mjerena i kontrole mjernog mjeseta, OPS je dužan da za sve lokacije obezbijedi posjetu lokaciji na godišnjem nivou.
- (2) Razlika između prednjačenja brojčanika mjerena iz uređaja za mjerjenje za period i ukupne sume uzastopnih očitavanja mjernih perioda za isti vremenski period, ne smije preći granicu tolerancije od 0,1%. U suprotnom, OPS izrađuje izvještaj o nedostatku i preduzimaju se mjere za njegovo otklanjanje.
- (3) Posjeta lokaciji se takođe obavlja u cilju provjere da li je na mjernom sistemu ili pratećoj opremi došlo do bilo kakvog oštećenja ili falsifikovanja, posebno pečata, kao i da li postoji opasnost da se to dogodi.

**Greške mjernih uređaja**  
**Član 102**

- (1) U slučaju da OPS otkrije, ili mu je prijavljeno postojanje, ili mogućnost nastanka greške na mjernom uređaju, obavezan je da ispita i otkloni problem, odnosno da naloži strani odgovornoj za mjerjenje da ispita i otkloni problem sa mjernim uređajem, u roku od 48 sati od saznanja.
- (2) Ako inspekcijski test ili revizija mjernog sistema, izvedena u skladu sa članom 97 stav 1 ovih pravila, pokaže veću grešku od propisane u članu 80 ovih pravila, a OPS ne raspolaže sa podatkom u koje se vrijeme greška pojavila, smatra se da je greška nastala na pola perioda od vremena zadnjeg testa ili revizije, u skladu sa zakonom, koja je pokazala da mjerni sistem zadovoljava uslove za tačnošću, i vremena kada je greška otkrivena.
- (3) U slučaju utvrđene greške, za potrebe obračuna OPS obezbjeđuje zamjenske podatke za odgovarajući period u skladu sa članom 110 ovih pravila.

**Zahtjevi za otklanjanje nedostataka**  
**Član 103**

- (1) OPS je dužan da o uočenim nedostacima u mjernom sistemu koji je u vlasništvu korisnika, istog obavijesti u roku od 72 časa.
- (2) Korisnik je dužan da nedostatke na dijelu mjernog sistema iz stava 1 ovog člana otkloni u roku od pet dana od dana dobijanja obavještenja OPS-a.
- (3) Ako nedostatak iz stava 2 ovog člana nije moguće otkloniti u propisanom roku, za potrebe obračuna koristiće se zamjenski podaci iz člana 110 ovih pravila, pri čemu OPS zadržava pravo da obustavi korišćenje sistema do otklanjanja nedostataka.

**Upravljanje bazom podataka mjerena**  
**Baza podataka mjerena**  
**Član 104**

- (1) U bazi podataka mjerena čuvaju se podaci koji su očitani sa mjernih uređaja.
- (2) Baza podataka mjerena se sastoji od:
- 1) brojčanika mjerena i
  - 2) podataka mjerena.
- (3) OPS je odgovoran za ažuriranje, održavanje i administriranje registra baze podataka mjerena, kao i za njegovu sigurnost i tajnost. Korisnici priključeni na prenosni sistem dužni su da obavijeste OPS o svim promjenama u njihovoј nadležnosti, a koje utiču na podatke mjerena.

**Registrar mjerena**  
**Član 105**

- (1) U registru mjerena se čuvaju stalne informacije, tehnički i administrativni podaci vezani za mjerni sistem.
- (2) Uloga registra mjerena je da olakša:
- 1) registrovanje mrežnih čvorišta i tačaka mjerena,
  - 2) verifikaciju ispunjenosti tehničkih zahtjeva mjernih sistema, i
  - 3) reviziju i kontrolu promjena registrovanih informacija.
- (3) Korisnik je obavezan da za svaki mjerni transformator koji je u njegovom vlasništvu dostavi OPS-u relevantne podatke i tehničke karakteristike.

**Informacije registra mjerena**  
**Član 106**

Registrar mjerena mora sadržati minimum podataka - informacija koji se odnose na:

- 1) mrežno čvorište i mjesto (tačku) mjerena,
- 2) opremu mjernog sistema.

**Identifikacioni broj mjesta (tačke) mjerena**  
**Član 107**

Svako mjesto (tačka) mjerena mora imati Identifikacioni broj mjesta (tačke) mjerena. Identifikacioni broj na jedinstven način označava mjesto (tačku) mjerena i sastavljen je od 16 karaktera:

- 1) prve dvije cifre predstavljaju identifikaciju države i određuje je OPS u koordinaciji sa spolja povezanim stranama i relevantnim subjektima, kao što je ENTSO-E;
- 2) slovo "Z" za identifikovanje koda kao identifikacionog koda mjesta (tačke) mjerena;
- 3) sljedeće 3 (tri) cifre ili velika slova predstavljaju identifikacioni broj mreže, koje kao jedinstvene identifikacione kodove OPS dodjeljuje korisnicima sistema;
- 4) sljedećih 12 cifara ili velikih karaktera, predstavlja identifikacioni kod mjernog mjesta (tačke) mjerena i dodijeljen je svakom mjestu (tački) mjerena pojedinačno, sa jednim jedinstvenim identifikacionim kodom za svako mjesto (tačku) mjerena. Neki karakteri mogu biti dodijeljeni za određivanje tipa mjernog sistema (npr. Proizvodnja, Operator distribucije, direktni potrošač itd.);
- 5) zadnji karakter je predviđen za kontrolu ispravnosti EIC koda u skladu sa standardima dodjele ENTSO EIC kodova.
- 6) Veliko slovo u identifikacionom broju može biti jedno od sljedećih slova: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, i "\_".

#### **Podaci mjerena**

##### **Član 108**

- (1) Podaci mjerena obuhvataju sve izmjerene, sakupljene i izračunate vrijednosti mjerena koje se koriste za obračun. Podaci mjerena se čuvaju u bazi podataka.
- (2) OPS je odgovoran za prikupljanje podataka sa mjesta mjerena, korišćenjem određenih protokola prenosa podataka i mora ih potvrditi, obraditi i smjestiti u bazu podataka mjerena i osigurati za potrebe poravnanja tržišnih transakcija i naplatu za korišćenje sistema.
- (3) Korisnik je dužan da obezbijedi nesmetan rad telekomunikacione opreme u svom objektu i prenosnog puta do mjesta priključenja na telekomunikacionu mrežu OPS-a.
- (4) Ako iz bilo kog razloga dođe do nemogućnosti daljinskog očitavanja (ili uzimanja) podataka, OPS i korisnik moraju obezbijediti pribavljanje podataka lokalnim pregledom. Ukoliko to nije moguće sprovesti ni na ovaj način, OPS mora koristiti ostale načine (npr. SCADA sistem) za pribavljanje procijenjenih podataka.
- (5) Podaci mjerena uključuju:
  - 1) originalne, vremenski zavisne, vrijednosti aktivne i reaktivne električne energije prikupljene iz mjernih sistema,
  - 2) od OPS-a izračunate vrijednosti iz originalnih podataka,
  - 3) procijenjene i izmijenjene, ili zamijenjene, podatke u slučaju pogrešnih ili izgubljenih podataka, i
  - 4) podatke i vrijednosti koji se koriste za obračun.

#### **Potvrda podataka**

##### **Član 109**

- (1) OPS je odgovoran za provjeru validnosti podataka, kao i za zamjenu podataka u slučaju grešaka ili gubitka podataka iz bilo kog razloga.
- (2) Prilikom sakupljanja ažuriranih dnevnih podataka moraju biti ispunjeni uslovi:
  - 1) Proces sakupljanja-akvizicije podataka se vrši automatski i kontroliše se svakodnevno od strane OPS-a;
  - 2) ukoliko nema komunikacije sa uređajem za čuvanje podataka, oglašava se alarm za slučaj kvara i započinje identifikacija kvara;
  - 3) vremenska sinhronizacija svih uređaja u mjernom sistemu se obavlja automatski i provjerava minimum jednom nedjeljno od strane OPS-a;
  - 4) ukoliko se vrijeme na uređaju za čuvanje podataka razlikuje od očekivanog za više od 10 sekundi, a manje od 1 (jednog) minuta, tada se vrijeme na uređaju za čuvanje podataka ispravlja pomoću sistema za prikupljanje podataka; i
  - 5) ukoliko OPS utvrdi bilo koji od naznačenih kvarova, mora obavijestiti korisnika u periodu od 24 sata nakon utvrđivanja kvara.
- (3) Ukoliko dođe do neslaganja podataka iz mjernih sistema i baze podataka, strana pogodjena ovom činjenicom, mora u saradnji sa OPS-om naći najprikladniji način za brzo otklanjanje razloga neslaganja i dogovoriti mјere koje treba preduzeti da se neslaganja ne pojave u budućnosti.
- (4) OPS je odgovoran da sve greške i neispravnosti na mjernom sistemu budu ispitani i otklonjeni.
- (5) O greškama u podacima iz mjernog sistema, nastalim kao posljedica incidenta na mjernom sistemu, OPS mora obavijestiti korisnika.

#### **Zamjena podataka**

##### **Član 110**

- (1) U slučaju neraspoloživosti obračunskih mjernih podataka ili greške u skladu sa članom 102 ovih pravila, uzimaju se u obzir podaci sa kontrolnih mjernih uređaja. Za slučaj neraspoloživosti podataka sa mjernih uređaja ili greške, u skladu sa članom 102 ovih pravila, OPS vrši proračun vrijednosti nedostajućeg podatka.
- (2) U slučaju raspoloživosti podataka iz SCADA sistema OPS utvrđuje proračunatu vrijednost iz stava 1 ovog člana na sljedeći način:

$$V_{td}^p = \frac{V_{t-d}^{MS}}{V_{t-d}^{SCADA}} V_{t+d}^{SCADA}$$

gdje je:

$V_{td}^P$  - proračunata vrijednost obračunskog mjernog podatka, za period dužine trajanja prekida  $d$ , od momenta nastanka greške ili početka neraspoloživosti  $t$

$V_{t-d}^M$  - vrijednost obračunskog mjernog podatka izmjerena na mjernom sistemu u periodu dužine trajanja prekida  $d$  prije momenta nastanka greške ili početka neraspoloživosti  $t$

$V_{SCADA,t-d}^M$  - vrijednost obračunskog mjernog podatka registrovana na SCADA sistemu u periodu dužine trajanja prekida  $d$  nakon momenta nastanka greške ili početka neraspoloživosti  $t$

$V_{SCADA,t+d}^M$  - vrijednost obračunskog mjernog podatka registrovana na SCADA sistemu u periodu dužine trajanja prekida  $d$  prije momenta prestanka greške ili početka ponovne raspoloživosti  $t$

- (3) U slučaju da podaci iz stava 2 ovog člana nijesu raspoloživi, OPS utvrđuje proračunatu vrijednost polazeći od pretpostavke da je korisnik preuzeo električnu energiju jednaku troevnom prosjeku iz perioda koji prethodi nastanku greške ili početku neraspoloživosti mjernih podataka, svedenu na obračunski period, sa dnevnim dijagramom snage koji odgovara prosječnom dijagramu iz istog perioda.

### Pristup podacima i sigurnost

#### Član 111

- (1) OPS posjeduje podatke mjerjenja i u cilju sigurnosti samo OPS ima pristup podacima mjerjenja.
- (2) Strane koje imaju pravo da zahtijevaju podatke mjerjenja su:
- 1) korisnici priključeni na prenosni sistem,
  - 2) operator tržišta,
  - 3) snabdjevači,
  - 4) nosilac balansne odgovornosti, i
  - 5) Agencija.
- (3) Na pisani zahtjev bilo koje od ovih strana, OPS obezbeđuje uvid u podatke mjerjenja.
- (4) Ovi podaci se obezbeđuju isključivo u informativne svrhe za potrebe praćenja realizacije ili planiranja poslovanja ili daljeg razvoja.
- (5) Podaci se obezbeđuju elektronskim putem, najkasnije 7 (sedam) dana od dana prijema pisanog zahtjeva, osim podataka koji se tiču balansnog mehanizma.
- (6) Svi podaci mjerjenja koji se nalaze u mjernim sistemima moraju biti zaštićeni od neautorizovanog lokalnog ili daljinskog pristupa elektronskim putem, odgovarajućim sistemom zaštite.

### Dokumentacija

#### Član 112

- (1) U registru mjerjenja moraju biti nedvosmisleno navedena i registrovana mjesta isporuke i mjesta mjerjenja, kao i sve ostale komponente, podešenja i parametri u vezi sa njima. Svaka eventualna promjena komponenti, podešenja i parametara može biti provedena isključivo uz obavještavanje i koordinaciju sa OPS-om.
- (2) Dizajn, tehničke specifikacije i šeme vezivanja mjernih sistema moraju biti uredno dokumentovani.
- (3) Ova dokumenta moraju biti stalno raspoloživa korisnicima prenosnog sistema, kao i OPS-u zbog unošenja u registar mjerjenja.

## VI. RAD PRENOSNOG SISTEMA

### Posebne odredbe

#### Član 113

U cilju obezbeđenja uslova za siguran i stabilan rad prenosnog sistema, ovim pravilima se utvrđuju:

- 1) tehnički i drugi uslovi za sigurno funkcionisanje prenosnog sistema,
- 2) pravila za balansiranje sistema i kriterijumi i način obezbeđenja pomoćnih usluga,
- 3) način rada u vanrednim situacijama,
- 4) tehnički uslovi za povezivanje i funkcionisanje prenosnog sistema u interkonekciji,
- 5) način objavljivanja podataka potrebnih za funkcionisanje tržišta i davanje podataka operatorima sistema,
- 6) način davanja prioriteta korišćenju domaćih izvora primarne energije za proizvodnju električne energije, u slučaju kada je energetskim bilansom utvrđena takva obaveza, kao i način davanja prioriteta u pristupu i preuzimanju električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije.

### Planiranje rada prenosnog sistema

#### Prognoze i planovi

#### Član 114

Planiranje rada prenosnog sistema podrazumijeva aktivnosti koje se sprovode prije upravljanja u realnom vremenu i to:

- 1) izradu dugoročne prognoze rada prenosnog sistema,
- 2) izradu godišnjeg plana rada prenosnog sistema,
- 3) izradu mjesecnog plana isključenja,
- 4) izradu nedjeljnog plana isključenja,
- 5) izradu dnevnog plana rada elektroenergetskog sistema.

### Ciljevi planiranja rada

#### Član 115

Planiranje rada prenosnog sistema iz člana 114 ovih pravila ima za cilj:

- 1) uravnoteženje planirane proizvodnje generatora sa prognoziranom potrošnjom na nivou prenosa (uključujući gubitke), zajedno sa obezbeđenjem dovoljne rezerve u proizvodnji, uzimajući u obzir ispade pojedinih proizvodnih jedinica, djelova prenosnog sistema kao i djelova sistema korisnika sistema;
- 2) postizanje zahtijevanih standarda sigurnosti sistema i kvaliteta u snabdijevanju potrošača električnom energijom; i
- 3) međusobno usaglašavanje i optimizacija programa proizvodnje i planiranih isključenja u prenosnom sistemu, a da pritom ne bude ugroženo sigurno i stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema, odnosno kvalitetno snabdijevanje potrošača električnom energijom.

#### **Dugoročna prognoza rada prenosnog sistema**

##### **Član 116**

- (1) Dugoročna prognoza rada prenosnog sistema izrađuje se za potrebe davanja ulaznih podataka za izradu dugoročnog elektroenergetskog bilansa u skladu sa Zakonom i izradu planova poslovanja OPS-a.
- (2) Dugoročnu prognozu rada prenosnog sistema OPS izrađuje za svaki regulatorni period utvrđen od strane Agencije, do 1. juna godine koja prethodi početku perioda za koji se vrši prognoza.
- (3) Dugoročna prognoza rada prenosnog sistema obavezno sadrži:
  - 1) prognozu maksimalnih potrebnih snaga u sistemu,
  - 2) prognozu gubitaka u prenosnom sistemu,
  - 3) prognozu tranzita električne energije, i
  - 4) prognozu potreba za pomoćnim uslugama.

#### **Dostavljanje podataka za potrebe dugoročne prognoze**

##### **Član 117**

Za potrebe izrade prognoze iz člana 116 ovih pravila, korisnici priključeni na prenosni sistem dužni su da dostave planiranu maksimalnu snagu razmijene po mjestima priključenja i ukupnu razmijenjenu energiju, na mjesecnom nivou za svaku godinu prognostičkog perioda, najkasnije do 1. maja godine koja prethodi početku perioda za koji se vrši prognoza.

#### **Godišnji plan rada elektroenergetskog sistema**

##### **Član 118**

- (1) OPS izrađuje godišnji plan rada prenosnog sistema do 15. decembra u godini koja prethodi godini za koju se plan izrađuje.
- (2) Godišnji plan rada prenosnog sistema mora biti usaglašen sa godišnjim elektroenergetskim bilansom, koji utvrđuje Vlada i planom isključenja utvrđenim na regionalnom nivou i obavezno sadrži:
  - 1) planirane maksimalne potrebne snage u sistemu;
  - 2) planirane gubitke u prenosnom sistemu;
  - 3) planirani tranzit električne energije;
  - 4) planirane potrebe za pomoćnim uslugama;
  - 5) plan isključenja elemenata prenosnog sistema;
  - 6) procjenu adekvatnosti prenosnog sistema;
  - 7) procjenu raspoloživih prekograničnih prenosnih kapaciteta.

#### **Planiranje isključenja**

##### **Član 119**

- (1) OPS izrađuje godišnje, mjesecne, sedmične i dnevne planove isključenja elemenata naponskog nivoa 400, 220 i 110 kV koji pripadaju prenosnom sistemu. Korisnici prenosnog sistema izrađuju planove isključenja elemenata u okviru djelova sistema koji su u njihovoј nadležnosti i dostavljaju ih OPS-u.
- (2) OPS izrađuje konačne planove isključenja elemenata EES-a u koordinaciji sa korisnicima prenosnog sistema, susjednim operatorima prenosnih sistema, i operatorima prenosnih sistema Jugoistočne Evrope. U procesu regionalne koordinacije planiranja isključenja, u svim fazama planiranja OPS sarađuje sa regionalnim centrom za koordinaciju sigurnosti rada.
- (3) Način izrade planova isključenja OPS uređuje procedurom za planiranje isključenja, koja mora biti usklađena sa važećim ENTSO-e pravilima o radu u interkonekciji.
- (4) Planovima isključenja su obuhvaćena sva beznaponska stanja koja su, u skladu sa propisom kojim se uređuju opšte mjere zaštite na radu, potrebna za izvođenje radova na elementima elektroenergetskih objekata naponskih nivoa 400 kV, 220 kV i 110 kV, kao i onim elementima nižeg naponskog nivoa koji su sastavni dio tih elemenata (sekundar i tercijar transformatora, zvjezdiste transformatora i slično) i ostalih radova koji zahtijevaju isključenje elemenata EES-a.
- (5) Prilikom izrade planova isključenja OPS je obavezan da usklađuje isključenja u prenosnom sistemu sa planovima rada proizvodnih jedinica u cilju očuvanja uslova normalnog, a ako to nije moguće, sigurnog rada tokom izvođenja isključenja.
- (6) Isključenja zbog realizacije odobrenih planova investicija OPS i korisnika prenosnog sistema moraju biti obuhvaćeni planovima isključenja.
- (7) Bliže procedure za izradu planova isključenja, izdavanja odobrenja za isključenja elemenata EES-a koji utiču na rad korisnika i sprovođenje osnovnih mjera obezbeđenja mesta rada na elementima objekata EES-a, kao i oblik,

formu i sadržinu dokumenata (zahtjevi, odobrenja i sl.) na osnovu kojih se odobrava isključenje, uređuje OPS u saradnji sa korisnicima prenosnog sistema.

### **Trajanje redovnih isključenja** **Član 120**

- (1) Za trajanje isključenja u toku godine zbog održavanja usvajaju se sljedeće vrijednosti:

#### **Maksimalno trajanje isključenja za dalekovode**

Opis dalekovoda	Maksimalno trajanje isključenja
Jednostruki dalekovodi 110 kV, za svakih 10 km	1 dan
Jednostruki dalekovodi 220 kV, za svakih 10 km	1.1 dan
Jednostruki dalekovodi 400 kV, za svakih 10 km	1.25 dana
Dvostruki dalekovodi	Vrijeme za jednostruki x 1.2
Svaki prelaz dalekovoda preko vodenih površina	Dodatno jedan dan

#### **Tabela 3 - Maksimalno trajanje isključenja za ostale elemente prenosnog sistema**

Opis elementa EES-a	Maksimalno trajanje isključenja
Sistem sabirnica	1 dan
Transformator 110 / x kV	3 dana
Transformator 220 / x kV	5 dana
Transformator 400 / x kV	6 dana
Sve vrste polja	3 dana

- (2) Radovi na redovnom održavanju blok-transformatora i ostalih elemenata u dijelu sistema koji pripada korisniku čije je isključenje neophodno u toku remonta pripadajuće proizvodne jedinice moraju se realizovati za vrijeme remonta te proizvodne jedinice.

### **Godišnji plan isključenja** **Član 121**

- (1) Godišnji plan isključenja izrađuje se po mjesecima i danima, i dio je godišnjeg plana rada prenosnog sistema. Podloge za izradu godišnjeg plana isključenja, koje sadrže podatke o potrebnim isključenjima elemenata prenosne mreže, su:
- 1) predlozi planova revizija, remonata i ispitivanja elektroprenosnih objekata i postrojenja,
  - 2) predlozi dinamičkih planova za realizaciju investicionih projekata
  - 3) predlozi planova revizija i remonata proizvodnih kapaciteta i pripadajućih rasklopnih postrojenja, i
  - 4) usaglašeni godišnji plan isključenja dalekovoda i transformatora važnih za normalan rad ENTSO-E interkonekcije u regionu Jugoistočne Evrope.
- (2) Godišnji plan isključenja za narednu godinu izrađuje se do 1. decembra tekuće godine.
- (3) Zahtjev za promjenu termina isključenja elemenata naponskog nivoa 220 kV i 400 kV, predviđenih godišnjim planom, korisnici prenosnog sistema podnose OPS-u najkasnije do 25. dana u mjesecu M-2 za mjesec M.
- (4) Zahtjev za promjenu termina isključenja elemenata naponskog nivoa 110 kV, predviđenih godišnjim planom, korisnici prenosnog sistema podnose OPS-u najkasnije do 20. dana u mjesecu M-1 za mjesec M.
- (5) Zahtjev za promjenu termina zastoja energetskih objekata za proizvodnju električne energije predviđenih godišnjim planom isključenja, podnosi se OPS-u najkasnije do 20. dana u mjesecu M-2 za mjesec M.

### **Mjesečni plan isključenja** **Član 122**

- (1) Mjesečni plan isključenja se izrađuje po danima.
- (2) Mjesečni plan isključenja se priprema na osnovu godišnjeg plana isključenja i izmjena godišnjeg plana, koje se, u slučaju da utiču na raspoloživost sistema korisniku, usaglašavaju sa tim korisnikom.
- (3) Mjesečni plan isključenja se izrađuje najkasnije do 30. dana u mjesecu M-1 za mjesec M.

### **Sedmični plan isključenja** **Član 123**

- (1) Sedmični planovi isključenja se izrađuju po danima i satima.
- (2) Sedmični plan isključenja se priprema na osnovu mjesечnog plana isključenja i izmjena mjesечnog plana, koje se, u slučaju da utiču na raspoloživost sistema korisniku, usaglašavaju sa tim korisnikom.

- (3) Sedmični planovi isključenja se izrađuju najkasnije do petka u 12:00 časova, tekuće sedmice za narednu sedmicu.

**Dnevni plan isključenja**  
**Član 124**

Dnevni plan isključenja izrađuje se na osnovu sedmičnog plana isključenja.

**Podnošenje i odobravanje zahtjeva za isključenje**  
**Član 125**

- (1) OPS propisuje proceduru podnošenja i odobravanja zahtjeva za isključenje, čiji je sastavni dio i obrazac za podnošenje zahtjeva za isključenje.
- (2) Korisnik priključen na prenosni sistem dužan je da redovno ažurira spisak lica ovlašćenih za podnošenje zahtjeva za isključenje.
- (3) Korisnici prenosnog sistema dužni su dostaviti OPS-u zahtjev za isključenje zbog planiranih radova do srijede u 15:00 časova tekuće sedmice za narednu sedmicu.
- (4) Odobrenje za isključenje zbog planiranih radova OPS dostavlja podnosiocu zahtjeva do petka u 12:00 časova tekuće sedmice, za isključenja planirana tokom naredne sedmice.
- (5) Hitna isključenja su posljedica potrebe da se sprječi moguća havarijska situacija koja predstavlja prijetnju bezbjednosti osoblja u pogodenom objektu, ili na bilo koji način ugrožava sigurnost rada elementa ili objekta prenosnog sistema, EES-a Crne Gore i susjednih EES.
- (6) Zahtjev za hitno isključenje elementa ili objekta prenosnog sistema korisnik podnosi odmah po uočavanju problema koji može da izazove navedene posljedice. OPS odgovara na zahtjev u najkraćem mogućem roku.

**Sigurnost rada EES**  
**Kriterijum sigurnosti (N-1)**  
**Član 126**

- (1) Svrha planiranja rada elektroenergetskog sistema je održavanje maksimalne sigurnosti napajanja i pouzdanosti elektroenergetskih objekata i postrojenja. U procesu planiranja rada mora se voditi računa o poštovanju (n-1) kriterijuma sigurnosti.
- (2) Ispad se definiše kao ispad jednog ili više elemenata sistema koji se ne može unaprijed predvidjeti.
- (3) Princip (n-1) kriterijuma sigurnosti kod planiranja rada (kao i rada u realnom vremenu) podrazumijeva sljedeće:
  - 1) u procesu planiranja OPS mora osigurati da u svim pogonskim uslovima jednostruki ispad (ne uzima se u obzir istovremeni ispad oba sistema na dvosistemskom vodu) bilo koje jedinice u sistemu (proizvodne jedinice, transformatori, vodovi, jedinice za kompenzaciju reaktivne snage i drugo) ne dovede do narušavanja tehničkih kriterijuma i ograničenja za normalne pogonske uslove iz člana 30 ovih pravila u vlastitom i/ili susjednim kontrolnim oblastima (prekoračenje vrijednosti struja, napona i drugo) te da ne izazove prekide napajanja električnom energijom;
  - 2) u slučaju ispada nekog elementa sistema, iako taj ispad nije narušio pogon sistema, OPS mora uskladiti konfiguraciju sistema tako da u što kraćem vremenu ponovo zadovolji (n-1) kriterijum, jer ispad sljedećeg elementa u vremenu intervencije nakon prvog ispada može ugroziti integritet čitavog EES-a;
  - 3) OPS može odstupiti od kriterijuma sigurnosti (n-1), u 110kV mreži, ako je to potrebno zbog prevencije poremećaja na elementima mreže 110kV usled paralelnog rada sa elementima mreže višeg naponskog nivoa, ograničavanja struja kratkog spoja ili radova na održavanju ili izgradnji sistema, koji se prethodno moraju planirati u uslovima sezonskih minimuma potrošnje i odgovarajuće raspoloživosti proizvodnih kapaciteta, čime se smanjuje negativan uticaj na rad sistema i funkcionisanje korisnika. OPS je dužan da u svim slučajevima kada odstupa od kriterijuma sigurnosti (n-1) u 110kV mreži, prethodno obavijesti ODS i korisnike sistema na koje to utiče;
  - 4) u cilju održavanja kriterijuma sigurnosti (n-1) tokom interventnih radova na elementima sistema, OPS može prekinuti trgovinske transakcije i privremeno promjeniti planirani rad elektrane poštujući princip minimalnih troškova i minimalnog narušavanja principa tržišta električne energije;
  - 5) kriterijum (n-1) održava se uz saradnju sa susjednim sistemima, zavisno od prethodnog dogovora odgovornih strana. To podrazumijeva planiranje isključenja elemenata koja utiču na rad susjednih sistema, kao i razmjeru svih neophodnih informacija i podataka potrebnih za izradu proračuna po kriterijumu (n-1);
  - 6) prilikom provjere ispunjenosti (n-1) kriterijuma sigurnosti, OPS je dužan uzeti u obzir dopuštena opterećenja ili preopterećenja elemenata sistema na način kako to određuje podešenje zaštitnih uređaja tih elemenata; i
  - 7) pri planiranju mjera za ispunjenje kriterijuma (n-1), OPS se rukovodi tehničkim i ekonomskim činiocima, uzimajući u obzir vjerovatnoću razmatranog događaja, njegove posljedice, troškove njegovog sprečavanja, kao i troškove aktiviranja zaštitnih mjera za sprečavanje širenja poremećaja u sistemu.

**Analize sigurnosti**  
**Član 127**

- (1) U cilju obezbeđenja sigurnog rada EES, OPS u svim fazama planiranja vrši provjeru ispunjenosti kriterijuma (n-1) kroz sprovođenje analiza sigurnosti.
- (2) U procesu koordiniranih analiza sigurnosti, OPS sarađuje sa regionalnim koordinatorom za sigurnost rada, u skladu sa pravilima o radu u ENTSO-e interkonekciji.
- (3) Lista elemenata čiji se ispadi simuliraju u analizama sigurnosti, određuje se na osnovu važeće metodologije koja se primjenjuje u ENTSO-e.
- (4) Na osnovu rezultata analiza sigurnosti OPS primjenjuje preventivne mjere sa ciljem da:

- 1) eliminisi ili umanji negativan uticaj identifikovanih kritičnih ispada na sigurnost rada u svojoj zoni odgovornosti i
- 2) spriječi pojavu kaskadnih ispada koji bi doveli do širenja poremećaja na zone odgovornosti susjednih OPS.
- (5) U slučajevima kada je to potrebno, OPS sprovodi zajedničke preventivne mjere u saradnji sa susjednim OPS na koje te mjere imaju uticaj.
- (6) Koordinacija širih preventivnih mera, u kojima učestvuje više OPS iz regionala, sprovodi se u saradnji sa regionalnim koordinatorom za sigurnost rada, u skladu sa pravilima o radu u ENTSO-e interkonekciji.

### **Dnevni plan rada elektroenergetskog sistema**

#### **Član 128**

- (1) Osnovu za upravljanje elektroprenosnim sistemom u realnom vremenu predstavlja dnevni plan rada elektroenergetskog sistema, koji se priprema na osnovu informacija dostavljenih od strane operatora tržišta i korisnika prenosnog sistema i prethodno donesenih planova.
- (2) Dnevni plan rada elektroenergetskog sistema izrađuje se u satnoj rezoluciji i obavezno sadrži:
  - 1) listu prijavljenog prenosa električne energije, po korisnicima,
  - 2) ukupni raspoloživi i dodijeljeni prekogranični prenosni kapacitet po granicama,
  - 3) plan rezerve i lista angažovanja objekata koji pružaju pomoćne usluge,
  - 4) dnevni plan isključenja.

### **Proračun i usaglašavanje prekograničnih prenosnih kapaciteta**

#### **Član 129**

- (1) Prekogranični prenosni kapaciteti se proračunavaju na osnovu sljedećih ulaznih podataka:
  - 1) plana potrošnje aktivne električne energije u EES-u Crne Gore i elektroenergetskim sistemima u regionu;
  - 2) plana proizvodnje aktivne električne energije po objektima priključenim na prenosni sistem, odnosno po objektima priključenim na distributivni sistem ako suma instalisanih snaga proizvodnih jedinica prevaziđa 5 MW, odnosno zbirno za objekte priključene na distributivni sistem čija suma instalisanih snaga ne prelazi 5 MW, za EES Crne Gore i planova proizvodnje EES-ova u regionu;
  - 3) planova nabavke i isporuke aktivne električne energije na nivou EES-a Crne Gore i u sistemima u regionu; i
  - 4) planova isključenja elemenata prenosnog sistema u Crnoj Gori i zemljama regiona.
- (2) Svi planovi iz stava 1 ovog člana, odnose se na usaglašene reprezentativne režime rada i obuhvataju podatke o aktivnim i reaktivnim snagama, naponima i topologiji mreže, neophodne za formiranje konvergentnog matematičkog modela EES-a.
- (3) Podatke iz crnogorskog EES-a potrebne za proračun/procjenu vrijednosti prekograničnih prenosnih kapaciteta OPS obezbeđuje kroz prethodno opisanu proceduru planiranja. Način razmjene podataka sa OPS-ima u regionu, OPS definije odgovarajućim ugovorima o proračunu prekograničnih prenosnih kapaciteta ili sporazumima na regionalnom nivou.
- (4) Proračun kapaciteta vrši se najmanje na godišnjem, mjesecnom i dnevnom nivou.
- (5) OPS može prenijeti ovlašćenje za proračun prekograničnih prenosnih kapaciteta na zajedničko tijelo formirano na regionalnom nivou.
- (6) Vrijednosti prekograničnih prenosnih kapaciteta usaglašavaju se sa odgovarajućim susjednim OPS-om na način i u rokovima utvrđen propisima za rad u interkonekciji.

### **Pomoćne usluge, upravljanje zagušenjima i balansiranje**

#### **Obezbeđenje pomoćnih usluga**

#### **Član 130**

- (1) Pomoćne usluge su usluge korisnika prenosnog sistema koje OPS omogućavaju rad sistema u propisanim okvirima.
- (2) Ovim pravilima utvrđuju se tehničke karakteristike i uslovi koje energetski subjekti - pružaoci usluga moraju ispuniti da bi mogli pružati pomoćne usluge neophodne za funkcioniranje EES-a, uvažavajući sva planirana isključenja, ispade uslijed kvarova i potreba za očuvanjem frekventne i naponske stabilnosti u sistemu.
- (3) Procedure, način utvrđivanja i lociranje troškova za obezbeđenje pomoćnih usluga utvrđuju se metodologijom kojom se uređuje obezbeđivanje pomoćnih usluga.

### **Vrste i cilj pomoćnih usluga**

#### **Član 131**

Pod pomoćnim uslugama se podrazumijevaju:

- 1) regulacija frekvencije i snage razmijene (primarna, sekundarna i tercijarna regulacija),
- 2) isporuka balansne energije,
- 3) regulacija napona, i
- 4) ponovno uspostavljanje sistema nakon raspada EES-a.

### **Regulacija frekvencije**

#### **Član 132**

- (1) Regulacija frekvencije obavlja se u skladu sa kriterijumima utvrđenim ugovorom o radu u interkonekciji.
- (2) Regulacija frekvencije vrši se:
  - 1) automatskim angažovanjem rezerve primarne regulacije, odnosno rezerve za održanje frekvencije (FCR), koje predstavlja djelovanje turbinskih regulatora brzine nakon odstupanja frekvencije od nominalne vrijednosti,

uslijed neravnoteže u proizvodnji i potrošnji u sinhrono povezanim sistemima, pri čemu nakon poremećaja frekvencije, puni opseg FCR se angažuje najkasnije za 30s;

- 2) automatskim angažovanjem rezerve sekundarne regulacije, odnosno rezerve za oporavak frekvencije (aFRR), koje omogućava ostvarivanje utvrđenog programa razmjene između regulacionih oblasti, preuzimanje regulacije frekvencije od primarne regulacije i shodno tome oslobađanje aktivirane primarne rezerve, regulaciju frekvencije na zadatu vrijednost, i korekciju sinhronog vremena, pri čemu nakon nastanka odstupanja od utvrđenog plana razmjene puni opseg aFRR se angažuje najkasnije za 15 min;
- 3) ručnim angažovanjem rezerve tercijarne regulacije, odnosno rezerve za oporavak frekvencije (mFRR) ili zamjenske rezerve (RR), koje omogućava oslobađanje opsega angažovane aFRR, pri čemu nakon nastanka odstupanja od utvrđenog plana razmjene puni opseg mFRR se angažuje najkasnije za 15 min, a RR za period duži od 15min, utvrđen ugovorom sa isporučiocem usluge.

### **Otklanjanje zagušenja**

#### **Član 133**

- (1) Otklanjanje zagušenja u prenosnom sistemu se vrši:
  - 1) promjenom konfiguracije mreže,
  - 2) redispečingom, odnosno koordinisanom promjenom plana proizvodnje i/ili potrošnje, preduzetom od strane jednog ili više OPS-ova, u cilju promjene fizičkih tokova električne energije, radi sprečavanja fizičkog zagušenja u prenosnom sistemu, unutar ili između kontrolnih oblasti,
  - 3) kontratrgovinom, odnosno prekograničnom razmjrenom električne energije između dva OPS-a, u cilju sprečavanja fizičkog zagušenja u prenosnom sistemu, između dvije kontrolne oblasti.
- (2) Za redispečing i kontratrgovinu OPS angažuje proizvođačke i/ili potrošačke jedinice, pod uslovima definisanim ugovorom o pružanju pomoćnih usluga, kao i usluge po osnovu ugovora sa drugim OPS.

### **Dimenzionisanje rezerve**

#### **Član 134**

- (1) Dimenzionisanje rezervi iz člana 132 stav 2 ovih pravila, OPS vrši u skladu sa ugovorom o radu u interkonekciji, u saradnji sa drugim operatorima prenosnog sistema u okviru ENTSO-E.
- (2) Iznos rezervi, na osnovu predloga OPS-a utvrđenog na način iz stava 1 ovog člana, utvrđuje se godišnjim energetskim bilansom, koji donosi Vlada.
- (3) Ukupan opseg pozitivne rezerve se utvrđuje tako da nije manji od referentnog incidenta u kontrolnoj oblasti Crna Gora. Referentni incident je ispad najvećeg generatorskog bloka u sistemu
- (4) Ukupan opseg negativne rezerve se utvrđuje tako da nije manji od referentnog incidenta u kontrolnoj oblasti Crna Gora. Referentni incident odgovara trećini instalisane snage HVDC Monita .
- (5) Opseg rezerve sekundarne regulacije OPS utvrđuje se na godišnjem nivou, tako da obezbijedi regulaciju odstupanja kontrolne oblasti u skladu sa ugovorom o radu u interkonekciji i ugovorom o radu kontrolnog bloka.
- (6) Opseg iz stava 5 ovog člana utvrđuje se po formuli:

$$P_{SR}^G = k \times \max OLACE_{L1}^{G-1} - P_{L1}^G, OLACE_{L2}^{G-1} - P_{L2}^G$$

gdje je:

PSR G – opseg sekundarne regulacije za godinu G

OLACEL1 G-1 – vrijednost greške kontrolne oblasti iz otvorene petlje (Open loop ACE) koja je premašena u 30% vremena tokom prethodne godine (G-1)

OLACEL2 G-1 – vrijednost greške kontrolne oblasti iz otvorene petlje (Open loop ACE) koja je premašena u 5% vremena tokom prethodne godine (G-1)

PL1 G – vrijednost greške kontrolne oblasti za praćenje kvaliteta regulacije na nivou 1, propisana od strane koordinatora kontrolnog bloka u skladu sa ugovorom o radu u interkonekciji i ugovorom o radu kontrolnog bloka

PL2 G – vrijednost greške kontrolne oblasti za praćenje kvaliteta regulacije na nivou 2, propisana od strane koordinatora kontrolnog bloka u skladu sa ugovorom o radu u interkonekciji i ugovorom o radu kontrolnog bloka

k – koeficijent sigurnosti se utvrđuje empirijski i njegova evaluacija se vrši jednom godišnje u zavisnosti od kvaliteta regulacije u prethodnoj godini i sastavni je dio godišnjeg energetskog bilansa

- (7) Parametri za proračun iz stava 6 ovog člana uzimaju se u rezoluciji 15min ili 60min, ako 15 min nije raspoloživa.

### **Zajednička rezerva**

#### **Član 135**

- (1) Regulaciona oblast Crna Gora može, u cilju optimizacije rada, formirati regulacioni blok sa jednom ili više susjednih regulacionih oblasti.
- (2) Rad regulacionog bloka i obaveze članica uređuju se posebnim ugovorom.
- (3) Dimenzionisanje zajedničke rezerve regulacionog bloka, kao i udio kontrolne oblasti Crna Gora u obezbjeđenju rezerve kontrolnog bloka, vrši se u skladu sa ugovorom o radu u interkonekciji i ugovorom o radu kontrolnog bloka.
- (4) Ukupan opseg pozitivne i negativne rezerve se utvrđuje tako da nije manji od najvećeg referentnog incidenta u sistemima članova kontrolnog bloka.

## **Korekcija sinhronog vremena**

### **Član 136**

U okviru regulacije frekvencije, OPS prima instrukcije za korekciju sinhronog vremena od koordinatora sinhronih zone, koje se saopštavaju kao izmjena u zadatoj vrijednosti frekvencije koju je neophodno održavati u određenom periodu. OPS koristi ove vrijednosti kako bi izmijenio radne tačke AGC-a.

## **Balansiranje**

### **Član 137**

- (1) U cilju regulacije snage razmjene sa susjednim sistemima, OPS vrši balansiranje sistema:
  - 1) angažovanjem zakupljenih sistemskih rezervi,
  - 2) kupovinom ili prodajom električne energije na balansnom tržištu,
  - 3) kupovinom ili prodajom električne energije po osnovu ugovora sa drugim operatorima prenosnog sistema.
- (2) Svi proizvođači električne energije dužni su da uz planove proizvodnje dostave OPS-u ponude za angažovanje preostalih proizvodnih kapaciteta.
- (3) OPS na bazi plana proizvodnje elektrana i potreba sigurnosti rada sistema, vodeći računa o načelu minimalnih troškova odlučuje od kojih proizvodnih jedinica će obezbjediti balansnu energiju.
- (4) Ako ne može osigurati dovoljno balansne energije, u cilju obezbjeđenja pouzdanog rada prenosnog sistema i zaštite ostalih korisnika, OPS može zahtijevati od korisnika odgovornog za odstupanje, redukovanje njegove ukupne potrošnje za nedozvoljeno odstupanje. Takvo rješenje OPS može primeniti samo u slučaju jasnog prepoznavanja korisnika odgovornog za odstupanje.
- (5) Ako korisnik iz stava 4 ovog člana ne postupi u skladu sa zahtjevima OPS-a, OPS ima pravo da korisnika isključi sa sistema.
- (6) U slučaju da se potrebna balansna energija ne može drugačije obezbjediti, OPS ima pravo da pristupi hitnim isključenjima potrošnje u skladu sa članom 162 ovih pravila.
- (7) Saldo troškova balansiranja sistema se zaračunava korisnicima prenosnog sistema, koji su prouzrokovali odstupanja, na način propisan Tržišnim pravilima.

## **Regulacija napona**

### **Član 138**

- (1) Održavanje napona u propisanim granicama je usluga namijenjena sigurnom i kvalitetnom snabdijevanju električnom energijom, za koju odgovornost snosi OPS.
- (2) Napon mora biti održavan u čitavom sistemu unutar propisanog opsega vrijednosti kako bi:
  - 1) vrijednost napona bila kompatibilna sa nazivnim vrijednostima opreme,
  - 2) vrijednost napona za korisnike bila održavana unutar ugovorenih granica,
  - 3) pouzdanost sistema bila garantovana i kako bi se izbjegla pojava naponskog kolapsa, i
  - 4) statička stabilnost bila održana.
- (3) U regulaciji napona učestvuju OPS i svi korisnici prenosnog sistema.
- (4) Na visinu napona utiču i granični djelovi susjednih sistema, pa je OPS dužan regulaciju napona vršiti u koordinaciji sa operatorima sistema koji upravljaju drugim krajem interkonektivnih dalekovoda.

## **Upravljanje reaktivnom snagom**

### **Član 139**

- (1) OPS upravlja tokovima reaktivne energije u sistemu sa ciljem i na način da se ostvare minimalni gubici aktivne električne energije.
- (2) Razmjena reaktivne energije po međusistemskim, interkonektivnim vodovima mora se održavati u okviru granica utvrđenih preporukama ENTSO-E, i to:
  - 1) na 400 kV dalekovodovima, u granicama  $\pm 100$  MVAr i
  - 2) na 220 kV dalekovodovima, u granicama  $\pm 50$  MVAr.
- (3) OPS je odgovoran za uravnoteženo upravljanje reaktivnom snagom radi održavanja napona u dopuštenim granicama u svim čvorovima sistema. U tu svrhu OPS mora imati na raspolaganju uređaje za kompenzaciju reaktivne snage i kapacitete za proizvodnju reaktivne snage u priključenim elektranama, koje obezbjeđuje zaključenjem odgovarajućih ugovora. Ti uređaji moraju imati odgovarajuće tehničke karakteristike kako bi obezbijedili saglasnost sa utvrđenim graničnim vrijednostima i ugovorenim parametrima napona.
- (4) Svaka proizvodna jedinica mora, u skladu sa tehničkim mogućnostima, raditi u propisanom opsegu rada sa različitim faktorom snage, prema uslovima utvrđenim propisima iz člana 46 stav 2 ovih pravila. Svaka proizvodna jedinica je u obavezi da dostavi OPS-u pogonsku kartu generatora uključujući i detalje eventualnih ograničenja u radu.
- (5) Svi direktni potrošači moraju preuzimati reaktivnu snagu/energiju sa faktorom snage ne manjim od 0.95.
- (6) Izuzetno, uslovi preuzimanja reaktivne snage/energije sa faktorom snage manjim od 0.95 se uređuju ugovorom o korišćenju prenosnog sistema, a cijena u slučaju prekomjernog preuzimanja definisana je podzakonskim aktom Agencije koji uređuje utvrđivanje cijena, rokova i uslova za pružanje pomoćnih usluga i usluga balansiranja prenosnog sistema električne energije.

## **Odabir mjera za upravljanje reaktivnom snagom**

### **Član 140**

- (1) Izbor isporučilaca reaktivne snage bazira se na tehničkim kriterijumima, načelu minimalnih troškova i osiguranja raspoloživosti reaktivne snage u pojedinim djelovima sistema.
- (2) U cilju obezbeđenja zadovoljavajućeg profila napona u sistemu i održavanja dovoljne rezerve reaktivne energije, OPS obavlja sljedeće upravljačke akcije, odnosno izdaje sljedeće instrukcije korisnicima prenosnog sistema:
  - 1) smanjenje ili povećanje proizvodnje reaktivne snage (MVA), proizvodne jedinice u tački njene konekcije sa prenosnim sistemom. Instrukcija je obavezujuća ukoliko je data u skladu sa pogonskom kartom generatora.
  - 2) zadate nivoe napona proizvodnih jedinica koji se moraju postići u tačkama konekcije sa prenosnim sistemom,
  - 3) promjena prenosnog odnosa transformatora,
  - 4) angažovanje postrojenja za kompenzaciju reaktivne snage,
  - 5) upotreba redukcije napona,
  - 6) promjena topologije mreže, i
  - 7) zahtjev distribucijama i direktnim potrošačima da pri potrošnji, odnosno preuzimanju električne energije moraju dostići faktor snage 0.95.

## **Ponovno uspostavljanje sistema nakon raspada**

### **Član 141**

- (1) Mogućnost beznaponskog (samostalnog) pokretanja proizvodne jedinice definiše se kao njena sposobnost da se iz stanja kada je bila isključena sa sistema vratи u operativno stanje, i počne da isporučuje snagu, bez pomoći EES-a.
- (2) Sposobnost beznaponskog pokretanja („black start“) proizvodne jedinice je pomoćna usluga koju pružalac aktivira i realizuje po nalogu OPS-a.
- (3) „Black start“ proizvodne jedinice moraju imati uvijek dostupne i održavati ažuriranim procedure za beznaponsko pokretanje, kao i obučeno osoblje za sprovođenje ovih procedura.
- (4) U skladu sa potrebama, OPS sklapa ugovor(e) o pomoćnim uslugama sa proizvodnim jedinicama sposobnim za beznaponsko pokretanje, tj. inicijalno ponovno startovanje sistema poslije raspada bez prisustva spoljašnjeg napona.
- (5) Sposobnost beznaponskog pokretanja jedinica, koje pružaju ovu uslugu, se testira najmanje jednom u tri godine.

## **Upravljanje elektroenergetskim sistemom**

### **Principi upravljanja**

### **Član 142**

- (1) OPS upravlja EES-om u skladu sa sljedećim opštim principima:
  - 1) očuvanje normalnog radnog stanja EES-a, koje podrazumijeva da su radne tačke parametara sistema udaljene od graničnih vrijednosti za dovoljnu marginu sigurnosti,
  - 2) preduzimanje svih raspoloživih mjera koje će dovesti do najbržeg otklanjanja eventualnog poremećaja, te smanjenja njegovih posljedica i povratka sistema u normalno radno stanje,
  - 3) obezbeđenje pouzdanog prijema/predaje električne energije propisanog kvaliteta korisnicima prenosnog sistema,
  - 4) optimalno korišćenje raspoloživih prenosnih kapaciteta, i
  - 5) princip minimalnih troškova rada EES-a.
- (2) Upravljanje EES-om u realnom vremenu podrazumijeva realizaciju planiranih režima rada uvažavajući opšte principe navedene u stavu 1 ovog člana uz ostavljanje mogućnosti svim učesnicima na tržištu električne energije da, u slučaju potrebe, izmijene svoje prvobitne planove.
- (3) Upravljanje EES-om podrazumijeva vođenje sistema (frekventna stabilnost, naponska stabilnost, primjena odbrambenih mjera i ponovno uspostavljanje rada), nadzor sistema u smislu staticke i tranzijentne stabilnosti, kao i operativno upravljanje prekidačkim manipulacijama.
- (4) Izvođenje manipulacija rasklopnom opremom u prenosnom sistemu može se vršiti na sljedeće načine:
  - 1) Daljinski iz Dispečerskog centra OPS-a i
  - 2) Izdavanjem naloga operaterima u objektima prenosnog sistema i korisnika.

## **Aktivnosti upravljanja u normalnom radnom stanju**

### **Član 143**

Upravljanje u normalnom radnom stanju podrazumijeva obavljanje sljedećih aktivnosti:

- 1) nadzor rada EES-a u skladu sa utvrđenim dnevnim planom i propisanim parametrima sistema,
- 2) obavljanje usluga regulacije frekvencije i regulacije napona davanjem naloga za aktiviranje pomoćnih usluga,
- 3) nadzor nad stanjem primarne i sekundarne opreme i pomoćnih pogona objekata prenosnog sistema,
- 4) izvođenje manipulacija rasklopnom opremom,
- 5) izbor režima upravljanja, lokalno ili daljinski,
- 6) registrovanje vrijednosti pogonskih mjernih veličina, alarmnih i položajnih signala, signala zaštite, odnosno veličine šuma,
- 7) koordinacija rada službi za upravljanje i održavanje na terenu, i
- 8) razmjena ostalih podataka neophodnih za upravljanje.

## **Nadzor rada EES-a**

### **Član 144**

- (1) Pri donošenju odluka koje omogućavaju realizaciju dnevnog plana rada, kao i upravljanje EES-om u skladu sa članom 143 ovih pravila, OPS ima na raspolaganju sljedeće informacije u realnom vremenu:
  - 1) frekvenciju sistema,
  - 2) vrijednosti napona na sabirnicama postrojenja prenosnog sistema,
  - 3) tokove aktivnih i reaktivnih snaga u prenosnom sistemu i objektima korisnika prenosnog sistema (koji su od interesa za rad prenosnog sistema),
  - 4) grešku regulacione oblasti,
  - 5) signale indikacija i alarma u prenosnim i objektima korisnika prenosnog sistema,
  - 6) aktivne i reaktivne snage na proizvodnim jedinicama,
  - 7) status rasklopne opreme,
  - 8) pozicije regulacionih sklopki (preklopki) na regulacionim transformatorima, i
  - 9) alarne i signalizaciju koji se odnose na ispravnost izmjerениh veličina, rad zaštitnih uređaja, status komunikacije i slično.
- (2) Nadzor nad radnim parametrima EES-a realizuje se preko SCADA sistema iz Dispečerskog centra OPS-a, lokalnih sistema za upravljanje i nadzor u objektima OPS-a i korisnika kao i uz pomoć informacija dobijenih drugim sredstvima za komunikaciju sa objektima prenosnog sistema, objektima korisnika i operatorima susjednih sistema.

## **Izdavanje naloga**

### **Član 145**

- (1) Dispečerski centar OPS-a, koji vrši upravljanje prenosnim sistemom je ovlašćen da izdaje opšte naloge korisnicima u cilju upravljanja svim prekidačkim manipulacijama u sistemu. Dispečerski centar OPS-a prilikom upravljanja u normalnom radnom stanju izdaje dispečerske naloge za:
  - 1) manipulacije sa rasklopnom opremom u prenosnom sistemu,
  - 2) angažovanje pomoćnih usluga,
  - 3) uključivanje/isključivanje i (regulaciono) angažovanje opreme za kompenzaciju reaktivne snage/energije.
- (2) Nalog se izdaje usmenim putem, uz obavezno snimanje naloga na registrofonu ili putem depeše, ili na drugi način shodno internim procedurama OPS-a i sporazumom kojim se uređuje eksplotacija objekta, a koji je zaključen između OPS-a i korisnika prenosnog sistema ili ugovorima o obezbeđenju pomoćnih usluga.
- (3) Nalog izdat od strane Dispečerskog centra OPS-a je obavezujući za operatore u objektima prenosnog sistema i korisnika.
- (4) Izuzetno, u slučajevima kada izdati nalog od strane Dispečerskog centra OPS-a može ugroziti bezbjednost ljudi ili objekta, podređeno osoblje u smislu upravljanja elektroenergetskim sistemom (operatori u prenosnim objektima, odnosno osoblje u centrima upravljanja korisnika) nije dužno da izvrši nalog, ali mora da obrazloži zbog čega to nije urađeno. Takođe, pomenuto osoblje može da predloži upravljačke akcije nadređenom centru upravljanja OPS-a na osnovu informacija kojima raspolaže, sa tim da ono snosi potpunu odgovornost za tačnost tih informacija.

## **Izmjena utvrđenog dnevnog plana rada EES-a**

### **Član 146**

- (1) Prilikom zahtjeva Učesnika na tržištu, odnosno balansno odgovornog subjekta za unutardnevnom izmjenom bilo kojeg dijela plana koji je sadržan u okviru dnevnog plana rada EES-a izrađenog u skladu sa članom 128 ovih pravila, OPS provjerava sljedeće:
  - 1) da li upućeni zahtjev ugrožava uslove za održavanjem normalnog radnog stanja EES-a,
  - 2) da li se remete uslovi tržišta električne energije, i
  - 3) da li se ugrožava pristup drugom korisniku prenosnog sistema.
- (2) Ukoliko ustanovi da zahtjev za izmjenom narušava neki od gore navedenih kriterijuma, OPS odbija promjenu i u saradnji sa odgovornom stranom traži drugi način za rješenje problema zbog kojeg je zahtijevana promjena dnevnog plana rada EES-a.
- (3) Unutardnevna izmjena vrši se u skladu sa pravilima koja propisuju unutardnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta na granicama regulacione oblasti koja utvrđuje OPS zajedno sa susjednim operatorima prenosnih sistema.
- (4) U slučaju značajnih promjena, odnosno odstupanja od plana potrošnje, proizvodnje ili smanjenja raspoloživih prenosnih kapaciteta, koje mogu dovesti, ili su već dovele do poremećaja, OPS može samostalno izmjeniti dnevni plan rada elektroenergetskog sistema aktivacijom pomoćnih usluga.

## **Izvođenje radova u prenosnom sistemu**

### **Član 147**

- (1) Isključenje elemenata EES-a zbog radova izvršava se na osnovu odobrenja za isključenje koje daje OPS po podnesenim zahtjevima za isključenje, u skladu sa dnevnim planovima ili hitnim isključenjima.
- (2) Procedura koja se sprovodi prilikom izvođenja radova u prenosnom sistemu obuhvata sljedeće aktivnosti:
  - 1) razmjenu informacija u skladu sa članom 125 ovih pravila o planiranim ili hitnim radovima, odnosno neophodnim operativnim manipulacijama u postrojenjima OPS-a ili korisnika koje mogu biti od interesa za odgovorne strane, u cilju izbjegavanja neželjenih posljedica kako po sigurnost rada EES-a tako i po sigurnost napajanja korisnika,

- 2) izdavanje naloga za izvršenje manipulacija od strane Dispečerskog centra OPS-a u skladu sa članom 144 ovih pravila,
- 3) potvrđivanje o izvršenoj manipulaciji od strane dežurnog operatora u postrojenjima prenosnog sistema ili postrojenjima korisnika, i
- 4) izdavanje dozvole za obavljanje radova na dalekovodima od strane Dispečerskog centra OPS-a, odnosno dežurnog operatora u postrojenju za radove u postrojenjima OPS-a ili korisnika, nakon potvrde o izvršenim manipulacijama kojima su obezbjeđeni uslovi za bezbjedno izvođenje radova.

#### **Izvještavanje kod izvođenja radova u prenosnom sistemu**

##### **Član 148**

- (1) U cilju očuvanja stabilnog rada EES-a i izbjegavanja mogućih neželjenih posljedica, kako na rad prenosnog sistema, tako i na rad korisnika, neophodno je obezbijediti pravovremenu i pouzdanu razmjenu informacija o svim isključenjima (planiranim ili hitnim) u sistemu.
- (2) U slučaju izvođenja radova ili manipulacija u prenosnom sistemu koji je u nadležnosti OPS-a, a koje bi mogle izazvati posljedice na rad korisnika prenosnog sistema, OPS o tome obavještava korisnike sistema.
- (3) U slučajevima planiranih radova ili manipulacija u postrojenju ili djelovima postrojenja u vlasništvu korisnika koje bi mogle izazvati posljedice na siguran rad EES-a ili na rad drugih korisnika, korisnik mora obavijestiti OPS. Shodno obavještenju dobijenom od korisnika, OPS obavještava druge korisnike, kao i operatore susjednih prenosnih sistema u skladu sa pravilima ENTSO-E o zajedničkom radu u interkonekciji.
- (4) Obavještenje iz stava 3 ovog člana treba da sadrži sljedeće podatke:
  - 1) tačan naziv elementa EES-a na kome se izvode radovi/manipulacije,
  - 2) opis radova/manipulacija,
  - 3) vrijeme početka i završetka radova/manipulacija, i
  - 4) upozorenje o mogućim posljedicama kako po sigurnost rada EES-a, tako i na sigurnost i kvalitet napajanja korisnika.

#### **Interne procedure kod izvođenja radova u prenosnom sistemu**

##### **Član 149**

- (1) Za izvođenje radova u (dijelu) prenosnom sistemu koji je u njegovoj nadležnosti, OPS internim aktom uređuje procedure koje uključuju:
  - 1) izdavanje naloga i način njihovog dostavljanja,
  - 2) opis sadržaja potvrde o izvršenju manipulacije i način njenog dostavljanja,
  - 3) izdavanje dozvole za rad i sadržaja iste, i
  - 4) izdavanje obavještenja o završetku radova i sadržaja istog.
- (2) U slučaju izvođenja radova ili manipulacija u dijelu prenosnog sistema koji je u nadležnosti korisnika, sve gore navedene procedure definišu se u okviru Ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju, odnosno u okviru Ugovora o priključenju.
- (3) OPS, kao i svaki korisnik prenosnog sistema moraju imati interni akt kojim se propisuju mjere sigurnosti koje je neophodno sprovesti pri radu na elektroenergetskim objektima. Ovim aktom se, pored ostalog, definišu i sigurnosne procedure zaštite na radu koje je neophodno sprovesti u slučaju izvođenja radova u prenosnom sistemu ili sistemu korisnika.
- (4) Koordinacija mjera zaštite na radu između korisnika i OPS-a se definiše ugovorom o korišćenju prenosnog sistema, odnosno ugovorom o priključenju.

#### **Rad komunikacionog i tehničkog sistema upravljanja**

##### **Član 150**

- (1) OPS, putem svog komunikacionog sistema, omogućava kontinualnu komunikaciju sa korisnicima prenosnog sistema, učesnicima na tržištu električne energije i drugim operatorima prenosnog sistema u skladu sa obavezujućim odredbama ENTSO-E operativnog priručnika (Pravilo 6 - Komunikaciona infrastruktura).
- (2) Svi razgovori sa operativnim osobljem u Dispečerskom centru OPS-a koji se tiču operativnog upravljanja moraju se obavljati preko telefona koji su povezani sa uređajem za automatsko snimanje razgovora.
- (3) U Dispečerskom centru OPS-a se arhiviraju svi poslani i primljeni faksovi, e-mail-ovi, pisana pošta i druga korespondencija.
- (4) Obaveze korisnika prenosnog sistema u dijelu obezbjeđenja prenosa neophodnih podataka u Dispečerski centar OPS-a definisane su odredbama člana 68 ovih pravila.
- (5) Sistemi za komunikaciju OPS-a imaju visok stepen pouzdanosti. Telekomunikaciona mreža OPS-a je u najvećem dijelu realizovana u topologiji sa zaštitnim spojnim putevima, tako da se saobraćaj u slučaju prekida automatski preusmjerava sa radne na neku od alternativnih prenosnih ruta. Ukoliko korisnici prenosnog sistema žele da povezivanje svog objekta na telekomunikacionu mrežu OPS-a realizuju sa zaštitom puta, dužni su da obezbijede dva nezavisna spojna puta do mjesta priključenja.
- (6) Za slučaj smetnji ili prekida u radu sistema za komunikaciju, predviđena je procedura koja se usaglašava u okviru ugovora o korišćenju prenosnog sistema, odnosno ugovora o priključenju u dijelu kojim se reguliše eksploracijacija objekta korisnika prenosnog sistema.
- (7) Tehnički sistem upravljanja mora biti dizajniran i korišćen tako da OPS može ispuniti sve obaveze vezane za upravljanje prenosnim sistemom.
- (8) Centri upravljanja OPS-a moraju imati jasno i razumljivo prikazane parametre u prenosnom sistemu. Ovi parametri se moraju prikazivati u realnom vremenu.

- (9) OPS mora imati mogućnost arhiviranja parametara prenosnog sistema u cilju analiziranja rada EES-a, ponašanja proizvodnih jedinica i izrade izvještaja o radu EES-a.
- (10) Svi generatori koji učestvuju u sekundarnoj regulaciji moraju biti integrirani u odgovarajući mjerno-upravljački sistem, koji u realnom vremenu dostavlja signale za formiranje greške regulacione oblasti.
- (11) U slučaju privremene neraspoloživosti Nacionalnog dispečerskog centra OPS-a ili nekih drugih okolnosti, njegove funkcije preuzima Rezervni dispečerski centar koji mora raspolagati odgovarajućom dokumentacijom i neophodnim funkcionalnostima za nadzor i upravljanje.
- (12) OPS i korisnici prenosnog sistema dužni su da svoju opremu koja služi za komunikaciju i upravljanje održavaju u ispravnom stanju.
- (13) Radovi na održavanju opreme za komunikaciju i upravljanje prenosnim sistemom moraju se planirati tako da se ne ugrozi normalan rad sistema. Prilikom planiranja ovih radova, OPS sarađuje sa korisnicima prenosnog sistema i susjednim operatorima prenosnog sistema.
- (14) Korisnici prenosnog sistema dostavljaju tehničkom sistemu upravljanja OPS-a sve informacije u realnom vremenu neophodne za odvijanje upravljačkih akcija u saglasnosti sa ovim pravilima.
- (15) Korisnik prenosnog sistema mora posjedovati dokumentaciju koja se odnosi na telekomunikacionu i opremu za upravljanje prenosnim sistemom, instaliranu u svom objektu. Ovu dokumentaciju, korisnik prenosnog sistema mora staviti na uvid OPS-u na njegov zahtjev.
- (16) Korisnik prenosnog sistema dužan je da u slučaju nastanka kvara na svojoj telekomunikacionoj opremi i opremi za upravljanje prenosnim sistemom, odmah obavijesti OPS-a.

**Prikupljanje podataka**  
**Član 151**

- (1) OPS prikuplja sve podatke neophodne za planiranje i analizu rada EES-a u vremenskoj rezoluciji od interesa za planiranje rada EES-a, a to su:
  - 1) podaci o razmjeni po interkonektivnim vodovima,
  - 2) podaci o proizvodnji aktivne i reaktivne energije svih elektrana,
  - 3) podaci potrošnje distributivnih kupaca, tj. o energiji predatoj ODS-u preko transformatora 110/x kV,
  - 4) podaci potrošnje direktnih potrošača,
  - 5) stanja akumulacija i dotoka u hidroelektranama,
  - 6) stanja rezervi na deponijama uglja i mazuta za termoelektrane,
  - 7) podaci o ispadima elemenata u sistemu sa uzrokom i vremenom ispada, trajanjem prekida napajanja određenog konzumnog područja,
  - 8) podaci o ispadima proizvodnih objekata sa uzrokom i vremenom ispada,
  - 9) vrijednosti napona u karakterističnim čvorovima,
  - 10) podaci od značaja za tržište električne energije, i
  - 11) ostali podaci neophodni za planiranje i analizu rada EES-a.
- (2) Korisnici prenosnog sistema dužni su da dostave OPS-u podatke iz stava 1 ovog člana koji se odnose na njihove objekte, na način i u formatu koji propisuje OPS.

**Rad u vanrednim situacijama**  
**Obaveze u vanrednim situacijama**  
**Član 152**


- (1) Procedure i planovi za rad EES-a u vanrednim okolnostima predstavljaju osnovu za stvaranje tehničkih i organizacionih preduslova kako bi se, uz pomoć svih relevantnih elektroenergetskih subjekata, očuvala sigurnost rada EES-a Crne Gore u poremećenim (havarijskim) uslovima, te spriječilo širenje incidenta i umanjile njegove posljedice.
- (2) OPS je dužan da obezbijedi sigurnost rada čitavog EES-a Crne Gore, pri čemu su svi korisnici priključeni na prenosni sistem dužni da omoguće realizaciju mjera u svom domenu, a koje OPS ima na raspolaganju.
- (3) Takođe, OPS je dužan da postupa po mjerama koje donosi Vlada u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje energetskih djelatnosti.
- (4) Obaveza OPS-a je da definiše preventivne mjere i interne procedure rada u poremećenim (havarijskim) režimima u okviru dokumenata „Odbrambeni plan elektroenergetskog sistema Crne Gore“ i „Plan uspostavljanja rada elektroenergetskog sistema Crne Gore nakon raspada“. Navedeni dokumenti obuhvataju planiranje sljedećih aktivnosti:
  - 1) preventivno djelovanje kako bi se EES iz poremećenih radnih uslova, koji mogu dovesti do havarijskih stanja u lokalnom sistemu kao i širenja poremećaja prema ostatku interkonekcije, doveo do normalnog radnog režima;
  - 2) određivanje skupa unaprijed definisanih mjera odbrane sistema koje se sprovode izvršavanjem naloga dispečera ili automatskim djelovanjem zaštitnih uređaja u slučajevima kritičnih stanja EES-a i sprečavanju širenje poremećaja;
  - 3) proces obnove integriteta sistema (restauracija) kako bi se osiguralo ponovno napajanje potrošača električnom energijom i povratak sistema u normalno radno stanje;
  - 4) suspenziju i ponovno uspostavljanje tržišnih aktivnosti u poremećenim režimima.

**Operativna stanja EES-a**  
**Član 153**

- (1) Svako odstupanje od definisanih graničnih opsega veličina koje opisuju rad sistema smatra se poremećenim radnim režimom.

(2) Postoji pet karakterističnih operativnih stanja EES-a:

- 1) normalno - radne tačke fizičkih veličina koje opisuju rad sistema su dovoljno daleko od propisanih graničnih vrijednosti i postoji dovoljna marge sigurnosti rada sistema, svi korisnici su napajani električnom energijom propisanog kvaliteta, (n-1) kriterijum sigurnosti je ispunjen;
- 2) prelazno stanje - poremećen rad, sistem je veoma blizu granice sigurnosti, potrebne su odbrambene mjere za povratak sistema u normalno radno stanje koje se definisu odbrambenim planom kao što su korekcije programa razmjene, promjena angažovanja proizvodnih jedinica, rekonfiguracija mreže ili promjena prava korišćenja već dodijeljenih kapaciteta na interkonektivnim dalekovodima;
- 3) poremećeno stanje - radne tačke sistema su na graničnim vrijednostima ili izvan njih, podrazumijeva nesiguran rad sistema uz još uvijek očuvan integritet sa narušenim kriterijumom sigurnosti (n-1), potrebne su brze akcije za povratak sistema u normalno ili prelazno stanje kao što su kontrolisana isključenja potrošnje;
- 4) kritično stanje - preventivne i korektivne mjere nisu preduzete pravovremeno ili nisu dale rezultate, ugrožen je integritet sistema uz mogući raspad i dijeljenje sistema na više izolovanih "ostrva" u interkonekciji, potrebne su mjere odbrane sistema kako bi se što veći dio sistema održao u pogonu i spriječio potpuni raspad kao što su automatsko rasterećenje potrošnje, isključenje dalekovoda kako bi se spriječilo širenje poremećaja itd.; i
- 5) stanje oporavka - zaustavljanje razvoja poremećaja, obnova integriteta sistema kako bi se osiguralo napajanje električnom energijom isključenim krajnjim kupcima, prelazak u normalno i prelazno radno stanje.




### Margine sigurnosti Član 154

- (1) Margina sigurnosti rada određuje se u cilju ranog prepoznavanja mogućnosti prelaska sistema u poremećeni radni režim. Narušavanje marge sigurnosti definiše se kao narušavanje neophodne rezerve sigurnosti odnosno značajno približavanje veličina kojima se opisuje rad sistema graničnim vrijednostima i to naročito za elemente od vitalnog značaja po sigurnost rada čitave interkonekcije čiji ispad mogu dovesti do narušavanja integriteta sistema. Narušavanje neophodne marge sigurnosti podrazumijeva radno stanje pri kojem su:
  - 1) vrijednosti napona blizu minimalnih/maksimalnih vrijednosti, ili
  - 2) radni parametri sistema dostižu vrijednosti pri kojima nije zadovoljen (n-1) kriterijum sigurnosti.
- (2) Granične vrijednosti napona su minimalna i maksimalna vrijednost napona u dozvoljenom opsegu vrijednosti za normalne uslove rada.
- (3) Granične vrijednosti opterećenosti su:
  - 1) za proizvodne jedinice - nominalna snaga proizvodne jedinice;
  - 2) za vodove - maksimalno dozvoljeno opterećenje koje određuju termičko opterećenje, naponske prilike i granica stabilnosti, pri čemu se za vodove koji posjeduju zaštitu od preopterećenja uvažava i kratkotrajno dozvoljeno preopterećenje vodova (stepeni podešenja prekostrujne zaštite od preopterećenja, opomena i isključenje u zavisnosti od podešenog vremena);
  - 3) za transformatore - nominalna snaga transformatora, uz uvažavanje kratkotrajno dozvoljenog preopterećenja transformatora (stepeni podešenja prekostrujne zaštite, opomena i isključenje u zavisnosti od podešenog vremena);
  - 4) za polja - trajno dopušteno opterećenje spojnog polja ili rasklopne i mjerne opreme u polju;
  - 5) za sabirnice - trajno dopušteno opterećenje sabirnicu;
  - 6) za jedinice za kompenzaciju reaktivne snage - opterećenost jedinice uz stvarni pogonski napon.

### Odbambene mjere Član 155

- (1) OPS propisuje mjere preventivnog i korektivnog djelovanja kao i automatizovane akcije u zavisnosti od brzine širenja poremećaja (vremenski domen) kojima se koordiniše i uskladjuje rad lokalnih sistema zaštite u postrojenjima i SCADA sistema za operativno upravljanje u okviru dokumenta „Odbambeni plan elektroenergetskog sistema Crne Gore“.

(2) Mjere iz stava 1 ovog člana prikazane su na slici:



Prikaz pozicioniranja akcija odbrambenog plana u odnosu na sistem reljne zaštite i dispečerski centar upravljanja u vremenskom domenu

#### Planovi rada za slučaj poremećaja Član 156

OPS izrađuje sljedeće interne planove koji definišu proceduru rada u poremećenim režimima u zavisnosti od stepena poremećaja kao i uslova i okolnosti u kojima se EES nalazi:

- 1) plan rada sistema zaštite - mjere koje se automatski sprovode za otklanjanje poremećaja i sprečavanje njihovog širenja, ažurira se po potrebi,
- 2) plan preventivnih akcija i nadzora rada sistema - dispečerske akcije, redispečing generatora, nadzor oblasti od uticaja na sigurnost rada EES-a Crne Gore, identifikacija stanja u kojem se sistem nalazi i potencijalnih opasnosti, preventivne mjere, ažurira se po potrebi,
- 3) plan redukcije potrošnje - primjena korektivnih akcija u cilju smanjenja posljedica poremećaja, i ažurira se godišnje, i
- 4) plan uspostavljanja rada sistema nakon raspada (ponovno povezivanje EES-a poslije djelimičnog ili potpunog raspada), ažurira se po potrebi.

#### Plan rada sistema zaštite Član 157

- (1) OPS izrađuje interni plan rada sistema zaštite koji treba da obezbijedi neprekidnu kontrolu stanja i režima rada svih elemenata elektroenergetskog sistema, te da selektivno reaguje na svaku pojavu kvarova ili nenormalnih režima rada.
- (2) Plan zaštite uključuje:
  - 1) principe i koncepciju sistema zaštite,
  - 2) tehničke kriterijume koje oprema mora da ispuni, i
  - 3) raspored odgovornosti i obaveza između OPS-a i korisnika.
- (3) OPS u svakom trenutku mora raspolažati sa ažurnom dokumentacijom koja se odnosi na tipove i podešenja svih zaštitnih uređaja koji su aktivni kako u sopstvenim objektima tako i u objektima korisnika prenosnog sistema.
- (4) OPS koordinira radom sistema zaštite prenosnog sistema uvažavajući maksimalno dozvoljeno vrijeme isključenja kvara koji ne dovodi do narušavanja tranzijentne stabilnosti u sistemu.
- (5) U slučajevima u kojima analize tranzijentnih poremećaja pokazuju nedostatak rezerve tranzijentne stabilnosti uslijed neadekvatnog reagovanja zaštite u bilo kojem dijelu prenosnog sistema naponskih nivoa 400, 220 i 110 kV uključujući i objekte ili djelove objekta koji pripadaju korisnicima, OPS sprovodi mjere u okviru svojih nadležnosti kako bi se u najkraćem roku otklonile uočene nepravilnosti.
- (6) U okviru plana rada sistema zaštite OPS izrađuje i primjenjuje plan podešenja zaštite elemenata od preopterećenja u cilju obezbjeđenja efikasne zaštite dalekovoda i pripadajuće visokonaponske opreme od trajne deformacije uslijed termičkog naprezanja kao i blagovremenog obavještavanja o mogućim narušavanjima margine sigurnosti i pouzdanosti rada EES-a Crne Gore.
- (7) Plan rada sistema zaštite revidira se i ažurira po potrebi, nakon priključenja novog elementa sistema i/ili korisnika, u skladu sa fizičkim ograničenjima opreme i planiranim režimima rada sistema.

## **Plan preventivnih akcija za sprečavanje poremećaja**

### **Član 158**

- (1) OPS u toku procesa dugoročnog planiranja razvoja, modernizacije, upravljanja, održavanja i planiranja rada preduzima sve mjere za sprečavanje poremećaja u EES-u Crne Gore.
- (2) U okviru dokumenta „Odbrambeni plan elektroenergetskog sistema Crne Gore“, OPS izrađuje interni plan preventivnih dispečerskih akcija za sprečavanje poremećaja koji obuhvata:
  - 1) kriterijume za identifikaciju radnog stanja sistema (prepoznavanje narušenih normalnih radnih parametara sistema),
  - 2) identifikaciju događaja na regionalnom nivou koji mogu dovesti sistem u kritično stanje, i
  - 3) definisanje preventivnih mjera za brz povratak sistema u normalno radno stanje.

## **Upravljanje u slučaju narušavanja parametara normalnog rada**

### **Član 159**

Ukoliko dođe do narušavanja parametara normalnog radnog režima EES-a, Dispečerski centar OPS-a, na osnovu raspoloživih informacija registruje nastali poremećaj i njegove karakteristike i definiše odgovarajuće upravljačke akcije, u cilju eliminisanja ili ograničenja širenja poremećaja.

## **Upravljačke mjere u slučaju poremećaja u sistemu**

### **Član 160**

- (1) U slučaju poremećaja u sistemu, OPS je u obavezi da preduzme u najkraćem mogućem roku sve neophodne upravljačke mjere koje su mu na raspolaganju, uvažavajući vremenski domen nastanka poremećaja, kojima se sprečava širenje poremećaja kao i omogućava povratak sistema u normalno radno stanje. Ove mjere podrazumijevaju otklanjanje dugotrajnih poremećaja i obuhvataju:
  - 1) pokušaj ponovnog uključenja elemenata prenosnog sistema, koji su ispali iz pogona,
  - 2) dispečerske manipulacije u sistemu (promjena konfiguracije mreže),
  - 3) otkazivanje planiranih isključenja u prenosnom sistemu i prekid radova koji su u toku,
  - 4) angažovanje tercijarne rezerve,
  - 5) primjenu mjera regulacije napona,
  - 6) promjene plana angažovanja elektrana (redispečing i/ili counter trading),
  - 7) promjenu (otkazivanje ili redukovanje) postojeće razmjene električne energije (ako rezultati prethodnih akcija nisu dovoljni za rješavanje poremećaja), i
  - 8) ostale propisane mjere koje ne obuhvataju redukciju potrošnje.
- (2) Prilikom izbora navedenih mjera, OPS se rukovodi principom minimalnih troškova i minimalnog narušavanja principa tržista električne energije (u mjeri u kojoj je to moguće).

## **Prepoznavanje poremećenih režima**

### **Član 161**

- (1) OPS je prema preporukama ENTSO-E dužan da izradi odbrambeni plan EES-a kojim se unaprijed prepozna poremećeni režimi u sopstvenoj oblasti i u regionu, koji mogu dovesti do daljeg kritičnog narušavanja radnih parametara u cijeloj interkonekciji ili njenim djelovima, kao i skup odgovarajućih preventivnih akcija kojima se sprečava širenje tako definisanih poremećaja po interkonekciji i umanjuju njegove posljedice.
- (2) U skladu sa regionalnim pristupom u sagledavanju potencijalnih opasnosti kojima je eventualno izložena interkonekcija, kao i sve većeg broja interkonektivnih dalekovoda između sistema, kojima prenosni sistemi postaju zavisni među sobom, OPS je dužan da uvaži uticaj okolnog prenosnog sistema na njegov sistem.
- (3) Uvažavajući preporuke ENTSO-E, OPS periodično vrši odgovarajuće proračune i definiše oblast interkonekcije od uticaja na EES Crne Gore (oblast opservabilnosti) nad kojim vrši nadzor u okviru SCADA sistema, u smislu sigurnosti rada EES-a Crne Gore kao i čitave interkonekcije.
- (4) Takođe, periodično se vrši regionalna tehnička i organizaciona koordinacija u cilju obezbjeđenja svih neophodnih informacija od strane susjednih operatora prenosnog sistema za nadzor oblasti opservabilnosti.

## **Planovi redukcija potrošnje**

### **Član 162**

- (1) Nakon što je prethodno preuzeo sve raspoložive mјere kako bi izbegao primjenu plana redukcije potrošnje, OPS ima pravo da u cilju održavanja ili ponovnog uspostavljanja propisanog nivoa sigurnosti sistema, privremeno ograniči snagu potrošnje korisnika ili da nalog za njegovo isključenje sa prenosnog sistema prema unaprijed definisanom planu u sljedećim slučajevima:
  - 1) prirodne katastrofe (viša sila),
  - 2) potencijalnog rizika po sigurnost i stabilnost EES-a,
  - 3) kvarova u prenosnom sistemu,
  - 4) zagušenja u mreži ili rizika od preopterećenja elemenata EES-a,
  - 5) rizika odvajanja od interkonekcije (ostrvski rad),
  - 6) ugrožavanja statičke ili dinamičke stabilnosti sistema,
  - 7) ugrožavanja frekventne stabilnosti sistema,
  - 8) neprihvatljivih lokalnih ili međusistemskih oscilacija u interkonekciji,
  - 9) održavanja, popravke ili izgradnje djelova sistema koje imaju za posljedicu narušavanje sigurnosti rada sistema, ili
  - 10) nedostatka (debalansa) aktivne snage u sistemu.

- (2) OPS izrađuje plan redukcije potrošnje koji sadrži:
  - 1) Plan naponskih redukcija,
  - 2) Plan havarijskih redukcija i
  - 3) Plan automatskog podfrekventnog rasterećenja.
- (3) OPS odlučuje koju vrstu plana će primijeniti u zavisnosti od procjene radnih karakteristika u kojima se sistem nalazi kao i mogućih posljedica po EES koje može izazvati eventualno dalje širenje poremećaja.
- (4) OPS blagovremeno obavještava korisnike prenosnog sistema o planiranim i očekivanim redukcijama isporuke električne energije, osim u slučaju kada je to nemoguće uslijed brzine reagovanja u cilju sprečavanja djelimičnog ili potpunog raspada EES-a.
- (5) Ukoliko korisnik prenosnog sistema odbije da primjeni mjere redukcije potrošnje u propisanom iznosu, OPS ima pravo da isključi kompletan objekat korisnika prenosnog sistema ili njegove djelove ukoliko je to moguće.

#### **Plan naponskih redukcija**

##### **Član 163**

- (1) Naponska redukcija podrazumijeva snižavanje radnog napona u korisničkim sistemima u cilju ograničenja isporuke aktivne snage.
- (2) Naponske redukcije se sprovode u objektima 220/110 kV i 110/x kV. Svi korisnički objekti priključeni na prenosni sistem moraju biti sposobljeni za primjenu naponskih redukcija.
- (3) U slučaju opasnosti od pojave preopterećenja ili naponskog sloma koji se mogu otkloniti mjerama naponske redukcije, OPS izdaje nalog za promjenom položaja regulacione sklopke na transformatorima u odgovarajućim tačkama sistema.
- (4) Plan naponskih redukcija revidira se i ažurira svake godine u skladu sa prognoziranim parametrima i karakteristikom potrošnje (faktor snage) kao i planiranim režimima rada sistema.

#### **Plan havarijskih redukcija**

##### **Član 164**

- (1) U slučaju neočekivanog nedostatka aktivne snage u elektroenergetskom sistemu, u cijelini ili na njegovim pojedinim djelovima, neophodno je pristupiti hitnim isključenjima potrošnje kako bi se izbjegao poremećaj većih razmjera, odnosno rad sa neprihvatljivo niskim naponom ili, eventualno, smanjenom frekvencijom. Pored toga, hitno isključenje može se koristiti kako bi se ublažilo preopterećenje djelova prenosnog sistema uključujući i pojedina čvorista mreže.
- (2) Ukoliko procijeni da je to neophodno, OPS ažurira plan havarijskih redukcija do 1. decembra tekuće godine, za narednu godinu. Planom se definiše vrijednost potrošnje u MW koja mora biti uključena u plan za svakog pojedinačnog korisnika prenosnog sistema (ODS i direktni potrošači), uzimajući u obzir planirani nivo potrošnje u karakterističnim režimima. OPS plan dostavlja korisnicima prenosne mreže, koji su dužni da ga implementiraju u slučaju zahtjeva.
- (3) Plan havarijskih redukcija sprovodi su u tri vida:
  - 1) trenutne havarijske redukcije,
  - 2) hitne havarijske redukcije, i
  - 3) havarijske redukcije sa dužim trajanjem.
- (4) Vid i stepen ograničenja koje primjenjuje OPS zavise od uslova i okolnosti u elektroenergetskom sistemu koje iziskuju da se pristupi redukcijama potrošnje električne energije.

#### **Trenutne havarijske redukcije**

##### **Član 165**

- (1) Trenutne havarijske redukcije se primjenjuju u slučajevima kada je neophodno veoma brzo reagovati (u roku od svega nekoliko minuta) kako bi se spriječilo dalje naglo pogoršavanje situacije, odnosno raspad EES-a.
- (2) Trenutne havarijske redukcije OPS sprovodi davanjem naloga za hitno isključenje velikih objekata (transformatora 220/110 kV i 110/x kV, radijalnih vodova 110 kV, djelova ili ukupne potrošnje kod direktnih potrošača i sl.) na odgovarajućem konzumnom području i u potrebnom obimu, primjenom Plana havarijskih redukcija.

#### **Hitne havarijske redukcije**

##### **Član 166**

- (1) Hitne havarijske redukcije se primjenjuju odmah nakon primjene trenutnih havarijskih redukcija, odnosno čim je prošla neposredna opasnost od većeg poremećaja, sa ciljem da se ravnomernom preraspodjelom ograničenja na veći broj potrošača postigne veći stepen selektivnosti i da se u određenoj mjeri omogući vraćanje na sistem onih potrošača, koji su prethodno isključeni.
- (2) Ukoliko to situacija omogućava, prema procjeni dispečera, ovaj stepen ograničenja može se primijeniti i bez prethodnog zavođenja trenutnih havarijskih redukcija. Primjena plana hitnih havarijskih redukcija, koji obuhvata direktnе potrošače i konzume svih distributivnih područja, ograničenje snage (u potrebnom obimu) vrši se isključenjem transformatora ili odgovarajućeg broja izvoda u trafostanicama 110/x kV. Direktni potrošači vrše zaustavljanje rada proizvodnog procesa ili nekog njegovog dijela. Korisnik je dužan da redukuje potrošnju u traženom iznosu najkasnije 15 minuta po dobijanju naloga od strane OPS-a.
- (3) Krajnji kupci kojima je primjenom ovog stepena redukcije prekinuto snabdijevanje, mogu ostati bez napajanja električnom energijom u kontinuitetu ne duže od dva sata. Plan hitnih havarijskih redukcija donosi OPS uz konsultacije sa korisnicima prenosnog sistema.
- (4) Hitne havarijske redukcije, po instrukciji OPS-a, sprovode ODS, kao i određeni direktni potrošači.

- (5) OPS obavještava korisnike o uzrocima i trajanju mjera hitnih havarijskih redukcija.
- (6) Prestanak primjene mjera hitnih havarijskih redukcija i vraćanje u normalan režim rada vrši se po dobijanju takve instrukcije od strane OPS-a.

### **Havarijske redukcije sa dužim trajanjem**

#### **Član 167**

- (1) Havarijske redukcije sa dužim trajanjem se primjenjuju kada situacija u EES-u zahtijeva ograničenje snage potrošača duže od dva sata. Ove redukcije se primjenjuju prema stalnom, unaprijed utvrđenom planu kojim su određeni redoslijed i snage potrošača koje treba isključiti. Ovaj vid redukcija se planira sa što većim stepenom selektivnosti i izvodi se isključenjima na 35 kV i 10 kV.
- (2) ODS i direktni potrošači su dužni da svoje planove pripreme u skladu sa Planom havarijskih redukcija, dostavljenom od OPS-a.
- (3) Tokom primjene plana havarijskih redukcija sa dužim trajanjem, isključenja kod direktnih potrošača se obavljaju na način koji neće prouzrokovati opštu opasnost ili materijalnu štetu većeg obima.
- (4) Havarijske redukcije sa dužim trajanjem se primjenjuju i prilikom sproveđenja mjera Vlade u skladu sa Zakonom.

### **Plan automatskog podfrekventnog rasterećenja**

#### **Član 168**

- (1) Frekventna stabilnost predstavlja sposobnost EES-a da u slučaju teških poremećaja koji dovode do značajnih debalansa između proizvodnje i potrošnje u sistemu postigne i održi stabilnu radnu tačku frekvencije sistema unutar dozvoljenih granica.
- (2) U velikim interkonekcijama, kao što je kontinentalni dio ENTSO-E, u kojem radi EES Crne Gore, propadi frekvencije mogući su u slučajevima odvajanja dijelova sistema i formiranja više ostrva sa debalansima između proizvodnje i potrošnje. Stabilnost sistema u ovakvim slučajevima predstavlja praktično pitanje - da li će svako od formiranih ostrva uspostaviti stabilno stacionarno stanje uz minimum prekida napajanja potrošača. Pritom, od najveće je važnosti održavati i stabilizovati frekvenciju iznad granične vrijednosti za isključenje proizvodnih jedinica od 47.5 Hz, što se postiže sistemom podfrekventne zaštite.
- (3) OPS izrađuje plan podfrekventnog rasterećenja respektujući u najvećoj mogućoj mjeri sa jedne strane potrebu za minimalnim nivoom isključenja potrošača, a sa druge strane zadovoljavanje minimuma kriterijuma solidarnosti i harmonizacije podfrekventnih sistema zaštite na regionalnom nivou, koji je preporučen u operativnom priručniku ENTSO-E.
- (4) Iznos odnosno procenat automatskog rasterećenja po pojedinim stepenima djelovanja zaštite utvrđuje se u odnosu na maksimalno registrovano opterećenje sistema ostvareno u prethodnoj godini.
- (5) Ovako definisan plan potrebno je periodično usaglašavati između OPS-a, ODS-a i direktnih potrošača.
- (6) Usaglašavanje podrazumijeva dostavljanje podataka od strane korisnika prenosnog sistema o spisku distributivnih izvoda (ili djelova pogona kod direktnih potrošača) koje korisnik predlaže za isključivanje i to u skladu sa dostavljenom vrijednošću u MW, koja je definisana planom za predviđeni nivo potrošnje korisnika u godini implementacije plana. Nakon provjere podataka od strane OPS-a da li predloženi nivo konzuma zadovoljava nivo koji je propisan planom, usaglašeni plan se dostavlja korisnicima prenosnog sistema koji su dužni da ga implementiraju ugradnjom (i podešenjem) podfrekventnih sistema zaštite. Ukoliko korisnici ne dostave spisak izvoda koje predlažu za isključivanje, ili ne obave ugradnju i podešavanje podfrekventnih releja, OPS može postaviti i podesiti podfrekventni relaj u odgovarajuća 110 kV trafo polja.
- (7) OPS, kada procijeni da je to potrebno, revidira i ažurira plan podfrekventnog rasterećenja.
- (8) Nabavka, ugradnja, održavanje i podešavanje podfrekventnih releja je obaveza vlasnika postrojenja u kojima su releji instalirani.
- (9) Nakon svakog djelovanja podfrekventne zaštite svi korisnici u čijim su postrojenjima postavljeni releji, prave pisane izvještaje o djelovanju zaštite (broj releja koji je djelovao, pojedinačna i ukupna snaga koja je isključena, vrijeme djelovanja i sl.) i dostavljaju ih OPS-u koji, nakon toga, organizuje zajedničku analizu.

### **Plan uspostavljanja rada elektroenergetskog sistema nakon raspada**

#### **Član 169**

- (1) OPS donosi i vrši ažuriranje plana uspostavljanja rada elektroenergetskog sistema nakon raspada koji predstavlja opštu strategiju za obnovu elektroenergetskog sistema neposredno nakon djelimičnog ili potpunog raspada sistema.
- (2) Plan uspostavljanja rada EES-a nakon raspada daje uputstva za postupanje svim relevantnim subjektima koji su uključeni u proces uspostavljanja, sa ciljem da se obnavljanje sistema odvija što je moguće brže i sigurnije. Obzirom da pogonska spremnost i raspoloživost elektrana i kapaciteta prenosnog sistema nijesu uvijek isti, OPS je obavezan da stalno prati stanje EES-a u realnom vremenu kako bi, shodno tome, mogao formulisati odgovarajuće procedure za uspostavljanje koje uzimaju u obzir aktuelne uslove EES.
- (3) Planom uspostavljanja rada EES-a nakon raspada posebno se uređuje:
  - 1) prioritet obnove,
  - 2) raspoloživost kapaciteta za obnovu, i
  - 3) uputstva i instrukcije koje OPS dostavlja korisnicima prenosnog sistema koji ih moraju dosljedno primjenjivati.
- (4) Plan uspostavljanja rada EES-a nakon raspada reviduje se i ažurira najmanje jednom u pet godina.
- (5) OPS reviduje i ažurira plan u slučaju priključenja nove proizvodne jedinice na elektroenergetski sistem, kao i u slučaju promjena u sistemu koje mogu biti od uticaja na ovaj plan.

- (6) OPS je dužan da opštu strategiju za uspostavljanje elektroenergetskog sistema detaljno izloži u planu uspostavljanja rada EES-a nakon raspada, koji sadrži sljedeće djelove:
- 1) prioritet uspostavljanja napajanja,
  - 2) raspoložive kapacitete za ponovno uspostavljanje normalnog stanja,
  - 3) uputstva koja OPS daje ODS-u, proizvođačima električne energije, kao i ostalim korisnicima, koji moraju slediti ta uputstva,
  - 4) uputstva o samostalnim manipulacijama na određenim proizvodnim i prenosnim objektima po kojima operativno osoblje postupa u slučaju raspada sistema, i
  - 5) komunikacije sa nadležnim rukovodstvom OPS-a, predstavnicima vlasti, medijima itd.
- (7) Prilikom definiranja postupaka za uspostavljanje EES-a, OPS mora strogo voditi računa:
- 1) da tokom vođenja procesa ponovnog uspostavljanja sistema frekvencija ostane pod kontrolom, kao i da ne dođe do pojave grubih prelaznih režima. U tom cilju, potrebno je, u ovoj fazi, pažljivo razmotriti mogućnosti korišćenja zaštite za rasterećenje,
  - 2) opravdanosti promjene podešenja, tj. upravljanja zaštitom u periodima kada su odstupanja sistemskih parametara značajnije izražena, tj. kada su sistemski parametri na niskom nivou,
  - 3) da naponi u toku uspostavljanja sistema ne smiju prekoračiti određene granice,
  - 4) da sposobnosti proizvodnih jedinica za proizvodnjom reaktivne snage koje služe za početno uspostavljanje sistema, kao i drugih proizvodnih jedinica koje se angažuju tokom procesa uspostavljanja opterećenja, moraju biti dovoljne da obezbijede kontrolu napona. Ovdje treba planirati i upotrebu ostalih sredstava za regulaciju reaktivne energije (npr. uređaji za kompenzaciju reaktivne snage kod direktnih potrošača),
  - 5) da broj manipulacija sa prekidačima, u procesu uspostavljanja sistema, mora biti unutar operativnih mogućnosti svakog objekta u uslovima isključenja, i
  - 6) da opterećenje u svakom koraku uspostavljanja sistema mora zadovoljiti minimalno dozvoljenu proizvodnju sinhronizovanih proizvodnih jedinica.
- (8) Kada djelovi sistema prestanu biti međusobno sinhronizovani, ali pri tome ne dođe do potpunog ili djelimičnog raspada, OPS prema trenutnoj situaciji daje instrukcije određenim korisnicima da regulišu proizvodnju ili potrošnju, kako bi se omogućilo ponovno povezivanje, tj. resinhronizacija izdvojenog ostrva. OPS informiše korisnike kada dođe do sinhronizacije.
- (9) U slučajevima kada dio sistema, na koji je priključena proizvodna jedinica, bude odvojen od ostatka sistema, a ne postoje kapaciteti za sinhronizaciju sa ostatkom prenosnog sistema, tada mora proizvođač električne energije, po instrukciji OPS-a, isključiti sa sistema proizvodne jedinice i držati ih spremnim (na obrtajima) za resinhronizaciju, nakon sticanja uslova, a po instrukcijama OPS-a.
- (10) ODS, elektrane i svi drugi pogodjeni korisnici, moraju se pridržavati uputstava OPS-a za vrijeme uspostavljanja EES-a, čak i u slučaju da su ona protivna pojedinim djelovima Plana uspostavljanja rada EES-a nakon raspada, ukoliko postupanje po njima ne ugrožava pogonsko osoblje ili opremu.
- (11) Nakon završetka procesa uspostavljanja EES-a i povratka u normalan rad, OPS obavještava korisnike da je funkcionalisanje EES-a normalizovano.
- (12) OPS izrađuje plan uspostavljanja rada EES-a nakon raspada koji se sastoji od:
- 1) plana uspostavljanja rada sistema bez spoljašnjeg napajanja i
  - 2) plana uspostavljanja rada sistema uz prisustvo spoljašnjeg napona.

#### **Plan uspostavljanja rada sistema bez spoljašnjeg napajanja ("black start")**

##### **Član 170**

- (1) Potpuni raspad EES-a Crne Gore podrazumjeva ispad iz pogona svih proizvodnih kapaciteta u Crnoj Gori, beznaponsko stanje svih postrojenja i prestanak napajanja električnom energijom svih potrošača.
- (2) Nakon objave od strane OPS-a da je došlo do potpunog raspada EES-a, sve procedure vezane za normalni pogon se suspenduju i sve dalje akcije se izvršavaju po nalozima OPS-a u skladu sa Planom uspostavljanja rada sistema bez spoljašnjeg napajanja.
- (3) Za obnovu, tj. ponovno uspostavljanje rada sistema nakon potpunog raspada EES-a, neophodna je raspoloživost proizvodne jedinice koja ima sposobnost za "black start". U okviru plana uspostavljanja rada sistema nakon raspada definišu se pojedinačni generatori čije su lokacije i sposobnost potrebni za obnovu rada EES-a Crne Gore.
- (4) Procedura koja se odnosi na sposobnost beznaponskog pokretanja generatora moraju biti periodično pregledana i ažurirana zajedno sa pružaocima ove usluge kako bi se izvršile eventualne promjene, odredili novi uslovi ili dodale nove proizvodne jedinice.
- (5) Opšta strategija uspostavljanja EES-a nakon potpunog raspada, koju moraju slijediti svi korisnici, je izložena u Planu uspostavljanja rada sistema bez spoljašnjeg napajanja ("black start") koji definiše sljedeće korake:
  - 1) uspostavljanje napajanja dijela potrošnje uz pomoć elektrana koje imaju mogućnost brzog ponovnog pokretanja,
  - 2) sinhronizacija, korak po korak, i povezivanje djelova sistema, i
  - 3) konačno i potpuno uspostavljanje normalnog rada cijelog EES-a uključujući i interkonektivne veze kada se za to steknu uslovi, saglasno važećim pravilima zajedničkog rada u interkonekciji.

#### **Plan uspostavljanja rada sistema uz prisustvo spoljašnjeg napona**

##### **Član 171**

- (1) Djelimični raspad EES-a podrazumjeva odvajanje jednog dijela sistema od ostalog dijela EES-a, uz nestanak napona, pri čemu su u tom dijelu sistema posljedice iste kao i kod potpunog raspada EES-a.

- (2) Plan uspostavljanja rada sistema uz prisustvo spoljašnjeg napona sastoji iz sljedećih uputstava:
- 1) Uputstvo pri nestanku napona zbog kvara na sabirnicama,
  - 2) Uputstvo za vršenje samostalnih manipulacija za svako postrojenje prenosnog sistema, i
  - 3) Uputstvo obnove EES-a uz prisustvo spoljašnjeg napona.
- (3) Prilikom izrade plana uspostavljanja rada sistema uz prisustvo spoljašnjeg napona OPS mora uzeti u obzir sljedeće prioritete:
- 1) što je moguće brže proslijđivanje napona do proizvodnih objekata i potrošača koji su osjetljivi na dugotrajne prekide u napajanju električnom energijom, i
  - 2) proslijđivanje napona do potrošačkih centara prema usvojenom planu prioriteta.

#### **Obuka za sprovođenje plana uspostavljanja sistema**

##### **Član 172**

- (1) OPS je obavezan da vrši stalnu stručnu obuku i usavršavanje svog osoblja kako bi bilo sposobno i spremno da se na odgovarajući način uključi u izradu, odnosno sprovođenje, praćenje i prilagođavanje Plana uspostavljanja rada sistema nakon raspada.
- (2) Proizvođači, ODS i svi direktni potrošači obavezni su da obezbijede adekvatnu obuku svog pogonskog osoblja kako bi bilo sposobno i spremno da aktivno i kvalitetno učestvuje u sprovođenju mjera i aktivnosti u procesu otklanjanja poremećaja u radu EES-a.

#### **Upravljanje u poremećenim uslovima**

##### **Član 173**

- (1) Upravljanje u poremećenim uslovima obavlja OPS i podrazumijeva primjenu odbrambenih mjera definisanih u planovima za rad EES-a u vanrednim okolnostima kojima se sistem održava ili vraća što je moguće brže u normalni radni režim.
- (2) Svi lokalni poremećaji (kvarovi) u prenosnom sistemu otklanjaju se pravovremenim i selektivnim djelovanjem sistema zaštite u skladu sa članom 156 ovih pravila sa ciljem da se sačuva oprema u prenosnim i objektima korisnika prenosnog sistema od trajnih oštećenja, odnosno da se minimalizuju posljedice kvarova ili poremećaja u EES-u i da se održi njegov stabilan rad.
- (3) Planom preventivnih akcija za sprečavanje poremećaja, koji je sastavni dio dokumenta "Odbrambeni plan elektroenergetskog sistema Crne Gore", obuhvataju se sve upravljačke mjere koje su Dispečerskom centru OPS-a na raspolaganju kojima se sprječava širenje poremećaja kao i omogućuje povratak sistema u normalno radno stanje bez preduzimanja havarijskih redukcija.
- (4) Ukoliko preduzete preventivne mjere nijesu dovoljne ili ukoliko i dalje postoji opasnost od širenja poremećaja, OPS ima pravo da privremeno isključi djelove sistema kako bi održao siguran rad sistema i sprječio štetne posljedice širih razmjera (potpuni raspad sistema). U poremećenim radnim režimima odgovarajući nalozi koji su dobijeni od strane OPS-a moraju se izvršiti bez odlaganja.

#### **Aktiviranje mjera iz "Odbrambeni plan elektroenergetskog sistema Crne Gore" i iz planova redukcija potrošnje**

##### **Član 174**

- (1) U slučaju nedostatka aktivne snage u EES-u, naponskog sloma tj. nedostatka reaktivne snage u sistemu, preopterećenja elementa prenosnog sistema ili nekog drugog poremećaja, pri čemu prijeti opasnost narušavanja normalnog rada elektroenergetskog sistema, može se pristupiti ograničenju isporuke električne energije u cijelom ili pojedinim djelovima sistema primjenom redukcija potrošnje definisanih u članu 162 Pravila.
- (2) U slučaju djelimičnog ili potpunog raspada EES-a nadležni centri upravljanja OPS-a i korisnika prenosnog sistema uspostavljaju EES u skladu sa odredbama plana uspostavljanja rada EES-a nakon raspada definisanim u članu 169 ovih pravila.
- (3) U slučajevima kada OPS ili korisnik dobiju informaciju o pogonskom događaju koji bi mogao imati uticaja na sigurnost rada EES-a i koja je od interesa za obje odgovorne strane, oni istog trenutka moraju obavijestiti jedan drugog o novonastaloj situaciji.

#### **Utvrđivanje uzroka i izvještavanje o poremećajima**

##### **Član 175**

- (1) U cilju ispitivanja događaja prilikom poremećaja u prenosnom sistemu, OPS može zatražiti specijalne provjere koje korisnik mora izvršiti na svojoj opremi ukoliko je ova oprema povezana na prenosni sistem OPS-a.
- (2) Odgovorne strane moraju međusobno pružati podršku i razmjenjivati informacije u cilju otklanjanja i ispitivanja uzroka nastanka kvara.
- (3) Za svaki značajniji poremećaj u prenosnom sistemu, pri kojem je došlo do prekida isporuke električne energije, redukcije potrošnje ili ukidanja ugovorenih razmjena električne energije, OPS izrađuje odgovarajući izvještaj.
- (4) Izvještaj o značajnijim poremećajima treba da sadrži:
  - 1) datum, vrijeme nastanka i trajanje poremećaja,
  - 2) mjesto i uzrok nastanka poremećaja,
  - 3) podatke o ukidanju ugovorenih razmjena električne energije ili redukciji potrošnje,
  - 4) ukupno ukinutu razmjenu/neisporučenu električnu energiju, i
  - 5) preporuke za poboljšanje funkcionisanja sistema.

## **Prioritetno angažovanje proizvodnih jedinica**

### **Prioritetno angažovanje obnovljivih izvora**

#### **Član 176**

U cilju obezbeđenja prioritetnog pristupa prenosnom sistemu i preuzimanja električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije, OPS će u slučaju zagušenja u prenosnom sistemu, kao i za potrebe balansiranja, koje zahtijevaju smanjenje proizvodnje u pojedinim djelovima sistema, smanjenje vršiti po sljedećem redosledu prioriteta:

- 1) smanjenje proizvodnje iz konvencionalnih izvora (uključujući i razmjenu sa susjednim sistemima),
- 2) smanjenje proizvodnje iz obnovljivih izvora električne energije sa mogućnošću skladištenja,
- 3) smanjenje proizvodnje iz preostalih obnovljivih izvora električne energije.

## **Prioritetno angažovanje domaćih konvencionalnih izvora**

#### **Član 177**

U slučaju kada je energetskim bilansom propisana obaveza OPS-a da prioritetno angažuje proizvodne objekte koji koriste domaće primarne izvore energije, OPS će u slučaju iz člana 176 stav 1 ovih pravila, prioritetno primijeniti akcije koje ne zahtijevaju smanjenje domaće proizvodnje.

## **Uslovi za rad sistema u interkonekciji**

#### **Član 178**

- (1) Elektroenergetski sistem Crne Gore funkcioniše kao regulaciona oblast u interkonekciji.
- (2) Regulaciona oblast Crna Gora, može se udruživati sa drugim regulacionim oblastima radi formiranja regulacionog bloka, u skladu sa odgovarajućim propisima.
- (3) Uslovi za rad sistema u interkonekciji uređuju se saglasno važećim propisima.

## **Izvještaji o radu prenosnog sistema**

### **Dnevnik rada**

#### **Član 179**

Dispečerski centar OPS-a hronološki vodi dnevnik rada u koji se upisuju svi relevantni podaci za upravljanje prenosnim sistemom, a naročito:

- 1) izdati i primljeni nalozi,
- 2) ispad i kvarovi elemenata prenosnog sistema,
- 3) izvršene manipulacije u prenosnom sistemu,
- 4) relevantni događaji vezani za rad proizvodnih objekata,
- 5) relevantni događaji vezani za sigurnost rada prenosnog sistema,
- 6) sprovođenje ograničenja isporuke električne energije,
- 7) problematika rada opreme za upravljanje,
- 8) raspoloživost zaštite u prenosnom sistemu,
- 9) dokumenti za rad,
- 10) razmijenjene depeše, i
- 11) ostale informacije relevantne za rad EES-a.

## **Periodični izvještaji o radu**

#### **Član 180**

- (1) Na osnovu dnevnika rada, podataka iz mjernog sistema, SCADA sistema, ESS sistema, kao i podataka dostavljenih od strane korisnika, OPS izrađuje periodične izvještaje o radu prenosnog sistema, koji sadrže:
  - 1) podatke o raspoloživosti prenosnog sistema u okviru garantovanih parametara prenosa na mjestima priključenja,
  - 2) podatke o proizvodnji električne energije u sistemu,
  - 3) podatke o potrošnji električne energije u sistemu,
  - 4) podatke o razmjeni električne energije,
  - 5) podatke o gubicima u prenosnom sistemu,
  - 6) podatke o angažovanim pomoćnim uslugama,
  - 7) podatke o pogonskim događajima,
  - 8) podatke o dodjeli prekograničnih kapaciteta, i
  - 9) ostale podatke od interesa za rad prenosnog sistema.
- (2) Podaci iz stava 1, tačka 1 ovog člana utvrđuju se na sljedeći način:
  - 1) svako registrirano odstupanje napona na mjestu priključenja od garantovanih parametara registruje se kao neadekvatna usluga prenosa za sat u kojem je zabilježeno;
  - 2) prosječna godišnja raspoloživost sistema za svaki izvještajni period obračunava se kao broj sati prekida usluge prenosa do mesta priključenja u posljednjih 8760 sati podijeljen sa 8760.

## **Objavljivanje podataka**

#### **Član 181**

- (1) OPS je dužan da objavljuje podatke od značaja za rad tržišta električne energije.
- (2) Korisnici su dužni da OPS-u stave na raspolaganje radi objavljivanja sve podatke od značaja za rad tržišta električne energije.

Podaci iz stava 1 i 2 ovog člana, način njihovog dostavljanja i objavljivanja, utvrđuju se propisom koji donosi nadležni organ u skladu sa propisima kojima se uređuje način obezbeđenja, dostavljanja i objavljivanja podataka od značaja za tržište električne energije.

## **VII. PRISTUP PRENOSNOM SISTEMU**

### **Pristup i korišćenje prenosnog sistema**

#### **Član 182**

- (1) Pristup prenosnom sistemu podrazumijeva pristup treće strane (korisnika prenosnog sistema) prenosnom sistemu radi prenosa električne energije za plasman proizvodnje, odnosno podmirivanje potrošnje u Crnoj Gori ili radi tranzita električne energije preko teritorije Crne Gore (korišćenje prenosnog sistema).
- (2) Odredbama Pravila, vezanih za pristup prenosnom sistemu, utvrđuju se osnovni uslovi i procedure djelovanja OPS-a prema učesnicima na tržištu električne energije, kao i uslovi za koordinaciju OPS-a i Operatora tržišta, kao glavnog nosioca aktivnosti organizovanja i upravljanja tržištem električne energije, sa ciljem obezbeđenja uslova za ravnopravan položaj učesnika na tržištu električne energije, kao i njihovog prava na nediskriminiran pristup prenosnom sistemu.

#### **Uslovi za korišćenje**

#### **Član 183**

- (1) Pristupom prenosnom sistemu upravlja OPS.
- (2) Pristup prenosnom sistemu korisnik može ostvariti kao:
  - 1) proizvođač priključen na prenosni sistem, pod uslovom da je sa OPS-om zaključio ugovor o korišćenju,
  - 2) snabdjevač potrošača priključenih na prenosni sistem, pod uslovom da je sa OPS-om zaključio ugovor o korišćenju prenosnog sistema,
  - 3) kupac samosnabdjevač priključen na prenosni sistem, pod uslovom da je sa OPS-om zaključio ugovor o korišćenju prenosnog sistema,
  - 4) ODS kao ekvivalentni potrošač, za potrebe distribucije električne energije, pod uslovom da je sa OPS-om zaključio ugovor o korišćenju prenosnog sistema,
  - 5) učesnik na tržištu električne energije,
  - 6) berza električne energije,
  - 7) zatvoreni distributivni sistem.
- (3) Pristup prenosnom sistemu može se, pod uslovima iz stava 2 ovog člana, ostvariti na svim graničnim tačkama prenosnog sistema, a prenos ostvariti na način što je:
  - 1) mjesto nabavke i mjesto isporuke unutar regulacione oblasti OPS-a,
  - 2) mjesto nabavke unutar kontrolne oblasti OPS-a, a mjesto isporuke izvan njegove oblasti,
  - 3) mjesto nabavke izvan kontrolne oblasti OPS-a, a mjesto isporuke unutar njegove oblasti, ili
  - 4) mjesto nabavke i mjesto isporuke su u različitim (ili istoj) kontrolnim oblastima, a istovremeno izvan kontrolne oblasti OPS-a (tranzit električne energije).

#### **Ugovor o korišćenju**

#### **Član 184**

- (1) Ugovorom o korišćenju prenosnog sistema, korisnik prenosnog sistema stiče pravo garantovanog pristupa prenosnom sistemu radi prenosa određene količine električne energije po utvrđenom dijagramu, vremenskom roku i prenosnom pravcu.
- (2) Ugovor o korišćenju mora biti zaključen prije početka korišćenja sistema, u rokovima i na način propisan čl. 14 i 22 ovih pravila.
- (3) Ugovor o korišćenju je formularni ugovor, kojim se obezbeđuje ravnopravan tretman svih korisnika prenosnog sistema, čiji je opšti dio propisan ovim pravilima (član 17, član 186 i Prilog 3.2 ovih pravila).
- (4) Elementi ugovora koji su neposredno vezani za korisnika i koji se prilagođavaju svakom pojedinačnom korisniku su:
  - 1) podaci o korisniku,
  - 2) mjesta priključenja i mjerna mjesta za obračun preuzete i predate energije,
  - 3) podaci o načinu korišćenja (period korišćenja, snaga, energija, dijagram...),
  - 4) način obračuna i fakturisanja,
  - 5) finansijske garancije ili druge oblike obezbeđenja potraživanja,
  - 6) slučajevi prekida pružanja usluge.

#### **Balansna odgovornost**

#### **Član 185**

- (1) Prije pristupa sistemu u skladu sa uslovima iz člana 183 ovih pravila, korisnik je dužan da zaključi trilateralni formularni ugovor o balansnoj odgovornosti sa OPS-om i OT-om, u skladu sa Tržišnim pravilima.
- (2) Nosilac balansne odgovornosti je vlasnik objekta priključenog na prenosni sistem, ako nije udružen u balansnu grupu u skladu sa Zakonom i Tržišnim pravilima.

## **Korišćenje prenosnih kapaciteta unutar kontrolne oblasti OPS-a**

### **Način korišćenja prenosnih kapaciteta**

#### **Član 186**

- (1) Način korišćenja prenosnih kapaciteta unutar kontrolne oblasti OPS-a utvrđuje se formularnim ugovorom o korišćenju prenosnog sistema iz člana 15 stav 1 tačka 2 ovih pravila, koji sadrži:
  - 1) parametre prenosa električne energije, garantovane u skladu sa ovim pravilima,
  - 2) mesta priključenja i odgovarajuća obračunska mjerna mesta relevantna za mjerjenje prenesene električne energije,
  - 3) način prijave prenosa električne energije, subjekte i lica ovlašćena za prijavu,
  - 4) ugovorenu priključnu snagu i maksimalnu predviđenu snagu prenosa,
  - 5) način utvrđivanja obračunskih veličina,
  - 6) komercijalne uslove usluge prenosa električne energije, i
  - 7) uslove privremenog ili trajnog prekida usluge prenosa.
- (2) Ugovor o korišćenju prenosnog sistema unutar kontrolne oblasti zaključuje se, po pravilu, jednom godišnje.
- (3) Način korišćenja prenosnog sistema za potrebe drugih OPS iz interkonekcije uređuje se posebnim multilateralnim ugovorom u skladu sa zakonom kojim se uređuje pitanje pristupa prenosnom sistemu za prekograničnu razmjenu električne energije.

### **Faze ostvarivanja usluge prenosa**

#### **Član 187**

Usluga prenosa električne energije unutar regulacione oblasti OPS-a ostvaruje se kroz sljedeće faze:

- 1) prijava prenosa (dostavljanje vozni reda),
- 2) provjera tehničke izvodljivosti i odobravanje,
- 3) realizacija transakcije,
- 4) izvještavanje i obračun.

### **Prijava prenosa (Dostavljanje i potvrda voznih redova)**

#### **Član 188**

- (1) Korisnici prenosnog sistema iz člana 4 ovih pravila, dužni su da OPS-u prijave prenos, odnosno dostave vozni red na način propisan Tržišnim pravilima, u formatu koji utvrđuje OPS, na osnovu ENTSO-E preporuka.
- (2) Korisnici iz stava 1 ovog člana, koji zaključuju ugovor o korišćenju sa OPS-om, mogu ugovorom imenovati subjekat ovlašćen za dostavljanje voznih redova, pri čemu na njih ne mogu prenijeti odgovornosti koje proističu iz ove aktivnosti.
- (3) Korisnici prenosnog sistema koji su dostavili vozni red, imaju pravo na izmjene istog po postupku utvrđenom Tržišnim pravilima.
- (4) U slučaju havarijskog stanja u EES-u, OPS ima pravo da suspenduje pojedine ili sve prijavljene transakcije u cilju očuvanja stabilnosti EES-a.

### **Provjera tehničke izvodljivosti prenosa (voznih redova)**

#### **Član 189**

- (1) OPS provjerava tehničku izvodljivost vozognog reda sa stanovišta sigurnosti i stabilnosti rada sistema, u cilju identifikacije mogućih tehničkih ograničenja.
- (2) Provjeru tehničke izvodljivosti vozognog reda iz stava 1 ovog člana OPS vrši u saradnji sa drugim operatorima u interkonekciji, u skladu sa propisom Vlade, donesenim u skladu sa zakonom kojim se uređuje prekogranična razmjena električne energije.
- (3) OPS ima pravo da zabrani transakcije za koje se u okviru provjere iz stava 1 ovog člana utvrdi da ugrožavaju siguran i stabilan rad sistema.
- (4) OPS izrađuje Ostvareni vozni red, u skladu sa Tržišnim pravilima.

### **Realizacija prenosa**

#### **Član 190**

- (1) Praćenje realizacija Ugovora o korišćenju prenosnog sistema u realnom vremenu obavlja se u Dispečerskom centru OPS-a.
- (2) OPS osigurava realizaciju prijavljenih transakcija, permanentnim praćenjem stanja sistema, korektivnim akcijama i angažovanjem pomoćnih usluga.
- (3) U slučaju kada angažovanjem pomoćnih usluga nije moguće adekvatno regulisati napon, frekvenciju ili snagu razmjene, otkloniti zagušenje u sistemu putem redispečinga ili kontratrgovine, OPS može otkazati prijavljenu transakciju i primijeniti mјere predviđene za rad sistema u vanrednim okolnostima.

### **Izvještavanje i obračun**

#### **Član 191**

- (1) Izvještavanje o realizaciji prijavljenih transakcija vrši OPS, na osnovu podataka sa mjernih sistema na tačkama razdvajanja prenosnog sistema sa korisnicima, susjednim sistemima i drugim relevantnim tačkama.
- (2) OPS dostavlja obračunske podatke korisnicima prenosnog sistema, pružaocima pomoćnih usluga i isporučiocima energije za potrebe pokrivanja gubitaka u prenosnom sistemu, za potrebe fakturisanja, kao i operatoru tržišta za potrebe obračuna odstupanja u skladu sa Tržišnim pravilima.

- (3) OPS utvrđuje gubitke nastale u prenosnom sistemu za svaki sat posebno i podatke o utvrđenim gubicima dostavlja Operatoru tržišta.
- (4) OPS je obavezan da provjerene mjerne podatke, koji su postali zvanični, dostavi Operatoru tržišta. Operator tržišta te podatke koristi za utvrđivanje količinskog odstupanja predaje/prijema električne energije od voznih redova, finansijski obračun i analizu funkcionisanja tržišta.

#### **Dodjela i korišćenje prekograničnih prenosnih kapaciteta**

##### **Postupak dodjele kapaciteta**

###### **Član 192**

- (1) OPS je odgovoran za odobravanje i realizaciju korišćenja prekograničnih prenosnih kapaciteta.
- (2) Dodjela i korišćenje prenosnih kapaciteta moraju biti usaglašeni sa zakonom kojim se reguliše pitanje prekogranične razmjene električne energije i propisima kojima se reguliše dodjela kapaciteta i upravljanje zagušenjima, kao i dugoročna alokacija kapaciteta, a koje utvrđuje Vlada.
- (3) Postupak dodjele kapaciteta na nivou dan unaprijed i dužim vremenskim periodima, OPS može povjeriti posebnom subjektu, koji obavlja koordinisanu dodjelu kapaciteta.
- (4) Postupak dodjele kapaciteta na nivou dan unaprijed i kraćim vremenskim periodima, OPS može povjeriti subjektu koji obavlja funkciju povezivanja tržišta u skladu sa Zakonom.

#### **Proračun kapaciteta**

###### **Član 193**

- (1) Operator prenosnog sistema utvrđuje prekogranični raspoloživi prenosni kapacitet u saradnji sa operatorima sistema u interkonekciji, i u skladu sa propisom Vlade za svaku granicu na godišnjem, mjesecnom, i dnevnom nivou.
- (2) Prilikom utvrđivanja prenosnog kapaciteta iz stava 1 ovog člana, uvažavaju se predviđena pogonska stanja u elektroenergetskim sistemima u regionu za odgovarajući vremenski period, i tehnički kriterijumi utvrđeni propisima iz člana 129 ovih pravila.

#### **Uslovi korišćenja**

###### **Član 194**

- (1) OPS odnosno posebni subjekt iz člana 192 stav 3 ovih pravila vrši objavljivanje potrebnih informacija i dodjelu prekograničnog kapaciteta u skladu sa pravilima za dodjelu raspoloživih prekograničnih prenosnih kapaciteta i objavljuje informacije o dodjeli prekograničnih kapaciteta na svojoj internet stranici.
- (2) Nakon što OPS ili posebni subjekt iz člana 192 stav 3 izvrši dodjelu prava na korišćenje prekograničnog prenosnog kapaciteta učesnicima na tržištu električne energije, ovi učesnici na tržištu električne energije stiču pravo da u okviru izrade i promjena vozognog reda prijave prekogranične razmjene električne energije u okviru dodijeljenog prava.
- (3) Pravilima iz stava 1 ovog člana utvrđuje se način i uslovi ograničavanja već dodijeljenih kapaciteta, u slučajevima kada je to neophodno zbog očuvanja sigurnosti rada sistema.

#### **VIII. RJEŠAVANjE SPOROVA**

##### **Nepoštovanje obaveza od strane korisnika**

###### **Član 195**

- (1) OPS na osnovu raspoloživih podataka vrši provjeru poštovanja odredbi ovih pravila i identificuje sva kršenja sa strane korisnika.
- (2) OPS ima pravo da traži od korisnika sve informacije koje mu trebaju za istraživanje pretpostavljenog nepoštovanja Pravila.
- (3) OPS, u slučaju, da utvrdi nepoštovanje ovih pravila (kao što je: izmjena karakteristika uređaja priključenih na prenosnu mrežu ili intervencija na uređajima u vlasništvu OPS-a bez prethodne saglasnosti OPS-a, nepostupanje po operativnim nalozima OPS-a, neovlašćeno preuzimanje ili injektiranje električne energije u mrežu...), dostavlja korisniku upozorenje koje sadrži:
  - 1) opis nepoštovanja Pravila i
  - 2) rok za otklanjanje nepravilnosti, odnosno ponovno uspostavljanje pravilnog korišćenja sistema.
- (4) U slučaju da korisnik ne otkloni nepravilnosti iz stava 3 ovog člana u ostavljenom roku, OPS ima pravo na ukidanje usluga prenosa korisniku.

#### **Nepoštovanje obaveza od strane OPS-a**

###### **Član 196**

- (1) Svaki korisnik koji smatra da postoji nepoštovanje Pravila od strane OPS-a ima pravo da o tome obavijesti OPS.
- (2) OPS je dužan da sproveđe unutrašnju kontrolu u cilju provjere navedenog nepoštovanja i da u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja otkloni eventualni nedostatak i obavijesti korisnika o rezultatima provjere.

#### **IX. PRELAZNE ODREDBE**

##### **Inicijativa za izmjene i dopune**

###### **Član 197**

- (1) Inicijativu za izmjenu ili dopunu Pravila mogu pokrenuti korisnici prenosnog sistema koji imaju zaključene ugovore propisane Pravilima.

- (2) Predlozi za izmjenu ili dopunu Pravila dostavljaju se OPS-u, koji je dužan da odluci o predlogu u roku od 60 dana od dana dostavljanja.
- (3) Izmjene i dopune Pravila vrše se na način i po postupku za njihovo donošenje.

**Nepredviđene okolnosti**  
**Član 198**

- (1) Ukoliko nastanu okolnosti koje odredbama Pravila nijesu predviđene, odnosno čije se nastupanje nije moglo sprječiti, a djelovanje tih okolnosti može uticati na rad prenosnog sistema i izazvati posljedice po korisnike prenosnog sistema, OPS ima pravo da preduzme mjere za slučaj nepredviđenih okolnosti.
- (2) U okolnostima iz stava 1 ovog člana OPS donosi odluke o mjerama i postupanju, hitno konsultujući, u primjerenom nivou, sve korisnike kojih se mjere tiču.
- (3) Kod donošenja odluka iz stava 2 ovog člana, OPS uzima u obzir stavove korisnika i preduzima mjere sa najmanjim negativnim posljedicama na sistem i korisnike sistema.
- (4) Korisnik je dužan da se pridržava uputstava dobijenih od OPS-a, pod uslovom da su uputstva konzistentna sa postojećim tehničkim parametrima sistema korisnika, registrovanog u skladu sa Pravilima.
- (5) OPS obavještava Agenciju o svim nepredviđenim okolnostima i relevantnim odlukama u skladu sa ovim Pravilima.
- (6) OPS je dužan da sačini izvještaj o primjeni mjera za slučaj nepredviđenih okolnosti, na način i po postupku za izradu vanrednih izvještaja o radu prenosnog sistema, u kojem se, pored ostalog, navode uzroci nastupanja nepredviđenih okolnosti, mjere koje su preduzete i posljedice djelovanja nepredviđenih okolnosti.

**Stečena prava**  
**Član 199**

Na korisnike koji su priključeni na prenosni sistem na dan stupanja na snagu ovih pravila, primjenjuju se odredbe ugovora o priključenju na prenosni sistem električne energije koji su zaključeni na osnovu Zakona ili prethodno važećih zakona, dok će se u slučaju izmjene tehničkih i eksplotacionih karakteristika objekata ovih korisnika primjenjivati odredbe ovih pravila kojima se uređuje postupak priključenja na prenosni sistem električne energije.

**Primjena strateških dokumenata**  
**Član 200**

Strategija razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine ili drugi važeći akt primjenjivaće se do donošenja Nacionalnog energetskog i klimatskog plana u skladu sa Zakonom.

**X. ZAVRŠNE ODREDBE**  
**Prilozi**  
**Član 201**

Sastavni dio Pravila su i sljedeći prilozi:

- 1) Prilog 1: Zahtjev za priključenje na prenosni sistem,
- 2) Prilog 2: Zahtjev za zaključivanje ugovora o korišćenju,
- 3) Prilog 3: Formularni ugovori, koji sadrži:
  - Prilog 3.1a: Ugovor o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju na prenosni sistem u slučaju kada infrastrukturu za priključenje gradi Investitor,
  - Prilog 3.1b: Ugovor o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju na prenosni sistem u slučaju kada infrastrukturu za priključenje gradi CGES,
  - Prilog 3.2: Ugovor o korišćenju prenosnog sistema,
  - Prilog 3.3: Ugovor o nabavci pomoćnih usluga i balansne energije,
  - Prilog 3.4: Ugovor o nabavci električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu,
  - Prilog 3.5: Ugovor o dodjeli prava pristupa prekograničnim prenosnim kapacitetima,
  - Prilog 3.6: Registracioni obrazac za učešće u dnevnim aukcijama
- 4) Prilog 4: Opšti uslovi u pogledu frekvencije,
- 5) Prilog 5: Opšti uslovi u pogledu napona.

**Prestanak važenja**  
**Član 202**

Danom stupanja na snagu ovih pravila prestaju da važe Pravila za funkcionisanje prenosnog sistema električne energije ("Službeni list Crne Gore", broj 80/17 i 90/17).

**Stupanje na snagu**  
**Član 203**

Ova pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.

Broj: 302-D/22-2949/2  
Podgorica, 30.11.2022. godine

Predsjednik Odbora Direktora,  
**Mijat Mirković, dipl.inž.el**, s.r.

**PRILOG 1: ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE NA PRENOSNI SISTEM**  
**ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE NA PRENOSNI SISTEM**

<b>1. Osnovni podaci o korisniku / podnosiocu zahtjeva</b>	
1.1.	Naziv korisnika
1.2.	Vrsta korisnika
	proizvođač
	direktni potrošač
	Operator distributivnog sistema
	Operator zatvorenog distributivnog sistema
1.3.	Naziv objekta za koji se zahtijeva priključenje na prenosni sistem
1.4.	Adresa objekta
1.5.	Broj katastarske čestice objekta ( <i>priložiti situaciju sa ucrtanim objektom</i> )
1.6.	Razlog podnošenja zahtjeva
	priključenje novog objekta
	povećanje instalisane snage proizvođača odnosno priključne snage direktnog potrošača
	promjena tehničkih parametara priključka
	priključenje novih ili povećanje snage postojećih vlastitih izvora napajanja direktnog potrošača
1.7.	Planirani datum realizacije proširenja/izgradnje
1.8.	Predviđena snaga priključenja odnosno povećanje snage (MW)
1.9.	Adresa korisnika
1.10.	Telefon korisnika
1.11.	Fax korisnika
1.12.	Odgovorno lice
	ime i prezime
	Adresa
	e-mail
	Telefon

Ukoliko se projekat realizuje u više faza za svaku od faza dostaviti podatke 1.5, 1.7, 1.8.

**POPUNJAVA PROIZVOĐAČ**

<b>2. Podaci o proizvodnom objektu</b>	
2.1.	Vrsta i tip elektrane
	protočna hidroelektrana
	akumulaciona hidroelektrana
	reverzibilna hidroelektrana
	termoelektrana
	termoelektrana - toplana
	vjetroelektrana
	solarna elektrana
	ostalo ( <i>navesti</i> ):
2.2.	Pogonsko gorivo (za termoelektrane i termoelektrane-toplane)
	ugalj
	gas
	mazut
	ostalo:
<b>2.3.</b>	<b>Energetski podaci elektrane:</b>
2.3.1.	Broj kotlova
2.3.2.	Broj proizvodnih jedinica
2.3.3.	Broj blok transformatora
2.3.4.	Pravidna snaga (MVA)
2.3.5.	Aktivna snaga (MW)
2.3.6.	Reaktivna snaga (Mvar)
2.3.7.	Maksimalna snaga na pragu elektrane (MW)
2.3.8.	Minimalna snaga na pragu elektrane (MW)
2.3.9.	Raspoloživa snaga na pragu elektrane (MW)
2.3.10.	Očekivana prosječna godišnja proizvodnja (MWh)
2.3.11.	Nazivni naponski nivo priključenja vlastite potrošnje (kV)
2.3.12.	Najveća vrijednost vlastite potrošnje aktivne snage (MW)
2.3.13.	Najveća vrijednost vlastite potrošnje reaktivne snage (Mvar)
2.3.14.	Mogućnost regulacije reaktivne snage (DA/NE)

<b>2.4.</b>	<b>Podaci o generatorima</b>		
2.4.1.	Broj agregata		
2.4.2.	Vrsta generator		
2.4.3.	Prividna snaga (MVA)		
2.4.4.	Aktivna snaga (MW)		
2.4.5.	Faktor snage		
2.4.6.	Nominalni napon (kV)		
2.4.7.	Vrsta pobudnog sistema (rotirajući / statički)		
2.4.8.	Tip naponskog regulatora i stabilizatora sistema		
2.4.9.	Koeficijent (odnos) kratkog spoja		
2.4.10.	Sinhrona reaktansa (%)		
2.4.11.	Tranzijentna reaktansa (%)		
2.4.12.	Subtranzijentna reaktansa (%)		
2.4.13.	Vremenska konstanta prigušnog namotaja (s)		
<b>2.5.</b>	<b>Podaci o turbini</b>		
2.5.1.	Broj turbina		
2.5.2.	Tip turbine		
2.5.3.	Instalisana snaga turbine (MW)		
2.5.4.	Tehnički minimum (MW)		
2.5.5.	Protok min/max (m <sup>3</sup> )		
<b>2.6.</b>	<b>Podaci o transformatorima</b>		
2.6.1.	Broj transformatora		
2.6.2.	Nominalni prenosni odnos (kV/kV)		
2.6.3.	Nominalna snaga VN/NN1/NN2 (MVA)		
2.6.4.	Napon kratkog spoja (%)	U <sub>k</sub> 1-2 U <sub>k</sub> 1-3 U <sub>k</sub> 2-3	
2.6.5.	Tip regulacije ( <i>pod opterećenjem, prazan hod</i> )		
2.6.6.	Regulacioni opseg, veličina koraka regulacione preklopke (%)		
2.6.7.	Grupa spoja		
2.6.8.	Direktna reaktansa (srednji položaj regulacione preklopke)		
2.6.9.	Nulta reaktansa		
2.6.10.	Način uzemljenja zvjezdišta		

Ako proizvođač ima agregate, turbine ili transformatore različitih karakteristika neophodno je da za sve dostavi tražene podatke iz tabela 2.4. 2.5 ili 2.6.

#### **POPUNJAVA DIREKTNI POTROŠAČ I ODS**

<b>3.</b>	<b>Podaci o objektu koji se priključuje</b>		
3.1	Vrsta objekta	industrijsko postrojenje industrijsko postrojenje sa proizvodnom jedinicom elektrovučna podstanica široka potrošnja ostalo:	
<b>3.2.</b>	<b>Energetski podaci:</b>	postojeće	novo
3.2.1	Instalirana snaga objekta (MVA)		
3.2.2.	Faktor snage (cos φ)		
3.2.3.	Očekivano maksimalno opterećenje (MW) <sup>1</sup>		
3.2.4.	Očekivano minimalno opterećenje (MW) <sup>1</sup>		
3.2.5.	Predviđeni dnevni profil potrošnje (dnevni dijagram aktivne i reaktivne snage u zimskom i ljetnom režimu) priložen u prilogu (DA/NE)		
3.2.6.	Osjetljivost potrošnje korisnika na naponske i frekvencijske varijacije prenosnog sistema ( <i>opisati</i> ):		
3.2.7.	Maksimalni iznos flikera i sadržaj harmonika koje korisnik svojim potrošaćima uzrokuje na mjestu priključka. Kad Korisnik posjeduje industrijske peći, valjaonice, instalacije za vuču i druge potrošače koji		

	mogu prouzrokovati varijacije u napajanju kod drugih korisnika za navedene potrošače potrebno je dostaviti pojedinosti.	
3.2.8.	Pojedinosti o cikličnim varijacijama potrošnje aktivne i reaktivne snage ( $>5 \text{ MVA/min.}$ )	
3.2.9.	Gradijent promjene aktivne i reaktivne snage – povećanje/smanjenje ( $>5 \text{ MVA/min.}$ )	
3.2.10.	Neto profil proizvodnje svih proizvodnih jedinica direktno priključenih na korisnički sistem (MWh)	
3.2.11.	Maksimalna snaga proizvodnih jedinica (MW)	
3.2.12.	Očekivana prosječna godišnja proizvodnja (MWh)	

<sup>†</sup> bez uvažavanja proizvodnih jedinica

<b>3.3.</b>	<b>Podaci o transformatorima</b>	
3.3.1.	Broj transformatora	
3.3.2.	Nominalni prenosni odnos (kV/kV)	
3.3.3.	Nominalna snaga VN/NN1/NN2 (MVA)	
3.3.4.	Napon kratkog spoja (%)	$U_k \text{ 1-2}$
		$U_k \text{ 1-3}$
		$U_k \text{ 2-3}$
3.3.5.	Tip regulacije ( <i>pod opterećenjem, prazan hod</i> )	
3.3.6.	Regulacioni opseg, veličina koraka regulacione preklopke (%)	
3.3.7.	Grupa spoja	
3.3.8.	Direktna reaktansa (srednji položaj regulacione preklopke)	
3.3.9.	Nulta reaktansa	
3.3.10.	Način uzemljenja zvjezdišta	

**Ako direktni potrošač ili ods ima transformatore različitih karakteristika neophodno je da za sve dostavi tražene podatke iz tabele 3.3.**

**POPUNJAVAJU SVI KORISNICI**

**Planirana potrošnja električne energije (sa uvažavanjem vlastite proizvodnje) odnosno proizvodnja električne energije (na pragu elektrane)**

Godina priključenja (20\_\_\_\_)

Mjesec	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Energija (MWh)												
Ukupno [MWh]												

Godina priključenja +1 (20\_\_\_\_)

Mjesec	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Energija (MWh)												
Ukupno [MWh]												

Godina priključenja +2 (20\_\_\_\_)

Mjesec	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Energija (MWh)												
Ukupno [MWh]												

Godina priključenja +3 (20\_\_\_\_)

Mjesec	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Energija (MWh)												
Ukupno [MWh]												

Godina priključenja +4 (20\_\_\_\_)

Mjesec	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Energija (MWh)												
Ukupno [MWh]												

Prilozi uz zahtjev:

1. Pogonska karta proizvodne jedinice (proizvođač)
2. Jednopolna šema postrojenja
3. Za direktnе potrošače – principijelna jednopolna šema napajanja velikih industrijskih potrošača, energana ili kompenzacijskih uređaja (>5 MVA)
4. Predviđeni dnevni profil potrošnje (dnevni dijagram aktivne i reaktivne snage u zimskom i ljetnom režimu)

Odgovorno lice Korisnika

**Napomena:** OPS zadržava pravo da od korisnika, za potrebe izrade Analize mogućnosti priključenja na prenosni sistem, traži dodatne informacije.

**PRILOG 2: ZAHTJEV ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O KORIŠĆENJU**  
**ZAHTJEV ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O KORIŠĆENJU**

1	Vrsta korišćenja presnosnog sistema	Odabratи opciju (označiti sa <input checked="" type="checkbox"/> ): <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Za potrebe proizvodnje električne energije</li> <li><input type="checkbox"/> Za potrebe snabdijevanja direktnih potrošača</li> <li><input type="checkbox"/> Za potrebe distribucije električne energije</li> <li><input type="checkbox"/> Za potrebe samosnabdijevanja električnom energijom</li> </ul>
2	Datum i vrijeme početka korišćenja usluge	_____._____.____ u ____:
3	Datum i vrijeme kraja korišćenja usluge	_____._____.____ u ____:
4	Naziv korisnika / Ime i Prezime	
5	Adresa korisnika	
6	Poštanski broj i grad	
7	PIB	
8	Ovlašćeno lice	
9	Mjesta priključenja na kojima se vrši preuzimanje ili isporuka	
10	Ukupna prenesena energija	
11	Ugovori o priključenju	
12	Ugovor o balansnoj odgovornosti	

Datum

Podnositac zahtjeva

**PRILOG 3: FORMULARNI UGOVORI**

Prilog 3.1 a: Ugovor o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju na prenosni sistem u slučaju kada infrastrukturu za priključenje gradi Investitor

**UGOVOR O IZGRADNJI INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČENJE I PRIKLJUČENJU [UNIJETI: NAZIV OBJEKTA]**  
**NA PRENOSNI SISTEM U SLUČAJU KADA INFRASTRUKTURU ZA PRIKLJUČENJE GRADI INVESTITOR**  
 (dalje u tekstu: Ugovor)

između

**Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Podgorica**

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18

81000 Podgorica

PIB: 02751372

koga zastupa: Izvršni direktor, **[Unijeti: Ime i prezime]**

(dalje u tekstu: **CGES**),

i

**[Unijeti: Naziv Investitora]**

**[Unijeti: Adresa Investitora]**

**[Unijeti: Poštanski broj i grad]**

PIB: **[Unijeti: PIB]**

koga zastupa: Izvršni direktor, **[Unijeti: Ime i prezime]**,

(dalje u tekstu: **Investitor**),

ili po pravilu, dalje u tekstu pod pojedinačnim nazivom: Ugovorna strana ili zajedničkim: Ugovorne strane

**Uvodne odredbe**

**Član 1**

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- 1) Da je Investitor dana \_\_\_\_\_, dostavio CGES-u Zahtjev za priključenje broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_.
- 2) Da je od strane CGES-a, a o trošku Investitora, sačinjena Analiza mogućnosti priključenja objekta (Investitora na prenosni sistem električne energije broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ dalje u tekstu: Analiza), kojom su utvrđeni uslovi za priključenje Investitora na prenosni sistem električne energije, mjesto priključenja Investitora na prenosni sistem električne energije i tehnički uslovi za priključenje Investitora na prenosni sistem električne energije.
- 3) Da je Planom razvoja prenosnog sistema električne energije za period \_\_\_\_\_ broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_, predviđena izgradnja infrastrukture potrebne za priključenje objekta Investitora i priključenje Investitora na prenosni sistem električne energije, kao i način, uslovi i rokovi za priključenje objekta Investitora na prenosni sistem električne energije.
- 4) Da je važećom planskom dokumentacijom predviđena mogućnost izgradnje infrastrukture potrebne za priključenje Investitora na prenosni sistem i izgradnja objekta investitora koji se priključuje na prenosni sistem i to Planom \_\_\_\_\_ donijetom od strane \_\_\_\_\_.
- 5) Da su se CGES i Investitor saglasili da Infrastrukturu za priključenje gradi Investitor.

- 6) Da je CGES u skladu sa važećom regulativom Investitoru utvrdio naknadu za priključenje na prenosni sistem u iznosu od \_\_\_\_\_, te da je Investitor dana \_\_\_\_\_ izvršio uplatu naknade za priključenje na prenosni sistem električne energije u utvrđenom iznosu.

**Značenje termina**  
**Član 2**

Ugovorne strane saglasno konstatuju da definicije u ovom Ugovoru imaju značenje dato u zakonu kojim se uređuje obavljanje energetskih djelatnosti (dalje u tekstu: Zakon) i pravilima kojima se uređuje funkcionisanje prenosnog sistema električne energije (dalje u tekstu: Pravila).

**Predmet ugovora**  
**Član 3**

- (1) Predmet ovog Ugovora je regulisanje međusobnih prava i obaveza između Ugovornih strana u vezi izgradnje infrastrukture potrebne za priključenje Investitora na prenosni sistem električne energije i priključenja objekta Investitora na prenosni sistem električne energije.
- (2) Ugovorne strane ovim Ugovorom utvrđuju uslove za priključenje, mjesto priključenja, iznos naknade za priključnu snagu, način priključenja, tehničke uslove i rok priključenja, mjesto i način mjerjenja isporučene energije, prava i obaveze CGES-a i Investitora nakon priključenja, početak i rok izgradnje infrastrukture potrebne za priključenje od strane Investitora uključujući i plan izvođenja radova, učešće CGES-a u načinu praćenja pripreme i izgradnje infrastrukture, naročito u dijelu nabavke opreme i radova, rok i način vršenja konačnog finansijskog obračuna i ostvarene vrijednosti ostvarenog investicionog ulaganja, obavezu otkupa infrastrukture od CGES-a te početak i rok otplate anuiteta po osnovu naknade za otkup.
- (3) Uslovi za priključenje Investitora na prenosni sistem električne energije iz stava 2 ovog člana kao i Analiza, koja predstavlja Dodatak 1 ovog Ugovora, definišu se odnosno izrađuju u skladu sa tehničkim standardima i važećim propisima.
- (4) Prava i obaveze CGES-a i Investitora privremenim priključenjem i nakon izvršenog priključenja objekta investitora na prenosni sistem električne energije vezano za eksploataciju objekta koji se priključuje biće regulisani Ugovorom o korišćenju prenosnog sistema električne energije između CGES-a i nadležnog snabdjevača.

**Tehnički uslovi i rok za izgradnju infrastrukture za priključenje**  
**Član 4**

- (1) Ugovorne strane konstatuju da su tehnički uslovi priključenja Investitora na prenosni sistem električne energije izdati od strane CGES-a i da isti predstavljaju Dodatak 2 ovog Ugovora.
- (2) Investitor će izgraditi infrastrukturu potrebnu za priključenje najkasnije do \_\_\_\_\_ na način definisan tehničkim uslovima iz stava 1 ovog člana.

**Mjesto priključenja i način mjerjenja isporučene energije**  
**Član 5**

- (1) Mjesto priključenja na prenosni sistem određeno je u skladu sa rezultatima Analize i nalazi se \_\_\_\_\_.
- (2) Mesta i način mjerjenja isporučene električne energije između CGES-a i objekta Investitora su definisana u Dodatku 3 ovog Ugovora.

**Sistemi za komunikaciju**  
**Član 6**

- (1) Ugovorne strane moraju imati pouzdan sistem za komunikaciju kako bi se obezbijedila mogućnost kontinuiranog prenosa podataka i informacija, odnosno nadzora i upravljanja elektroenergetskim sistemom.
- (2) Sisteme za komunikaciju između CGES-a i Korisnika predlaže i odobrava CGES. Korisnik ne može mijenjati tehničke karakteristike sistema za komunikaciju bez odobrenja CGES-a. Korisnik prenosnog sistema dužan je da obezbijedi kompatibilnu telekomunikacionu opremu.
- (3) Ugovorne strane su u obavezi da se međusobno obavještavaju o namjeri promjene karakteristika svoje komunikacione opreme, kao i o svakoj promjeni na opremi.
- (4) Ugovorne strane su dužne da sistem za komunikaciju, koji služi za prenos podataka i informacija, odnosno nadzor i upravljanje elektroenergetskim sistemom održavaju u ispravnom stanju, svaki u svom objektu.

**Plan izvođenja radova i učešće CGES-a**  
**Član 7**

- (1) Investitor je u obavezi da sve aktivnosti realizuje u skladu sa Planom izvođenja radova koji je dat u Dodatku 4 ovog Ugovora.
- (2) Plan iz stava 1 ovog člana naročito sadrži jasne vremenske odrednice za realizaciju svih značajnih aktivnosti izgradnje infrastrukture za priključenje i to:
- 1) početak izgradnje
  - 2) izradu i reviziju idejnog projekta
  - 3) izradu i reviziju glavnog projekta
  - 4) proces regulisanja imovinsko-pravnih odnosa
  - 5) pribavljanje dozvola od nadležnih organa
  - 6) priprema tehničke specifikacije

- 7) nabavku opreme i radova u javnom i transparentnom postupku
  - 8) prijemna ispitivanja opreme u fabrici (FAT- Factory Acceptance Test)
  - 9) nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji infrastrukture
  - 10) funkcionalna ispitivanja po završetku radova (Sat- Site Acceptance Test)
  - 11) pozitivan izvještaj komisije za tehnički pregled
  - 12) priključenje na elektroprenosni sistem u cilju privremenog pogona ili probnog rada
  - 13) privremeni pogon ili, probni rad
  - 14) testiranje usaglašenosti rada sa tehničkim parametrima iz Pravila
  - 15) pribavljanje upotrebe dozvole
  - 16) puštanje u trajan pogon
  - 17) završetak izgradnje.
- (3) U roku od 7 dana od dana zaključenja ovog Ugovora, CGES će posebnom odlukom imenovati svoje predstavnike koji će pratiti realizaciju projekta izgradnje infrastrukture za priključenje objekta Investitora.
- (4) Odluku iz stava 3 ovog člana CGES će dostaviti Investitoru odmah po njenom donošenju.
- (5) Investitor je dužan da omogući uvid i praćenje svih faza realizacije projekta imenovanim predstavnicima CGES-a, a naročito u dijelu aktivnosti iz stava 2 tačka 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 ovog člana.
- (6) Predstavnici CGES-a će biti uključeni u navedene aktivnosti kao dio jedinstvenog tima Investitora, ili kao poseban tim, zavisno od situacije.
- (7) Primjedbe predstavnika CGES-a u svakoj od navedenih aktivnosti biće obavezujuće za Investitora.

### **Ugovor o otkupu**

#### **Član 8**

- (1) Saglasno odredbama člana 185 Zakona, CGES će izvršiti otkup izgrađene infrastrukture za potrebe priključenja Investitora na prenosni sistem električne energije, a koju je investitor izradio o svom trošku za potrebe priključenja objekta na prenosni sistem električne energije, na osnovu ugovora o otkupu.
- (2) Ugovor u otkupu iz stava 1 ovog člana se zaključuje u roku od šest mjeseci od dana dobijanja upotrebe dozvole odnosno drugog akta nadležnog organa koji su izdati u skladu sa zakonom.
- (3) Otkup izgrađene infrastrukture za potrebe priključenja Investitora na prenosni sistem električne energije izvršiće se u \_\_ jednakih anuiteta, počev od \_\_\_, u iznosu koji će biti utvrđen u skladu sa stavom 4 ovog člana.
- (4) Iznos iz stava 3 ovog člana utvrđuje se na osnovu procjene nezavisnog procjenitelja koji je angažovan od strane CGES-a, saglasno odredbama člana 184 stav 1 Zakona, i kamate obračunate za period otplate koja je jednaka stopi povrata na pozajmljeni kapital, utvrđenoj kao trogodišnji ponderisani prosjek kamatnih stopa ugovorenih na aktivna dugoročna kreditna zaduženja mrežnih operatora u Crnoj Gori, koja važi za regulatornu godinu u kojoj se zaključuje ugovor o otkupu.
- (5) Nezavisni procjenitelj iz stava 4 ovog člana je dužan da prilikom procjene vrijednosti infrastrukture primjeni stope amortizacije koje koristi CGES za svoja osnovna sredstva.
- (6) CGES je dužan da obezbijedi da procjena iz stava 4 bude završena u roku od 4 mjeseca od dana dobijanja upotrebe dozvole odnosno drugog akta nadležnog organa koji su izdati u skladu sa zakonom.
- (7) Danom zaključenja ugovora izgrađena infrastruktura za priključenje postaje dio prenosnog sistema i evidentira se kao osnovno sredstvo u poslovnim knjigama CGES-a.

### **Uslovi priključenja i obavlještenje o ispunjenosti ugovorenih obaveza podnosioca zahtjeva**

#### **Član 9**

- (1) Uslovi priključenja objekta Investitora na prenosni sistem električne energije su:
  - 1) Da je za infrastrukturu potrebna za priključenje i objekat koji se priključuje na prenosni sistem električne energije Investitoru izdata upotrebljiva dozvola, odnosno drugi akt nadležnog organa u skladu sa zakonom i \_\_\_
  - 2) Da izgrađena infrastruktura potrebna za priključenje i objekat koji se priključuje na prenosni sistem električne energije ispunjavaju sve tehničke uslove propisane važećim propisima iz člana 3 stav 3 ovog Ugovora i Pravilima.
- (2) CGES je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema obavlještenja o ispunjenosti ugovorenih obaveza podnosioca zahtjeva, cijeni ispunjenost obaveza iz ovog Ugovora.
- (3) U slučaju ispunjenosti uslova iz stava 1 ovog člana, CGES obavlješta Investitora da može zaključiti ugovor o snabdijevanju sa izabranim snabdijevačem i druge ugovore u skladu sa Zakonom.

### **Rok za priključenje**

#### **Član 10**

CGES je dužan da na osnovu ugovora o snabdijevanju priključi objekat Investitora u roku koji ne može biti duži od sedam dana, od dana prijavljivanja od strane snabdijevača da je ugovor o snabdijevanju zaključen u skladu sa zakonom.

### **Viša sila**

#### **Član 11**

- (1) Ugovorne strane se oslobođaju izvršenja obaveza po ovom Ugovoru za vrijeme trajanja više sile.
- (2) Pod višom silom u smislu ovog Ugovora podrazumijevaju se prirodni događaji koji imaju karakter elementarnih nepogoda (poplave, zemljotresi, požari, atmosferska pražnjenja, vjetrovi, posolica, led i snijeg koji prevazilaze projektovane vrijednosti parametara utvrđenih tehničkim standardima za određeni objekat ili opremu nadležnog

- operatora i sl.) koji se nijesu mogli predvidjeti, spriječiti, izbjegići ili otkloniti preuzimanjem mjera koje se primjenjuju u cilju očuvanja sigurnog i pouzdanog rada elektroenergetskog sistema, a koji se utvrđuje na osnovu izvještaja nadležnog državnog organa, kao i u slučajevima vanrednog stanja ili ratnih dejstava i mjera uvedenih na osnovu odluka nadležnih državnih organa.
- (3) Ugovorna strana koja se poziva na dejstvo više sile dužna je da drugoj Ugovornoj strani u roku od tri radna dana, od dana saznanja, dostavi pisano obavještenje navodeći karakter i početak dejstva više sile. Na isti način i u istom roku vrši se obavještavanje o prestanku dejstva više sile.
- (4) Ugovorna strana neće biti odgovorna za propuste u izvršenju bilo koje od svojih ugovornih obaveza ukoliko je neizvršenje prouzrokovano dejstvom više sile, za vrijeme trajanja više sile i razuman period nakon prestanka dejstva koji je potreban Ugovornoj strani da nastavi sa izvršenjem ugovornih obaveza.
- (5) Ugovorna strana koja u roku iz stava 3 ovog člana ne obavijesti drugu Ugovornu stranu, nema pravo da se poziva na višu silu kao razlog za neizvršenje svojih ugovornih obaveza.

### Rješavanje sporova

#### Član 12

- (1) Eventualne sporove koji nastanu u vezi sa tumačenjem ili primjenom ovog Ugovora, Ugovorne strane će nastojati da riješe sporazumno.
- (2) U tu svrhu, Ugovorna strana koja inicira pregovore je dužna da dostavi drugoj Ugovornoj strani preporučeno pismo sa potvrdom prijema sljedećeg sadržaja:
- 1) pozivnu identifikaciju Ugovora (naziv i datum potpisivanja);
  - 2) predmet spora i kratak opis trenutnog stanja;
  - 3) datum i mjesto sastanka radi postizanja sporazumnog rešenja.
- (3) U slučaju da se nastali spor ne može riješiti sporazumno, Ugovorne strane spor rješavaju pred Regulatornom agencijom za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, ako Ugovorne strane povjere rješavanje spora Agenciji, u protivnom spor se rješava pred Privrednim sudom Crne Gore u Podgorici.
- (4) Ugovorne strane ovim putem ugovaraju da svaka od ugovornih strana do donošenja odluke agencije iz stava 3 ovog člana, može da odustane od rješavanja spora kod agencije, pa u tom slučaju ugovaraju nadležnost Privrednog suda Crne Gore u Podgorici.

### Raskid ugovora

#### Član 13

Svaka Ugovorna strana može raskinuti ovaj Ugovor u slučaju da druga Ugovorna strana ne ispunjava ugovorne obaveze.

### Promjene ugovora

#### Član 14

- (1) Ukoliko za vrijeme važenja ovog Ugovora dođe do promjene zakonskih ili drugih propisa na kojima se ovaj Ugovor temelji ili koje mogu uticati na njegovu realizaciju, Ugovorne strane su saglasne da će se izmjene ovog Ugovora, radi usaglašavanja sa novim propisima, izvršiti aneksom Ugovora.
- (2) Ukoliko bilo koja odredba ovog Ugovora postane nevažeća ta odredba neće se primjenjivati, uz obavezu izmjene ostalih odredbi na koje ta odredba utiče.
- (3) U slučaju iz stava 2 ovog člana, Ugovorne strane će aneksom Ugovora regulisati pitanja koja su bila predmet tih odredbi, u skladu sa zakonom. Sve izmjene i dopune Ugovora realizuju se aneksom Ugovora, koji se sačinjava u šest istovjetnih i originalnih primjeraka, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po tri primjerka.

### Dodaci

#### Član 15

Sastavni dio ovog Ugovora čine sljedeći dodaci:

- 1) Dodatak 1: Analiza mogućnosti priključenja
- 2) Dodatak 2: Uslovi priključenja Investitora
- 3) Dodatak 3: Mesta i način mjerjenja isporučene električne energije
- 4) Dodatak 4: Plan izvođenja radova

### Prelazne i završne odredbe

#### Član 16

- (1) Nijedna Ugovorna strana ne može prenijeti bilo koje svoje pravo ili obavezu iz ovog Ugovora na treće lice bez prethodne pisane saglasnosti druge Ugovorne strane.
- (2) Ugovor je sačinjen u šest istovjetnih i originalnih primjeraka, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po tri primjerka.
- (3) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.
- (4)

U Podgorici, dana **[Unijeti: Datum]** godine,

**CGES**

Izvršni direktor

**[Unijeti: Ime i prezime]**

**Investitor,**

Izvršni direktor

**[Unijeti: Ime i prezime]**

**Dodatak 1 Analiza mogućnosti priključenja**

**Dodatak 2 Uslovi priključenja Investitora**

**Dodatak 3 Mesta i način mjerena isporučene električne energije**

**Dodatak 4 Plan izvođenja radova**

**Prilog 3.1 b: Ugovor o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju na prenosni sistem u slučaju kada infrastrukturu za priključenje gradi CGES**

**UGOVOR O IZGRADNJI INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČENJE I PRIKLJUČENJU [UNIJETI: NAZIV OBJEKTA]  
NA PRENOSNI SISTEM U SLUČAJU KADA INFRASTRUKTURU ZA PRIKLJUČENJE GRADI CGES**

(dalje u tekstu: Ugovor)

između

**Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Podgorica**

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18

81000 Podgorica

PIB: 02751372

koga zastupa: Izvršni direktor, **[Unijeti: Ime i prezime]**

(dalje u tekstu: **CGES**),

i

**[Unijeti: Naziv Investitora]**

**[Unijeti: Adresa Investitora]**

**[Unijeti: Poštanski broj i grad]**

PIB: **[Unijeti: PIB]**

koga zastupa: Izvršni direktor, **[Unijeti: Ime i prezime]**,

(dalje u tekstu: **Investitor**),

ili po pravilu, dalje u tekstu pod pojedinačnim nazivom: Ugovorna strana ili zajedničkim: Ugovorne strane

**Uvodne odredbe**

**Član 1**

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- 1) Da je Investitor dana \_\_\_\_\_, dostavio CGES-u Zahtjev za priključenje broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_.
- 2) Da je od strane CGES-a, a o trošku Investitora, sačinjena Analiza mogućnosti priključenja objekta (dalje u tekstu: Analiza) Investitora na prenosni sistem električne energije broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_, kojom su utvrđeni uslovi za priključenje Investitora na prenosni sistem električne energije, mjesto priključenja Investitora na prenosni sistem električne energije i tehnički uslovi za priključenje Investitora na prenosni sistem električne energije.
- 3) Da je Planom razvoja prenosnog sistema električne energije za period \_\_\_\_\_ broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_, predviđena izgradnja infrastrukture potrebne za priključenje objekta Investitora i priključenje Investitora na prenosni sistem električne energije, kao i način, uslovi i rokovi za priključenje objekta Investitora na prenosni sistem električne energije.
- 4) Da je važećom planskom dokumentacijom predviđena mogućnost izgradnje infrastrukture potrebne za priključenje Investitora na prenosni sistem i izgradnja objekta investitora koji se priključuje na prenosni sistem i to Planom \_\_\_\_\_ donijetom od strane \_\_\_\_\_.
- 5) Da su se CGES i Investitor saglasili da Infrastrukturu za priključenje gradi CGES.
- 6) Da je CGES u skladu sa važećom regulativom Investitoru utvrdio naknadu za priključenje na prenosni sistem u iznosu od \_\_\_\_\_, te da je Investitor dana \_\_\_\_\_ izvršio uplatu naknade za priključenje na prenosni sistem električne energije u utvrđenom iznosu.

**Značenje termina**

**Član 2**

Ugovorne strane saglasno konstatuju da definicije u ovom Ugovoru imaju značenje dato u zakonu kojim se uređuje obavljanje energetskih djelatnosti (dalje u tekstu: Zakon) i pravilima kojima se uređuje funkcionisanje prenosnog sistema električne energije (dalje u tekstu: Pravila).

**Predmet ugovora**

**Član 3**

- (1) Predmet ovog Ugovora je regulisanje međusobnih prava i obaveza između Ugovornih strana u vezi izgradnje infrastrukture potrebne za priključenje Investitora na prenosni sistem električne energije i priključenja objekta Investitora na prenosni sistem električne energije.
- (2) Ugovorne strane ovim Ugovorom utvrđuju uslove za priključenje, mjesto priključenja, iznos naknade za priključnu snagu, način priključenja, tehničke uslove i rok priključenja, mjesto i način mjerjenja isporučene energije, prava i obaveze CGES-a i Investitora nakon priključenja.
- (3) Uslovi za priključenje Investitora na prenosni sistem električne energije iz stava 2 ovog člana kao i Analiza, koja predstavlja Dodatak 1 ovog Ugovora, definišu se odnosno izrađuju u skladu sa tehničkim standardima, kao i uredbom kojom se uređuju uslovimi za priključenje proizvođača električne energije na prenosnu i distributivnu mrežu, uredbom kojom se uređuju uslovi za priključenje na mrežu sistema za prenos jednosmjerne struje visokog napona i jednosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka i uredbom kojom se uređuju uslovi za priključenje potrošača na prenosni sistem električne energije.

**Tehnički uslovi za izgradnju infrastrukture za priključenje**

**Član 4**

Ugovorne strane konstatuju da su tehnički uslovi priključenja Investitora na prenosni sistem električne energije izdati od strane CGES-a i da isti predstavljaju Dodatak 2 ovog Ugovora.

## **Mjesto priključenja i način mjerena isporučene energije**

### **Član 5**

- (1) Mjesto priključenja na prenosni sistem određeno je u skladu sa rezultatima Analize i nalazi se.
- (2) Mjesta i način mjerena isporučene električne energije između CGES-a i objekta Investitora su definisana u Dodatu 3 ovog Ugovora.

## **Sistemi za komunikaciju**

### **Član 6**

- (1) Ugovorne strane moraju imati pouzdan sistem za komunikaciju kako bi se obezbijedila mogućnost kontinuiranog prenosa podataka i informacija, odnosno nadzora i upravljanja elektroenergetskim sistemom.
- (2) Sisteme za komunikaciju između CGES-a i Korisnika predlaže i odobrava CGES. Korisnik ne može mijenjati tehničke karakteristike sistema za komunikaciju bez odobrenja CGES-a. Korisnik prenosnog sistema dužan je da obezbijedi kompatibilnu telekomunikacionu opremu.
- (3) Ugovorne strane su u obavezi da se međusobno obavještavaju o namjeri promjene karakteristika svoje komunikacione opreme, kao i o svakoj promjeni na opremi.
- (4) Ugovorne strane su dužne da sistem za komunikaciju, koji služi za prenos podataka i informacija, odnosno nadzor i upravljanje elektroenergetskim sistemom održavaju u ispravnom stanju, svaki u svom objektu.

## **Uslovi priključenja i obavještenje o ispunjenosti ugovorenih obaveza podnosioca zahtjeva**

### **Član 7**

- (1) Uslovi priključenja objekta Investitora na prenosni sistem električne energije su:
  - 1) Da je za objekat koji se priključuje na prenosni sistem električne energije Investitoru izdata upotrebljiva dozvola, odnosno drugi akt nadležnog organa u skladu sa zakonom i
  - 2) Da izgrađena infrastruktura potrebna za priključenju i objekat koji se priključuje na prenosni sistem električne energije ispunjava sve tehničke uslove propisane uredbama iz člana 3 stav 3 ovog Ugovora i Pravilima.
- (2) CGES je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o ispunjenosti ugovorenih obaveza podnosioca zahtjeva, cijeni ispunjenost obaveza iz ovog Ugovora.
- (3) U slučaju ispunjenosti uslova iz stava 1 ovog člana, CGES obavještava Investitora da može zaključiti ugovor o snabdijevanju sa izabranim snabdijevačem i druge ugovore u skladu sa Zakonom.

## **Rok za priključenje**

### **Član 8**

CGES je dužan da na osnovu ugovora o snabdijevanju priključi objekat Investitora u roku koji ne može biti duži od sedam dana, od dana prijavljivanja od strane snabdijevača da je ugovor o snabdijevanju zaključen u skladu sa zakonom.

## **Više sile**

### **Član 9**

- (1) Ugovorne strane se oslobođaju izvršenja obaveza po ovom Ugovoru za vrijeme trajanja više sile.
- (2) Pod višom silom u smislu ovog Ugovora podrazumijevaju se prirodni događaji koji imaju karakter elementarnih nepogoda (poplave, zemljotresi, požari, atmosferska pražnjenja, vjetrovi, posolica, led i snijeg koji prevazilaze projektovane vrijednosti parametara utvrđenih tehničkim standardima za određeni objekat ili opremu nadležnog operatora i sl.) koji se nijesu mogli predvidjeti, sprječiti, izbjegići ili otkloniti preuzimanjem mjera koje se primjenjuju u cilju očuvanja sigurnog i pouzdanog rada elektroenergetskog sistema, a koji se utvrđuje na osnovu izvještaja nadležnog državnog organa, kao i u slučajevima vanrednog stanja ili ratnih dejstava i mjera uvedenih na osnovu odluka nadležnih državnih organa.
- (3) Ugovorna strana koja se poziva na dejstvo više sile dužna je da drugoj Ugovornoj strani u roku od tri radna dana, od dana saznanja, dostavi pisano obavještenje navodeći karakter i početak dejstva više sile. Na isti način i u istom roku vrši se obavještanje o prestanku dejstva više sile.
- (4) Ugovorna strana neće biti odgovorna za propuste u izvršenju bilo koje od svojih ugovornih obaveza ukoliko je neizvršenje prouzrokovano dejstvom više sile, za vrijeme trajanja više sile i razuman period nakon prestanka dejstva koji je potreban Ugovornoj strani da nastavi sa izvršenjem ugovornih obaveza.
- (5) Ugovorna strana koja u roku iz stava 3 ovog člana ne obavijesti drugu Ugovornu stranu, nema pravo da se poziva na višu силу kao razlog za neizvršenje svojih ugovornih obaveza.

## **Rješavanje sporova**

### **Član 10**

- (1) Eventualne sporove koji nastanu u vezi sa tumačenjem ili primjenom ovog Ugovora, Ugovorne strane će nastojati da riješe sporazumno.
- (2) U tu svrhu, Ugovorna strana koja inicira pregovore je dužna da dostavi drugoj Ugovornoj strani preporučeno pismo sa potvrdom prijema sljedećeg sadržaja:
  - 1) pozivnu identifikaciju Ugovora (naziv i datum potpisivanja);
  - 2) predmet spora i kratak opis trenutnog stanja;
  - 3) datum i mjesto sastanka radi postizanja sporazumnog rešenja.

- (3) U slučaju da se nastali spor ne može riješiti sporazumno, Ugovorne strane spor rješavaju pred Regulatornom agencijom za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, ako Ugovorne strane povjere rješavanje spora Agenciji, u protivnom spor se rješava pred Privrednim sudom Crne Gore u Podgorici.
- (4) Ugovorne strane ovim putem ugovaraju da svaka od Ugovornih strana do donošenja odluke agencije iz stava 3 ovog člana, može da odustane od rješavanja spora kod agencije, pa u tom slučaju ugovaraju nadležnost Privrednog suda Crne Gore u Podgorici.

#### **Raskid ugovora**

##### **Član 11**

Svaka Ugovorna strana može raskinuti ovaj Ugovor u slučaju da druga Ugovorna strana ne ispunjava ugovorne obaveze.

#### **Promjene ugovora**

##### **Član 12**

- (1) Ukoliko za vrijeme važenja ovog Ugovora dođe do promjene zakonskih ili drugih propisa na kojima se ovaj Ugovor temelji ili koje mogu uticati na njegovu realizaciju, Ugovorne strane su saglasne da će se izmjene ovog Ugovora, radi usaglašavanja sa novim propisima, izvršiti aneksom Ugovora.
- (2) Ukoliko bilo koja odredba ovog Ugovora postane nevažeća ta odredba neće se primjenjivati, uz obavezu izmjene ostalih odredbi na koje ta odredba utiče.
- (3) U slučaju iz stava 2 ovog člana, Ugovorne strane će aneksom Ugovora regulisati pitanja koja su bila predmet tih odredbi, u skladu sa zakonom. Sve izmjene i dopune Ugovora realizuju se aneksom Ugovora, koji se sačinjava u šest istovjetnih i originalnih primjeraka, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po tri primjerka.

#### **Dodaci**

##### **Član 13**

Sastavni dio ovog Ugovora čine sljedeći dodaci:

- 1) Dodatak 1 Analiza mogućnosti priključenja
- 2) Dodatak 2 Uslovi priključenja Investitora
- 3) Dodatak 3 Mesta i način mjerena isporučene električne energije.

#### **Prelazne i završne odredbe**

##### **Član 14**

- (1) Nijedna Ugovorna strana ne može prenijeti bilo koje svoje pravo ili obavezu iz ovog Ugovora na treće lice bez prethodne pismene saglasnosti druge Ugovorne strane.
- (2) Ugovor je sačinjen u šest istovjetnih i originalnih primjeraka, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po tri primjerka.
- (3) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

U Podgorici, dana **[Unijeti: Datum]** godine,

**CGES**

**Investitor,**

Izvršni direktor

**[Unijeti: Ime i prezime]**

Izvršni direktor

**[Unijeti: Ime i prezime]**

**Dodatak 1      Analiza mogućnosti priključenja**

**Dodatak 2      Uslovi priključenja Investitora**

**Dodatak 3      Mjesta i način mjerjenja isporučene električne energije**

**Prilog 3.2: Ugovor o korišćenju prenosnog sistema**

**UGOVOR O KORIŠĆENJU PRENOSNOG SISTEMA ZA POTREBE [ODABRATI: „PREUZIMANJA“ ili „PROIZVODNJE“]<sup>1</sup> ELEKTRIČNE ENERGIJE  
ZA PERIOD OD [UNISETI: DATUM POČETKA] DO [UNISETI: DATUM ZAVRŠETKA]**  
(dalje u tekstu: Ugovor)

*između*

**Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Podgorica**

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18  
81000 Podgorica  
PIB: 02751372

u svojstvu operatora prenosnog sistema  
koga zastupa: Izvršni direktor, *[Unijeti: Ime i prezime]*  
(dalje u tekstu: **Pružalac usluge**),

i

*[Unijeti: Naziv korisnika]*

*[Unijeti: Adresa korisnika]*

*[Unijeti: Poštanski broj i grad]*

PIB: *[Unijeti: PIB]*

u svojstvu *[Odabrat: vrstu korisnika]*

koga zastupa: Izvršni direktor, *[Unijeti: Ime i prezime]*,  
(dalje u tekstu: **Korisnik usluge**),

ili po pravilu, dalje u tekstu pod pojedinačnim nazivom: Ugovorna strana ili zajedničkim: Ugovorne strane  
**Opšte odredbe**

**Član 1**

- (1) Ugovorom o korišćenju prenosnog sistema za potrebe preuzimanja<sup>2</sup> električne energije (dalje u tekstu: Ugovor) se uređuje način i uslovi korišćenja prenosnog sistema električne energije za potrebe korisnika u Crnoj Gori.
- (2) Pristup prekograničnim prenosnim kapacitetima uređuje se posebnim ugovorom.

**Predmet**

**Član 2**

Ovim ugovorom Pružalac usluge korišćenja prenosnog sistema i Korisnik usluge uređuju pitanja prenosa električne energije za potrebe snabdijevanja<sup>3</sup> *[Unijeti: za čije potrebe]*, a naročito:

- 1) način pružanja usluge korišćenja prenosnog sistema,
- 2) period korišćenja usluge i ugovorene mjesечne snage,
- 3) tehničke i eksploatacione karakteristike objekta (sistemi za komunikaciju, eksploatacija objekta, mjere zaštite na radu),
- 4) kvalitet električne energije,
- 5) obračunska mjerna mjesta,<sup>4</sup>
- 6) cijenu, način obračuna i fakturisanja i plaćanja naknade za uslugu korišćenja prenosnog sistema,
- 7) finansijske garancije ili druge oblike obezbjeđenja potraživanja koje je Korisnik usluge dužan da obezbijedi,
- 8) obeštećenja Korisnika usluge u slučaju neizvršenja usluge,
- 9) slučajevi prekida pružanja usluge,
- 10) komunikacija i razmjena informacija, i
- 11) period primjene i stupanja na snagu ugovora.

**Uslovi pružanja usluge korišćenja**

**Član 3**

Pružalac usluge je dužan da obezbijedi korišćenje prenosnog sistema za potrebe Korisnika, u skladu sa opštim uslovima propisanim pravilima kojima se uređuje funkcionisanje prenosnog sistema električne energije (dalje u tekstu: Pravila).

**Obaveze pružaoca usluge**

**Član 4**

- (1) Pružalac usluge se obavezuje da će u cilju stvaranja uslova iz člana 3 ovog Ugovora, Korisniku usluge obezbijediti:
  - 1) kapacitet razmjene na primopredajnim mjestima sistema u skladu sa ugovorenom snagom iz člana 5 stav 2 ovog Ugovora;

<sup>1</sup> Zavisno od odabrane opcije u nastavku se generiše tekst ugovora za potrebe preuzimanja (osnovni) ili proizvodnje („Alternativno G“)

<sup>2</sup> Alternativno G: "proizvodnje"

<sup>3</sup> Alternativno G: "za potrebe proizvodnje u objektima"

<sup>4</sup> Alternativno G: „maksimalne raspoložive snage na pragovima elektrana“

- 2) raspoloživost i parametre kvaliteta prenesene električne energije u skladu sa Pravilima i ovim ugovorom;
  - 3) pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu nastalih uslijed prenosa električne energije za potrebe Korisnika usluge;
  - 4) balansiranje odstupanja stvarne snage potrošnje Korisnika usluge u odnosu na prijavljenu snagu potrošnje.
- (2) Naknada troškova balansiranja iz stava 1 tačka 4 ovog člana, uređuje se Ugovorom o balansnoj odgovornosti.

#### **Period korišćenja i vrste usluga**

##### **Član 5**

- (1) Korisnik usluge može koristiti prenosni sistem za prenos električne energije u periodu od \_\_\_\_\_ [Unijeti: datum početka] do \_\_\_\_\_ [Unijeti: datum završetka].
- (2) Ugovorena snaga je planirana vršna snaga od strane korisnika, koja je manja ili jednaka priključnoj snazi i na mjestima primopredaje i ista je Dodatak 1 ovog Ugovora.
- (3) Dozvoljena su kratkotrajna prekoračenja snage iz stava 2 ovog člana do iznosa ukupne raspoložive snage na mjestu priključenja, datih u Dodatku 2<sup>5</sup> ovog Ugovora.
- (4) U slučaju promjene ugovorene snage iz stava 2 ovog člana, Korisnik će dostaviti obaveštenje o promjeni najkasnije 15 dana prije početka mjeseca na koji se promjena odnosi.
- (5) Promjena iz stava 4 ovog člana može se izvršiti jednom u toku godine.

#### **Tehničke i eksplatacione karakteristike objekta**

##### **Član 6**

- (1) Tehničke i eksplatacione karakteristike energetskih objekata Korisnika i mjesto priključenja date su u Dodatu 3: Jednopolna šema i Dodatku 4: Tehničke i eksplatacione karakteristike.
- (2) Ugovorne strane obavezne su obezbijediti da njihovi objekti i oprema na mjestu priključenja, ispunjavaju tehničke i operativno eksplatacione kriterijume propisane Pravilima.
- (3) Postrojenja i uređaji Korisnika koji su priključeni na prenosni sistem ne smiju uticati izvan dozvoljenih granica, propisanim izričito ovim ugovorom ili generalno u Pravilima, na sigurnost prenosnog sistema, uključujući i ograničenja viših harmonika, faktora snage, naponskih promjena, nesimetriju faza i koordinaciju izolacije.
- (4) CGES je obavezan da bez odlaganja obavijesti Korisnika o svim promjenama na njegovim objektima i opremi, koje mogu značajno uticati na objekte i opremu Korisnika koji su priključeni na prenosni sistem.
- (5) Korisnik je obavezan da bez odlaganja obavijesti CGES o svim planiranim promjenama na svojim objektima i opremi, koje mogu uticati na funkcionisanje prenosnog sistema. Za svaku promjenu na uređajima, koje utiču na rad prenosnog sistema, Korisnik mora prethodno pribaviti pisano saglasnost CGES-a.
- (6) U slučaju promjena tehničkih parametara postrojenja i uređaja Korisnika, specificiranih ovim ugovorom, potrebno je da Korisnik pokrene postupak priključenja u skladu sa zakonom, kako bi CGES kao operator prenosnog sistema električne energije odlučio o mogućnosti promjene tehničkih parametara postrojenja i uređaja Korisnika.
- (7) Na zahtjev Korisnika, CGES će obezbijediti detaljnije informacije o tehničkim kriterijumima za postrojenja i uređaje Korisnika u skladu sa Pravilima.
- (8) Korisnik mora omogućiti stručnom osoblju CGES-a ili njegovim ovlašćenim licima pristup do postrojenja i uređaja prenosnog sistema i pomoćne opreme koji su u vlasništvu Korisnika i do rezultata ispitivanja tehničkih i eksplatacionalnih karakteristika postrojenja i uređaja Korisnika sa namjerom provjeravanja usaglašenosti rada i karakteristika postrojenja i uređaja Korisnika sa ovim ugovorom.
- (9) CGES mora omogućiti pristup osoblju Korisnika postrojenjima i uređajima koji su u njegovom vlasništvu, pod istim uslovima kako je to propisano u stavu 8 ovog člana.

#### **Sistemi za komunikaciju**

##### **Član 7**

- (1) Ugovorne strane moraju imati pouzdan sistem za komunikaciju kako bi se obezbijedila mogućnost kontinuiranog prenosa podataka i informacija, odnosno nadzora i upravljanja elektroenergetskim sistemom.
- (2) Korisnik prenosnog sistema ne može mijenjati tehničke karakteristike sistema za komunikaciju bez odobrenja CGES-a.
- (3) Ugovorne strane su u obavezi da se međusobno obaveštavaju o namjeri promjene karakteristika svoje komunikacione opreme, kao i o svakoj promjeni na opremi.
- (4) Ugovorne strane su dužne da sistem za komunikaciju, koji služi za prenos podataka i informacija, odnosno nadzor i upravljanje elektroenergetskim sistemom održavaju u ispravnom stanju, svaki u svom objektu.
- (5) Korisnik prenosnog sistema dužan je da u slučaju nastanka kvara na svojoj telekomunikacionoj opremi i/ili prenosnom putu do mjesta priključenja na telekomunikacionu mrežu OPS-a obavijesti OPS. Pružalac usluge je takođe u obavezi da smetnje i prekide na svojoj komunikacionoj opremi prijavi Korisniku prenosnog sistema.

#### **Eksplatacija objekta**

##### **Član 8**

- (1) Sve manipulacije na mjestu priključenja obavlja pogonsko osoblje **[Odabrat: Korisnika ili CGES-a]** **[Odabrat: izuzetak]**
- (2) Manipulacije se vrše po nalozima CGES-a, a u skladu sa Pravilima, i sa Sporazumom o upravljanju postrojenjima koji je dat u Dodatu 5 koji čini sastavni dio ovog Ugovora.

---

<sup>5</sup> Alternativno G: „“

- (3) U Sporazumu o upravljanju objektima su definisana pravila rada na mjestu priključenja u cilju obezbjeđivanja pouzdanog i bezbjednog rada prenosnog sistema i omogućavanja maksimalnog mogućeg korišćenja aparata i uređaja koji pripadaju prenosnom sistemu i sistemu Korisnika.
- (4) Nezavisno od odredbi Sporazuma o upravljanju na mjestu priključenja, CGES ima pravo u svakom momentu, ukoliko to situacija u prenosnom sistemu iziskuje, izdati nalog o promjenama najavljenog režima rada i uklopnih stanja elemenata Korisnika.

#### **Održavanje i sprovođenje mjera zaštite na radu**

##### **Član 9**

- (1) Održavanje aparata i uređaja, u skladu sa standardima i uputstvima proizvođača, obavlja svaka Ugovorna strana za aparate i uređaje koje su u njenom vlasništvu, osim za onaj dio koji je regulisan posebnim ugovorom ukoliko je isti zaključen.
- (2) Korisnik mora omogućiti stručnom osoblju CGES-a pristup do aparata i uređaja koji su u vlasništvu CGES-a, i to:
  - 1) za redovne radeve održavanja 24 sata nakon primljenog obaveštenja od strane CGES-a,
  - 2) za interventne radeve najkasnije 2 sata nakon primljenog obaveštenja od strane CGES-a.
  - 3) CGES mora omogućiti pristup osoblju Korisnika aparatima i uređajima koji su u njegovom vlasništvu, pod istim uslovima kako je to propisano stavom 2 ovog člana.
  - 4) Kada Korisnik ulazi i izvodi radeve na svom dijelu postrojenja koje se nalazi na mjestu priključenja u vlasništvu CGES-a, isti se mora pridržavati pravila zaštite na radu koje utvrđuje CGES.
  - 5) CGES, kada ulazi i obavlja radeve na svom dijelu postrojenja, koje se nalazi na mjestu priključenja u vlasništvu Korisnika, isti se mora pridržavati pravila zaštite na radu koje utvrđuje Korisnik.
  - 6) Detalje vezane za poštovanje mjera zaštite na radu na mjestu priključka, Ugovorne strane će definisati kroz Raspored odgovornosti na mjestu priključenja, koji je dat u Dodatku 6 ovog Ugovora.
  - 7) CGES ima pravo da u bilo koje vrijeme izvrši kontrolu stanja, rezultata ispitivanja i izveštaja o održavanju postrojenja i uređaja Korisnika na mjestu priključenja koje sačinjavaju dio Korisnikovog sistema, kako bi se provjerilo da li se održavanje sprovodi na propisan način.
  - 8) Korisnik ima pravo da u bilo koje vrijeme izvrši kontrolu rezultata ispitivanja i izveštaja o održavanju postrojenja i uređaja koji su vlasništvo CGES-a, a nalaze se na mjestu priključenja, kako bi se provjerilo da li se održavanje sprovodi na propisan način.

#### **Obračunska mjerna mjesta<sup>6</sup>**

##### **Član 10**

- (1) Obračunska mjerna mjesta sa identifikacionim oznakama brojila navedena su u Dodatku broj 7 ovog Ugovora.
- (2) Podaci očitani na obračunskim mjernim mjestima iz stava 1 ovog člana koriste se kao elementi za obračun naknade za uslugu korišćenja prenosnog sistema.
- (3) U slučaju neraspoloživosti ili neispravnosti mjernog sistema na obračunskom mjernom mjestu iz stava 1 ovog člana, obračun naknade će se vršiti na način propisan Pravilima.<sup>7</sup>

#### **Naknada za korišćenje prenosnog sistema**

##### **Član 11**

- (1) Naknadu za korišćenje prenosnog sistema Korisniku usluga, Pružalač usluga obračunaće na osnovu:
  - 1) cijene za angažovani prenosni kapacitet,
  - 2) cijene za opravdane gubitke u prenosnom sistemu,
  - 3) cijene za prekomjerno preuzetu reaktivnu energiju<sup>8</sup>.
- (2) Cijene iz stava 1 ovog člana određuju se u skladu sa aktima Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (dalje u tekstu: Agencija), odnosno aktom kojim se uređuje utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije i aktom kojim se uređuje uvrđivanje cijena, rokova i uslova za pružanje pomoćnih usluga i usluga balansiranja prenosnog sistema električne energije.

#### **Cijene i obračunski period**

##### **Član 12**

- (1) Obračun naknade za uslugu korišćenja prenosnog sistema vrši se u skladu sa odlukom Agencije kojom se utvrđuje regulatorno dozvoljeni prihod i cijene za korišćenje prenosnog sistema električne energije.
- (2) Obračunski period počinje prvog dana u mjesecu u 00:00, a završava se posljednjeg dana u mjesecu u 24:00 sata.

#### **Izveštaj o realizaciji isporuke**

##### **Član 13**

- (1) Pružalač usluge dostavlja Korisniku usluge izveštaj o realizaciji isporuke električne snage i energije (aktivne i reaktivne) na osnovu podataka iz člana 10, stav 2 ovog Ugovora.
- (2) Korisnik usluge ima pravo da odredi predstavnika koji će prisustovati preuzimanju mjernih podataka i izradi izveštaja iz stava 1 ovog člana<sup>9</sup>.

<sup>6</sup> Alternativno G: „Obračunski elementi“

<sup>7</sup> Alternativno G: „Elementi za obračun usluge korišćenja prenosne mreže su ugovorena snaga iz člana 5 stav 2 ovog Ugovora i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije koju plaćaju proizvođači“

<sup>8</sup> Alternativno G: „“

- (3) Ugovorne strane su dužne da usaglase izještaj iz stava 1 ovog člana do trećeg radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec.
- (4) U slučaju da ne usaglase izještaj, za potrebe realizacije ovog Ugovora, Ugovorne strane će koristiti mjesечni izještaj pripremljen od strane Pružaoca usluge.

### **Obračun za usluge korišćenja**

#### **Član 14**

- (1) Pružalac usluge obračunava Korisniku usluge naknadu za uslugu korišćenja prenosnog sistema na način utvrđen odlukom Agencije kojom se utvrđuje regulatorno dozvoljeni prihod i cijene za korišćenje prenosnog sistema električne energije.
- (2) U slučaju prekida napajanja Korisnika usluge, period oporavka potrošnje u trajanju od 4 sata izuzima se iz obračuna vršnog opterećenja.<sup>10</sup>

### **Obračun za prekomjerno preuzetu reaktivnu energiju**

#### **Član 15**

Pružalac usluge će Korisniku obračunati naknadu za prekomjeno preuzetu reaktivnu energiju na način utvrđen odlukom Agencije kojom se utvrđuju cijene za pomoćne usluge i usluge balansiranja .<sup>11</sup>

### **Fakturisanje i plaćanje**

#### **Član 16**

- (1) Pružalac usluge će naknadu iz čl.15 i 16<sup>12</sup> ovog Ugovora u obračunskom periodu fakturisati Korisniku usluge nakon isteka mjesечnog obračunskog perioda, do desetog dana u mjesecu za prethodni mjesec.
- (2) Fakturna za usluge iz stava 1 ovog člana se dostavlja u elektronskom obliku na elektronsku adresu Korisnika naznačenu u Dodatku broj 8 – Lista autorizovanog osoblja.
- (3) Korisnik usluge ima pravo prigovora na ispostavljenu fakturu iz stava 1 ovog člana u roku od tri dana od dana prijema fakture.
- (4) Pružalac usluge je obavezan odlučiti po prigovoru iz stava 3 ovog člana u roku od tri dana od dana prijema prigovora.
- (5) Korisnik usluge je dužan da plati Pružaocu usluge fakturisani iznos iz stava 1 u roku od osam dana od dana dostavljanja fakture, ukoliko prigovor iz stava 3 ovog člana nije podnijet, odnosno u roku od tri dana od dana usaglašavanja spornog dijela fakture između Pružaoca usluge i korisnika ukoliko je prigovor podnijet. Ukoliko Ugovorne strane ne usaglase sporni dio fakture u roku od 60 dana, Ugovorne strane u cilju konačnog rješavanja spornog dijela fakture, imaju pravo pokrenuti spor pred nadležnim organom.
- (6) U slučaju kašnjenja u plaćanju naknada iz stava 1 ovog člana, Korisnik usluge je dužan da plati Pružaocu usluge zateznu kamatu u skladu sa zakonom.

### **Finansijske garancije i drugi oblici obezbjeđenja**

#### **Član 17**

- (1) Finansijske garancije i drugi oblici obezbjeđenja potraživanja su bankarska garancija, namjenski (garantni depozit), mjenice i druga sredstva obezbjeđenja potraživanja u skladu sa zakonom.<sup>13</sup>
- (2) Korisnik usluge je dužan da priloži Pružaocu usluge [unijeti finansijske garancije i/ili drugo sredstvo obezbjeđenja] najkasnije 15 dana od dana zaključenja ugovora.
- (3) Ako Korisnik usluge ne priloži [unijeti finansijske garancije i/ili drugo sredstvo obezbjeđenja] u skladu sa stavom 2 ovog člana, Pružalac usluge zadržava pravo da, bez odgovornosti za eventualne štete koje mogu nastupiti za Korisnika usluge raskine ovaj Ugovor uz prethodno obavještenje Korisnika usluge o raskidu ugovora.
- (4) Pružalac usluge može aktivirati [unijeti finansijske garancije i/ili drugo sredstvo obezbjeđenja] u slučaju da Korisnik usluge ne izvršava ili neuredno izvršava svoje obaveze po ovom Ugovoru.
- (5) Korisnik usluge je dužan da obezbijedi finansijske garancije i/ili druge oblike obezbjeđenja potraživanja za period trajanja ugovora i dva mjeseca nakon isteka perioda na koji je ugovor zaključen, odnosno od \_\_\_\_do \_\_\_\_ [unijeti datum].

### **Bankarska garancija**

#### **Član 18**

- (1) *Korisnik usluge je dužan da priloži bankarsku garanciju u korist Pružaoca usluge, plativu na prvi poziv i bez prava na prigovor i izdatu od strane banke koja ima koeficijent solventnosti, u poslednjem dostupnom revizorskem izještaju, u skladu sa propisima utvrđenim od strane Centralne banke Crne Gore.*
- (2) *Pružalac usluge treba da utvrdi sadržaj bankarske garancije i isti je Dodatak broj 9 ovog Ugovora.*
- (3) *Iznos prve bankarske garancije, sa periodom trajanja od šest mjeseci od dana početka primjene ovog Ugovora, je određen na nivou dvomjesečne naknade za korišćenje prenosnog sistema, procijenjen od strane Pružaoca usluge, koju bi Korisnik usluge bio dužan da platiti u slučaju da koristi sistem u skladu sa odredbama ovog Ugovora, i iznosi [unijeti: vrijednost garancije].*

<sup>9</sup> Alternativno G: „

<sup>10</sup> Alternativno G: „

<sup>11</sup> Alternativno G: „Pružalac usluge će Korisniku dostaviti obračun naknade za prekomjerno preuzetu reaktivnu energiju na način utvrđen Metodologijom, na osnovu kojeg će se utvrditi iznos naknade koji po ovom osnovu pripada Pružaocu usluge.“

<sup>12</sup> Alternativno G: „umanjenu za iznos nakanade iz čl. 11“

<sup>13</sup> U zavisnosti od priloženog sredstva obezbjeđenja na snazi su odredbe ovog Ugovora koje se odnose na priloženo sredstvo obezbjeđenja, dok se odredbe ovog Ugovora koje se odnose na ostala sredstva obezbjeđenja brišu.

- (4) **Ugovorne strane su saglasne da po isteku pet mjeseci trajanja garancije izvrše reviziju priložene garancije i da utvrde vrijednost nove garancije u iznosu dvostrukog prosjeka mjesecnih fakturna izdatih u skladu sa ovim ugovorom u prethodnih pet mjeseci.**
- (5) **Korisnik usluge je dužan da obnavlja bankarsku garanciju, pri čemu ista mora da stupa na snagu do dana isteka prethodne bankarske garancije, i mora imati period trajanja od najmanje šest mjeseci.**
- (6) **Ukoliko usled neizmirenih finansijskih obaveza od strane Korisnika usluga, Pružalač usluge aktivira bankarsku garanciju, Korisnik usluge je dužan da u roku od pet dana dostavi novu bankarsku garanciju u korist Pružaoca usluge, koja mora imati iste uslove kao prethodna i koja stupa na snagu odmah.**

#### **Depozit**

##### **Član 18**

- (1) **Korisnik usluge je dužan da u korist Pružaoca usluge deponuje namjenska (garantna) sredstva na računu posebne namjene u banci koja ima koeficijent solventnosti, u poslednjem dostupnom revizorskom izvještaju, u skladu sa propisima utvrđenim od strane Centralne banke Crne Gore.**
- (2) **Prvi namjenski (garantni) depozit, sa periodom trajanja od šest mjeseci od dana početka primjene ovog Ugovora, mora da bude u iznosu od najmanje tromjesečne naknade za korišćenje prenosnog sistema, procijenjenog od strane Pružaoca usluge, koje bi Korisnik usluge bio dužan da plati u slučaju da koristi sistem u skladu sa odredbama ovog Ugovora, i iznosi [unijeti: vrijednost depozita].**
- (3) **Korisnik usluge, Pružalač usluge i banka dužni su da sačine trilateralni sporazum o upravljanju računom posebne namjene iz stava 1 ovog člana.**
- (4) **Pružalač usluge i Korisnik usluge su saglasni da će sva sredstva (tj. kamate) i/ili troškovi koji proizilaze iz vlasništva nad računom posebne namjene iz stava 1 ovog člana, ići u korist i/ili na teret Korisnika usluge.**
- (5) **U slučaju neizmirenih finansijskih obaveza od strane Korisnika usluge, Pružalač usluge ima pravo da na prvi pisani zahtjev upućen prema banci sa računa posebne namjene izvrši naplatu iznosa koji potražuje od Korisnika usluge.**
- (6) **U slučaju izvršenja naplate iz stava 5 ovog člana, Korisnik usluge je dužan da u roku od pet dana deponuje novčana sredstva na račun posebne namjene na način definisanim ovim članom.**
- (7) **Namjenski (garantni) depozit ne može biti oročen na period manji od šest mjeseci i mora biti u visini trostrukog prosjeka mjesecnih fakturna izdatih u prethodnih pet mjeseci u skladu sa ovim ugovorom.**
- (8) **Korisnik usluge je dužan da obnovi deponovana sredstva na računu posebne namjene u iznosu obračunatom u skladu sa stavom 7 ovog člana prije isteka garantnog perioda prethodno deponovanog namjenskog (garantnog) depozita.**

#### **Mjenice**

##### **Član 18**

- (1) **Korisnik usluge je dužan da Pružaocu usluge kao sredstvo obezbjeđenja potraživanja za obaveze koje proizilaze iz ovog Ugovora dostavi 12 (dvanaest) mjenica i 12 (dvanaest) mjeničnih ovlašćenja za svaku mjenicu pojedinačno, najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora.**
- (2) **Ako Korisnik usluge ne priloži u skladu sa stavom 2 ovog člana, mjenice i mjenična ovlašćenja, Pružalač usluge zadržava pravo da, bez odgovornosti za eventualne štete koje mogu nastupiti za Korisnika usluge raskine ovaj Ugovor uz prethodno obavještenje Korisnika usluge o raskidu ugovora.**
- (3) **Pružalač usluge može aktivirati dostavljene mjenice u slučaju da Korisnik usluge ne izvršava ili neuredno izvršava svoje obaveze po ovom Ugovoru.**
- (4) **Korisnik usluge je dužan da obezbijedi mjenice i mjenična ovlašćenja za period trajanja ovog Ugovora, odnosno do konačnog namirenja svih obaveza po ovom Ugovoru.**

#### **Druga sredstva obezbjeđenja**

##### **Član 18**

- (1) **Druge sredstva obezbjeđenja, odnosno [unijeti naziv sredstva obezbjeđenja], Korisnik usluge prilaže u iznosu od najmanje tromjesečne naknade za korišćenje prenosnog sistema procijenjene od strane Pružaoca usluge, odnosno [unijeti iznos].**
- (2) **Ako usled neizmirenih finansijskih obaveza od strane Korisnika usluge Prižalac usluge aktivira sredstva obezbjeđenja iz stava 1 ovog člana, Korisnik usluge je dužan da u roku od 15 dana priloži finansijske garancije ili druge oblike obezbjeđenja potraživanja u korist Pružaoca usluge u iznosu iz stava 1 ovog člana.**

#### **Finansijske kompenzacije**

##### **Član 19**

Utvrđivanje i plaćanje eventualnih finansijskih kompenzacija, po osnovu neispunjavanja minimuma kvaliteta i snabdijevanja električnom energijom od strane operatora sistema, vrši u skladu sa Zakonom i pravilima kojima se uređuje minimum kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom, a na osnovu utvrđene odgovornosti CGES, uz pružanje dokaza da je izvršena isplata finansijske kompenzacije prema korisniku prenosnog sistema

#### **Slučajevi prekida pružanja usluge**

##### **Član 20**

- (1) CGES ima pravo, bez svoje odgovornosti, da prekine pružanje usluge korišćenja prenosnog sistema:
- 1) u slučajevima predviđenim Zakonom i Pravilima;
  - 2) po nalogu ili uputstvu nadležnog organa;
  - 3) u slučajevima neizvršavanja ugovorenih obaveza u ugovorenim rokovima;

- 4) u slučaju bilo kakve neovlašćene izmjene tehničkih parametara u odnosu na one prema kojima je izvršeno priključenje;
  - 5) u slučaju oduzimanja licence Korisniku;
  - 6) ako Korisnik prekrši odredbe ovog Ugovora, čije kršenje može imati negativan uticaj na pouzdanost i/ili sigurnost funkcionisanja prenosnog sistema;
  - 7) ako Korisnik odbije pristup CGES-u u cilju očitavanja i kontrole na komercijalnim mjernim uređajima;
  - 8) u slučaju raskida ili isteka ovog Ugovora.
- (2) CGES će bez svoje odgovornosti prekinuti pružanje usluge korišćenja prenosnog sistema kada Korisnik usluge nema zaključen ugovor o snabdijevanju, odnosno ukoliko električnu energiju nabavlja na tržištu, nema ugovor o kupovini električne energije najkasnije do 23:00 sati dana prije početka potrošnje električne energije koju nabavlja, bez obzira na postojanje zaključenog ugovora o priključenju na prenosni sistem električne energije, pri tom vodeći računa o tehničko-eksploatacionim karakteristikama objekta korisnika.
- (3) CGES ima pravo, bez svoje odgovornosti, da privremeno prekine pružanje usluge korišćenja prenosnog sistema Korisnika u svako vrijeme, bez prethodnog pisanih obavještenja, u sljedećim okolnostima:
- 1) sprječavanja prijetećih opasnosti po zdravlje i sigurnost ljudi i uređaja,
  - 2) tehničkih kvarova na objektima Korisnika koji ugrožavaju pouzdan rad prenosnog sistema,
  - 3) neispunjavanja naloga CGES-a, izdatog u skladu sa važećim regulativom i ovim Ugovorom, od strane operativnog osoblja Korisnika,
  - 4) drugih okolnosti izvan kontrole CGES-a koje nijesu rezultat bilo kakve namjerne aktivnosti ili kršenja ovog Ugovora i ne podliježu planiranju, i
  - 5) više sile.
- (4) U slučajevima iz stavova 1 i 2 ovog člana, Korisnik nema pravo na obeštećenje od CGES-a po osnovu troškova ili eventualne štete, povezanih ili proisteklih iz isključenja.
- (5) CGES obaveštava Korisnika o isključenjima iz stava 1 ovog člana u razumnom roku, a najkasnije neposredno prije isključenja, a o isključenju iz stava 2 ovog člana neposredno nakon isključenja ili prije isključenja ukoliko je to moguće.
- (6) Po otklanjanju razloga koji su doveli do isključenja Korisnika CGES će omogućiti ponovno uključenje objekta Korisnika u najkraćem roku.
- (7) Korisnik ima pravo da isključi dio svog objekta ili kompletan objekat sa prenosnog sistema u cilju sprečavanja prijetećih opasnosti po zdravlje ljudi i sigurnost ljudi i uređaja uz obavezu da o tome obavijesti CGES u razumnom roku.

### **Komunikacija i razmjena informacija**

#### **Član 21**

- (1) Ugovorne strane su saglasne da informacije date u ovom Ugovoru smatraju povjerljivim i da ih ne otkrivaju trećim licima osim svojim pravnim i finansijskim savjetnicima, revizorima, korespondentnoj banci, državnom ili nadzornom organu koji je nadležan za tu Ugovornu stranu ili ako se to može zahtijevati po zakonu ili nekom drugom propisu.
- (2) Svaka Ugovorna strana će prije otkrivanja povjerljivih informacija zatražiti da to saglasnost u pisanoj formi od druge Ugovorne strane.
- (3) Ugovorne strane su saglasne da obavještenja u vezi sa ovim Ugovorom vrše u pisanim oblicima, preporučenim pismom uz potvrdu prijema, ličnim uručenjem uz dokaz o uručenju (potpis o prijemu), faksom ili elektronskom poštom uz potvrdu prijema.
- (4) Razmjenu svih neophodnih informacija u toku važenja ovog Ugovora Ugovorne strane će definisati kroz Protokol za razmjenu informacija, podataka i izvještaja u Dodatku broj 10, koji je sastavni dio ovog Ugovora.
- (5) Sve informacije koje utiču na rad, spremnost za rad, posebne događaje i interventno održavanje aparata i uređaja, navedenih u članu 9 ovog Ugovora, razmjenjuju se između odgovornih predstavnika Ugovornih strana u pisanim oblicima na adresu, internet adresu ili telefax, u skladu sa stavom 3 ovog člana.
- (6) U slučajevima izdavanja uputstava za rad i obavještenja, potvrđivanja prijema istih i obavještanja o trenutnim radnim stanjima može biti međusobna komunikacija i preko telefona, pri čemu moraju biti sva uputstva i obavještenja navedena i u knjizi depeša, a takođe mora biti obezbijeđeno i snimanje svih telefonskih razgovora.
- (7) Odgovorni predstavnici Ugovornih strana odnosno njihova ovlašćena lica moraju biti stalno dostupni na adresama odnosno telefonskim brojevima, navedenim u stavu 8 ovog člana.
- (8) Podaci o ovlašćenim licima za upravljanje uređajima i za manipulacije su dati u Dodatku broj 6 – Raspored odgovornosti na mjestu priključenja.

### **Više sile**

#### **Član 22**

- (1) Ugovorne strane se oslobođaju izvršenja obaveza po ovom Ugovoru za vrijeme trajanja više sile.
- (2) Pod višom silom u smislu ovog Ugovora podrazumijevaju se prirodni događaji koji imaju karakter elementarnih nepogoda (poplave, zemljotresi, požari, atmosferska pražnjenja, vjetrovi, posolica, led i snijeg koji prevazilaze projektovane vrijednosti parametara utvrđenih tehničkim standardima za određeni objekat ili opremu nadležnog operatora i sl.) koji se nijesu mogli predvidjeti, sprječiti, izbjegići ili otkloniti preduzimanjem mjera koje se primjenjuju u cilju očuvanja sigurnog i pouzdanog rada elektroenergetskog sistema, a koji se utvrđuje na osnovu izvještaja nadležnog državnog organa, kao i u slučajevima vanrednog stanja ili ratnih dejstava i mera uvedenih na osnovu odluka nadležnih državnih organa.
- (3) Ugovorna strana koja se poziva na dejstvo više sile dužna je da drugoj Ugovornoj strani bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri radna dana, dostavi pisano obavještenje navodeći karakter i početak dejstva više sile.

- (4) Na isti način vrši se obavlještavanje o prestanku dejstva više sile.
- (5) Ugovorna strana koja se poziva na dejstvo više sile, istu dokazuje na zahtjev druge ugovorne strane, ali postupak dokazivanja ni u kom slučaju ne ometa dalje izvršenje ovog Ugovora.

### **Oslobađanje korisnika od odgovornosti**

#### **Član 23**

Ugovorna strana neće biti odgovorna za propuste u izvršenju bilo koje od svojih ugovornih obaveza ukoliko je neizvršenje prouzrokovano dejstvom više sile, za vrijeme trajanja više sile i razuman period nakon prestanka dejstva koji je potreban Ugovornoj strani da nastavi sa izvršenjem ugovornih obaveza, odnosno da otkloni posljedice dejstva više sile.

### **Kašnjenje u obavlještavanju o nastanku više sile**

#### **Član 24**

Ugovorna strana koja u roku iz člana 22, stav 3 ovog Ugovora ne obavijesti drugu ugovornu stranu, nema pravo da se poziva na višu silu kao razlog za neizvršenje svojih ugovornih obaveza.

### **Osiguranje**

#### **Član 25**

- (1) Ugovorne strane će pri realizaciji ovog Ugovora primjenjivati sopstvene politike osiguranja.
- (2) Na zahtjev jedne Ugovorne strane, druga Ugovorna strana je dužna da joj dostavi polise osiguranja iz stava 1 ovog člana.

### **Raskid ugovora**

#### **Član 26**

- (1) Svaka Ugovorna strana može raskinuti ovaj Ugovor u slučaju da druga Ugovorna strana ne ispunjava ugovorne obaveze.
- (2) CGES može jednostrano raskinuti ugovor u slučaju ugrožavanja sigurnosti rada sistema i sigurnosti snabdijevanja ostalih korisnika, zbog rada Korisnika u suprotnosti sa Pravilma i ovim Ugovorom.
- (3) Ugovorna strana koja pokreće postupak raskida ovog Ugovora dužna je obavještenje o namjeri raskida proslijediti drugoj strani putem preporučenog pisma uz potvrdu prijema.
- (4) Raskid stupa na snagu prvog narednog radnog dana po isteku roka od 60 dana od dana prijema obavještenja o namjeri raskida, ukoliko Ugovorna strana koja ne ispunjava svoje obaveze ne odgovori ili ne počne da ispunjava svoje obaveze ili ne dokaže da je do nemogućnosti ispunjenja došlo uslijed dejstva više sile.
- (5) Rok iz stava 4 ovog člana može se skratiti, a posebno u slučaju ako je zbog neizvršenja ugovornih obaveza ugrožena bezbjednost ljudi i/ili imovine i/ili sigurnost snabdijevanja. Rok za raskid Ugovora u ovom slučaju navodi se u obavještenju koje se upućuje faksom i potvrđuje preporučenim pismom sa potvrdom prijema.
- (6) U slučaju raskida Ugovora Korisnik se isključuje sa prenosnog sistema počev od dana stupanja na snagu raskida ovog Ugovora.

### **Izmjene ugovora**

#### **Član 27**

- (1) Ukoliko za vrijeme važenja ovog Ugovora dođe do promjene zakonskih i drugih propisa na kojima se temelji ovaj Ugovor, Ugovorne strane će aneksom upodobiti ovaj Ugovor sa promijenjenim zakonskim, odnosno podzakonskim i drugim propisima.
- (2) Ukoliko bilo koja odredba ovog Ugovora ili njegova dopuna jesu ili postanu nevažeće te odredbe će se smatrati posebnim odredbama i neće uticati na važenje ostalih odredbi.
- (3) U slučaju iz stava 2 ovog člana, Ugovorne strane će sporazumno utvrditi jednu ili više odredbi koje imaju isto ili približno isto dejstvo, kao zamjenu za nevažeće odredbe, uzimajući u obzir namjere ovog Ugovora.
- (4) Sve izmjene ili dopune ovog Ugovora realizuju se aneksom Ugovora, koji se sačinjava u istom broju istovjetnih i originalnih primjeraka kao osnovni ugovor.

### **Rješavanje sporova**

#### **Član 28**

- (1) Eventualne sporove koji nastanu u vezi sa tumačenjem ili primjenom ovog Ugovora, Ugovorne strane će nastojati da riješi sporazumno.
- (2) U tu svrhu, Ugovorna strana koja inicira pregovore je dužna da dostavi drugoj Ugovornoj strani preporučeno pismo sa potvrdom prijema sljedećeg sadržaja:
  - 1) pozivnu identifikaciju Ugovora (naziv i datum potpisivanja);
  - 2) predmet spora i kratak opis trenutnog stanja;
  - 3) datum i mjesto sastanka radi postizanja sporazumnog rešenja.
- (3) U slučaju da se nastali spor ne može riješiti sporazumno, Ugovorne strane spor rješavaju pred Regulatornom agencijom za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, ako Ugovorne strane povjere rješavanje spora Agenciji, u protivnom spor se rješava pred Privrednim sudom Crne Gore u Podgorici.
- (4) Ugovorne strane ovim putem ugovaraju da svaka od ugovornih strana do donošenja odluke agencije iz stava 3 ovog člana, može da odustane od rješavanja spora kod agencije, pa u tom slučaju ugovaraju nadležnost Privrednog suda Crne Gore u Podgorici.

**Dodaci  
Član 29**

(1) Sastavni dio ovog Ugovora čine sljedeći prilozi:

- 1) Dodatak 1: Ugovorena snaga
- 2) Dodatak 2: Iznosi raspoloživih snaga na mjestima priključenja
- 3) Dodatak 3: Jednopolna šema
- 4) Dodatak 4: Tehničke i eksplotacione karakteristike
- 5) Dodatak 5: Sporazum o upravljanju postrojenjima
- 6) Dodatak 6: Raspored odgovornosti na mjestu priključenja
- 7) Dodatak 7: Obračunska mjerama mjesta<sup>14</sup>
- 8) Dodatak 8: Lista autorizovanog osoblja
- 9) Dodatak 9: Tekst bankarske garancije
- 10) Dodatak 10: Protokol za razmjenu informacija
- 11)

**Završne odredbe  
Član 30**

Ovaj Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme, a primjenjivaće se od [Unijeti: početak] godine, do [Unijeti: završetak] godine. Ugovor je sačinjen u šest istovjetnih i originalnih primjeraka, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po tri primjerka.

U Podgorici, dana **[Unijeti: Datum]** godine,

**Pružalac usluge**

Izvršni direktor  
**[Unijeti: Ime i prezime]**

**Korisnik usluge**

Izvršni direktor  
**[Unijeti: Ime i prezime]**

---

<sup>14</sup> Aternativa G: „Mjerna mjesta za potrebe izvještavanja“

### **Dodatak 1: Ugovorena snaga**

**Dodatak 2: Iznosi raspoloživih snaga na mjestima priključenja**

**Dodatak 3: Jednopolna šema**

**Dodatak 4 : Tehničke i eksploatacione karakteristike objekta**

**Opšti podaci postrojenja:**

1.	Snaga (aktivna i cos φ) priključenja na sistem	
2.	Mjesto priključka	
3.	Naponski nivo priključka	
4.	Koordinacija izolacije	
5.	Jednopolne šeme postojećeg i novog stanja	
6.	Šeme zaštite	
7.	Maksimalna i minimalna snaga kratkog spoja	
8.	Uslovi automatske sinhronizacije	
9.	Prisutnost viših harmonskih komponenti i komponenti flikera	
10.	Isklopna snaga	
11.	Načini uzemljenja neutralne tačke	
12.	Minimalni i maksimalni napon u radu, trajanje i nivo kratkotrajnih prekoračenja minimalnih i maksimalnih vrijednosti	
13.	Tip i obim izmjena reaktivne snage te potrebnih rezervi po reaktivnoj snazi koje korisnik sistema mora ugraditi u svoje naprave.	
14.	Šeme naponske regulacije (referentna vrijednost, tačnost, brzina, rad pri smetnjama)	
15.	Način uključenja u plan podfrekventnog rasterećenja i ograničenja pri nedostatku energije na tržištu energije	
16.	Način uključenja u obezbjeđivanje pomoćnih usluga	
17.	Podaci o zaštitnoj, mjerenoj i informacijskoj opremi i brojilima	
18.	Način mjerjenja i prenosa trenutnih mjerjenih vrijednosti električnih varijabli, koje odredi OPS	
19.	Preduzete mjere u slučaju velikih smetnji	

**Tabela 1: Dalekovod (za direktnе potrošače, ako imaju unutrašnje VN dalekovode)**

<b>Opšti podaci</b>		
1.	Naziv dalekovoda	
2.	Godina izgradnje i rekonstrukcije	
3.	Vlasništvo dalekovoda, lokacija razgraničenja vlasništva te granice održavanja	
<b>Konstrukcijske karakteristike</b>		
4.	Konfiguracija dalekovoda – skica	
5.	Rastojanje od ose stuba do faznih provodnika i zaštitnog užeta	a <sub>1,2,3, a<sub>4</sub></sub>
6.	Visina faznih provodnika i zaštitnog užeta od zemlje	h <sub>1,2,3, h<sub>4</sub></sub>
7.	Provjes	f
8.	Presjek i materijal faznih provodnika i zaštitnog užeta	A
9.	Broj strujnih krugova	
10.	Broj provodnika po fazi	
11.	Broj i lokacija stubova	
12.	Srednje rastojanje između stubova	I <sub>sr</sub>
13.	Dužina trase	I
14.	Dužina dalekovodnog užeta	L
15.	Optika u zaštitnom užetu (DA/NE)	
16.	Podaci o izolacijskom (ovjesnom) materijalu	
<b>Električne karakteristike</b>		
17.	Nazivna struja	I <sub>n</sub>
18.	Nazivni napon	U <sub>n</sub>
19.	Pravidna snaga	S <sub>n</sub>
20.	Snaga punjenja	Q <sub>p</sub>
21.	Termička struja (zimi, ljeti)	I <sub>th</sub>
22.	Termička snaga (zimi, ljeti)	S <sub>th</sub>

23.	Maksimalna dozvoljena temperatura provodnika	g	°C	
24.	Talasni otpor	Z <sub>v</sub>	Ω	
25.	Pozitivni omski otpor	R <sub>1</sub>	Ω	
26.	Pozitivna reaktansa	X <sub>1</sub>	Ω	
27.	Pozitivna kapacitivnost	C <sub>1</sub>	μF	
28.	Shuntna provodnost	G	mS	
29.	Nulta omska otpornost	R <sub>0</sub>	Ω	
30.	Nulta reaktansa	X <sub>0</sub>	Ω	
31.	Nulta kapacitivnost	C <sub>0</sub>	μF	
32.	Pozitivna međusobna omska otpornost	R <sub>1m</sub>	Ω	
33.	Pozitivna međusobna reaktansa	X <sub>1m</sub>	Ω	
34.	Nulta međusobna omska otpornost	R <sub>0m</sub>	Ω	
35.	Nulta međusobna reaktansa	X <sub>0m</sub>	Ω	
36.	Granica kratkospojne snage na početku dalekovoda	S <sub>ks_max_p</sub>	MVA	
37.	Granica kratkospojne snage na kraju dalekovoda	S <sub>ks_max_k</sub>	MVA	
38.	Redukcijski faktor	r		

#### Pripadajuće DV polje

39.	Naziv DV polja
40.	Godina izgradnje
41.	Vlasništvo i održavanje polja

#### Tehnički podaci pripadajućih polja – nazivna struja elemenata

42.	Q <sub>0</sub> , Q <sub>1</sub> (Q <sub>2</sub> , Q <sub>3</sub> ), Q <sub>7</sub> , Q <sub>8</sub> , Q <sub>9</sub> ... (nazivna struja, godina proizvodnje)
43.	Strujni transformator (primarni prenosni odnos, maksimalna struja)
44.	Naponski transformator
45.	Prenaponski odvodnici

#### Podaci o relejnim zaštitnim uređajima u poljima

46.	Vrsta zaštite (nabrojati)
47.	APU (aktiviran: da/ne)
48.	Zaštita pred preopterećenjem (pri kojoj vrijednosti struje i vremenu će DV ispasti)
49.	Mogućnost lokacije greške (da/ne)
50.	Prenos kriterijuma distantne zaštite (da/ne)

#### Podaci o napravama za daljinsko upravljanje u poljima

51.	Tip mjernog pretvarača
52.	Tip naprava za daljinsko upravljanje
53.	Smjer daljinskog prenosa
54.	Mogućnost i podešeni parametri sinhronizacije

#### Podaci o uređajima za obračunska mjerjenja u poljima

55.	Tip brojila aktivne energije
56.	Tip brojila reaktivne energije
57.	Tip obračunskog registrаторa
58.	Smjer daljinskog prenosa

**Tabela 2: Transformator**

Opšti podaci				
1.	Naziv transformske stanice			
2.	Godina izgradnje i rekonstrukcije			
3.	Vlasništvo i održavanje transformatora			
4.	Tip transformatora			
Električne karakteristike				
5.	Broj namotaja (dva, tri)			
6.	Nazivna prividna snaga primarnog, sekundarnog i tercijernog namotaja	S <sub>n_1,2,3</sub>	MVA	

7.	Nazivni napon primarnog, sekundarnog i tercijernog namotaja	$U_{n\_1,2,3}$	kV+/-%	
8.	Maksimalni napon primarnog, sekundarnog i tercijernog namotaja	$U_{max\_1,2,3}$	kV	
9.	Nazivna struja primarnog, sekundarnog i tercijernog namotaja	$I_{n\_1,2,3}$	A	
10.	Granica kratkospojne snage na primarnoj, sekundarnoj i tercijernoj strani	$S_{ks\_max\_1,2,3}$	MVA	
11.	Frekvencija	f	Hz	
12.	Spoj			
13.	Uzemljenje neutralne tačke (ne / fiksno / preko rastavljača)			
14.	Tip i gubici hlađenja	$P_n$	kW	
<b>Gubici u pojedinim namotajima (primara, sekundara, tercijera)</b>				
15.	Gubici u praznom hodu (u gvožđu $P_{fe}$ )	$P_0$	kW	
16.	Gubici pri kratkom spoju (u bakru $P_{cu}$ )	$P_k$	kW	
17.	Struja praznog hoda	$i_0$	%	
18.	Naponi kratkog spoja između pojedinih namotaja (prim-sek, prim-terc, sek-terc) pri najnižem, srednjem i najvišem odcjepu	$u_k$	%	
<b>Regulacija napona</b>				
19.	Tip regulacije namotaja (prim, sek, terc)			
20.	Broj stepeni i veličina stepena na regulacijskoj strani		%	
21.	Najniži, srednji i najviši odcjep			
22.	Dodati napon pri najnižem / najvišem odcjepu (npr. -20% / +20%)	$U_{min, max}$	% / kV	
23.	Otpornosti i reaktanse svih namotaja (direktne, inverzne i nulte – pri kratkom spoju i praznom hodu) te uzemljenja	R, X	$\Omega$	
<b>Pripadajuća transformatorska polja</b>				
24.	Naziv polja			
25.	Godina izgradnje			
26.	Vlasništvo i održavanje polja			
<b>Tehnički podaci elemenata pripadajućih transformatorskih polja</b>				
27.	$Q_0, Q_1 (Q_2, Q_3), Q_8\dots$ (tip prekidača, nazivna struja, godina proizvodnje)			
28.	Strujni transformator (primarni prenosni odnos, maksimalna struja)			
29.	Naponski transformator			
30.	Prenaponski odvodnici			
<b>Podaci o relajnim zaštitnim uređajima u poljima</b>				
31.	Vrsta zaštite (nabrojati)			
32.	Zaštita pred preopterećenjem (pri kojim vrijednostima struje i vremenu će TR ispasti)			
<b>Podaci o uređajima za daljinsko upravljanje u poljima</b>				
33.	Tip mjernog pretvarača			
34.	Tip naprava za daljinsko upravljanje			
35.	Smjer daljinskog prenosa			
36.	Mogućnost i podešeni parametri sinhronizacije			
<b>Podaci o uređajima za obračunska mjerena u poljima</b>				
37.	Tip brojila aktivne energije			
38.	Tip brojila reaktivne energije			
39.	Tip obračunskog registrаторa			
40.	Smjer daljinskog prenosa			

Tabela 3: Agregat (generator + pobudni dio + turbina)

<b>Opšti podaci</b>			
1.	Vlasnik		
2.	Lokacija		
3.	Godina izgradnje i rekonstrukcije		
<b>Generator i pobuda</b>			
4.	Tip generator		
5.	Nazivna prividna snaga agregata	$S_n$	MVA
6.	Nazivna aktivna snaga	$P_n$	MW
7.	Nazivni napon na stezaljkama generatora	$U_n$	kV
8.	Nazivna struja	$I_n$	A
9.	Nazivni faktor snage	$\cos \varphi$	
10.	Frekvencija	$f$	Hz
11.	Nazivna brzina obrtanja rotora	$n_n$	o/min
12.	Nazivna aktivna snaga generatora na stezaljkama (turbina + generator)	$P_{st\_max}$	MW
13.	Najviša dozvoljena aktivna snaga generatora	$P_{max}$	MW
14.	Najniža dozvoljena aktivna snaga generatora	$P_{min}$	MW
15.	Prigušni namotaj (da/ne)		
16.	Sudjelovanje u sekundarnoj regulaciji (da/ne)		
17.	Mogućnost startanja bez vanjskog napona (da/ne)		
<b>Pobuda</b>			
18.	Pobudna struja za nazivni napon statora u praznom hodu	$I_{m0}$	A
19.	Pobudna struja pri nazivnom opterećenju statora	$I_{mk}$	A
20.	Pobudna struja pri $I_n, U_n, \cos \varphi = 1$	$I_{mn0}$	A
21.	Stanje pri kratkom spoju sinhronne maštine	SRC	
<b>Računarski model i parametri pobudnog sistema</b>			
22.	Vrsta, tip		
23.	Nazivna snaga pobude	$P_{nu}$	kW
24.	Nazivni napon pobude	$U_{nu}$	V
25.	Nazivna pobudna struja	$I_{nu}$	A
26.	Maksimalni napon pobude (krovni napon)	$U_{u\_max}$	kV
27.	Minimalni napon pobude	$U_{u\_min}$	kV
28.	Pojačanje sistema pobude	$K_A$	
29.	Obim regulacije		%
30.	Stabilizator (eng. Power System Stabiliser) da/ne		
<b>Turbina</b>			
31.	Tip i šema turbine		
32.	Nazivna snaga turbine	$P_n$	MW
33.	Maksimalna aktivna snaga na osi agregata	$P_{max}$	MW
34.	Minimalna aktivna snaga na osi agregata	$P_{min}$	MW
35.	Ograničenje gradijenta pri dizanju snage	$G_d$	MW/s
36.	Ograničenje gradijenta pri spuštanju snage	$G_s$	MW/s
37.	Tip i šema turbinskog regulatora		
38.	Regulacijska energija agregata	$K_T$	MW/Hz
39.	Stalna statika turbinskog regulatora	s	%
40.	Mrvla zona regulatora (eng. Zero Suppression)	$\Delta f$	+/- mHz
41.	Vremenska konstanta turbinskog regulatora	$T_c$	s
<b>Ostali podaci agregata</b>			
42.	Vremenske konstante rotorskog i statorskog namotaja (sinhrone, subtranzijentne, tranzijentne) pri kratko spojenom i/ili otvorenom statorskom namotaju, jednosmjerna vremenska konstanta		S

43.	Otpornosti i reaktanse (sinhrona, subtranzijentna, tranzijentna, zasićena i/ili nezasićena – potrebno navesti, direktne, inverzne i nulte) statora i rotora		$\Omega/\%$	
44.	Uzemljenje neutralne tačke (direktno, sa R/X, izolovano)			
45.	Omska otpornost uzemljenja zvjezdista u spoju zvijezda	$R_E$	$\Omega$	
46.	Reaktansa uzemljenja zvjezdista u spoju zvijezda	$X_E$	$\Omega$	
47.	Gubici generator		kW	
<b>Karakteristike / dijagrami</b>				
48.	Radni dijagram (Capability Chart)	GCD		
49.	Karakteristika praznog hoda (Open Circuit Characteristic)	GOCC		
50.	Karakteristika kratkog spoja (Short Circuit Characteristic)	GSCC		
51.	Mjerenje regulacijskih odziva turbine (frekventna, naponska)			
<b>Iskorišćenje</b>				
52.	Iskorišćenje generator	$\eta_{gen}$	%	
53.	Iskorišćenje turbine	$\eta_{tur}$	%	
54.	Iskorišćenje agregata	$\eta_{agr}$	%	
<b>Momenti inercije</b>				
55.	Momenat inercije rotora generator	$mD_{gen}^2$	tm2	
56.	Momenat inercije turbine	$mD_{tur}^2$	tm2	
57.	Momenat inercije pobude	$mD_{pob}^2$	tm2	
58.	Momenat inercije rotirajućih masa agregata (turbina + generator + pobuda)	$mD_{agr}^2$	tm2	
59.	Tipska konstanta inercije generatora/agregata (ili mehanička odnosno vremenska konstanta startanja)	H	MWs/MVA	
60.	Zaštita generatora (od gubitka pobude, podpodbudna i nadpodbudna zaštita)			
61.	Pripadajuća vodna akumulacija (tabela 4) / kotao (tabela 5)			

**Tabela 3-A: Hidro turbina**

<b>Hidro turbine</b>		<b>oznaka</b>	<b>jedinica</b>	
1.	Pogonski dijagram hidro turbine			
2.	Pripadajuća vodna akumulacija			
3.	Bruto pad vode na vodnu turbinu	$H_b$	m	
4.	Neto pad vode na hidro turbinu	$H_n$	m	
5.	Prolazni statizam (Temporary Droop)	$R_T$		
6.	Stalni statizam (Permanent Droop)	$R_P$		
7.	Vrijeme djelovanja prolaznog statizma (Reset Time)	$T_R$	s	
8.	Vremenska konstanta vodenog udara hidroagregata	$T_W$	s	

**Tabela 3-B: Gasna turbina**

<b>Gasna turbine</b>		<b>oznaka</b>	<b>jedinica</b>	
1.	Vremenska konstanta gasne turbine	$T_G$	s	
2.	Multiplikativni faktor gasne turbine	$P_{Br}$		
3.	Proporcionalni faktor gasne turbine	$K_G$		
4.	Vrijeme hladnog starta	t	h	
5.	Vrijeme toplog starta	t	h	

**Tabela 3-C: Parna turbina**

<b>Parna turbine</b>		<b>oznaka</b>	<b>jedinica</b>	
1.	Vremenska konstanta dovodnih cijevi i parnog odjeljka, od regulacionih ventila do izlaza iz stepena visokog pritiska (Steam Chest Time Constant)	$T_{CH}$	s	
2.	Vremenska konstanta pregrijača od izlaza iz stepena visokog pritiska do izlaza iz stepena srednjeg pritiska (Reheat Time Constant)	$T_{rh}$	s	

3.	Vremenska konstanta spojnog voda između stepena srednjeg in niskog pritiska, od izlaza pare iz stepena srednjeg pritiska do izlaza iz stepena niskog pritiska (Crossover Time Constant)	$T_{CO}$	s	
4.	Udio snage, proizveden u stepenu niskog pritiska (Low Pressure Turbine Power Fraction)	$F_{LP}$		
5.	Udio snage, proizveden u stepenu srednjeg pritiska (Intermediate Pressure Turbine Power Fraction)	$F_{IP}$		
6.	Udio snage, proizveden u stepenu visokog pritiska (High Pressure Turbine Power Fraction)	$F_{HP}$		
7.	Vrijeme hladnog starta	t	h	
8.	Vrijeme toplog starta	t	h	

**Tabela 3-D: Vjetro turbina**

<b>Vjetrena turbine</b>	
1.	Dijagram vjetro turbine i pripadajući parametri

**Tabela 4: Akumulacija**

<b>Opšti podaci</b>		<b>oznaka</b>	<b>jedinica</b>	
1.	Naziv			
2.	Vlasnik			
3.	Rijeka			
4.	Tip akumulacije (dnevna, sedmična, godišnja)			
5.	Kapacitet akumulacije odnosno bruto energija	$W_b$	MWh	
6.	Ukupni volumen akumulacije	$V_{uk}$	$hm^3$	
7.	Korisni volumen akumulacije	$V_{kor}$	$hm^3$	
8.	Gornja kota vodostaja	$h_{gor}$	m	
9.	Donja kota vodostaja	$H_{don}$	m	
10.	Vrijeme pražnjenja akumulacije		h	
11.	Najveća dozvoljena brzina njihanja vodene površine		m/h	
12.	Kapacitet prelivnih polja		$m^3/s$	
13.	Važnost dozvole za rad			

**Tabela 5: Kotao**

<b>Opšti podaci</b>		<b>oznaka</b>	<b>jedinica</b>	
1.	Tip kotla i blok šema			
2.	Tip kotlovske regulacije i blok šema			
3.	Pogonsko gorivo			
4.	Vrijeme hladnog starta	$T_{kt\_hl\_zg}$	h	
5.	Vrijeme toplog starta	$T_{kt\_tp\_zg}$	h	

**Tabela 6: Sistemi za kompenzaciju**

<b>Opšti podaci</b>		<b>oznaka</b>	<b>jedinica</b>	
1.	Naziv transformatorske stanice			
2.	Godina izgradnje i rekonstrukcije			
3.	Vlasništvo i održavanje			
4.	Tip (reaktansa, kondenzator, statički var kompenzator)			
<b>Električne karakteristike</b>		<b>oznaka</b>	<b>jedinica</b>	
5.	Nazivna prividna snaga	$S_n$	Mvar	
6.	Nazivni napon	$U_n$	kV	
7.	Napon priključka	$U_n$	kV	

8.	Priklučen na sabirnice ili na tercijer transformatora			
9.	Gubici u gvožđu	$P_{Fe}$	kW	
10.	Gubici u namotaju	$P_{Cu}$	kW	
11.	Svi gubici	$P_{gub}$	kW	
12.	Broj elemenata			
13.	Broj blokova			
14.	Snaga bloka		Mvar	
15.	Za statički kompenzator: karakteristika priključenog transformatora, nazivni napon, U/I karakteristika, šema regulacije sa pripadajućim parametrima			

**Dodatak 5: Sporazum o upravljanju postrojenjima**

Nadležnost sporazumnih strana u pogledu upravljanja	1.	
Nadležnost sporazumnih strana u pogledu pogonskih manipulacija	1. Korisnik se obavezuje da izradi odgovarajuće uputstvo o pogonskim manipulacijama	
Prisustvo pogonskog osoblja u objektima	1.	
Način izvođenja pogonskih manipulacija	1.	

**Dodatak 6: Raspored odgovornosti na mjestu priključenja**

Odgovornost za održavanje	1.
Odgovornost u oblasti zaštite na radu, zaštite lica i imovine, zaštite životne sredine	1.
Odgovornost za mjerenje električne energije	1.
Odgovornost za relejnu zaštitu	1.
Odgovornost za ažuriranje dodataka	1.

**Dodatak 7: Obračunska mjerna mjesta<sup>15</sup>**

---

<sup>15</sup> Aternativa G: „Mjerna mjesta za potrebe izvještavanja“

**Dodatak 8: Lista autorizovanog osoblja**

Razmjena i usaglašavanje izvještaja o korišćenju prenosnog sistema:

CGES	KORISNIK

Obračun i plaćanja

CGES	KORISNIK

Sprovodenje ugovora

CGES	KORISNIK

**Dodatak 9: Tekst bankarske garancije**

**BANKARSKA GARANCIJA**

Crnogorski elektroprenosni sistem AD  
Bul. Sv. Petra Cetinskog, br. 18  
20000 Podgorica  
Crna Gora

..., dana ...  
Garancija (referentni br. ...)

**IMAJUĆI U VIDU DA**

- Kompanija ..... sa sjedištem u ....., PIB/PDV broj ....., sa osnovnim kapitalom od..... EUR, registrvana kod ....., (u nastavku: Korisnik usluge) zaključio je sa Crnogorskim elektroprenosnim sistemom AD (u nastavku: Pružalac usluge) Ugovor o korišćenju prenosnog sistema električne energije broj:\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine (dalje u tekstu: Ugovor o korišćenju prenosnog sistema);

- Korisnik usluge obezbeđuje u korist Pružaoca usluge odgovarajuću bankarsku garanciju u skladu sa članom 18 Ugovora o korišćenju prenosnog sistema
- Korisnik usluge je dostavio formalni zahtjev za gore navedenu garanciju, u maksimalnom iznosu od ..... EUR,
  - Banka ..... posjeduje, direktno ili putem podružnice, koeficijent solventnosti u skladu sa pravilima utvrđenim od strane Centralne banke Crne Gore (dalje u tekstu: Banka).

**S OBZIROM NA PRETHODNO NAVEDENO**

Banka ....., sa sjedištem u ..... PIB ....., PDV broj ....., koju predstavljaju njeni pravni zastupnici ..... (u nastavku: banka), obezbeđuje garanciju u korist Pružaoca usluge u skladu sa uslovima navedenim u nastavku teksta, u skladu sa odredbama sadržanim u Ugovoru o korišćenju prenosnog sistema.

1. Garancija će važiti od ..... do ..... Zahtjevi za izvršenje moći će se dostaviti u roku od dva mjeseca od naznačenog roka važenja, i nakon isteka ovog perioda garancija će se smatrati nevažećom iako nije vraćena.
2. Banka neopozivo i bezuslovno garantuje ispunjenje obaveza preuzetih od strane kompanije ..... prema Pružaocu usluge u sprovođenju Ugovora o korišćenju prenosnog sistema, tokom roka važenja ove garancije.
3. Kao posljedica navedenog u tački 2, banka se obavezuje da plati, na prvi poziv Pružaoca usluge, neopozivo i bez odlaganja, svaki iznos zahtijevan od strane Pružaoca usluge, bez bilo kakvog preispitivanja razloga navednih u zahtjevu za plaćanje, i bez obzira na bilo koje izuzeće, osporavanje ili primjedbu koju je kompanija ..... uložila u tom pogledu, , do maksimalnog iznosa od.....,00 (...../00) EUR.
4. Nakon prijema zahtjeva iz tačke 3 koji se šalje preporučenom poštom uz potvrdu o prijemu, poslatu i putem elektronske pošte na sljedeću adresu ....., Banka će platiti putem bankovnog transfera iznos naveden u EUR u zahtjevu za plaćanje, u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva, sa datumom valute na isti dan. Ukoliko datum plaćanja pada na neradni dan, isti će biti produžen do prvog radnog dana.
5. Ovu garanciju će biti moguće izvršiti i djelimično, koja će u svakom slučaju ostati validna za preostali iznos.
6. Banka će se izričito odreći svih instrumenata zaštite, izuzeća, prava na nadoknadu, žalbi ili zahtjeva prema Pružaocu usluge u vezi sa obavezama preuzetim ovom garancijom uključujući, ali ne ograničavajući na, svaki instrument zaštite, izuzeće, pravo na nadoknadu, žalbu ili zahtjev koji bi kompanija ..... mogla da podnese na bilo kojoj osnovi protiv Pružaoca usluge.
7. Sva komunikacija u vezi sa ovom garancijom se sprovodi putem preporučene pošte uz potvrdu o prijemu, poslatu i putem mejla na sljedeću adresu:  
za Pružaoca usluge: [office@cges.me](mailto:office@cges.me)  
za banku: ..... (unijeti email adresu).
8. (\*) je nadležan za bilo koji spor koji nastane po osnovu ovog akta.

**Dodatak 10: Protokol za razmjenu informacija**

Vrsta informacija	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Razmjena podataka u realnom vremenu</li><li>2. Informacije i podaci koji su neophodni za izradu pranova rada EES-a</li><li>3. Plan havarijskih redukcija</li><li>4. Plan podfrekventnog rasterećenja</li></ol>
Način razmjene informacija	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Telefonskom linijom uz obavezno snimanje razgovora na Registrofonu.</li><li>2. Dispečerskim depešama,</li><li>3. Fax dokumentima,</li><li>4. E-mailom sa službene adrese.</li></ol>

**Prilog 3.3: Ugovor o nabavci pomoćnih usluga i balansne energije**

**UGOVOR O NABAVCI POMOĆNIH USLUGA I BALANSNE ENERGIJE**

(dalje u tekstu: Ugovor)

*između*

**Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Podgorica**

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18

81000 Podgorica

PIB: 02751372

u svojstvu operatora prenosnog sistema

koga zastupa: Izvršni direktor, **[Unijeti: Ime i prezime]**

(dalje u tekstu: CGES),

i

**[Unijeti: Naziv pružaoca usluge]**

**[Unijeti: Adresa]**

**[Unijeti: Poštanski broj i grad]**

PIB: **[Unijeti: PIB]**

u svojstvu **[navesti: vrstu usluge]**

koga zastupa: Izvršni direktor, **[Unijeti: Ime i prezime]**,

(dalje u tekstu: Pružalac usluge),

ili po pravilu, dalje u tekstu pod pojedinačnim nazivom: Ugovorna strana ili zajedničkim: Ugovorne strane

**I OPŠTE ODREDBE**

**Član 1**

(1) Ovim ugovorom uređuju se pitanja obezbjeđenja:

- rezerve aktivne snage za potrebe vršenja primarne regulacije;
- rezerve aktivne snage za potrebe vršenja sekundarne regulacije;
- rezerve aktivne snage za potrebe vršenja tercijarne regulacije generatorskim jedinicama i za oticanje zagruženja u prenosnoj mreži;
- rezerve aktivne snage za potrebe vršenja tercijarne regulacije upravljanjem snagom potrošnje;
- kapaciteta za proizvodnju i apsorpciju reaktivne snage na generatorskim jedinicama za potrebe vršenja regulacije napona;
- kapaciteta za proizvodnju i apsorpciju reaktivne snage na uređajima u vlasništvu korisnika za potrebe vršenja regulacije napona.
- pogonske spremnosti generatorskih jedinica za ponovo pokretanje elektroenergetskog sistema iz beznaponskog stanja (black start), odnosno za ostrvski rad dijela sistema

**(Od navedenih usluga izabrati one na koje se Ugovor odnosi)**

(2) Ugovorne strane radi obezbjeđenja pomoćnih usluga iz stava 1 ovog člana ovog Ugovora utvrđuju:

- 1) obim pomoćnih usluga, uključujući aktivnu i reaktivnu snagu, aktivnu i reaktivnu energiju, pogonsku raspoloživost i druge energetsko-tehničke karakteristike u zavisnosti od vrste pomoćne usluge;
- 2) podatke o objektu iz kog se pruža pomoćna usluga uključujući ovlašćeno osoblje za saradnju po pitanju obezbjeđenja pomoćnih usluga;
- 3) naknadu, način obračuna, plaćanje i rok plaćanja naknade za pružanje pomoćne usluge.

**II PRIMARNA REGULACIJA**

**Član 2**

(1) Pomoćnu uslugu primarne regulacije pružaju sve generatorske jedinice Pružaoca usluge.

(2) Energetsko-tehničke karakteristike generatorskih jedinica iz stava 1 ovog člana dati su u Dodatku 2, koji je sastavni dio ovog Ugovora.

**Član 3**

(1) Pružalac usluge će planiranjem pomoćnih usluga, u okviru plana rada svojih proizvodnih kapaciteta, obezbijediti neprekidno pomoćnu uslugu primarne regulacije, s tim da ukupni iznos kapaciteta primarne rezerve za promjenu aktivne snage na svim generatorima koji su planirani da rade, mora iznositi najmanje  $\pm$  **MW**.

(2) Pružalac usluge je dužan da dostavi CGES-u listu angažovanja do 16:00 sati dan-unaprijed za odgovarajući dan. Lista angažovanja sadrži sljedeće informacije:

- 1) dan za koji se lista angažovanja primjenjuje;
- 2) listu resursa sa sljedećim informacijama:
  - identifikacioni kod resursa;
  - planirana proizvodnja po satima;
  - raspoloživi kapacitet za primarnu regulaciju;

#### **Član 4**

- (1) Ukoliko Pružalac usluge dnevnim planom ne može da obezbijedi rezervu primarne regulacije iz člana 3 ovog Ugovora, o tome će pisanim putem obavijestiti CGES najkasnije do 12:00 sati na dan prijave dnevnog plana, navodeći razloge za to.
- (2) Ukoliko Pružalac usluge uslijed nepredviđenih okolnosti (kvar na prozvodnim jedinicama), nastalih nakon prijave dnevnog plana, utvrdi da ne može obezbijediti rezervu primarne regulacije iz člana 3 ovog Ugovora, o tome će odmah obavijestiti CGES, u pisanoj formi.

#### **Član 5**

Pomoćna usluga primarne regulacije se plaća na način utvrđen podzakonskim aktom Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (dalje u tekstu: Agencija) kojim se uređuje utvrđivanje cijena, rokova i uslova za pružanje pomoćnih usluga i usluga balansiranja prenosnog sistema električne energije (dalje u tekstu: Metodologija).

#### **Član 6**

- (1) Pružalac usluge je dužan da obezbijedi primarnu regulaciju kvaliteta propisanog pravlima kojima se uređuje funkcionišanje prenosnog sistema (dalje u tekstu: Pravila) i drugom važećom regulativom.
- (2) U slučaju da registruje da iznos raspoložive primarne rezerve ne zadovoljava ugovoren i iznos iz člana 3 ovog Ugovora, CGES će odmah obavijestiti Pružaoca usluge, kako bi se preduzele aktivnosti na uspostavljanju ugovorenog iznosa primarne rezerve.
- (3) CGES zadržava pravo da instalira odgovarajuću opremu u postrojenju Pružaoca usluge, ili u svom postrojenju, ukoliko je tako moguće prati kvalitet regulacije, u cilju provjere adekvatnosti odziva primarne regulacije.

#### **Član 7**

CGES priprema mjesecični Izvještaj o korišćenju usluge primarne regulacije na osnovu ovog Ugovora i dostavlja ga Pružaocu usluge do 15. radnog dana u tekućem mjesecu, za prethodni mjesec.

### **III SEKUNDARNA REGULACIJA**

#### **Član 8**

- (1) Pomoćnu uslugu sekundarne regulacije pružaju sljedeće generatorske jedinice, u vlasništvu Pružaoca usluge:
  - 1)
  - 2)
- (2) Energetsko-tehničke karakteristike generatorskih jedinica koje pružaju uslugu sekundarne regulacije date su u Dodatku 3 ovog Ugovora, koji je sastavni dio ovog Ugovora.

#### **Član 9**

Pružalac usluge će planiranjem pomoćnih usluga, u okviru plana rada svojih proizvodnih kapaciteta, obezbijediti mogućnost angažovanja sekundarne regulacije i regulacioni opseg

Godina	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Opseg												

#### **Član 10**

- (1) Pružalac usluge dostavlja CGES-u listu angažovanja resursa za učešće u sekundarnoj regulaciji.
- (2) CGES angažuje resurse u realnom vremenu za potrebe sekundarne regulacije prema listi angažovanja dostavljenoj od strane Pružaoca usluge.

#### **Član 11**

- (1) CGES utvrđuje formu, sadržaj i način dostavljanja liste angažovanja resursa iz člana 10, stav 1 ovog Ugovora koja sadrži najmanje sljedeće informacije:
  - 1) dan za koji se lista angažovanja primjenjuje;
  - 2) listu resursa sa sljedećim informacijama:
    - identifikacioni kod resursa;
    - planirana proizvodnja elektrane po satima;
    - raspoloživi kapacitet za angažovanje.
- (2) Pružalac usluge je dužan da dostavi CGES-u listu angažovanja do 16:00 sati dan-unaprijed za odgovarajući dan.
- (3) Pružalac usluge je dužan da u slučaju unutar-dnevnih promjena angažovanja elektrana dostavi novu listu angažovanja sekundarne rezerve za taj dan, kao i vrijeme od kada se nova lista angažovanja primjenjuje, a najmanje 15 minuta prije početka primjene, odnosno početka narednog sata.

#### **Član 12**

- (1) Ukoliko Pružalac usluge dnevnim planom ne može da obezbijedi rezervu sekundarne regulacije iz člana 9 ovog Ugovora, o tome će pisanim putem obavijestiti CGES najkasnije do 12:00 sati na dan prijave dnevnog plana rada, navodeći razloge za to.

- (2) Ukoliko Pružalac usluge uslijed nepredviđenih okolnosti (kvar na proizvodnim jedinicama) nastalih nakon prijave dnevnog plana, utvrdi da ne može obezbijediti sekundarnu rezervu iz člana 9 ovog Ugovora, o tome će odmah obavijestiti CGES u pisanoj formi.
- (3) CGES zadržava pravo da uslijed nepredviđenih okolnosti (ispad mjerena, neraspoloživost opreme za sekundarnu regulaciju i sl.) zahtjeva isključenje usluge sekundarne regulacije izdavanjem naloga odgovornom licu Pružaoca usluge, u formi depeše.

### Član 13

- (1) Pružalac usluge će obezbijediti mjerjenje snage proizvodnje (u realnom vremenu) generatora uključenih u sekundarnu regulaciju, neprekidnu raspoloživost lokalne opreme za sekundarnu regulaciju, kompatibilnu telekomunikacionu opremu i prenosni put do priključne tačke na telekomunikacionu mrežu CGES-a za prenos mjerena i signala za sekundarnu regulaciju od Nacionalnog dispečerskog centra do servera za komunikaciju generatorskih jedinica koje vrše sekundarnu regulaciju.
- (2) Pružalac usluge će omogućiti CGES-u daljinski nadzor funkcionisanja regulatora generatorske jedinice koja je uključena u sekundarnu regulaciju ili grupnog regulatora, ukoliko postoji na elektrani.

### Član 14

- (1) Isporučena električna energija u sekundarnoj regulaciji u određenom satu se utvrđuje kao razlika registrovane i planirane (bazne) proizvodnje generatora u regulaciji, utvrđene listom angažovanja, odvojeno za regulaciju na gore i regulaciju na dolje.
- (2) Registrovana proizvodnja generatora u sekundarnoj regulaciji utvrđuje se kao satni integral vrijednosti proizvodnje generatora uključenih u regulaciju, registrovanih na SCADA sistemu u Nacionalnom dispečerskom centru.

### Član 15

- (1) CGES i Pružalac usluge će najkasnije 3 radna dana nakon dana isporuke, usaglasiti cijenu, količinu međusobno isporučene električne energije i utvrditi adekvatnost isporuke u smislu člana 17 ovog Ugovora.
- (2) CGES priprema mjesečni izvještaj o raspoloživosti i angažovanju usluge sekundarne regulacije po osnovu ovog Ugovora i dostavlja ga Pružaocu usluge najkasnije do 7. dana u tekućem mjesecu, za prethodni mjesec.

### Član 16

- (1) Cijene za angažovanje rezerve sekundarne regulacije iz člana 11 stav 2 ovog Ugovora, formiraju se u skladu sa Metodologijom.
- (2) Cijena za zakup kapaciteta rezerve sekundarne regulacije utvrđuje se na osnovu odluke kojom se utvrđuju cijene za pružanje pomoćnih usluga i usluga balansiranja Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD Podgorica (dalje u tekstu: Odluka) i iznosi \_\_\_\_\_ €/MW satno.
- (3) Izuzetno, ukoliko Pružalac usluge stavlja na raspolaganju kapacitet rezerve samo u jednom smjeru, cijena za zakup kapaciteta sekundarne regulacije je utvrđena u skladu sa Odlukom i iznosi \_\_\_\_\_ €/MW satno.

### Član 17

- (1) Sekundarna regulacija se smatra adekvatnom za određeni sat u smislu ovog Ugovora, ukoliko zadovoljava kriterijume kvaliteta propisane Pravlima i Metodologijom.
- (2) Faktor kvaliteta sekundarne regulacije utvrđuje CGES u skladu sa Metodologijom.

## IV TERCIJARNA REGULACIJA GENERATORSKIM JEDINICAMA I OTKLANJANJE ZAGUŠENJA U PRENOSNOM SISTEMU

### Član 18

- (1) Pomoćnu uslugu tercijarne regulacije obezbjeđuju sljedeće generatorske jedinice Pružaoca usluge:
  - 1)
  - 2)
- (2) Energetsko-tehničke karakteristike generatorskih jedinica iz stava 1 ovog člana date su u Dodatku 4, koji je sastavni dio ovog Ugovora.

### Član 19

- (1) Pružalac usluge će planiranjem pomoćnih usluga, u okviru plana rada svojih proizvodnih kapaciteta, obezbijediti mogućnost angažovanja tercijarne regulacije i regulacioni opseg:
  - 1) za regulaciju na gore  
od dd.mm.gggg. do dd.mm.gggg. u periodu od hh:mm do hh:mm  
MW
  - 2) za regulaciju na dolje  
od dd.mm.gggg. do dd.mm.gggg. u periodu od hh:mm do hh:mm  
MW
- (2) Pružalac će staviti na raspolaganje OPS-u sve raspoložive proizvodne kapacitete koji nijesu anagažovani planom rada, van opsega iz stava 1 ovog člana.

## **Član 20**

- (1) Pružalac usluge je obavezan da dostavi odvojene liste angažovanja za tercijarnu regulaciju na gore (angažovanje pozitivne tercijarne rezerve) i regulaciju na dolje (angažovanje negativne tercijarne rezerve).
- (2) Suma prijavljenog iznosa sekundarne i tercijarne rezerve ne smije biti manja od \_\_\_\_ MW za regulaciju na gore, odnosno \_\_\_\_ MW na dolje.
- (3) CGES utvrđuje formu, sadržaj i način dostavljanja liste angažovanja resursa, koja sadrži sljedeće informacije:
  - 1) smjer regulacije na koji se lista angažovanja odnosi;
  - 2) dan za koji se lista angažovanja primjenjuje;
  - 3) listu resursa sa sljedećim informacijama:
    - identifikacioni kod resursa;
    - raspoloživi kapacitet za angažovanje
    - cijenu za angažovanje kapaciteta, definisanog u članu 19, stav 2 ovog Ugovora odvojeno za regulaciju na gore i regulaciju na dolje (€/MWh)
- (4) Dostavljanje liste angažovanja resursa se vrši i putem unaprijed definisanih formi posredstvom Modula za nabavku pomoćnih usluga SCADA/EMS sistema kod CGES-a.
- (5) Pružalac usluge je dužan da dostavi CGES-u listu angažovanja do 16:00 sati dan-unaprijed za odgovarajući dan.
- (6) Pružalac usluge je dužan da u slučaju unutardnevnih promjena angažovanja elektrana dostavi novu listu angažovanja rezerve za taj dan, kao i vrijeme od kada se nova lista angažovanja primjenjuje, a najmanje 15 minuta prije početka primjene, odnosno prije početka narednog sata.

## **Član 21**

- (1) Ukoliko Pružalac usluge dnevnim planom rada ne može da obezbijedi tercijarnu rezervu iz člana 19 ovog Ugovora, o tome će pisanim putem obavijestiti CGES najkasnije do 12:00h na dan prijave dnevnog plana rada, navodeći razloge za to.
- (2) Ukoliko Pružalac usluge, uslijed nepredviđenih okolnosti (kvar na prozvodnim jedinicama), nastalih nakon prijave dnevnog plana, utvrdi da ne može obezbijediti tercijarnu rezervu iz člana 19 ovog Ugovora, o tome će odmah obavijestiti CGES u pisanoj formi.

## **Član 22**

- (1) CGES angažuje resurse u realnom vremenu za potrebe tercijarne regulacije izdavanjem naloga odgovornom licu Pružaoca usluge, u formi depeše, sa navedenim zahtjevanim dijagramom isporuke i tačnim vremenom početka i kraja isporuke.
- (2) CGES angažuje resurse u realnom vremenu za potrebe otklanjanja zagušenja u prenosnom sistemu, izdavanjem naloga odgovornom licu Pružaoca usluge, u formi depeše, sa navedenim zahtjevanim dijagramom isporuke, elektrana koje se angažuju i tačnim vremenom početka i kraja isporuke.

## **Član 23**

Pružalac usluge je dužan da obezbijedi mjerjenje snage proizvodnje generatora uključenih u tercijarnu regulaciju u realnom vremenu i kompatibilnu telekomunikacionu opremu i prenosni put do priključne tačke na telekomunikacionu mrežu CGES-a za prenos mjerjenja do Nacionalnog dispečerskog centra od generatorskih jedinica koje vrše tercijarnu regulaciju.

## **Član 24**

- (1) CGES i Pružalac usluge će najkasnije 3 radna dana nakon dana isporuke, usaglasiti količinu međusobno isporučene električne energije i utvrditi adekvatnost i raspoloživost isporuke.
- (2) CGES priprema mjesечni izvještaj o pružanju usluge tercijarne regulacije i dostavlja ga Pružaocu usluge, najkasnije 7. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
- (3) Mjesечnim izvještajem se utvrđuje adekvatnost i raspoloživost isporuke za cijeli mjesec i ukupna količina međusobno isporučene energije po osnovu tercijarne regulacije.

## **Član 25**

- (1) Cijena za raspoloživost tercijarne rezerve iz člana 19. stav 1 tačka 1 ovog Ugovora, utvrđena je na osnovu o Odluke i iznosi \_\_\_\_ €/MW satno.
- (2) Cijena za angažovanje rezerve tercijarne regulacije utvrđuje se na osnovu Metodologije.

## **Član 26**

- (1) Adekvatnost isporuke i raspoloživost usluge rezervisanja kapaciteta se utvrđuju u skladu sa Metodologijom.
- (2) Pružalac usluge dužan je da u slučaju neadekvatne i neraspoložive usluge, plati penale CGES-u, u iznosu utvrđenom Metodologijom.
- (3) Iznos penala po osnovu neadekvatne usluge iz stava 2 ovog člana ne može biti veći od mjesечne fakture za rezervaciju tercijarne rezerve, obračunate u skladu sa ugovorenim obimom isporuke za odnosni mjesec.
- (4) Iznos penala po osnovu neraspoloživosti usluge iz stava 2 ovog člana ne može biti veći od mjesечne fakture za rezervaciju tercijarne rezerve, obračunate u skladu sa ugovorenim obimom isporuke za odnosni mjesec.

## V TERCIJARNA REGULACIJA UPRAVLJANJEM SNAGOM POTROŠNJE

### Član 27

- (1) Pomoćnu uslugu tercijarne regulacije obezbeđuju sljedeće potrošačke jedinice Pružaoca usluge:
  - 1)
  - 2)
- (2) Energetsko-tehničke karakteristike potrošačkih jedinica iz stava 1 ovog člana dati su u Dodatku 5, koji je sastavni dio ovog Ugovora.

### Član 28

- (1) Pružalac usluge će planiranjem pomoćnih usluga, u okviru plana rada svojih potrošačkih kapaciteta, obezbijediti mogućnost angažovanja tercijarne regulacije i regulacioni opseg za regulaciju na gore:  
od dd.mm.gggg. do dd.mm.gggg. u periodu od hh:mm do hh:mm  
MW, osim u periodu remonta termoelektrane Pljevlja u trajanju od \_\_\_\_\_ dana.
- (2) O periodu remonta termoelektrane Pljevlja definisanom u stavu 1 ovog člana, CGES će Pružaoca usluge obavijestiti 7 dana prije početka radova.

### Član 29

- (1) Pružalac usluge, je dužan da dostavi CGES-u plan potrošnje do 16:00 sati dan-unaprijed za odgovarajući dan, koji uključuje i plan raspoloživosti rezerve tercijarne rezerve, u satnoj rezoluciji.
- (2) Ukoliko Pružalac usluge, uslijed nepredviđenih okolnosti (kvar na potrošačkim jedinicama), utvrdi da ne može obezbijediti rezervu iz člana 28 ovog Ugovora, o tome će odmah obavijestiti CGES, u pisanoj formi.

### Član 30

- (1) CGES angažuje resurse u realnom vremenu za potrebe tercijarne regulacije izdavanjem naloga odgovornom licu Pružaoca usluge, u formi depeše, sa navedenim zahtijevanim smanjenjem snage potrošnje i tačnim vremenom početka i kraja smanjenja snage potrošnje.
- (2) CGES i balansno odgovorni subjekt, čijoj balansnoj grupi pripada pružalac usluge, će razmijeniti odgovarajuće dokumente, kako bi transakcija ugovorena nalogom iz stava 1 ovog člana, bila formalno registrovana.
- (3) Pružalac usluge će smanjiti snagu potrošnje u zahtijevanom iznosu, najkasnije u roku od 15 minuta od prijema naloga.

### Član 31

Pružalac usluge će obezbijediti mjerjenje snage potrošnje uključene u tercijarnu regulaciju u realnom vremenu i kompatibilnu telekomunikacionu opremu i prenosni put do priključne tačke na telekomunikacionu mrežu CGES-a za prenos mjerena do Nacionalnog dispečerskog centra od potrošačkih jedinica koje vrše tercijarnu regulaciju.

### Član 32

- (1) CGES i Pružalac usluge će najkasnije 3 radna dana nakon dana isporuke, usaglasiti dnevnu količinu međusobno isporučene električne energije i utvrditi adekvatnost i raspoloživost isporuke.
- (2) CGES priprema mjesecični izvještaj o pružanju usluge tercijarne regulacije i dostavlja ga Pružaocu usluge, najkasnije 7. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
- (3) Mjesecičnim izvještajem se utvrđuje adekvatnost i raspoloživost isporuke za cijeli mjesec i ukupna količina međusobno isporučene energije po osnovu tercijarne regulacije.

### Član 33

- (1) Cijena za raspoloživost tercijarne rezerve iz člana 28 ovog Ugovora utvrđena je na osnovu Metodologije i Odluke, te iznosi \_\_\_\_ €/MW mjesечно.
- (2) Cijena za angažovanje rezerve tercijarne regulacije formira se u skladu Metodologijom.

### Član 34

- (1) Adekvatnost isporuke i raspoloživost usluge rezervisanja kapaciteta se utvrđuju u skladu sa Metodologijom.
- (2) Pružalac usluge dužan je da u slučaju neadekvatne i neraspoložive usluge, plati penale CGES-u, u iznosu utvrđenom Metodologijom.

## VII REGULACIJA NAPONA

### Član 35

- (1) Pomoćnu uslugu regulacije napona obezbeđuju sve generatorske jedinice Pružaoca usluge.
- (2) Energetsko-tehničke karakteristike generatorskih jedinica i uređaja iz stava 1 ovog člana date su u Dodatku 6, koji čini sastavni dio ovog Ugovora.

### Član 36

- (1) Pružalac usluge obezbijediće u neprekidnom trajanju kapacitete za proizvodnju i apsorpciju reaktivne snage na svim generatorskim jedinicama i uređajima iz člana 35 stav 1 ovog Ugovora, koje su u pogonu, u skladu sa tehničkim karakteristikama datim u Dodatku 6, koji je sastavni dio ovog Ugovora.

- (2) CGES je dužan da registruje vrijeme za koje generatorska jedinica ili uređaj nije u stanju da reguliše napon u okvirima tehničkih karakteristika iz Dodatka 6 i da o tome u roku od tri radna dana obavijesti Pružaoca usluge pisanim putem.

### Član 37

- (1) CGES angažuje resurse u realnom vremenu za potrebe regulacije napona izdavanjem naloga odgovornom licu Pružaoca usluge (dežurnom rukovaocu komande u elektrani), u formi depeše, sa navedenom zahtijevanom vrijednošću napona ili zahtijevanim iznosom proizvodnje ili apsorpcije reaktivne energije.
- (2) Pružalac usluge će omogućiti uključenje svih svojih generatorskih jedinica ili uređaja u sistem za automatsku regulaciju napona, koji je vođen od strane odgovarajućeg modula SCADA EMS u Nacionalnom dispečerskom centru.
- (3) Pružalac usluge će obezbijediti lokalnu opremu za automatsku regulaciju napona, dok će CGES obezbijediti funkcionisanje telekomunikacione opreme, kao i prenosne puteve za prenos signala od Nacionalnog dispečerskog centra od generatorskih jedinica koje vrše automatsku regulaciju napona.

### Član 38

- (1) Regulacija napona je pomoćna usluga za koju se međusobna prava i obaveze CGES-a i Pružaoca usluge utvrđuju Metodologijom..
- (2) Sva sredstva na osnovu prekomjerno preuzete reaktivne energije dijele se izmedju CGES-a i Pružaoca usluge, srazmjerno učešću elektrana i prenosnog sistema u generisanju ukupne reaktivne energije, u skladu sa Odlukom.
- (3) Način na koji su prikupljaju sredstva iz stava 2 ovog člana definisan je Metodologijom.
- (4) CGES obaviještava Pružaoca usluge, u pisanoj formi, o raspodjeli sredstava iz stava 2 ovog člana najkasnije do 7. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

## VIII UČEŠĆE U USPOSTAVLJANJU EES-A

### Član 39

- (1) Pomoćnu uslugu ponovnog pokretanja elektroenergetskog sistema iz beznaponskog stanja obezbjeđuju generatorske jedinice u ██████████.
- (2) Energetsko-tehničke karakteristike generatorskih jedinica iz stava 1 ovog člana date su u Dodatku 7, koji čini sastavni dio ovog Ugovora.

### Član 40

Pružalac usluge obezbijediće da najmanje jedna od jedinica iz člana 39 ovog Ugovora uvjek bude spremna za pokretanje iz beznaponskog stanja.

### Član 41

- (1) CGES izdaje nalog za pokretanje sistema iz beznaponskog stanja u formi depeše.
- (2) Ponovno pokretanje sistema se vrši u skladu sa ~ Procedurom pokretanja sistema iz beznaponskog stanja □ .

### Član 42

- (1) U slučaju aktiviranja usluge iz člana 39 ovog Ugovora, CGES je dužan da registruje:
- 1) vrijeme kada je izvršeno beznaponsko pokretanje generatora i ukupno trajanje ostrvskog rada do vremena sinhronizacije na EES;
  - 2) oznaku generatorske jedinice koja je pokrenuta iz beznaponskog stanja;
  - 3) razloge zbog kojih je izvršeno beznaponsko pokretanje generatorske jedinice;
  - 4) vrijeme kada generatorska jedinica nije u stanju da se pokrene iz beznaponskog stanja u okviru tehničkih karakteristika navedenih u Prilogu 7 ovog Ugovora.
- (2) CGES je dužan da o registrovanim podacima iz stava 1 ovog člana pisanim putem obavijesti Pružaoca usluge u roku od tri radna dana od dana registracije podataka.

### Član 43

- (1) Pružalac usluge je dužan da na zahtjev CGES-a omogući obavljanje testa spremnosti agregata za samostalno pokretanje.
- (2) Test spremnosti iz stava 1 ovog člana se sastoji od:
- 1) Pokretanja generatora bez prisustva spoljašnjeg napona;
  - 2) Priključenja generatora na sistem sabirnica ili sekciju na kojoj nije prisutan napon;
  - 3) Stavljanje pod napon jednog od 110kV dalekovoda;
  - 4) Sinhronizacije dalekovoda sa ostatkom mreže.
- (3) CGES neće zahtijevati više od jednog testiranja za vrijeme trajanja ovog Ugovora.

### Član 44

Učešće u uspostavljanju EES-a je pomoćna usluga koju Pružaoci obavljaju bez naknade.

## IX OVLAŠĆENO OSOBLJE ZA SARADNJU

### Član 45

- (1) Spisak lica ovlašćenih za realizaciju ovog Ugovora dat je u Dodatku 8.
- (2) Ugovorne strane se obavezuju da blagovremeno pisanim putem jedna drugu obavještavaju o promjeni podataka o odgovornim licima.

## X PLAĆANJE USLUGA

### Član 46

Obračunski period za obračun i naplatu pomoćnih usluga utvrđuje se kao kontinualni period od svakog 1. u mjesecu u 00:00 sati do 1. u sljedećem mjesecu u 00:00 sati (mjesečni obračunski period).

### Član 47

- (1) Strane će naknade za usluge i druga potraživanja po osnovu ovog Ugovora fakturisati nakon isteka mjesečnog obračunskog perioda, do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
- (2) Strane su dužne da fakturisani iznos plate do 20. u tekućem mjesecu koji slijedi obračunskom mjesecu.
- (3) Sva plaćanja koja proističu iz ovog Ugovora će biti izvršena prema instrukcijama iz fakture.
- (4) Ukoliko jedna od strana ne izvrši svoju obavezu u roku naznačenom u stavu 2 ovog člana, po isteku tog roka platiće zateznu kamatu u skladu sa odredbama odnosnih zakonskih i podzakonskih propisa Crne Gore.

## XI RJEŠAVANJE SPOROVA

### Član 48

- (1) Eventualne sporove koji nastanu u vezi sa tumačenjem ili primjenom ovog Ugovora, Ugovorne strane će nastojati da riješe sporazumno.
- (2) U tu svrhu, Ugovorna strana koja inicira pregovore je dužna da dostavi drugoj Ugovornoj strani preporučeno pismo sa potvrdom prijema sljedećeg sadržaja:
  - 1) pozivnu identifikaciju Ugovora (naziv i datum potpisivanja);
  - 2) predmet spora i kratak opis trenutnog stanja;
  - 3) datum i mjesto sastanka radi postizanja sporazumnog rešenja.
- (3) U slučaju da se nastali spor ne može riješiti sporazumno, Ugovorne strane spor rješavaju pred Regulatornom agencijom za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, ako Ugovorne strane povjere rješavanje spora Agenciji, u protivnom spor se rješava pred Privrednim sudom Crne Gore u Podgorici.
- (4) Ugovorne strane ovim putem ugovaraju da svaka od ugovornih strana do donošenja odluke agencije iz stava 3 ovog člana, može da odustane od rješavanja spora kod agencije, pa u tom slučaju ugovaraju nadležnost Privrednog suda Crne Gore u Podgorici.

## XII ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 49

Ugovorne strane su saglasne da će se u skladu sa predmetom ugovora primjenjivati svi članovi , izuzev članova \_\_\_\_\_ jer se isti ne odnose na predmet Ugovora.

### Član 50

Ovaj Ugovor se primjenjuje od \_\_\_\_\_. godine do \_\_\_\_\_. godine.

### Član 51

Ako u toku važenja ovog Ugovora dođe do izmjene odnosnih zakonskih ili podzakonskih propisa, Ugovorne strane će u najkraćem roku aneksom ovog Ugovora, uskladiti odgovarajuće odredbe ovog Ugovora sa navedenim izmjenama zakona ili podzakonskih propisa.

### Član 52

- (1) Ako bilo koji član ovog Ugovora postane nevažeći ili neprimjenljiv, to ne utiče na punovažnost ostalih članova ovog Ugovora i preostale odredbe ostaju na snazi.
- (2) Ugovorne strane se obavezuju da u najkraćem roku nevažeći ili neprimjenljiv član ovog Ugovora zamijene drugim odgovarajućim članom.

### Član 53

Izmjene i dopune ovog Ugovora se vrše aneksom, u pisanoj formi.

### Član 54

Ugovor proizvodi pravno dejstvo danom potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika Ugovornih strana.

### Član 55

Slijedeći dodaci su sastavni dio ovog Ugovora.

- 1) Dodatak 1: Protokol za razmjenu informacija i podataka od značaja za realizaciju ovog Ugovora
- 2) Dodatak 2: Spisak i energetsко-tehničke karakteristike generatorskih jedinica koje pružaju uslugu primarne regulacije
- 3) Dodatak 3: Spisak i energetsко-tehničke karakteristike generatorskih jedinica koje pružaju uslugu sekundarne regulacije
- 4) Dodatak 4: Spisak i energetsко-tehničke karakteristike generatorskih jedinica koje pružaju uslugu tercijarne regulacije

- 5) Dodatak 5: Spisak i energetsko-tehničke karakteristike potrošačkih jedinica koje pružaju uslugu tercijarne regulacije
- 6) Dodatak 6: Spisak i energetsko-tehničke karakteristike generatorskih jedinica koje pružaju uslugu regulacije napona
- 7) Dodatak 7: Spisak i energetsko-tehničke karakteristike generatorskih jedinica koje pružaju uslugu ponovnog pokretanja elektroenergetskog sistema iz beznaponskog stanja beznaponskog pokretanja generatora
- 8) Dodatak 8: Spisak odgovornih lica za realizaciju ugovora o pružanju pomoćnih usluga.

#### Član 56

- (1) Izmjene i dopune podataka sadržanih u prilozima vrše se po potrebi, na predlog jedne od Ugovornih strana.
- (2) Promijenjeni podaci iz Dodataka 1-8 ovog Ugovora utvrđuju se u zapisniku koji potpisuju ovlašćeni predstavnici Ugovornih strana.
- (3) Zapisnik iz stava 2 ovog člana sačinjava se u istom broju primjeraka u kojem je sačinjen ovaj Ugovor.

#### Član 57

Ugovor je sačinjen u šest istovjetnih i originalnih primjeraka, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po tri primjerka.

U Podgorici, dana **[Unijeti: Datum]** godine,

#### Pružalac usluge

Izvršni direktor  
[Unijeti: Ime i prezime]

#### Korisnik usluge

Izvršni direktor  
[Unijeti: Ime i prezime]

**DODATAK 1:** Protokol za razmjenu informacija i podataka od značaja za realizaciju ovog Ugovora  
REZERVA SNAGE ZA \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_.

**DODATAK 2: Spisak i energetsko-tehničke karakteristike generatorskih jedinica koje pružaju uslugu primarne regulacije**

**Elektrana:**

Generator:1-

Opis tehničke karakteristike	iznos	jedinica
Nominalna aktivna snaga agregata		MW
Regulacioni poseg u odnosu na maksimalnu snagu		%
Opseg statizmaturbinskog regulatora		%
Statizam turbinskog regulatora – podešenavrijednost		%
Zona neosjetljivosti turbinskog regulatora		mHz
Vremensko kašnjenje aktiviranja		s
Vrijeme aktiviranja kompletne rezerve		s
Tačnost mjerena frekvencije		mHz

**DODATAK 3: Spisak i energetsko-tehničke karakteristike generatorskih jedinica koje pružaju uslugu sekundarne regulacije****Elektrana:****Generator: 1-**

Tehničke karakteristike generatora i lokalne opreme za sekundarnu regulaciju:

Opis tehničke karakteristike	iznos	jedinica
Nominalna aktivna snaga agregata		MW
Minimalna snaga generatora pri radu u sekundarnoj regulaciji		MW
Maksimalna snaga generatora pri radu u sekundarnoj regulaciji		MW
Regulacioni opseg		MW
Brzina promjene opterećenja		MW/s

**DODATAK 4: Spisak i energetsko-tehničke karakteristike generatorskih jedinica koje pružaju uslugu tercijarne regulacije**

**Elektrana:**

Tehničke karakteristike generatora 1-

Opis tehničke karakteristike	iznos	jedinica
Vrijeme do sinhronizacije		min
Minimalna snaga generatora		MW
Maksimalna snaga generatora		MW
Brzina promjene opterećenja		MW/s

**DODATAK 5: Spisak i energetsko-tehničke karakteristike potrošačkih jedinica koje pružaju uslugu tercijarne regulacije**

Opis tehničke karakteristike	iznos	jedinica
Instalisana snaga		MW
Snaga angažovana u periodu izvršenja ugovora		MW
<b>Režim isključenja</b>		
Minimalna snaga potrošnje		MW
Maksimalan broj koraka aktivacije		
Snaga koraka aktivacije		MW
Maksimalno trajanje aktivacije kompletne rezerve		min
Maksimalno trajanje aktivacije jednog koraka		min
Minimalno trajanje pauze izmenju dvije aktivacije		h
<b>Režim smanjenja struje</b>		
Minimalna snaga potrošnje		MW
Maksimalno trajanje aktivacije		sat
Minimalno trajanje pauze izmenju dvije aktivacije		min

**DODATAK 6: Spisak i energetsko-tehničke karakteristike generatorskih jedinica koje pružaju uslugu regulacije napona**

**Elektrana:** \_\_\_\_\_

Tehničke karakteristike generatora:

Opis tehničke karakteristike	iznos	jedinica
Nazivna prividna snaga $S_n$		MVA
Nazivna aktivna snaga $P_n$		MW
Nazivni napon $V_n$		kV
Nazivni faktor snage		
Maksimalna reaktivna snaga u nadobudiprinazivnoj vrijednosti aktivne snage i nazivnom naponu generatora		MVAr
Maksimalna reaktivna snaga u potpobudiprinazivnoj vrijednosti aktivne snage i nazivnom naponu generatora		MVAr
Maksimalna reaktivna snaga u potpobudi pri vrijednosti aktivne snage 180MW i nazivnom naponu generatora		MVAr
Mogućnost rada u režimu regulacije napona u zadatom opsegu (DA/NE)		
Mogućnost rada u režimu zadatog faktora snage (DA/NE)		
Mogućnost rada u režimu zadatog injektiranja reaktivne snage (DA/NE)		
Brzina promene radnog režima po dobijanju zahteva		minuta

**DODATAK 7: Spisak i energetsko-tehnische karakteristike generatorskih jedinica koje pružaju uslugu  
beznaponskog pokretanja generatora**

**Elektrana:**

Generator:

Opis tehničke karakteristike	iznos	jedinica
Tehnički minimum		MW
Ograničenje trajanja rada generatora u opsegu od 0 do Pmin		minuta
Snaga kućnog agregata		kVA
Broj kućnih agregata		
Snaga sopstvene potrošnje elektrane (da li je snaga kućnog agregata dovoljna za pokrivanje sopstvene potrošnje)		kVA
Vreme pokretanja (0 do nn)		minuta
Vrijeme do sinhronizacije		minuta
Vrijeme do punog opterecenja		minuta
Način upravljanja (automatski/ručno)		
Način sinhronizacije (automatski/ručno)		
Podešenja podfrekventne/nadfrekventne zaštite		Hz

**DODATAK 8: Spisak odgovornih lica za realizaciju ugovora o pružanju pomoćnih usluga**  
**Za CGES:**

Ime	Funkcija	Telefon / Faks	E-mail
<b>za Ugovorne odnose:</b>			
<b>za Operativno upravljanje:</b>			
<b>za Obračun i plaćanje:</b>			

**Za Pru:**

Ime	Funkcija	Telefon / Faks	E-mail
<b>za Ugovorne odnose:</b>			
<b>za Operativno upravljanje:</b>			
<b>za Obračun i plaćanje:</b>			

#### Prilog 3.4: Ugovor o nabavci električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu

#### UGOVOR O NABAVCI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POKRIVANJE GUBITAKA U PRENOSNOM SISTEMU

(dalje u tekstu: Ugovor) između

**Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Podgorica**

Bulevar Svetog Petra Cetinskog 18

81000 Podgorica

PIB: 02751372

u svojstvu operatora prenosnog sistema

koga zastupa: Izvršni direktor, **[Unijeti: Ime i prezime]**

(dalje u tekstu: CGES),

**Berza električne energije d.o.o.**

Moskovska 39

81000 Podgorica

PIB: **[Unijeti: PIB]**

u svojstvu organizatora postupka nabavke

koga zastupa: Izvršni direktor, **[Unijeti: Ime i prezime]**

(dalje u tekstu: BELEN),

i

**[Unijeti: Naziv korisnika]**

**[Unijeti: Adresa korisnika]**

**[Unijeti: Poštanski broj i grad]**

PIB: **[Unijeti: PIB]**

u svojstvu **[Odabrat: vrstu korisnika]**

koga zastupa: Izvršni direktor, **[Unijeti: Ime i prezime]**,

(dalje u tekstu: ISPORUČILAC),

ili po pravilu, dalje u tekstu pod pojedinačnim nazivom: Ugovorna strana ili zajedničkim: Ugovorne strane

#### I PREDMET UGOVORA

##### Član 1

Ugovorom o nabavci energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu (dalje u tekstu: Ugovor) se regulišu uslovi prema kojima Isporučilac predaje CGES-u energiju za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu, dok BELEN pruža uslugu uparivanja ponude i potražnje električne energije u skladu sa zakonom.

##### Član 2

Ovim Ugovorom Ugovorne strane definišu uslove za isporuku energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu i u vezi sa tim:

- 1) Način sprovođenja nabavke električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu,
- 2) Planirane količine električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu kao i uslove isporuke,
- 3) Cijene, način obračuna i fakturisanja isporučene energije,
- 4) Finansijske garancije,
- 5) Način dostavljanja planova isporuke i spisak odgovornih lica,
- 6) Slučajevi u kojima se može prekinuti isporuka,
- 7) Uslove pod kojima se može otkazati prijem,
- 8) Vrijeme na koje se zaključuje Ugovor.

#### II NAČIN SPROVOĐENJA NABAVKE

##### Član 3

- (1) CGES električnu energiju za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu nabavlja na berzanskom tržištu električne energije u Crnoj Gori u transparentnom postupku.
- (2) BELEN u skladu sa zakonom upravlja tržištem iz stava 1 ovog člana i organizuje postupak nabavke u skladu sa svojim pravilima.

#### III USLOVI ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE

##### Član 4

- (1) Isporučilac se obavezuje da isporuči CGES-u električnu energiju sljedećom dinamikom:

	Partija 1	Partija n
Period isporuke		
Dijagram Snage (MW)		

- (2) Mjesto isporuke energije iz stava 1 ovog člana je unutar elektroenergetskog sistema (EES) Crne Gore – Internal trade sa oznakom A02 ili na granici – External trade sa oznakom A03 gdje ponuđač obezbjeđuje 100% prekograničnih kapaciteta na crnogorskoj granici.
- (3) Dnevni program isporuke električne energije za pokrivanje gubitaka može biti korigovan, **[Unijeti vrijednost %]** za svaki sat u odnosu na dijagram iz stava 1 ovog člana.<sup>16</sup>
- (4) Isporuka iz stava 3 ovog člana vrši se na osnovu dnevnog programa isporuke koji CGES dostavlja isporučiocu na adrese definisane članom 9. ovog Ugovora, najkasnije do 09:00 sati za naredni dan.

#### **IV CIJENA, NAČIN OBRAČUN I FAKTURISANJA**

##### **Član 5**

Ugovorena cijena energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu iz člana 4 stav 1 postignuta na berzanskom tržištu, obavezujuća je i iznosi:

	Partija 1	Partija n
Period isporuke		
Cijena (€/MWh)		

u skladu sa pravilima dugoročne trgovine.

##### **Član 6**

- (1) Obračun električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu vrši se na osnovu izvještaja sa mjesecnim zbirom dnevnih voznih redova koji se usaglašava između Ugovornih strana.
- (2) Ugovorne strane su dužne da usaglese izvještaj iz stava 1 ovog člana do petog dana u mjesecu za prethodni mjesec.
- (3) U slučaju da ne usaglese izvještaj iz stava 1 ovog člana, za potrebe realizacije ovog Ugovora, Ugovorne strane će koristiti mjesecni izvještaj pripremljen od strane CGES-a.
- (4) Isporučilac obračunava i fakturiše energiju za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu, najkasnije tri radna dana nakon potvrde količina iz stava 1 ovog člana.

##### **Član 7**

- (1) CGES se obavezuje da fakturisani iznos plati u roku od petnaest dana od dana prijema fakture.
- (2) U slučaju kašnjenja u plaćanju naknada iz stava 1 ovog člana, CGES je dužan da isporučiocu plati zateznu kamatu u skladu sa zakonom.
- (3) Dostavljanje izvještaja, njegovo usaglašavanje iz člana 6 i faktura se vrši putem elektronske pošte, sa adresom definisanih članom 9. ovog Ugovora.

#### **V OBAVEZA DOSTAVLJANJA GARANCIJE ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA**

##### **Član 8**

- (1) Ugovorne strane su dužne da najkasnije tri dana nakon potpisivanja ovog Ugovora dostave Garanciju banke u iznosu od 5 % iznosa fakture po predmetnom ugovoru, kao garanciju za dobro izvršenje Ugovora.
- (2) Garancija iz stava 1 ovog člana mora biti bezuslovna i naplativa na prvi poziv sa rokom važenja 30 dana nakon završetka isporuke u naznačenom periodu iz člana 4 stav 1 ovog Ugovora.
- (3) Ako Ugovorne strane ne dostave garancije u roku iz stava 1 ovog člana, Ugovorne strane zadržavaju pravo da, bez odgovornosti za eventualne štete koje mogu nastupiti, raskinu ovaj Ugovor uz prethodno obavještenje druge Ugovorne strane o raskidu ugovora.

#### **VI ODGOVORNA LICA**

##### **Član 9**

- (1) Spisak lica ovlašćenih za realizaciju ovog Ugovora dat je u Dodatku 1.
- (2) Ugovorne strane se obavezuju da blagovremeno pisanim putem jedna drugu obavještavaju o promjeni podataka o odgovornim licima.

#### **VII SLUČAJEVI VIŠE SILE I PREKIDA ISPORUKE I RASKID I PRORAČUN IZNOSA NAKNADE ZA RASKIDA**

##### **UGOVORA**

##### **Član 10**

- (1) Pod višom silom u smislu ovog Ugovora podrazumijevaju se nepredviđeni prirodni događaji koji imaju karakter elementarnih nepogoda (poplave, zemljotresi, požari, atmosferska pražnjenja, jaki vjetrovi, prekomjerni led, posolica i sl.) kao i kvarovi na uređajima i postrojenjima do kojih nije došlo krivicom Ugovorne strane koja se poziva na Višu силу, te koji su izvan realne kontrole Ugovorne strane koja se poziva na Višu силу, koji ona osnovano nije mogla izbegći ili prevazići i koji čini nemogućim za Ugovornu stranu koja se poziva na Višu силу da

<sup>16</sup> U slučaju da je definisano pozivom CGES-a

izvrši svoju obavezu isporuke ili preuzimanja, uključujući, između ostalog, nastupanje jednog ili više sledećih događaja:

- 1) Pad komunikacijskog ili kompjuterskog sistema odnosnog(ih) Operatora prenosnog sistema, što sprečava Stranu koja se poziva na Višu silu da izvrši svoje obaveze isporuke ili preuzimanja; ili
  - 2) Zastoj isporuke ili preuzimanja ili neuvažavanja obaveza Ugovorne strane koja se poziva na Višu silu u vezi sa isporukom na osnovu ugovora.
- (2) Ako je jedna Ugovorna strana u potpunosti, ili djelimično, zbog Više sile spriječena da izvršava svoje obaveze isporuke ili prijema električne energije po ovom Ugovoru, a u svemu postupa u skladu sa zahtjevima iz ovog Ugovora, smatraće se da nije došlo do kršenja obaveza ili neizvršenja od te Ugovorne strane i ona će biti oslobođena (a ne samo suspendirana) od tih obaveza za vremenski period i u obimu dokle takva Viša sila spriječava njeno izvršenje. Ta Ugovorna strana neće imati nikakvu obavezu za plaćanje štete u pogledu onih količina električne energije koje nisu isporučene ili primljene. U slučaju i u obimu u kojem je jedna Ugovorna strana oslobođena obaveza isporuke, odnosno prijema električne energije zbog Više sile, druga Ugovorna strana će takođe biti oslobođena odgovarajućih obaveza prijema i plaćanja, odnosno isporuke električne energije.
- (3) Ugovorna strana koja se poziva na dejstvo više sile dužna je da drugoj Ugovornoj strani bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri radna dana dostavi pisano obavještenje navodeći karakter i početak dejstva više sile. Na isti način vrši se obavještavanje o prestanku dejstva više sile.
- (4) Ugovorna strana koja se poziva na dejstvo više sile, istu dokazuje na zahtjev druge strane, ali postupak dokazivanja ni u kom slučaju ne ometa dalje izvršenje ugovora.

### Član 11

- (1) Ukoliko Isporučilac propusti da u voznom redu prijavi ugovorenu količinu električne energije iz člana 4 Ugovora, a takav propust nije rezultat nastupanja slučaja Više sile ili neizvršenja obaveza CGES - a, Isporučilac će platiti CGES-u naknadu štete za nedostajuću količinu električne energije u iznosu koji je jednak proizvodu:
- 1) razlike (ukoliko je pozitivna) između cijene po kojoj CGES, postupajući u skladu sa zakonom, nadomjestio nedostajeću količinu električne energije, i ugovorene cijene; i
  - 2) nedostajuće količine električne energije.
- (2) Iznos iz stava 1 će biti uvećan za dodatne troškove prenosa i druge opravdane i dokazive troškove i izdatke koje je pretrpio CGES kao rezultat neizvršenja Isporučioca.
- (3) Ukoliko CGES u voznom redu ne prijavi ugovorenu količinu električne energije iz člana 4 Ugovora, a taj propust nije rezultat nastupanja slučaja Više sile ili neizvršenja obaveza Isporučioca, CGES će platiti Isporučiocu naknadu štete za nepreuzetu količinu električne energije u iznosu koji je jednak proizvodu:
- 1) razlike (ukoliko je pozitivna) između ugovorene cijene i cijene po kojoj bi Isporučilac mogao da proda tu količinu nepreuzete električne energije na tržištu, postupajući na komercijalno opravdan način,
  - 2) količine nepreuzete električne energije.
- (4) Dobijeni iznos iz stava 2 ovog člana će biti uvećan za dodatne troškove prenosa (CBTC) i druge opravdane i dokazive troškove i izdatke koje je pretrpio Isporučilac kao rezultat neizvršenja CGES-a.

## VIII RASKID UGOVORA

### Član 12

- (1) Sve dok nije završena realizacija Ugovora, ovaj Ugovor može biti raskinut zbog opravdanih razloga, ili uzajamnim pristankom Ugovornih Strana. Opravdani razlozi uključuju sljedeće:
- 1) dospjeli iznos nije plaćen u roku od 3 (tri) radna dana od dana prijema dopisa u kojem se Ugovorna strana koja nabavlja upozorava da taj slučaj može voditi ka raskidu Ugovora;
  - 2) propust Ugovorne strane da ispuni obaveze isporuke/prijema električne energije po ovom Ugovoru (osim ako je takve obaveze oslobođena po članu 10 ovog Ugovora) u trajanju od 5 (pet) kalendarskih dana;
  - 3) ukoliko je podnešen zahtjev za pokretanje postupka nesolventnosti/stečaja prema drugoj Ugovornoj Strani;
  - 4) Viša sila koja traje duže od 30 (trideset) kalendarskih dana.
- (2) Ako su se materijalni razlozi opisani u stavu 1 ovog člana dogodili i traju, Ugovorna strana koja nije u propustu može raskinuti ovaj Ugovor uz prethodno pisano obavještenje drugoj Ugovornoj strani. To obavještenje sadržaće sve relevantne materijalne razloge za raskid Ugovora i datum raskida Ugovora.
- (3) U slučaju raskida Ugovora, Ugovorne strane neće imati bilo kakve obaveze da realizuju isporuku/prijem električne energije poslije efektivnog datuma raskida Ugovora. Isporuka električne energije koja je realizovana prije datuma raskida Ugovora treba biti plaćena.
- (4) Ukoliko je došlo do okolnosti iz stava 1 ovog člana, Ugovorna strana koja je raskinula Ugovor će obračunati iznos ("Naknada za raskid") prema članu 11 ovog Ugovora.

## IX UPUĆENJE NA STRANI ISPORUČIOCA

### Član 13

- (1) Ugovorne strane su saglasne da Isporučilac energiju može isporučiti i putem upućivanja neke od povezanih kompanija u okviru Isporučioca (dalje u tekstu: upućenik), da fizički u njegovo ime i za njegov račun Isporučiugovorenu energiju samo u slučaju kada se isporuka vrši u svemu prema ugovorenim uslovima nabavke i

- isporuke po ovom Ugovoru, pri čemu upućenik fizičkom isporukom izvršava obavezu Isporučioca u svemu prema uslovima iz ovog Ugovora.
- (2) Isporuka od strane upućenika predstavlja isporuku Isporučioca u svemu prema ovom Ugovoru te Isporučilac odgovara za ispravnost ispunjenja obaveza upućenika. Ugovorne strane su saglasne da će Isporučilac kao ugovorna strana vršiti obračun električne energije, isporučene od strane upućenika.
- (3) CGES prihvata isporuku preko upućenika kao isporuku Isporučioca samo u slučaju kada se isporuka vrši u svemu prema ugovorenim uslovima, i na nju se odnose svi članovi ovog Ugovora kao na direktnu isporuku Isporučioca.

## X TAKSE I TROŠKOVI

### Član 14

Isporučilac je dužan da pokrije sve takse, obaveze i sve druge troškove vezane za proizvodnju ili uvoz energije u Crnu Goru.

## XI ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 15

- (1) Eventualne sporove koji nastanu u vezi sa tumačenjem ili primjenom ovog Ugovora, Ugovorne strane će nastojati da riješe sporazumno.
- (2) U tu svrhu, Ugovorna strana koja inicira pregovore je dužna da dostavi drugoj Ugovornoj strani preporučeno pismo sa potvrdom prijema sljedećeg sadržaja:
- 1) pozivnu identifikaciju Ugovora (naziv i datum potpisivanja);
  - 2) predmet spora i kratak opis trenutnog stanja;
  - 3) datum i mjesto sastanka radi postizanja sporazumnog rešenja.
- (3) U slučaju da se nastali spor ne može riješiti sporazumno, Ugovorne strane spor rješavaju pred Regulatornom agencijom za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, ako Ugovorne strane povjere rješavanje spora Agenciji, u protivnom spor se rješava pred Privrednim sudom Crne Gore u Podgorici.
- (4) Ugovorne strane ovim putem ugovaraju da svaka od Ugovornih strana do donošenja odluke agencije iz stava 3 ovog člana, može da odustane od rješavanja spora kod agencije, pa u tom slučaju ugovaraju nadležnost Privrednog suda Crne Gore u Podgorici.

### Član 16

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane Ugovornih strana, a primjenjuje od \_\_\_\_ do \_\_\_\_\_.  
\_\_\_\_\_.godine.

### Član 17

Ugovor je sačinjen u šest istovjetnih i originalnih primjeraka, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

U Podgorici, dana [Unijeti: Datum] godine,  
CGES

Isporučilac

Izvršni direktor  
[Unijeti: Ime i prezime]

Izvršni direktor  
[Unijeti: Ime i prezime]

BELEN

Izvršni direktor  
[Unijeti: Ime i prezime]

**Dodatak 1: Spisak lica ovlašćenih za realizaciju ugovora**

Usaglašavanje dnevnog plana isporuke:

CGES	

Obračun i plaćanja:

CGES	

Sprovodjenje ugovora:

CGES	

### **Prilog 3.5:Ugovor o dodjeli prava pristupa prekograničnim prenosnim kapacitetima**

### **UGOVOR O DODJELI PRAVA PRISTUPA PREKOGRANIČNIM PRENOSNIM KAPACITETIMA<sup>17</sup>**

(dalje u tekstu: Ugovor)

*između*

#### **Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Podgorica**

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18

81000 Podgorica

PIB: 02751372

u svojstvu operatora prenosnog sistema

koga zastupa: Izvršni direktor, **[Unijeti: Ime i prezime]**

(dalje u tekstu: CGES),

i

**[Unijeti: Naziv korisnika]**

**[Unijeti: Adresa korisnika]**

**[Unijeti: Poštanski broj i grad]**

PIB: **[Unijeti: PIB]**

u svojstvu **[Odabrat: vrstu korisnika]**

koga zastupa: Izvršni direktor, **[Unijeti: Ime i prezime]**,

(dalje u tekstu: Korisnik),

### **Član 1**

Ovim Ugovorom CGES i Korisnik regulišu Korisnikovo pravo pristupa prenosnoj mreži u cilju korišćenja prekograničnog prenosnog kapaciteta, stečeno u alokacionoj proceduri (aukciji) organizovanoj od strane CGES-a.

### **Član 2**

CGES Korisniku odobrava pristup prenosnoj mreži u cilju korišćenja prekograničnog prenosnog kapaciteta na sljedeći način:

TABELA

Granica:

Smjer:

Period važenja:

Dijagram:

Cijena alociranog prenosnog kapaciteta:

Šifra alociranog prenosnog kapaciteta (CBCcID):

### **Član 3**

- (1) CGES zadržava pravo da u slučaju nepredviđenih poremećaja u elektroenergetskom sistemu smanji ili ukine pravo prekograničnog prenosa iz prethodnog člana. U ovom slučaju Korisniku će biti povraćena sredstva od alokacije prenosnog kapaciteta koja proističu iz uvedenih ograničenja.
- (2) CGES ne snosi odgovornost za štete nastale uslijed smanjenja ili prekida odobrenog prenosa električne energije sprovedenih zbog nepredviđenih okolnosti.

### **Član 4**

- (1) CGES će obračunati uslugu i dostaviti Korisniku odgovarajuću fakturu u skladu sa pravilima kojima se uređuje dodjela raspoloživih prenosnih kapaciteta.
- (2) Plaćanja Korisnika CGES-u biće izvršena na žiro račun naveden u fakturi.

### **Član 5**

- (1) Korisnik je dužan da plati fakturisani iznos najkasnije 5 dana od dostavljanja fakture iz člana 4 Ugovora.
- (2) Ukoliko Korisnik ne izmiri obavezu plaćanja u skladu sa prethodnim stavom, CGES će zaračunati zakonsku zateznu kamatu.
- (3) Ukoliko Korisnik ne izmiri obaveze plaćanja iz ovoga člana, CGES zadržava pravo ukidanja prava Korisnika na dodijeljeni kapacitet kao i zabrane učešća Korisnika na narednim aukcijama.

### **Član 6**

Korisnik je obavezan da za sve uplate dostavi specifikaciju obaveza koje izmiruje prema dospijeću fakture, a ukoliko istu ne dostavi saglasan je da CGES sačini specifikaciju prema rokovima dospjelosti obaveza.

<sup>17</sup> U slučaju alokacione procedure tipa split (50%/50%) koristi se Ugovor o dodjeli prava pristupa prekograničnim prenosnim kapacitetima, dok se u slučaju alokacione procedure tipa joint (jedinstvena alokaciona platforma) koristi Registracioni obrazac iz priloga 3.6.

### **Član 7**

Ugovorne strane se obavezuju da će u cijelosti poštovati pravila kojima se uređuje dodjelarspoloživih prenosnih kapaciteta na interkonektivnim vezama regulacione oblasti Crne Gora sa susjednim regulacionim oblastima.

### **Član 8**

- (1) Eventualne sporove po ovom Ugovoru Ugovorne strane će rješavati sporazumno.
- (2) Ukoliko se nastali spor ne može riješiti sporazumom Ugovornih strana, isti će rješavati nadležni Privredni sud Crne Gore.

U Podgorici, dana **[Unijeti: Datum]** godine,

**CGES**

Izvršni direktor  
[Unijeti: Ime i prezime]

**Korisnik**

Izvršni direktor  
[Unijeti: Ime i prezime]

**Prilog 3.6: Registracioni obrazac za učešće u dnevnim aukcijama na granici Crna Gora –**

Ime kompanije/ preduzetnika	
Adresa, zemlja	
Broj iz Registra privrednih subjekata	
Ime i prezime predstavnika	
PDV broj	
ID broj / PIB	
Adresa elektronske pošte	
Broj telefona	
Broj faksa	
EIC kod za identifikaciju <b>Učesnika na Aukciji</b>	

Dostavljanjem ovog registracionog obrasca sa važećim potpisom, preduzeće/preduzetnik koji se identificuje na osnovu gornje tabele (u daljem tekstu *Učesnik na aukciji*) izjavljuje da je u potpunosti upoznat sa važećim *Pravilima za aukcije za raspodjelu prenosnih kapaciteta* (dalje u tekstu: *Pravila za aukcije*) koja su objavljena na internet strani *Aukcijske kuće (CGES) na dan potpisivanja* i da ih pravno obavezujuće i neopozivo prihvata.

*Učesnik na aukciji* takođe pravno obavezujuće i neopozivo izjavljuje da prihvata moguće izmjene i dopune *Pravila za aukcije*.

*Učesnik na aukciji* izjavljuje i to da on predstavlja preduzetnika ili preduzeće osnovano po zakonu, da nije predmet stečaja ni bankrota te da se protiv njega ne vodi nikakav sudska, ili neki drugi postupak koji bi mogao ugroziti ispunjavanje uslova navedenih u *Pravilima za aukcije*.

*Učesnik na Aukciji* takođe izjavljuje da nema neizmirenih dugova prema CGES-u i [*Unijeti: Ime operadora prenosnog sistema*].

Potvrdom registracionog obrasca zaključuje se *Ugovor* između *Aukcijske kuće (CGES-a)* i *Učesnika na aukciji* za *Aukcije na granici Crna Gora - [Unijeti granicu]*. *Pravila za aukcije* čine opšte uslove *Ugovora*. *Aukcijska kuća (CGES)* je potvrđivanjem registracionog obrasca registrovala *Učesnika na aukciji*.

Ova izjava važi za neograničeni broj *Aukcija*, bez obzira na obavezu *Učesnika na aukciji* da odmah obavijesti *Aukcijsku kuću (CGES)* o bilo kojim izmjenama, i bez obzira na pravo *Aukcijske kuće (CGES)* da traži obnavljanje ove izjave.

*Učesnik na aukciji* izjavljuje da registracioni obrazac i njegovi prilozi sadrže kompletne i istinite podatke. Ovaj registracioni obrazac je sačinjen u 3 (tri) identična primjerka, od kojih su 2 (dva) za *Aukcijsku kuću (CGES)*, a 1 (jedan) za *Učesnika na aukciji*.

*Učesnik na aukciji* izjavljuje da registracioni obrazac i prilozi sadrže kompletne i istinite podatke.

Prilozi:

1. Spisak ovlaštenih predstavnika koji imaju pravo da komuniciraju sa *Aukcijskom kućom (CGES)* i daju izjave *Aukcijskoj kući (CGES)* koje su obavezujuće za *Učesnika na aukciji*
2. Originalni ili ovjeren primjerak izvoda iz nadležnog registra vezano za registraciju Učesnika na aukciji iz zemlje sjedišta društva(na crnogorskom ili jednom od jezika u službenoj upotrebi u CG, ili engleskom jeziku)

Za *Učesnika na aukciji*

Dana: \_\_\_\_\_

Potpis

Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica kao *Aukcijska kuća* odobrava registracioni obrazac i registruje ovim zaključen *Ugovor* između CGES-a i *Učesnika na aukciji* pod registrovanim brojem:

\_\_\_\_\_  
Za CGES

Dana: \_\_\_\_\_

Potpis

**Dodatak 1: Spisak ovlašćenih predstavnika *Učesnika na aukciji****Učesnik na aukciji imenuje sljedeće osobe kao ovlašćene da postupaju u ime *Učesnika na aukciji*:*

- za potpisivanje *Ugovora*

Ime i prezime	Broj telefona	Broj mobilnog	Broj faksa	Adresa elektronske pošte

- za potpisivanje Izjave o preuzimanju i korišćenju prekograničnih prenosnih kapaciteta

Ime i prezime	Broj telefona	Broj mobilnog	Broj faksa	Adresa elektronske pošte

- za dostavljanje *Ponuda Aukcionoj kući*

Ime i prezime	Broj telefona	Broj mobilnog	Broj faksa	Adresa elektronske pošte

- za finansijska pitanja

Ime i prezime	Broj telefona	Broj mobilnog	Broj faksa	Adresa elektronske pošte

<b>Adresa preduzeća/preduzetnika (popuniti ako se adresa menja)</b>	
---	--

*Učesnik na aukciji izjavljuje da će svaki *Korisnik* biti obučen i instruiran u skladu sa**Pravilima za aukcije.**Učesnik na aukciji se obavezuje da će Aukcijsku kuću odmah obavijesti o izmjenama podataka iz ovog obrasca.**Datum**Za Učesnika na aukciji*

---

Potpis

**PRILOG 4: OPŠTI USLOVI U POGLEDU FREKVENCIJE**

Potrošači	
Frekventni opsezi	Vremena trajanja
47,5 Hz – 48,5 Hz	ne kraće od 30 minuta
48,5 Hz – 49,0 Hz	ne kraće od 30 minuta
49,0 Hz – 51,0 Hz	Neograničeno
51,0 Hz – 51,5 Hz	Ne kraće od 30 minuta

Tabela 1 – najkraći periodi tokom kojih postrojenje potrošača priključeno na prenosni sistem, distributivno postrojenje priključeno na prenosni sistem ili distributivni sistem treba da bude sposobno da radi na različitim frekvencijama, koje odstupaju od nazivne vrijednosti, a da ne dođe do njihovog isključenja iz mreže.

**Proizvodne jedinice**

Frekventni opsezi	Vremenski period
47,5 Hz – 48,5 Hz	ne kraće od 60 minuta
48,5 Hz – 49,0 Hz	ne kraće od 60 minuta
49,0 Hz – 51,0 Hz	Neograničeno
51,0 Hz – 51,5 Hz	ne kraće od 30 minuta

Tabela 2 – najkraći intervali jedinica treba da bude

tokom kojih proizvodna sposobna da radi na

**Jednosmjerni sistemi visokog napona (JSVN)**

Frekventni opsezi	Vremena trajanja
47,0 Hz – 47,5 Hz	60 sekundi
47,5 Hz – 48,5 Hz	ne kraće od 120 minuta
48,5 Hz – 49,0 Hz	ne kraće od 120 minuta
49,0 Hz – 51,0 Hz	Neograničeno
51,0 Hz – 51,5 Hz	ne kraće od 120 minuta
51,5 Hz – 52,0 Hz	ne kraće od 30 minuta

Tabela 3 – najkraći intervali tokom kojeg JSVN sistem treba da bude sposoban da radi na različitim frekvencijama koje odstupaju od nazivne vrijednosti, a da ne dođe do njegovog isključenja sa mreže.

**Jednosmjerno priliklučeni moduli elektroenergetskog parka**

Frekventni opsezi	Vremena trajanja
47,0 Hz – 47,5 Hz	Ne kraće od 20 sekundi
47,5 Hz – 49,0 Hz	Ne kraće od 90 minuta
49,0 Hz – 51,0 Hz	Neograničeno
51,0 Hz – 51,5 Hz	Ne kraće od 90 minuta
51,5 Hz – 52,0 Hz	Ne kraće od 15 minuta

Tabela 4 – najkraći intervali za sistem s nominalnom frekvencijom od 50 Hz tokom kojih modul elektroenergetskog parka treba da bude sposoban raditi na različitim frekvencijama koje odstupaju od te nazivne vrijednosti, a da ne dođe do njegovog isključenja sa mreže.

**PRILOG 5: OPŠTI USLOVI U POGLEDU NAPONA****Potrošači**

Distributivni sistemi priključeni na prenosni sistem napona nižeg od 110 kV na mjestu priključenja, nadležni OPS treba da odredi naponski opseg na mjestu priključenja za čije izdržavanje distributivni sistemi priključeni na prenosni sistem moraju biti projektovani. ODS-ovi treba da projektuju sposobnosti opreme, priključene na prenosni sistem sa naponom jednakim naponu na mjestu priključenja, radi usklađivanja sa tim naponskim opsegom.

Naponski opseg	Vremena trajanja
0,90 pu – 1,118 pu	Neograničeno
1,118 pu – 1,15 pu	60 minuta

Tabela 1 – najkraći periodi tokom kojih postrojenje potrošača priključeno na prenosni sistem, distributivno postrojenje priključeno na prenosni sistem ili distributivni sistem priključen na prenosni sistem treba da bude sposobna da rade pri naponima koji odstupaju od referentne vrijednosti napona od 1 pu na mjestu priključenja bez isključenja iz mreže kad je osnovni napon za vrijednosti pu u opsegu od najmanje 110 kV pa do (ne uključujući) 300 kV.

Naponski opseg	Vremena trajanja
0,90 pu – 1,05 pu	Neograničeno
1,05 pu – 1,10 pu	60 minuta

Tabela 2 – najkraći periodi tokom kojih postrojenje potrošača priključeno na prenosni sistem, distributivno postrojenje priključeno na prenosni sistem ili distributivni sistem priključen na prenosni sistem, treba da rade pri naponima koji odstupaju od referentne vrijednosti napona od 1 pu na mjestu priključenja bez isključenja iz mreže kad je osnovni napon za vrijednosti pu od 300 kV do uključivo 500 kV.

**Proizvodne jedinice**

Naponski opseg	Period pogona
0,85 pu – 0,90 pu	60 minuta
0,90 pu – 1,118 pu	Neograničeno
1,118 pu – 1,15 pu	60min

Tabela 3 – najkraći periodi tokom kojih proizvodna jedinica mora biti sposobna da radi pri naponima koji odstupaju od referentne vrijednosti od 1 pu na mjestu priključenja, bez isključenja sa mreže, kad je osnovni napon za vrijednosti pu od 110 kV do 300 kV.

Naponski opseg	Period pogona
0,85 pu – 0,90 pu	60 minuta
0,90 pu – 1,05 pu	Neograničeno
1,05 pu – 1,10 pu	60min

Tabela 4 – najkraći periodi tokom kojih proizvodna jedinica mora biti sposobna da radi pri naponima koji odstupaju od referentne vrijednosti od 1 pu na mjestu priključenja, bez isključenja iz mreže, kad je osnovni napon za vrijednosti pu od 300 kV do 400 kV.

**Jednosmjerni sistemi visokog napona (JSVN)**

Naponski opseg	Period pogona
0,85 pu – 1,118 pu	Neograničeno
1,118 pu – 1,15 pu	60 minuta

Tabela 5 – najkraći intervali tokom kojih JSVN sistem treba da bude sposoban da radi na različitim naponima koji odstupaju od referentne vrijednosti od 1 pu na mjestima priključenja, a da ne dođe do njegovog isključenja sa mreže. Ova tabela primjenjuje se za osnovne vrijednosti napona u pu na nivou ili iznad 110 kV do (ali ne uključujući) 300 kV.

Naponski opseg	Period pogona
0,85 pu – 1,05 pu	Neograničeno
1,05 pu – 1,0875 pu	120min
1,0875 pu – 1,10pu	60min

Tabela 6 – najkraći intervali tokom kojih JSVN sistem mora da bude sposoban da radi na različitim naponima koji odstupaju od referentne vrijednosti od 1 pu na mjestima priključenja, a da ne dođe do njegovog isključenja sa mreže. Ova tabela primjenjuje se za osnovne vrijednost i napona u pu od 300 kV do 400 kV (uključujući te vrijednosti).

**Jednosmjerno priključeni moduli elekotrenergetskog parka**

Naponski opseg	Period pogona
0,85 pu – 0,90 pu	60 minuta
0,90 pu – 1,10 pu	Neograničeno
1,10 pu – 1,118 pu	Neograničeno
1,118 pu – 1,15 pu	120 min

Tabela 7 – najkraći intervali tokom kojih jednosmjerno priključeni EEP modul treba da bude sposoban da rade na različitim naponima koji odstupaju od referentne vrijednosti od 1 pu, a da ne dođe do njegovog isključenja sa mreže ako je osnovni napon za vrijednosti pu u rasponu od najmanje 110 kV do (ne uključujući) 300 kV.

Naponski opseg	Period pogona
0,85 pu – 0,90 pu	60 minuta
0,90 pu – 1,05 pu	Neograničeno
1,05 pu – 1,15 pu	120 min

Tabela 8 – najkraći intervali tokom kojih jednosmjerno priključeni EEP modul treba da bude sposoban da radi na različitim naponima koji odstupaju od nazivne vrijednosti, a da ne dođe do njegovog isključenja sa mreže ako je osnovni napon za vrijednosti pu u rasponu od najmanje 300 kV do 400 kV (uključujući te vrijednosti).